



# MUHAMMED

Poslanik za naše vrijeme

---

Karen Armstrong



**KAREN ARMSTRONG • MUHAMMED**  
Poslanik za naše vrijeme

KAREN ARMSTRONG

MUHAMMED  
POSLANIK ZA NAŠE VRIJEME

*Prijevod Mimes Kovač*



buybook

Sarajevo, 2008.

Izdavač

## **buybook**

Radićeva 4, Sarajevo

Tel: + 387 33 716-450

Fax: + 387 33 716-451

Zelenih beretki 8, Sarajevo

Tel: + 387 33 712-010

Fax: + 387 33 712-011

[fabrikaknjiga@buybook.ba](mailto:fabrikaknjiga@buybook.ba)

[www.buybook.ba](http://www.buybook.ba)

Za izdavača

Goran Samardžić

Damir Uzunović

Naslov izvornika

MUHAMMAD: A Prophet for Our Time

Copyrights © 2006 by Karen Armstrong

All rights reserved

Prijevod s engleskog

Mirnes Kovač

Urednici

Damir Uzunović

Ida Hamidović

Lektura i korektura

Vlasta Brajković

Dizajn i DTP

Almir Hrvanović

Štampa

Bemust, Sarajevo

## Sadržaj

Približavanje Poslanika islama Zapadnom umu.....	7
Uvod.....	19
Prvo poglavlje: Mekka.....	25
Drugo poglavlje: Džahilijet.....	50
Treće poglavlje: Hidžra.....	79
Četvrto poglavlje: Džihad.....	107
Peto poglavlje: Selam.....	140
Glosar.....	180



# Približavanje Poslanika islama Zapadnom umu

Knjiga "Muhammed: Poslanik za naše vrijeme", kako sama autorica kaže, predstavlja pokušaj dopune ranije knjige "Muhammed: Biografija poslanika", koju je 1991. godine napisala o Poslaniku islama. Međutim, to je sasvim druga, nova knjiga koja je sažetija od prethodne, ali je kao i ona napisana za zapadno, prvenstveno nemuslimansko čitateljstvo s ciljem da se približi ličnost Poslanika islama Zapadnom umu u teškom vremenu naglašene zloupotrebe religije i religijskog. Armstrongova u knjizi iznosi svojevrsnu potvrdu ranijih stava, dakako prilagođenih ali nikako promijenjenih, a sve to u jeku globalne priče o terorizmu i njenog nasilnog utiskivanja u okvire islama. Autorica je duboko svjesna krize današnjeg svijeta, posebice opasnosti koja dolazi prevashodno od nerazumijevanja među civilizacijama, a koje je jako izraženo u međureligijskoj oblasti. Stoga ova, za razliku od ranije knjige, uzima u obzir jezive terorističke akcije koje su od 11. septembra 2001. godine promijenile tok međunarodnih odnosa, i koje su na svjetsku globalnu scenu izbacile islam insinuirajući mu negativne konotacije svih *izama*. Trend zločudnog markiranja svega što je islamsko nije se zaustavio samo na "obilježavanju" religijskog sistema kao takvog, već je u duhu stoljetnih zapadnih strahova i predrasuda otišao do blasfemije temeljnih odrednica i svetinja islama - Kurana kao svete islamske knjige i njegovog donositelja poslanika Muhammeda. Kao i u prethodnoj knjizi, Armstrongova držeći se humanističkog, kritičkog i izrazito racionaliziranog diskursa, nastoji objasniti i približi-

ti ličnost poslanika Muhammeda, njegovo vrijeme i događaje koji su promijenili kurs historije i čovječanstva.

**Karen Armstrong** je rođena u katoličkoj porodici 14. novembra 1944. godine u gradu Wildmooru, oblasti Worcestershire u Engleskoj. Veoma rano, u svojoj sedamnaestoj godini, 1962. godine stupila je kao iskušenica u katolički samostan u Triptonu. Nakon sedam godina redovničkog života i bezuspješne potrage za prosvjetljenjem, kako sama navodi u svojim memoarima, 1969. godine je odlučila napustiti samostan. O svom redovničkom životu napisala je autobiografiju u dvije knjige: "Through the Narrow Gate" i "The Spiral Staircase". Iako knjige ne govore o decidno razdvojenim životnim periodima, one su jedinstven primjer pristupa fenomenu lične religioznosti i iskreni opis puta iz jedne tradicionalno-rigorozne i konzervativne katoličke ustanove u isprazni ateizam, te, kroz proučavanje drugih religijskih tradicija, ponovnog povratka nade i vjere u Božansko, ali na jedan sebi svojstven način. Naime, i samo pitanje vjerskog opredjeljenja za Armstrongovu je izrazito moderna, Zapadna i kršćanska koncepcija, a sama na njeg najčešće odgovara definirajući se kao *freelance monotheist* - slobodna ili nezavisna monoteistkinja.

Danas je Karen Armstrong veoma uvažena govornica na svim važnijim svjetskim međureligijskim skupovima. Preko dvadeset izvanrednih knjiga stoji u blistavom opusu ove autorice što je opravdano stavlja u vrh autora koji pišu o religiji i religioznosti. Napisala je i piše opsežna analitičko-komparativna djela o judaizmu, kršćanstvu, islamu i budizmu i drugim istočnjačkim religijskim tradicijama. Historiju religijske tradicije Karen Armstrong aktivno povezuje sa neizbjegnim političkim pitanjima današnjice, posebice ukazujući na opasne naslage vjekovima njegovanih predrasuda i strahova koji opterećuju naše doba i koji, prihvaćeni zarad postizanja političkih ciljeva, lako mogu izazvati katastrofu armagedonskih razmjera. Među najvažnijim djelima koje je napisala treba izdvojiti:

*Through the Narrow Gate* (Kroz uski prolaz - autobiografija)  
*Beginning the World* (Početak svijeta)

*The First Christian: St. Paul's Impact on Christianity* (Prvi kršćanin: Utjecaj svetoga Pavla na kršćanstvo),  
*Tongues of Fire: An Anthology of Religious and Poetic Experience* (Vatreni jezici: Antologija religijskog i poetskog iskustva)  
*The Gospel According to Woman: Christianity's Creation of the Sex War in the West* (Evangelje po ženi: Kršćansko stvaranje rata spolova na Zapadu)

*Visions of God: Four Medieval Mystic and Their Writings* (Vizije Boga: Četiri srednjovjekovna mistika i njihovi spisi)

*Muhammad: A Biography of the Prophet* (Muhammed: Biografija Poslanika),  
*A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* (Povijest Boga: četiri hiljade godina traganja judaizma, kršćanstva i islama),

*Jerusalem: One City, Three Faiths* (Jerusalem: Jedan grad, tri vjere),

*In the Beginning: A New Interpretation of Genesis* (Na Početku: Novo tumačenje Postanka),  
*The Battle for God* (Bitka za Boga),  
*Islam: A Short History* (Islam: Kratka povijest),  
*Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World* (Sveti rat: Križari i njihov utjecaj na današnji svijet),  
*The Spiral Staircase* (Spiralno stepenište - autobiografija)  
*History of Myth* (Historija mita)

*The Great Transformation: The Beginning of Our Religious Traditions* (Veliko preobraženje: Početak naših religijskih tradicija).

*The Bible: The Biography* (Biografija Biblije)

# Kako je katolička redovnica za-voljela Muhammeda?

Vrijedi pročitati ono što je prethodilo pisanju prve knjige o poslaniku Muhammedu jer predstavlja lični osvrt autorice na događaj koji je nju samu nagnao da se bliže pozabavi izučavanjem islama. Naime, četrnaestog februara 1989. godine, desilo se nešto što je uzburkalo intelektualne krugove širom planete. Naravno, tada su globalne komunikacije bile dosta skromnije i echo koji je uslijedio sporije se širio. Tog februarskog dana Ajetullah Homeini je izdao *fetvu* u kojoj je osudio Salmana Rušdija na smrt zbog objavlјivanja romana *Satanski stihovi*, djela u kojem je na perfidan literarni način okarakteriziran Poslanik islama.

Još dok sam bila pod utjecajem izučavanja križara, zaokupila me jako jedna nova priča. Svi su u književnim krugovima Londona govorili o jadu Selmana Rušdija, kojem je isticala prva godina skrivanja. Njegov roman *Satanski stihovi*, koji je u sebi sadržavao portret poslanika Muhammeda, koji su mnogi muslimani smatrali bogohulnim, izazvao je nemire u Pakistanu. A muslimani u Bradfordu u sjevernoj Engleskoj, ceremonijalno su spalili roman, što je strahovito podsjećalo na spaljivanje knjiga u doba inkvizicije ili nacizma. U mjesecu februaru, tačnije, 14. februara 1989., Ajetullah Homeini je izdao *fetvu*, osuđujući Rušdiju i njegove izdavače na smrt. Skrivajući se, Rušdi je postao mučenik svetog principa slobode govora, a *fetva* je bila vrhunski primjer krute vjerske uvjerenosti koja

se meni osobno zgadila. Naravno, ja sam tada vjerovala da je Rušdi imao pravo objaviti ono što je izabrao da objavi.

## Nož u srcu muslimana

Međutim i ja sam se šokirala tim surovim bolom koji su iskusili umniji muslimani, koji su *fetvu* osudili kao i spaljivanje knjiga, ali su nam u isti mah pokušali objasniti zašto je roman izazvao toliki gnjev. Oni su govorili o toj uvredi prema njihovom Poslaniku koja je izražena u zapanjujućem figurativnom smislu - kao narušavanje, silovanje. Poredili su to sa nožem zabijenim ravno u srce. Premda je ova reakcija na početku izgledala pretjerana, emocionalno me je jako pogodila. I sama sam bila uvrijeđena i revoltirana kada bi ljudi više vjerovali u svoja izmišljena tumačenja o događajima koji su bili središnji za moj život i identitet. A sjetila sam se i zlatnog pravila. Ako sam osjetila ovu vrstu боли, ne trebam je prenositi na druge. Kako bi se nama na Zapadu činilo da se naše vlastite tradicije pogrešno protumače na ovakav način? Roman *Satanski stihovi* je sam po sebi bio briljantna i simpatična studija o tome kako predrasuda ljudi može pretvoriti u čudovišta. A mene je obuzela jeza od straha za budućnost.

Nije me se dojmio "križarski stil" sigurnosti Ajetullahu Homeinija, ali sam također bila uznemirena oštem retorikom nekih Rušdijevih pobornika. Zar mi ne vjerujemo u važnost istine i tačnosti u ophođenju s drugima? Međutim, neki londonski literarni krugovi koji su otpočeli napadajući Ajetullahu i bradfordske muslimane, vrlo brzo su prešli u osudu samog islama, a ono što su govorili opasno je prelivalo čašu. Muslimani su uspoređivani sa nacistima i poručivano im je da se vrate nazad u zemlje iz kojih su došli. Islam je opisivan kao krvожedna religija, a za Kur'an se govorilo da naučava o Bogu osvete, koji vlada strahom i prijetnjom. Znala sam da ovo nije tačno. Ali mi nije bilo jasno kako se moglo prihvati da se brane liberalne pozicije promovirajući netoleranciju koju mi Evropljani sebi, imajući u vidu našu skoriju historiju, ni u kom slučaju nismo mogli priuštiti.

## "Preplavio me hladan, obuzimajući strah"

Na prvu godišnjicu fetve dešavalo se još veće medijsko zauhavanje. Ja sam napisala kratki osvrt u Odjeljku za predstavljanje knjiga *Sunday Timesa*, pokazujući da Rušdijev portret "Mahounda" tačno odgovara islamofobičnim mitovima koje su među prvima promovirali križari. Na dan kada je esej objavljen površno sam pregledala novine. Moj naslov je izgledao malen pored drugih autoritativnijih članaka koje su napisali prvaci londonske literarne "teške kategorije". Odjednom sam osjetila da me preplavio hladan, obuzimajući strah. Padajući na ispitu življenja svojim vlastitim standardima tolerancije i suošjećanja, smatrajući da su svi muslimani osvetoljubivi poput Ajetullah, te da je njihova vjera inherentno nasilna i zla, mi smo kopali jamu neprilika za sebe u budućnosti. Ispravno ili pogrešno, mnogi muslimani širom svijeta su vjerovali da ih Zapad prezire. Ton ovih članaka bi im sigurno potvrdio njihove sumnje, a neke bi isprovocirao da reagiraju ekstremno. Naravno, moramo mi braniti princip slobode govor, ali, nakon Auschwitza, ne možemo sebi priuštiti zadovoljstvo stare križarske predrasude koja je očito bila neistinita.

Rušdijev portret "Mahounda" je odigrao važnu ulogu u njegovom romanu. Prikazanje kao fikcija i iluzija, kao dio tematičke iskrivljavanja i "kreiranja čudovišta". Međutim, pisci koji su ovog jutra u novinama javno osuđivali islam s takvom strašću, predstavljali su svoja gledišta kao čvrstu, nepobitnu činjenicu. Većina njihovih čitalaca neće znati pravu priču o Muhammedu, a mnogi će vjerovatno bukvalno prihvati ovaj netačni opis islama time pogoršavajući problem. Neprilika je bila, kazala sam to sebi dok sam se tužno vraćala hrpi novina, što ne postoji dostupna biografija Poslanikova koja bi djelovala kao kontrast ovom iskrivljavanju. Tradicionalne muslimanske biografije Muhammeda napisane su u stilu koji može biti interesantan i privlačan jedino vjerniku porijeklom iz arapskog svijeta ili sa indijskog potkontinenta. Uistinu loša stvar je bila ta da niko nije napisao knjigu o Poslanikovom životu na koju bi se ljudi sa Zapada mogli osloniti.

Onda mi je sinulo. Možda bih je ja sama trebala napisati. Moja knjiga bi Poslanika mogla postaviti u kontekst vremena u kojem je živio, a ja bih to mogla približiti čovjeku sa Zapada koji je zbunjen kontroverzom i u sebi ima izgrađenu kulturološku sumnju spram islama.

## "Religija sablje?"

Na Zapadu, mi zdravo za gotovo uzimamo da je islam religija sablje. Sama sam pretpostavljala da je to jedna inheren-tno nasilna religija dok nisam otpočela da ozbiljno izučavam islam. U novoj knjizi, mogla bih tretirati ovo pitanje kada budem pripovijedala priču o Muhammedovom ratu sa Mekkom. Kada budem opisivala Poslanikov odnos prema njegovim ženama, mogla bih raspravljati o položaju žena u islamu. Mogla bih istražiti pravo značenje epizode o takozvanim *Satanskim stihovima* koji su inspirirali Rušdijev roman, govoriti o prirodi Svetog spisa i o onome što suštinski čini koncept božanske inspiracije. Osjećajući se ushićeno i pozitivno kako se već duže vremena nisam osjećala, otišla sam na sprat u svoju radnu sobu i otkucala sažetak prijedloška od osam stranica i faksirala ga Felicity Bryan kako bi ga mogla vidjeti čim dođe u kancelariju u ponedjeljak ujutro.

Osjećala sam snažnu potrebu da počнем, ali prošlo je nekoliko mjeseci dok sam pronašla izdavača. Većina ljudi koji su vidjeli prijedložak glatko su ga odbijali uvjereni da je tema isuviše opasna i da će se i ja pridružiti Rušdiju u skrivanju. Bilo je uobičajenih i pesimističnih naricanja. "Znaš! Muslimanima se to neće svidjeti!", prijatelj me je ozbiljno upozorio. "Smatrat će to provokativnim jer ne samo da zapadnjak, već zapadnjakinja, piše o njihovom Poslaniku!" Ostali nisu mogli shvatiti zašto uopće želim da se upustim u sve ovo. Izgledat će da sam na strani islama, što bi me još više bacilo u sjenu u tadašnjem Londonu. Jednostavno nisam bila politički ispravno orijentirana u tom trenutku, sugerirali su mi. Konačno, Liz Knights, iz izdavačke kuće *Gollancz*, prepoznala je da projekat ima izgleda, i ponudila mi je mali podstrek. Zbog toga što sam

smatrala da je vrijeme u ovom slučaju iznimno važno, složila sam se da dostavim rukopis na Novu godinu, 1991.

Poput knjiga *Prvi kršćanin* i *Evangelje po ženi*, knjiga *Muhammed* je otpočela polemički. Htjela sam da odbacim optužbe Rušdijevih velikih pobornika i da ispravno postavim priču. Međutim, tokom istraživanja i pisanja, desilo se još nešto.

### "Vaša knjiga je ljubavna priča!"

Na moje iznenađenje, osjetila sam da sam jako dirnuta ličnošću Muhammedovom kao što se desilo kada sam pisala o sv. Pavlu. "Vaša knjiga je ljubavna priča!", pakistanski učenjak Akbar Ahmed će mi reći nekoliko godina kasnije. "Da ste sreli Poslanika, vjerovatno biste se složili da budete jedna od njegovih žena!" Nisam sigurna šta bi se desilo, ali uistinu sam osjetila suosjećanje u toj priči o njemu. Muhammed je živio u mračnom i nasilnom vremenu, ne mnogo različitijem od našeg vlastitog. Zbog toga što o njemu znamo mnogo više nego o bilo kojem osnivaču bilo koje glavne tradicije, on se pojavljuje u izvorima mnogo ljudskiji nego što su to i Isus i Buda. Vidimo ga kako se smije, nosa svoju unučad na ramenima i plče zbog smrti svojih prijatelja. Iznad svega, vidimo ga kako se borи, nekada doslovce znojeći se u naporu da svoj narod izvede iz naizgled beznadežne situacije. Vidimo njegove sumnje, njegov bol, njegove trenutke očaja i straha...

Premda to u potpunosti nisam shvatila u tom početnom trenutku, moje istraživanje je uzimalo jedan više "vjerski" karakter. Radila sam punom brzinom, sa jednim okom na satu. Ipak mom predmetu istraživanja sam prilazila u potpuno drugačijem duhovnom ozračju. Ovaj put nije bilo duhovitih i odmjerjenih prijatelja oko mene koji bi mi kazali da sve to ide u ludilo. Radila sam u potpunosti sama. Sa slikom mučne situacije jadnog Rušdija koja nam je konstantno bila pred očima, Liz i ja smo bile potpuno svjesne da je tematika krajnje osjetljiva, čak eksplozivna, i da joj se ne smije pristupiti ni sa čim što bi se protumačilo kao neka vrsta opuštenosti ili humora. U ovom slučaju ne smije biti klizavih komentara, humoreske ili podbadajuće polemike kao u knjizi *Prvi kršćanin*. Kada sam radi-

la televizijske priloge, to je uvijek bio "moj" show. Pored svega, nisam bila dokazani učenjak, tako da su moje knjige i programi bili uvijek prezentirani kao visoko personalizirani uvid. To nije moglo ići u slučaju pisanja knjige *Muhammed*. U ovoj opasnoj klimi, "Ja" je moralo da ostane u pozadini. Ovo nije bila nikakva politika koja je prihvaćena iz idealističkih razloga, već urednička nužnost. Dočim, sada shvatam, odstranjivanje ega je osnovni preduslov za religijsko iskustvo. S druge strane, nesvjesno sam otpočela prakticirati jedan od najuniverzalnijih religijskih principa koji je središnji za sve svjetske vjere...

Morala sam prodrijeti u drugu kulturu i razviti kompletno različit način gledanja na svijet. To je zahtjevalo konstantnu koncentraciju uma i srca što je ustvari bila jedna vrsta meditacije, metod koji mi je puno više odgovarao od onog ignacijskog koji sam slijedila u samostanu. Sada me je čudilo to da sam, pišući knjigu *Muhammed*, učila discipline ekstaze. Naravno, pod ovim ne mislim da sam padala u trans, imala vizije ili čula glasove. Da je tako bilo, nikad ne bih knjigu imala završenu na vrijeme. Grčka riječ *ekstasis*, treba napomenuti, jednostavno znači "stajati van". A "transcendentnost" znači "penjati se iznad ili iza". Ovo ne mora značiti nikakvo neobično stanje svijesti. Godinama sam žudjela da dođem do Boga, da se popnem na viši nivo bića, ali nikad nisam dovoljno razmišljala da treba da se "popneš sa (strane)". Sve tradicije nam govore, na jedan ili drugi način, da moramo iza sebe ostaviti svoju urođenu sebičnost, punu tih strahova i žudnji. Mi smo, veliki duhovni pisci to ističu, u najpotpunijem smislu mi kada se predamo, a egoizam je taj koji nas udaljava od transcendentnog iskustva koje ljudi nazivaju Bog, Nirvana, Brahma ili Tao...

### **"Pisanje o njegovom životu - čin islama"**

Dok sam pisala knjigu *Muhammed*, morala sam činiti konstantni, imaginativni pokušaj da, na jedan prisilan način, uđem u iskustvo drugog. Ovo je bila jedna vrsta ekstaze. Šest mjeseci sam namjerno i po čitav dan pokušavala razumjeti čo-

vjekovu potragu za svetim. Premda nisam bila "vjernica", morala sam se staviti u religijsku poziciju i ući u misao čovjeka koji je vjerovao da je direktno "dirnut" od strane Boga. Da nisam načinila taj iskorak suosjećanja i simpatije, promašila bih u razumijevanju suštine Muhammedove. Pisanje o njegovom životu bilo je na jedan poseban način čin islama "predanosti" mog sekularnog, skeptičnog života, koji me je doveo, pa makar i na trenutak, do granica onog što mi imenujemo božanskim...

Knjiga Muhammed je trebala da bude na neki način poklon muslimanskoj zajednici, ali ipak bila sam zadrivena tom zahvalnošću, koja se osjećala u njihovoj reakciji kada je knjiga objavljena u jesen 1991. godine. Nijedna od pesimističnih prognoza nije se ostvarila, a muslimani u Britaniji i Sjedinjenim Državama (gdje se knjiga pojavila slijedeće godine) primili su je k srcu... Knjiga Muhammed me je uvela u jedan drugačiji svijet. Počeli su me pozivati na međuvjerske skupove, a stekla sam i novi krug prijatelja. Bila sam iznenađena i dirnuta da ja - žena i "kafir" mogu biti pozvana da govorim muslimanima povodom rođendana njihovog Poslanika. Pitala sam se, da li bi kršćani bili spremni pozvati muslimana da se obrati njihovom skupu na Božić, rođendan poslanika Isusa, koji je, naravno, visoko poštovan u islamu.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Odlomak iz autobiografije. Karen Armstrong, *Spiral Staircase*, London: Harper Perennial, 2005. (Međunaslovi redakcijski)

Posvećeno  
Sally Cockburn



# Uvod

HISTORIJA RELIGIJSKE TRADICIJE je stalni dijalog između transcendentne zbilje i trenutnih događaja u svjetovnoj sferi. Vjernici temeljito izučavaju svetu prošlost, tražeći lekcije koje se direktno tiču uvjeta njihovog života. Većina religija ima titulara predvodnika, osobu koja izražava ideale vjere u ljudskoj formi. U promišljanju čistote (spokojstva) Bude, budisti vide najviše ostvarenje Nirvane kojemu svaki od njih stremi; u Isusu kršćani maglovito doživljavaju Božansko prisustvo kao snagu za dobrotu i samilost u svijetu. Ove paradigmatične ličnosti bacaju svjetlo na često mračne uvjete života i u njima većina nas traži spasenje u ovom našem iskvarenom svijetu. One nam govore šta ljudsko biće može biti.

Muslimani su ovo uvijek razumjeli. Njihova Sveti Knjiga, Kur'an, dala im je misiju: stvoriti jedno pravedno i pošteno društvo, u kojem će s poštovanjem biti tretirani svi članovi. Političko blagostanje muslimanske zajednice bilo je, i jeste, stvar od vrhovne važnosti. Poput svakog religijskog idealja, to je gotovo nedostižno, ali nakon svakog neuspjeha, muslimani su se pokušavali uspraviti i ponovno otpočeti. Mnogi islamski obredi, filozofije, doktrine, sveti spisi i svetišta rezultat su često mučnog i samokritičkog promišljanja o političkim događanjima u islamskom društvu.

Život poslanika Muhammeda (od oko 570. do 632. n.e.) bio je, kao što je to i danas, ključan u ostvarenju islamskog idealja. Njegov poziv otkrio je neobjasnjivo Božije djelovanje u svijetu, i ilustrirao je savršenu predanost (na arapskom riječ "predanost" glasi islam) koju svako ljudsko biće treba izvršiti prema Božanskom. Počevši za vrijeme Poslanikovog života, muslimani su morali uložiti napor da razumiju značenje njegovog života i primijeniti ga u svojim vlastitim. Nešto više od stotinu godina nakon Muhammedove smrti, pošto se islam nastavio

širiti na nove teritorije i sticati konvertite, muslimanski učenjaci su počeli sakupljati velike zbirke Muhammedovih izreka (hadis) i svakodnevne prakse (sunnet), što će činiti osnovu muslimanskog zakona. Sunnet je učio muslimane da oponašaju način na koji je Muhammed govorio, jeo, volio, čistio se i obožavao, tako da su oni i u najmanjim detaljima svog svakodnevnog postojanja, oponašali njegov život na zemlji u nadi da će steći njegove vječne odlike potpune predanosti Bogu.

Nekako u isto vrijeme, u osmom i devetom stoljeću, prvi muslimanski historičari otpočeli su pisati o životu poslanika Muhammeda: Muhammed ibn Ishaq (umro 767.); Muhammed ibn 'Umer el-Waqidi (umro oko 820.); Muhammed ibn Sa'd (umro 845.); i Ebu Džerir et-Taberi (umro 923.). Ovi historičari se nisu prosto oslanjali na svoje vlastito sjećanje i utiske, već su pokušavali postići jednu ozbiljnu historijsku rekonstrukciju. Uvrstili su rane dokumente u svoja izvješća, otkrili usmene tradicije i povezali ih sa njihovim originalnim izvodom i, premda su poštivali Muhammeda kao Božijeg čovjeka, nisu bili potpuno nekritični. Rezultat njihovih napora je da znamo više o Muhammedu nego li o bilo kojem drugom drugom osnivaču velike religijske tradicije. Ovi su rani izvori nezaobilazni za bilo kojeg Poslanikovog biografa, a ja ću se na ovim stranicama često na njih pozivati.

Rad prvih Muhammedovih biografa, vjerovatno, ne bi zadovoljio modernog historičara. Bili su to ljudi svog vremena i često su uvrštavali priče čudotvorne i legendarne prirode koje bismo mi danas drugačije protumačili. Ali, oni su bili svjesni kompleksnosti grade o kojoj su pisali. Nisu uzdizali jednu teoriju ili tumačenje događaja na račun drugih. Nekada bi stigli dvije prilično različite verzije nekog događaja jednu uz drugu, i davali bi jednaku težinu svakom izvješću, kako bi čitatelji mogli donijeti svoju vlastitu odluku. Nisu se uvijek slagali sa predajama koje su uvrstili, već su pokušavali ispričati priču o svom Poslaniku što su poštenije i istinitije mogli. Postoje praznine u njihovim izvješćima. Mi praktički ne znamo ništa o Muhammedovom životu do četrdesete godine kada je počeo primati ono za što je vjerovao da su objave od Boga. Neizbjež-

no, razvile su se pobožne legende o Muhammedovom rođenju, djetinjstvu i mladosti, ali one više imaju simboličke nego li historijske vrijednosti.

Također, malo je građe o Muhammedovo ranoj političkoj karijeri u Mekki. U to vrijeme on je bio prilično nepoznata ličnost, i niko nije smatrao vrijednim zabilježiti njegove djelatnosti. Naš glavni izvor informacije je Sveti spis koji je on donio Arapima. U periodu od dvadeset i tri godine, od oko 610. do njegove smrti 632. godine, Muhammed je tvrdio da je primao izravne poruke od Boga, koje su skupljene u tekstu koji je poznat kao Kur'an. Naravno, Kur'an ne sadrži izravno izvješće o Muhammedovom životu. Poslaniku je dolazio u dijelovima, redak po redak, ajet po ajet, poglavje po poglavlje. Ponekad su se objave ticale neke specifične situacije u Mekki ili Medini. U Kurantu, Bog je odgovarao Muhammedovim kritičarima; u obzir bi uzimao njihove argumente; objasnio bi dublji značaj neke bitke ili konflikta sa zajednicom. Kad god bi Muhammedu bila objavljena nova skupina ajeta, muslimani bi to naučili napamet, a oni koji su bili pismeni bi to zapisali. Prva službena kompilacija Kurana načinjena je oko 650. godine, dvadeset godina nakon Muhammedove smrti i zadobila je kanonski status.

Kur'an je Sveta Riječ Božija, a njen autoritet ostaje apsolutan. Međutim, muslimani znaju da njeno tumačenje nije uvek lako. Njeni zakoni su bili dimenzionirani za jednu malu zajednicu, a već stoljeće nakon smrti njihovog Poslanika, muslimani su vladali ogromnom imperijom koja se prostirala od Himalaja do Pirineja. Njihove životne prilike su bile potpuno drugačije od onih u kojima je živio Poslanik i prvi muslimani, a islam se morao mijenjati i prilagođavati. Prvi eseji u muslimanskoj historiji napisani su kao suočenje sa aktuelnim komplikacijama i nejasnoćama. Kako muslimani treba da primijene Poslanikovo razumijevanje i praksu u njihovom vlastitom vremenu? Kada su rani biografi kazivali priču o njegovom životu, pokušavali su objasniti neke od kur'anskih odlomaka rekonstruirajući historijski kontekst u kome su pojedine objave spuštene Muhammedu. Razumijevajući ono što je bilo po-

vod određenom kur'anskom učenju, mogli su ga povezati sa svojom vlastitom situacijom koristeći iskustveni proces analogije. Historičari i mislioci tog vremena vjerovali su da će im učenje o Poslanikovim naporima kako bi se čula Božija Riječ u sedmom stoljeću, pomoći da sačuvaju njegov duh u svom vlastitom vremenu. Od samog početka, pisanje o poslaniku Muhammedu nikada nije bilo čisto antikvarni poduhvat. Taj proces se nastavlja i danas. Neki muslimanski fundamentalisti zasnovali su svoju militantnu ideologiju na Muhamedovom životu. Muslimanski ekstremisti vjeruju da bi on dozvolio i poхvalio njihove zločine. Ostali muslimani su zaprepašteni ovim tvrdnjama, i ukazuju na zadivljujući pluralizam Kurana, koji osuђuje agresivnost i smatra kako sve ispravno vođene religije potiču od jednog Boga. Mi imamo dugu historiju islamofobiјe u zapadnoj kulturi koja datira od vremena križarskih pohoda. U dvanaestom stoljeću, kršćanski monasi u Evropi izričito su tvrdili da je islam jedna nasilna religija, religija sablje, i da je Muhammed varalica koji je snagom oružja nametnuo svoju religiju svijetu koji se opirao. Nazivali su ga ženskaroшem i sekualnim perverznjakom. Ova iskrivljena verzija Poslanikovog života postala je jedna od prihvaćenih ideja na Zapadu, pa je zapadnim narodima uvjek bilo teško da Muhammeda vide u jednom objektivnijem svjetlu. Od uništenja Svjetskog trgovinskog centra 11. septembra 2001. godine, pripadnici kršćanske desnice u Sjedinjenim Državama i neki zapadni mediji nastavili su ovu tradiciju neprijateljstva, tvrdeći da je Muhammed bio nepopravljivo ovisan o ratu. Neki su otišli toliko daleko da su ustvrdili da je on bio terorista i pedofil.

Ne možemo više sebi priuštiti da budemo upleteni u ovu vrstu zasljepljenosti, jer to predstavlja dar ekstremistima koji mogu koristiti takve izjave da "dokažu" kako je zapadni svijet uistinu angažiran u novom križarskom pohodu protiv islamskog svijeta. Muhammed nije bio čovjek nasilja. Njegovom životu moramo pristupiti uravnoteženo, s ciljem da shvatimo i cijenimo njegova značajna postignuća. Njegovanje netačnih predrasuda šteti toleranciji, liberalnosti i suosjećanju, što bi trebalo karakterizirati zapadnu kulturu.

Postala sam ubijeđena u ovo prije petnaest godina nakon što je *fetva Ajetullah Homeinija* osudila Salmana Rušdija i njegove izdavače na smrt zbog onog što je doživljeno kao blasfemični portret Muhammeda u *Satanskim stihovima*. Zgadila mi se *fetva* i vjerovala sam da je Rušdi imao pravo objaviti šta god je htio, ali sam bila i uznemirena načinom na koji su neki Rušdijevi liberalni zagovornici prešli iz javne osude fetve u potpunu osudu samog islama koja nije imala veze sa činjenicama. Izgledalo je pogrešno braniti liberalni princip oživljavajući srednjovjekovnu predrasudu. Izgledali smo kao da ništa nismo naučili iz tragedije tridesetih godina dvadesetog stoljeća, kada je ova vrsta zasljepljenosti omogućila Hitleru da ubije šest miliona Židova. Shvatila sam da mnogi Zapadnjaci nemaju priliku revidirati svoja gledišta o Muhammedu, te sam odlučila napisati širem čitateljstvu prihvatljivu priču o njegovom životu kako bih opovrgla ovo uvriježeno gledište. Rezultat je bila knjiga *Muhammed: Biografija Poslanika*, koja je prvi put objavljena 1991. godine. Međutim, nakon 11. septembra, treba se fokusirati na druge aspekte Muhammedovog života. Stoga je ovo potpuno nova i posve drugačija knjiga, koja će, nadam se, govoriti direktnije o zastrašujućim realnostima našeg svijeta nakon 11. septembra.

Kao paradigmatična ličnost, Muhammed nosi važne poruke, ne samo za muslimane, već također i za ljude na Zapadu. Njegov život je bio *džihad*: kako ćemo vidjeti, ova riječ ne znači "sveti rat", ona označava "borbu". Muhammed se doslovce znojio u naporima da donese mir ratom rastrganoj Arabiji, a mi trebamo ljude koji su spremni da ovo učine danas. Njegov život je bio marljivo djelovanje protiv pohote, nepravde i arogancije. On je shvatio da je Arabija na prekretnici i da stari način razmišljanja više neće biti dovoljan, stoga je uložio kreativni napor da donese jedno potpuno novo rješenje. Ušli smo 11. septembra u drugu eru historije, i moramo jednakim intenzitetom učiniti mnogo da razvijemo jedan drugačiji pogled na budućnost.

Čudno, događaji koji su se desili u Arabiji u sedmom stoljeću mogu mnogo toga da nas nauče o događajima u našem

vremenu i njihovom osnovnom značenju - mnogo više, ustvari, od uglađenih izjava političara. Muhammed nije pokušavao nametnuti slijepo i nekritično podržavanje religije - njega nije mnogo interesirala metafizika - već promjena ljudskih srca i umova. Duh koji je preovladavao u njegovom vremenu on je nazvao - *džahilijjet*. Obično muslimani ovo razumijevaju kao "Vrijeme neznanja", to jest, predislamski period u Arabiji. Međutim, kako skorija istraživanja pokazuju, Muhammed nije koristio termin *džahilijjet* da njim označi historijsku eru već stanje duha i uma uzrokovano nasiljem i terorom u Arabiji u sedmom stoljeću. *Džahilijjet* je, ustvrdila bih, također danas jako prisutan na Zapadu kao što je prisutan i u muslimanskom svijetu.

Gotovo absurdno, Muhammed je postao svevremenska ličnost zbog toga što jeste bio tako duboko upleten u svoje vlastito doba. Ne možemo razumjeti ono što je postigao ako ne shvatimo ono protiv čega je ustao. S ciljem da vidimo šta on može pridonijeti da se uspješno okončaju naše nevolje, moramo ući u tragični svijet u kome je postao Poslanik prije gotovo četrnaest stotina godina, na samotnom planinskom vrhu nedaleko od svetog grada Mekke.

## Prvo poglavlje

# Mekka

NAKON TOGA BILO MU JE gotovo nemoguće opisati doživljaj koji ga je nagnao da niz stjenovite obronke izbezumljen otrči svojoj ženi. Činilo mu se kao da je neko razarajuće prisustvo puklo u pećinu gdje je spavao i obuzelo ga čvrstim zagrljajem, istjerujući mu i posljednji dah iz njegovog tijela. U strahu koji ga je obuzeo, Muhammed je jedino mogao pomisliti da ga je napao neki *džinn*, jedan od vatreñih duhova koji je tumarao stepama Arabije i često odvraćao putnike sa pravog puta. Džinn je također nadahnjivao pjesnike i proroke u Arabiji. Jedan pjesnik je opisao svoj pjesnički podvig kao nasilni napad: njegov osobni džinn bi mu se pojavio bez ikakvog upozorenja, bacio bi ga na zemlju i iznudio bi stihove iz njegovih usta.<sup>2</sup> Tako, kada je Muhammed čuo kratku naredbu "Uči!" istog trena je pomislio da je i on postao opsjednut. "Ja nisam pjesnik", požalio se. Ali njegov napadač ga je jednostavno stegao ponovno, sve dok nije - kada je već pomislio da to više ne može podnijeti - čuo prve riječi novog arapskog Svetog spisa kako teku, kao da naviru, sa njegovih usana.

On je ovu viziju imao tokom mjeseca ramazana, 610. godine nove ere. Kasnije će Muhammed to nazvati *lejletu-l-kadr* (Noć Sudbine) jer u njoj bijaše učinjen poslanikom Allaha, velikog božanstva Arabije. Međutim, u tom momentu, on nije razumio šta se dešavalo. Bilo mu je četrdeset godina, bio je porodičan čovjek i ugledni trgovac u Mekki, cvjetajućem trgovackom gradu u Hidžazu. Poput većine Arapa tog vremena, bile su mu poznate priče o Noi, Lotu, Abrahamu, Mojsiju i Isusu, i znao je da su neki ljudi očekivali skori dolazak arapskog poslanika, ali nikada mu ni na pamet nije palo da će *njemu* biti povjerena ova misija. Uistinu, kada je pobjegao iz peći-

<sup>2</sup> Tor Andrae, *Muhammad: The Man and His Faith*, prijevod Theophil Menzel (London, 1936.), 59.

ne i žurno pohrlio niz obronke brda Hira, bio je ispunjen očajem. Kako je Allah mogao dozvoliti da postane opsjednut?

Džinni su bili prevrtljivi. Bili su nadasve nepouzdani jer su uživali u zavođenju ljudi. Situacija u Mekki je bila ozbiljna. Njegovom plemenu nije bila potrebna opasna uputa džinna. Njima je trebala izravna intervencija Allaha, koji je uvijek bio neka daleka figura u prošlosti, i koji je, mnogi su vjerovali, bio identičan Bogu kojeg su obožavali Židovi i kršćani.<sup>3</sup>

Mekka bijaše postigla zadivljujući uspjeh. Grad je sada bio međunarodni trgovački centar, a njegovi trgovci i finansijeri postali su bogati mimo svojih najluđih snova. Samo nekoliko generacija ranije, njihovi preci živjeli su očajan, bijedan život u nepreglednim pustinjama sjeverne Arabije. Njihov triumf bio je neobičan, jer većina Arapa nisu bili stanovnici gradova već nomadi. Zemlja je bila tako siromašna da su ljudi mogli jedino preživjeti neprekidno seleći iz mjesta u mjesto u potrazi za vodom i pašnjacima. Postojalo je nekoliko poljoprivrednih kolonija na višem platou, kao što je Taif, koji je Mekku snabdijevao većinom hrane, te Jesrib, nekih četiri stotine kilometara sjeverno. Ali svugdje drugo u stepama su uzgajanje - i stoga, stalni život na jednom mjestu - bili nemogući, te su nomadi saставljali kraj s krajem svoje oskudne egzistencije čuvajući ovce i koze, i uzgajajući konje i kamile, živeći u bliskim plemenskim grupama. Nomadski (beduinski) život bio je beskompromisni, gruba borba, jer je bilo isuviše mnogo ljudi koji su se natjecali za isuviše malo resursa. Uvijek gladni, stalno na ivici gladi, beduini su vodili beskrajne bitke sa ostalim plemenima za vodu, pašnjake i prava na ispašu.

Shodno tome *gazv* (pohod stjecanja) bio je od suštinskog značaja u beduinskoj ekonomiji. U oskudnim vremenima, članovi plemena bi redovno vršili upade na teritoriju svojih susjeda u nadi da će zaplijeniti kamile, stoku, ili robove, vodeći brigu da izbjegnu ubijanje, jer bi to moglo odvesti u krvnu osvetu. Niko ovo nije smatrao sramotnim. Gazv je bio prihvaćena životna činjenica. To nije čin nadahnut političkom ili ličnom mržnjom, već je bio neka vrsta nacionalnog sporta, obavljan

<sup>3</sup> Na arapskom, riječ *Allah* jednostavno znači "Bog."

vješto i pouzdano prema jasno određenim pravilima. Bila je to neophodnost, grubi način raspodjele bogatstva u regiji gdje jednostavno nije bilo dovoljno resursa za sve.

Premda je narod Mekke nomadski život ostavio iza sebe, i dalje su smatrali beduine čuvarima autentične arapske kulture. Kao dijete, Muhammed je bio poslat da živi u pustinji sa plemenom svoje pomajke da bi naučio beduinske običaje. To je na njega ostavilo izrazito velik utjecaj. Beduini nisu bili pretjerano zainteresirani za konvencionalnu religiju. Nisu polagali nadu u život nakon smrti i malo su povjerenja imali u svoje bogove, koji su im se činili nemoćni da izvrše bilo kakav utjecaj na njihovo teško okruženje. Pleme, a ne božanstvo, bilo je vrhovna vrijednost, i svaki član morao je podvrgnuti svoje lične potrebe i želje dobrobiti grupe, i boriti se do smrti, ako je bilo neophodno, da se osigura njegov opstanak. Arapi su malo vremena imali za rasprave o nadnaravnem. Bili su fokusirani, stoga, na *ovaj* svijet. Fantazija je bila beskorisna u stepama. Bio im je potreban pragmatični, trezveni realizam. Ipak, razvili su viteški zakonik, koji je, dajući značenje njihovim životima i sprečavajući ih da ne padnu u očaj u ovim surovim uslovima, obavljao suštinsku funkciju religije. Oni su to nazivali *muruvva*, kompleksan termin koji je teško prevesti kratko i jasno. Muruvva je značila hrabrost, strpljivost, izdržljivost; sastojala se iz predane odlučnosti da se osveti bilo koje loše djelo učinjeno grupi, da se zaštite njeni slabi članovi, i suprotstavi njenim neprijateljima. Da bi se sačuvala čast plemena, svaki član morao je biti spremna da pohrli u odbranu svojih suplemenika ili roda odmah i da se pokori svom vođi bez pogovora.

Iznad svega, član plemena morao je biti darežljiv i dijeliti svoju stoku i hranu. Život u stepama bio bi nemoguć kada bi ljudi sebično čuvali svoje bogatstvo dok bi drugi ostajali gladni. Neko pleme koje je danas bogato, moglo je sutra lako ostati bez ičega. Ako ste bili škrti u vrijeme svog blagostanja, ko bi vam pritekao u pomoć kada vama zatreba? Zbog ove neophodnosti muruvva je bila vrlina koja je podsticala *kerima* (blagodarnog heroja) da mu ne budu važne materijalne stvari i da ne padne u očaj zbog svog bijednog života. Istinski ča-

stan beduin nije mario za sutra, pokazujući svojim otmjenim poklonima i gostoprimstvom da svog suplemenika cijeni više od vlastite imovine. Morao je biti spremna dati sve svoje bogatstvo - svoje kamile, stada i robove - drugima, ili potrošiti svoje cjelokupno bogatstvo za jednu jedinu noć organizirajući vrhunsku gozbu za svoje prijatelje i saveznike. Međutim, darežljivost kerima znala je biti samouništavajuća i samodopadljiva: preko noći mogao je dovesti svoju porodicu u siromaštvo, iz prostog razloga da pokaže čast koja je tekla njegovim venama i poboljša svoj status i reputaciju.

Muruvva je bila nadahnjujući ideal, ali do kraja šestog stoljeća, njene slabosti postale su tragično očite. Plemenska solidarnost ('asabijja) podsticala je hrabrost i nesebičnost, ali samo unutar okvira plemena. Nije postojao koncept univerzalnih ljudskih prava. Beduin se osjećao odgovoran samo za svoje krvne srodnike i saveznike. Nisu ga brinuli stranci, koje je smatrao bezvrijednim i beznačajnim. Ako ih je morao ubijati za dobrobit svog vlastitog naroda, nije osjećao nikakvu moralnu patnju i nije gubio vrijeme na filozofske apstrakcije ili etičke konsekvene. Pošto je pleme bilo najsvetija vrijednost, on ga je podupirao, bilo ono u pravu ili u krivu. "Ja sam pripadnik Gazija [plemena]", pjevalo je jedan od pjesnika. "Ako je ono [pleme] pogriješilo, i ja ću pogriješiti; a ako Gazija [pleme] bude ispravno vodena, ja ću s njim ići."<sup>4</sup> Ili, riječima popularne izreke: "Pomozi svom bratu bilo njemu učinjeno zlo ili on zlo činio drugima."<sup>5</sup>

Svako pleme je imalo svoj poseban vid muruvve, koja je, po vjerovanju Arapa, bila naslijeđena od otaca, osnivača plemena i bila je prenošena, poput fizičkih i mentalnih karakteristika, s jedne generacije na drugu. Oni su ovu plemensku slavu nazivali *haseb* (čast predaka).<sup>6</sup> Kao izvor svog posebnog genija, članovi plemena poštivali su svoje pretke kao vrhovni autori-

<sup>4</sup> Citirano u: R. A. Nicholson, *A Literary History of Arabs*, (Cambridge, 1953.), 83.

<sup>5</sup> Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Quran*, (Montreal and Kingston, ON, 2002.), 46.

<sup>6</sup> Ibid., 63.

tet, a ovo je neizbjježno poticalo jedan duboki i utvrđeni konzervativizam. Način života (*sunnet*) koji su stari zavještali svojim potomcima bio je svet i nenarušiv. "On pripada plemenu čiji oci su za njih uspostavili sunnet", drugi pjesnik objašnjava, "svaki narod ima svoj vlastiti tradicionalni sunnet; svaki narod ima svoje predmete slijedeњa."<sup>7</sup> Svako zastranjeњe - ma kako beznačajno bilo - od običaja predaka bilo je veliko zlo. Neki postupci su bili ispravni ne zbog svoje prirođene do лиčnosti ili plemenitosti, već prosto zbog toga što su bili odbreni davno od plemenskih otaca.

Beduin sebi nije mogao dozvoliti da eksperimentira. Bilo bi odmetnički neodgovorno zapostaviti *šerijat*, put ka pustinjskom bunaru koji je bio izvor života tvom narodu od pamтивjeka. Naučiš preživljavati slijedeći riječi pravila čija vrijednost je provjerena iskustvom. Međutim, ovo neupitno prihvatanje tradicije moglo je odvesti u obijesni šovinizam - sunnet tvog naroda je najbolji i ne možeš ni pomisliti o nekom drugom načinu činjenja stvari. Čast svog plemena možeš jedino sačuvati odbijajući se pokloniti bilo kojem drugom autoritetu, ljudskom ili božanskom. Od *kerima* se očekivalo da bude ponosan, pun samopoštovanja, samopouzdanja i agresivno nezavisan. Arogancija nije bila mana već znak plemenitosti, dok je poniznost pokazivala da si faličnog porijekla i da u tvojim venama nema aristokratske krvi. Vanbračno rođena osoba genetski je bila određena da bude *rob* ('*abd*'); to je jedino za što je bila dobra. Nikako i nikom se istinski *kerim* nije mogao potčiniti. "Mi svim ljudima, njihovom vodstvu, potčinjenost odbijamo", pjeva jedan pjesnik, "dok im mi sami vode ne budemo, tako, i bez uzda!"<sup>8</sup> *Kerim* bi čuao ovu prkosnu samodovoljnost čak i u prisustvu božanstva, jer nijedno božanstvo ne može biti superiorno nad istinski plemenitim ljudskim bićem.

U stepama plemenu su bili potrebni ljudi koji neće poklenuti pred opasnostima i koji se mogu pouzdano suprotsta-

<sup>7</sup> Labid ibn Rabi'ah, *Mu'allaqah*, 5.81, u knjizi Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 63; usp. Kuran, 2:170, 43:22-24.

<sup>8</sup> Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 72.

viti svakoj neprilici. Ali ova prkosna ovisnost o samom sebi (*istigna'*) mogla je lako postati nesmotrenost i pretjeranost. Beduin je lako bivao uvučen u sukob i na najmanju provokaciju.<sup>9</sup> Zbog svog izraženog osjećaja časti odgovarao je nasilno na bilo koju prijetnju ili uvredu. On se nije prosto oslanjao na samoodbranu, istinska hrabrost leži u preduhitrenom napadu. Nije dovoljno za "jednog ratnika, ljutog poput lava, da na napad odgovori ili ukori neprijatelja koji ga je snažno udario", pokliče pjesnik Zuhejr ibn Ebi Selma, "on treba napasti prvi i postati napadač i kada mu niko štetu ne čini".<sup>10</sup> Hrabrost koju su veličali plemenski pjesnici bila je neodoljivi impuls koji nije mogao i nije trebao biti sputan. Ako je šteta načinjena samo jednom članu njegovog plemena, kerim je obavezu da se osveti osjećao poput fizičkog bola i neutražive žedji.<sup>11</sup> Bio je to tragičan svjetonazor. Beduini su pokušavali glorificirati svoju borbu, ali njihov život je bio surov i nije postojala nada za bilo šta bolje. Sva bića, vjerovali su, potpadnu pod utjecaj *de-hra* ("vremena" ili "sudbine"), koje je nametalo sve vrste patnji ljudskom rodu. Život jednog čovjeka je bio određen unaprijed. Sve stvari su umirale; čak i uspješan ratnik umre i biva zaboravljen. U ovom životu neprestane borbe vladala je neka vrsta prirođene ispraznosti. Jedini lijek protiv očaja bila su zadovoljstva - posebno opijenost vinom.

U prošlosti, mnogi beduini su pokušali da pobjegnu iz stepa i izgrade sigurniji, stalno nastanjeni (*hadara*) život, ali su ovi pokušaji obično bili osujećeni nedostatkom vode i obradive zemlje, i učestalošću suša.<sup>12</sup> Pleme nije moglo uspostaviti održivu naseobinu ako nije ili akumuliralo višak bogatstva - gotovo nemoguća vještina - ili zauzelo oazu, kao što je pleme Sekif učinilo u Taifu. Druga alternativa bila je postati posrednik između dvije ili više bogatih civilizacija regiona. Pleme Gassan, naprimjer, koje je zimovalo na granici Bizant-

<sup>9</sup> Ibid., 29.

<sup>10</sup> Zuhayr ibn 'Abi Salma, stihovi 38-39, u knjizi: Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 84.

<sup>11</sup> Nicholson, *Literary History*, 93.

<sup>12</sup> Mohammad A. Bamyeh, *The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse*, (Minneapolis, 1999.), 17-20.

skog carstva, postalo je štićenik Grka, prešlo na kršćanstvo, i osnovalo tampon državu da bi branilo Bizantiju od Perzije. Međutim, tokom šestog stoljeća, nova prilika se pojavila kao rezultat revolucije u transportu. Beduini su izmislili tovarno sedlo koje je omogućilo kamilama da nose mnogo teže tovare nego ranije, a trgovci iz Indije, istočne Afrike, Jemena i Bahreina otpočeli su zamjenjivati svoje magareće zaprege kamilama, koje su mogle preživjeti danima bez vode i bile su idealne za putovanje pustinjom. Stoga umjesto da izbjegavaju Arabiju, strani trgovci, koji su trgovali luksuznim robama - tamjanom, začinima, slonovačom, žitaricama, biserima, drvetom, platnima i lijekovima - počeli su svoje karavane voditi direktno do Bizantije i Sirije kroz stepu, i upošljavati beduine da čuvaju njihovu trgovačku robu, gone kamile, i navode ih od jednog izvora vode do drugog.

Mekka je postala stanica ovim karavanama koje su išle ka sjeveru. Bila je zgodno smještena u centru Hidžaza, i premda je podignuta na čvrstom stjenovitom tlu, što je poljoprivredu činilo nemogućom, naseljenost je bila moguća zbog postojanja izvora koji je izbijao iz dubina zemlje a koji su Arapi zvali Zemzem. Otkriće ovog naizgled čudotvornog izvora u tako sušnom regionu vjerovatno je beduinima ovo mjesto učinilo svetim mnogo prije razvijenja grada Mekke. Privlačilo je hodočasnike iz cijele Arabije, a Kaba, kockasta granitna zgrada znatne starosti, možda je prvobitno bila sjedište svetih relikvija Zemzem kulta. Tokom petog i šestog stoljeća, vrelo i svetište (*harem*) bili su pod nadzorom različitih nomadskih plemena koja su se smjenjivala: Džurhum, Huza'a, te konačno početkom šestog stoljeća Kurejš, Muhammedovo pleme, koje je istjerala svoje prethodnike i prvo sagradilo stalne građevine oko Kabe.

Otac utemeljivač Kurejša bio je Kusajj ibn Kilab, koji je okupio nekoliko nekada zaraćenih klanova blisko vezanih krvnim i ženidbenim vezama, te oformio novo pleme, upravo u vrijeme kada je Mekka postajala važan centar dalekorutne trgovine. Ime "Kurejš" vjerovatno je izvedeno iz *teqarruš*

("nagomilavanje" ili "stjecanje").<sup>13</sup> Za razliku od Džurhuma i Huza'a koji nisu mogli napustiti beduinstvo, oni su stekli višak kapitala koji je omogućio stvaranje stalnog naselja. Prvo su uspjeli osigurati monopol nad trgovinom sjever-jug, time da su samo njima bile dopuštene usluge stranim karavanama. Također su bili u mogućnosti kontrolirati trgovinske aktivnosti unutar Arabije koje su stimulirane povećanjem međunarodnog prometa. Tokom prve polovine šestog stoljeća, beduinska pleme su počela razmjenjivati robe jedni s drugima.<sup>14</sup> Trgovci su se okupljali na mnogobrojnim redovnim sajmovima koji su se održavali svake godine u različitim dijelovima Arabije, i bili su tako raspoređeni da su trgovci kružili poluostrovom u smjeru kazaljke na satu. Prva pijaca (*suq*) u godini održavana je u Bahreinu, najgušće naseljenoj oblasti; slijedeće su sukcesivno održavane u Omanu, Hadremetu i Jemu, a ciklus se završavao sa šest uzastopnih suqova u i oko Mekke. Posljednji sajam u godini bio je održavan u 'Ukazu neposredno prije mjeseca *hadždža*, tradicionalnog hodočašća Mekki i Kabi.

Tokom prve polovine šestog stoljeća, pleme Kurejš je otpočelo slati svoje vlastite karavane u Siriju i Jemen, i postepeno su postali nezavisni trgovci. Ali unatoč ovom uspjehu, znali su da su i ranjivi. Zbog činjenice da je poljoprivreda bila nemoguća u Mekki, potpuno su se oslanjali na razmjenu proizvoda, te ako bi ekonomija propala, umrli bi od gladi. Svi su stoga bili uključeni u ekonomiju, kao bankari, finansijeri ili trgovci. U naseljima zasnovanim na poljoprivredi beduinski duh je ostajao gotovo netaknut jer je bio sukladniji sa obrađivanjem zemlje, ali Kurejsije su bile prinuđene gajiti strogo komercijalni etos koji ih je udaljio od mnogih tradicionalnih vrijednosti muruvve. Morali su, naprimjer, postati ljudi mira, jer bi način ratovanja koji je bio uobičajen za područje stepa, biznis učinio nemogućim. Mekka je morala biti mjesto gdje bi se trgovci iz bilo kog plemena mogli okupiti slobodno bez bojazni od napada. Stoga je pleme Kurejš odbacilo princip uče-

<sup>13</sup> Ibid., 30.

<sup>14</sup> Ibid., 11-12.

stvovanja u plemenskom ratovanju i zadržalo je poziciju hladne neutralnosti. Prije njihovog dolaska, često su se dešavale krvave bitke u okolini Zemzema i Kabe, pri čemu su rivalska plemena pokušavala zadobiti kontrolu nad ovim značajnim mjestima. Sada, besprijekornom vještinom, Kurejšije su ustanovile *Harem*, zonu sa radijusom od tridesetak kilometara, sa Kabom u njegovom centru, gdje je svako nasilje bilo zabranjeno.<sup>15</sup> Načinili su specijalne sporazume sa beduinskim plemenima, koja su obećala da neće napadati karavane tokom sezone trgovačkih sajmova. Zauzvrat, gubitak dohotka beduinskim saveznicima bio je kompenziran dopuštenjem da rade kao vodiči i zaštitari trgovaca.

Trgovina i religija su na taj način u Mekki bile neraskidivo uvezane. Hodočašće Mekki bilo je vrhunac *suq* ciklusa, a Kurejšije su rekonstruirale kult i arhitekturu svetišta tako da je ono postalo duhovni centar za sva arapska plemena. Premda beduini nisu bili mnogo zainteresirani za bogove, svako pleme imalo je svoje glavno božanstvo, obično predstavljeno u vidu kamene skulpture. Kurejšije su sakupile toteme plemena koja su pripadala njihovom savezu i postavili ih u *Harem* kako bi pripadnici tih plemena mogli obožavati samo svoja zaštitnička božanstva kada posjećuju Mekku. Svetost Kabe je tako bila od suštinske važnosti za uspjeh i opstanak plemena Kurejš, a njihovi rivali su ovo razumjeli. S ciljem da odvuče hodočasnike i biznis od Kurejša, guverner Abesinije i Jemena sagradio je rivalsko svetište u gradu Sana'a. Potom je, 547. godine, poveo armiju ka Mekki da dokaže da grad nije, nakon svega, imun na ratovanje. Međutim, govori se, njegov ratni slon je pao na koljena kada je došao u predgrađe Mekke i odbio je da napadne *Harem*. Impresionirani ovim čudom, Abesinci su se vratili kući. Godina slona postala je simbol svete nepovredivosti Mekke.<sup>16</sup>

Međutim kult nije bio prosto isprazna, bezobzirna eksploracija pobožnosti. Rituali *hadždža* također su arapskom hodočasniku davali duboko iskustvo. Kako su stizali u Mekku

<sup>15</sup> Ibid., 38.

<sup>16</sup> Kuran, 105. poglavje.

na kraju suq ciklusa, kod trgovaca se javljao osjećaj uspjeha i uzbuđenosti. Karavane su prihvatali pripadnici plemena Ku-rejš. Pošto su kamile bile oslobođene tereta, te, nakon što su platili skromne pristojbe, trgovci i njihove sluge su mogli odati počast Haremu. Dok su se gurali kroz uske ulice predgrađa, izricali su ritualne povike, objavljujući svoje prisustvo bogovima koji su čekali njihov dolazak. Nakon dugog napornog puta po poluostrvu, ovo ujedinjenje sa svetim simbolima njihovih plemena izgledalo je kao povratak kući. Kada bi došli do Kabe, okruženi sa tri stotine i šezdeset plemenskih totema, počinjali bi obavljati tradicionalne obrede u Mekki i njoj okolici, koji su možda izvorno bili koncipirani da zazovu zimske kiše. Trčali su sedam puta između brežuljaka Safe i Merve, istočno od Kabe, zatim su trčali do male doline Muzdelife, obitavališta boga groma, obavili noćno bdijenje na platou pored brda Arefat, dvadeset i pet kilometara van grada, bacali kamenčiće na tri stuba u dolini Mine, i konačno, na kraju hodočašća žrtvovali bi svoje najvrednije ženske kamile, simbole svog bogatstva te - otuda - i samih sebe.

Najpoznatiji obred hadždža bio je *tavaf*, sedam obilazaka Kabe u smjeru kazaljke na satu, stilizirano obnavljanje kružne trgovačke rute uokolo Arabije, što je arapskim trgovačkim aktivnostima dalo duhovnu dimenziju. Tavaf je postao popularna aktivnost ispoljavanja vjere, a građani i njihovi gosti bi ga obavljali cijele godine. Struktura Harema stekla je arhetipsko značenje, koje se zatiče u svetištima drugih gradova drevnog svijeta.<sup>17</sup> Kaba sa svoja četiri ugla predstavljala je četiri osnovne strane svijeta, simbolizirala je, ustvari, svijet. U njenom istočnom zidu bio je ugrađen Crni kamen, komad bazalta meteorskog porijekla, koji je jednom prilikom svijetleći pao sa neba, povezujući Nebesa i Zemlju. Dok su hodočasnici trčali oko velike granitne kocke, slijedeći smjer sunca oko zemlje, osjećali su da uspostavljaju sklad sa fundamentalnim poretkom kosmosa. Krug je uobičajeni simbol cjelovitosti, a praksa obilaženja kruženjem gdje se stalno vraćate na pola-

<sup>17</sup> Johannes Sloek, *Devotional Language*, prijevod Henrick Mossin, (Berlin and New York, 1996.), 89-90.

znu tačku, proizvodi osjećaj ravnomjernog ponavljanja i uređenosti. Kružeći uokolo Kabe sedam puta zaredom, hodočasnici uče da pronađu svoju istinsku orijentaciju i svoju unutrašnju ravnotežu; ujednačeni ritam trčanja postepeno je praznio njihove umove od perifernih misli i pomagao im da meditiraju

Reformirani rituali učinili su Mekku centrom Arabije. Dok su drugi hodočasnici morali napuštati domovinu i putovati do dalekih mjesta, Arapi nisu morali napuštati poluostrvo, što je ostalo kao zakon sam po sebi. Sve ovo je dovele do toga da Mekka postane središte arapskog svijeta.<sup>18</sup> Grad je također bio izoliran što je Arapima davalо rijetku slobodu. Niti Perzija ni Bizantija, velike sile regiona, nisu imale nikakvog interesa u nepristupačnom terenu Arabije, pa su Kurejšije mogle stvoriti modernu ekonomiju bez imperijalne kontrole. Svijet je prolazio kroz Mekku, ali nije ostajao dovoljno dugo da se upliće. Arapi su bili u stanju razviti svoju vlastitu ideologiju i mogli su tumačiti znanje i vještine svojih sofističiranih susjeda kako su željeli. Nisu bili pod pritiskom da im se nameće bilo koja strana religija ili da se povinuju službenoj ortodoksiji. Zatvoreni krug i trgovačkog ciklusa i hadžskih rituala simbolizirao je njihovu ponosnu samodovoljnost, koja će, prolaskom vremena, postati odlika njihove urbane kulture.

Njihova odvojenost od velikih sila značila je da mekkanska ekonomija neće biti ugrožena promjenom njihovog stanja. Zaista, Kurejšije su bile čak u stanju da iz toga izvuku profit. Do godine Muhammedovog rođenja, 570., Perzija i Bizantija su zapale u niz međusobnih iscrpljujućih ratova, što će fatalno oslabiti obje carevine. Sirija i Mezopotamija postale su bojišnice, mnogi trgovački putovi bili su napušteni, a Mekka je preuzeila kontrolu cjelokupne posredničke trgovine između sjevera i juga.<sup>19</sup> Kurejšije su postale još moćnije, ali ipak su neki od njih počeli osjećati da plaćaju veliku cijenu za svoj

<sup>18</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 32.

<sup>19</sup> Ibid., 43.

uspjeh. Kako se šesto stoljeće privodilo koncu, grad je zapao u duboku duhovnu i moralnu krizu.

Stari duh zajedništva bio je uništen tržišnom ekonomijom, koja je ovisila o surovom natjecanju, pohlepi i ličnom poduzetništvu. Porodice su se sada natjecale jedna s drugom za bogatstvo i prestiž. Manje uspješni klanovi<sup>20</sup> osjetili su da su pritisnuti uza zid. Umjesto velikodušnog dijeljenja bogatstva, ljudi su gomilali novac za sebe i gradili privatna carstva. Oni ne samo da su ignorirali tešku situaciju siromašnjih članova plemena, već su iskorištavali prava siročadi i udovica, utapajući njihovo nasljedstvo u svoja vlastita imanja. Uspješni su, naravno, bili zadovoljni svojom novom sigurnošću. Vjerovali su da ih je njihovo bogatstvo spasilo od neimaštine i mizerije beduinstva. Ali oni koji su poklekli u bezglavom trku za finansijskim uspjehom, osjećali su se izgubljeno i dezorientirano. Principi muruvve izgledali su nespojivi sa tržišnim silama, a mnogi su zapali u duhovnu prazninu. Stari ideali nisu zamijenjeni ničim novim jednakim vrijednostima, a uvriježeni zajednički etos govorio im je da bi ovaj neobuzdani individualizam mogao nanijeti štetu plemenu, koje je jedino moglo preživjeti ako njegovi članovi ujedine sve svoje resurse.

Muhammed je rođen u klanu Hašim, jednoj od najistaknutijih porodičnih grupa u Mekki. Njegov pradjad bio je prvi trgovac koji se latio nezavisne trgovine sa Sirijom i Jemenom, a klan je imao privilegiju opskrbljavanja hodočasnika vodom tokom hadždža, što je bila jedna od najvažnijih funkcija u gradu. Ali u skorije vrijeme, Hašimov klan su pogodila teška vremena. Muhammedov otac Abdullah umro je prije Muhammedovog rođenja, a njegova majka Amina zapala je u takvo siromaštvo da je, prenositi se, jedina beduinka, koja je bila voljna da bude njegova dojilja, bila iz jednog od najsiročajnijih plemena u Arabiji. On je živio sa njenom porodicom dok nije napunio šest godina, i iskusio je nomadski život na najokrutniji način. Kratko nakon što je doveden nazad u Mekku, njegova majka je umrla. Ovaj dvostruki gubitak ostavio je duboki uticaj.

<sup>20</sup> Termine "klan" i "pleme" nije lako razlučiti jedan od drugog, ali ovde se "klan" odnosi na porodičnu grupu *unutar* plemena.

sak na Muhammeda, kao što ćemo vidjeti, njega će uvijek bri-nuti patnja siročadi.

Prema njemu su se lijepo odnosili njegovi preostali rođaci. Prvo je živio sa svojim djedom Abdu-l-Mutallibom, koji je bio nadasve uspješan trgovac u svoje vrijeme. Muhammed je bio djedov miljenik. Starac je volio da se njegova postelja izne-se vani, da može ležati u hladu Kabe, okružen svojim sinovi-ma. Muhammed bi obično sjeo pored njega, a djed bi ga njež-no tapšao po leđima. Međutim, kada je on umro, Muhammed, kome je tada bilo osam godina, ništa nije naslijedio. Njegovi moćniji rođaci upravljali su imetkom, a Muhammed je prešao da živi kod svog amidže Ebu Taliba, koji je sada bio *sejjid* ("pr-vak") Hašimovog klana i visoko poštovan u Mekki, iako je njegov posao slabio. Ebu Talib je jako volio svog bratića, a i njego-va braća su također pomogla u Muhammedovom obrazova-nju. Hamza, najmlađi, čovjek impresivne snage, naučio je Mu-hammeda borbenim vještinama, načinivši od njega vještog strijelca i borca vičnog sablji. Njegov ujak Abbas, bankar, us-pio je Muhamedu obezbijediti da upravlja karavanama koje su išle na sjever za Siriju.

Mladi Muhammed je bio prilično omiljen u Mekki. Bio je zgodan, skladnog, dobro popunjenoj tijela, prosječne visine. Njegova kosa i brada bile su guste i kovrdžave, a imao je izni-mno svijetlu put i osmijeh pun šarma, što se spominje u svim izvorima. Bio je odlučan i cijelim bićem posvećen svemu što je radio. Tako je bio pažljiv prema povjerenom zadatku da nikad nije gledao preko ramena, čak ni ako bi mu i prekrivač zapeo u trnovitom žbunju. Kada bi se okrenuo da s nekim govori, običavao je okrenuti se cijelim tijelom i obratiti se sagovorniku direktno u lice. Kada bi se rukovao, nikad nije bio prvi koji bi povukao svoju ruku. Odisao je takvom pouzdanošću da je bio poznat kao el-Emin, pouzdani. Međutim, njegov status siro-četa stalno ga je povlačio unazad. Htio je oženiti svoju rođaku Faketu, ali Ebu Talib je morao odbiti njegovu ženidbenu ponu-du, nježno naglasivši da Muhammed nije u mogućnosti izdr-žavati ženu, te joj je našao mnogo priličniju ponudu.

Ali, kada je Muhammedu bilo oko dvadeset i pet godina, njegova sreća se naglo promijenila. Hatidža bint Huvejlid, daleka rođaka, zatražila je od njega da za nju odvede karavan u Siriju. Porijeklom je bila iz klana Esed, koji je sada bio mnogo utjecajniji od Hašimovog, i pošto je njen muž umro, postala je uspješna trgovkinja. Urbani život daje ženi iz visokih kru-gova priliku da uspije u poslu, premda žene iz nižih klasa nisu imale nikakav status u Mekki. Muhammed je putovanje obavio tako uspješno da je Hatidža ostala veoma impresionirana i ponudila mu je brak. Potreban joj je bio novi muž, a njen talentirani rođak bio je odgovarajući izbor. "Sviđaš mi se zbog našeg srodstva", kazala mu je, "i visoke reputacije među tvojim narodom, tvog poštenja, dobrog karaktera i iskrenosti."<sup>21</sup> Neki Muhammedovi kritičari su podrugljivo gledali na ovo vjenčanje u pravi čas sa bogatom udovicicom, ali to nije bio brak iz koristi. Muhammed je veoma volio Hatidžu, i premda je poligamija bila pravilo u Arabiji, nikada nije oženio drugu, mlađu ženu dok je ona bila živa. Hatidža je bila zadivljujuća žena, "odlučna, plemenita i intelligentna", kaže Ibn Ishaq, Muhammedov prvi biograf.<sup>22</sup> Ona je bila prva koja je prepoznala genij svog muža, i - vjerovatno zbog toga što je izgubio majku u tako ranoj mladosti - ovisio je o njoj emocionalno i oslanjao se na njene savjete i podršku. Nakon njene smrti, znao je i nadjutiti neke od svojih kasnijih supruga beskrajno je hvaleći.

Hatidža je vjerovatno bila u svojim kasnim tridesetim kada se udala za Muhammeda, i rodila mu je najmanje šestoro djece. Njihova dva sina - El-Kasim i Abdullah - umrli su kao dječaci, a-Muhammed je neizmjerno volio svoje kćeri Zejnebu, Rukajju, Ummu Kulsum i Fatimu. Bila je to srećna obitelj, iako je Muhammed insistirao da se veliki dio njihove dobiti daje siromašnima. On je također u porodicu doveo dva siromašna dječaka. Na dan njihova vjenčanja, Hatidža mu je poklonila mlađog roba po imenu Zejd ibn el-Haris iz jednog od sjevernjač-

<sup>21</sup> Muhammed ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 120, u djelu: A. Guillaume, prijevod, *The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Resul Allah*, (London, 1955.); usporedi: Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam*, (New Heaven and London, 1992.), 42.

<sup>22</sup> Ibid., 155. Guillaumeov prijevod.

kih plemena. On je postao tako privržen svom novom gospodaru da je, kada je njegova porodica došla u Mekku sa novcem da ga otkupe, molio da mu dopuste da ostane kod Muhammeda, koji ga je usvojio i podario mu slobodu. Nekoliko godina kasnije, Ebu Talib se zatekao u takvoj finansijskoj nevolji da je Muhammed u svoju obitelj uzeo njegovog petogodišnjeg sina Alija da mu olakša teret. Bio je predan obojici dječaka i ophodio se prema njima kao prema vlastitim sinovima.

Veoma malo nam je poznato o ovim godinama Muhammedovog života. Međutim, iz njegove kasnije karijere jasno je da je on tačno dijagnosticirao problem koji je posebno bio raširen među mlađim ljudima, koji su se lako predavali ovoj agresivnoj tržišnoj ekonomiji. Kureši su uvele klasno raslojavanje koje je bilo prilično strano idealu muruvve. Gotovo u isto vrijeme kada su Kureši uspostavile kontrolu nad Mekkom, bogatiji su živjeli pored Kabe, dok su manje uspješni nastanjivali predgrađa i brdoviti predio van grada. Napustili su beduinsku vrlinu darežljivosti i postali iznimno pohlepni, te su ovo zvali pronicljivim osjećajem za posao. Neki više nisu podlijegali starom fatalizmu, jer su bili svjesni da su uspjeli potpuno promijeniti svoje stanje. Čak su vjerovali da bi im njihovo bogatstvo moglo donijeti neku vrstu besmrtnosti.<sup>23</sup> Ostali su utočište pronašli u hedonističkom načinu života, praveći od religije stvar razonode.<sup>24</sup> Sve više se Muhammedu činilo kako su Kureši odbacile najbolje i zadržale samo najgore aspekte muruvve: nesmotrenost, aroganciju i samoljublje koji su bili moralno destruktivni i mogli su grad dovesti do propasti. Bio je ubijedjen da društvena reforma mora biti zasnovana na jednom novom duhovnom rješenju, ili će ostati površna. Vjerovatno je shvatio, duboko u sebi, u nekoj nejasnoj slutnji, da posjeduje iznimski talent, ali šta je on mogao učiniti? Niko ga ne bi uzeo ozbiljno, jer, unatoč njegovom braku sa Hatidžom, nije imao pravi status u gradu. Vladalo je široko rasprostranjeno duhovno nespokojstvo. Arapi sa stalnim boravištem, koji su živjeli u gradovima i poljoprivrednim zajed-

<sup>23</sup> Kur'an, 103: 2-3.

<sup>24</sup> Kur'an, 6: 70, 7:51.

nicama Hidžaza, razvili su jednu drugačiju vrstu religijske vizije. Njih su više interesirali bogovi nego beduine, ali njihov nerazvijeni teizam nije imao jakih korijena u Arabiji. Veoma malo mitskih priča je kazivano o raznim božanstvima. Allah je bio najvažniji bog, i bio je poštovan kao Gospodar Kabe, ali smatran je udaljenom figurom sa veoma malo utjecaja na svakodnevne živote ljudi. Poput drugih "velikih božanstava" ili "nebeskih bogova" koji su bili zajednička osobina drevnih religija, uz njega nije bio vezan kult niti je bio prikazan kakvim likom ili obličjem.<sup>25</sup> Svako je znao da je Allah stvorio svijet; da on začinje ljudski embrio u materici, te da on kišu daje. Ali ova vjerovanja su ostala apstraktna. Arapi bi se ponekad molili Allahu u neprilici, ali kada bi opasnost prošla, zaboravili bi sve.<sup>26</sup> Doista, na Allaha su gledali kao na jednog neodgovornog, odsutnog oca, koji se, nakon što je muškarcima i ženama podario bitak, više ne interesira za njih i prepušta ih njihovoj sudbini.<sup>27</sup>

Kurejšije su također obožavale druge bogove. Postojao je Hubel, božanstvo koje je bilo predstavljeno velikim, crvenkastim kamenom koji je stajao unutar Kabe.<sup>28</sup> Bile su i tri božice - El-Lat, El-Uzza i Menat - koje su često nazivane "kćerkama Allahovim" (*benatullah*) i bile su veoma popularne u trajno nastanjениm zajednicama. Predstavljene su velikim uspravnim kamenim statuama, a njihova svetišta u Taifu, Nahli i Kudajdu bila su otprilike slična mekkanskom Haremumu. Premda su bile nižeg ranga nego Allah, često su ih nazivali njegovim "družicama" ili "partnerima" i uspoređivali ih sa prekrasnim ždralovima (*garaniq*) koji su letjeli više nego ijedna druga vrsta ptica. Iako nisu imale svetište u Mekki, Kurejšije su voljele ove božice i molile im se da posreduju u njihovo ime pred nedostižnim Allahom. Dok su se gurkali okolo Kabe, če-

<sup>25</sup> Wilhelm Schmidt, *The Origin of the Idea of God*, (New York, 1912.), na više mj.

<sup>26</sup> Kur'an, 10:22-24, 24:61, 63, 39:38, 43:87, 106:1-3.

<sup>27</sup> Izutsu, *God and Man in the Koran, Semantics of the Koranic Weltanschauung*, (Tokyo, 1964.), 93-101, 124-129.

<sup>28</sup> F. E. Peters, *The Hajj: The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy Places*, (Princeton, 1994.), 24-27.

sto bi pjevali ovaj zaziv: "El-Lat, El-Uzza i Menat, treća, preostala. Zaista su one uzvišene ptice garaniq; nadajmo se njihovom posredništvu."<sup>29</sup>

Ovo obožavanje idola bio je relativno novi religijski entuzijazam koji bijaše uvezen iz Sirije a uveo ga je jedan od mekkanskih starješina koji vjerovaše da bi one mogle donijeti kišu, ali nemamo nikakve predstave zašto se, naprimjer, govorilo za božice da su Allahove kćeri - posebno zbog činjenice da su Arapi smatrali rođenje kćerke nesrećom i često su ubijali žensku djecu pri rođenju. Bogovi Arabije nisu svojim obožavateljima davali nikakav moralni naputak, te iako su oni zasnovali obrede koji su bili duhovno zadovoljavajući, neki od članova Kurejš plemena počinjali su smatrati ove kamene likove neprikladnim simbolima božanstvenosti.<sup>30</sup>

Ali šta je bila alternativa? Arapi su znali za monoteističke religije judaizam i kršćanstvo. Židovi su, vjerovatno, živjeli u Arabiji više od hiljadu godina, gdje su imigrirali nakon babilonske i rimske invazije na Palestinu. Židovi su bili prvi koji su se nastanili u poljoprivrednim kolonijama Jesriba i Hajbera na sjeveru. Postojali su židovski trgovci u gradovima i židovski nomadi u stepama. Oni su zadržali svoju religiju, оформili svoja vlastita plemena ali su se ženili sa lokalnim stanovništvom, i sada se praktično nisu razlikovali od Arapa. Govorili su arapski jezik, nadjevali arapska imena i organizirali svoje društvo na isti način kao njihove komšije Arapi. Neki Arapi su postali kršćani: postojale su važne kršćanske zajednice u Jemenu i uz granicu sa Bizantijom. Mekkanski trgovci su se sreli sa kršćanskim monasima i pustinjacima tokom putovanja, i bile su im poznate priče o Isusu te koncepti raja i Sudnjeg dana. Nazivali su Židove i kršćane *ehlu-l-kitab* ("Sljedbenici Knjige"). Divili su se ideji o objavljenim spisima i željeli su da i oni steknu Svetu pismo na svom vlastitom jeziku.

Ali u ovo vrijeme Arapi judaizam i kršćanstvo nisu smatrali posebnim tradicijama fundamentalno različitim od njihove vlastite. I doista, termin "židov" ili "kršćanin" obično se

<sup>29</sup> Ibn al-Kalbi, *The Book of Idols*, u knjizi Peters, Hajj, 29.

<sup>30</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 22-24.

više odnosio na plemensku pripadnost nego što je označavao religijsku orijentaciju.<sup>31</sup> Ove vjere bile su prihvaćeni dio duhovne panorame poluostrva i smatrane su prilično kompatibilnim sa arapskom duhovnošću. Zbog činjenice da nijedna imperijalna sila nije nastojala nametnuti nijednu formu religijske ortodoksije, Arapi su smatrali da slobodno mogu da prilagode ono što su oni razumjeli o ovim tradicijama svojim vlastitim potrebama. Allah je, vjerovali su, Bog kojeg obožavaju Židovi i kršćani, tako su i Arapi kršćani obavljali hadždž Kabi, kući Allahovoj, zajedno sa paganima. Kazivalo se da je Adam izgradio Kabu nakon njegovog izgona iz Edena i da ju je Noa obnovio nakon što je bila razorena Potopom. Kurejšije su znale da se u Bibliji za Arape kaže da su sinovi Išmaela, Abrahamovog najstarijeg sina, i da je Bog zapovijedio Abrahamu da ga ostavi sa majkom Hagar u divljini, obećavajući da će od njegovih potomaka načiniti veliki narod.<sup>32</sup> Kasnije je Abraham posjetio Hagar i Išmaela u pustinji i ponovno otkopao svetište. On i Išmael su ga obnovili i uredili obrede hadždža. Svako je znao da su Arapi i Židovi bili u srodstvu. Kao što je to židovski historičar Josephus (od 37. - oko 100. n.e.) objasnio, Arapi su obrezivali svoje sinove u dobi od trinaest godina "jer je Išmael, osnivač njihove nacije, kojeg je Abrahamu rodila njegova konkubina (Hagar) obrezan u tim godinama".<sup>33</sup> Arapi nisu smatrali potrebnim da prelaze na judaizam ili kršćanstvo jer su vjerovali da su već članovi abrahamske porodice. Ustvari, ideja prelaska iz jedne vjere u drugu bila je strana Kurejšijama, čija je vizija religije bila u osnovi pluralistična.<sup>34</sup> Svako pleme dolazilo je u Mekku da obožava svog vlastitog boga, koji je stajao u Haremu pored Allahove kuće. Arapi nisu razumjeli ideju zatvorenog sistema vjerovanja, niti su uviđali da je monoteizam nespojiv sa politeizmom. Smatrali su da je Allah, koji je bio okružen idolima u Kabi, gospodar

<sup>31</sup> Ibid., str. 79-80; Reza Aslan, *No god but God, The Origins, Evolution, and Future of Islam*, (New York and London, 2005.), 9-13.

<sup>32</sup> Geneza, 16.

<sup>33</sup> Flavius Josephus, *The Antiquities of the Jews*, 1.12.2.

<sup>34</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 25-27.

među božanstvima, na veoma sličan način na koji su neki bilijski pisci Jahvu vidjeli kako "nadvisuje sve ostale bogove".<sup>35</sup>

Ali neki od stalno nastanjenih Arapa su postajali nezadovoljni ovim paganskim pluralizmom, i pokušavali su stvoriti jedan izvorni arapski monoteizam.<sup>36</sup> Kratko prije nego što je Muhammed primio svoju prvu objavu, oni su se povukli iz religijskog života Harema. Bilo je isprazno, kazali su svojim suplemenicima, trčati uokolo Crnog kamena, koji nije mogao "niti vidjeti, niti čuti, niti pomoći". Vjerovali su da su Arapi "iskrivili religiju svog oca Abrahama", pa su oni krenuli u potragu za *hanefijom*, njegovom "čistom religijom".<sup>37</sup> Ovo nije bila organizirana sekta. Svi ovi hanifi osuđivali su obožavanje kamenih statua i vjerovali su da je Allah jedini Bog, ali nisu svi ovo ubjedjenje tumačili identično. Neki su očekivali da će doći arapski poslanik sa božanskom misijom da obnovi čistu religiju Abrahamovu; drugi su mislili da je ovo nepotrebno: ljudi su se mogli vratiti hanefiji na svoju vlastitu inicijativu. Neki su propovijedali ponovno oživljavanje mrtvih i Sudnji dan, drugi su privremenom mjerom smatrali prelazak na kršćanstvo ili judaizam, dok se *dinu Ibrahim* (vjera Abrahama) valjano ne uspostavi.

Hanifi su imali malo utjecaja na svoje suvremenike, jer su uglavnom bili zabrinuti za svoj vlastiti spas. Nisu imali želje da reformiraju društveni ili moralni život u Arabiji, a njihova teologija je u osnovi bila negativna. Umjesto stvaranja nečeg novog, oni su se jednostavno povukli iz matičnog toka. I doista, riječ hanif se vjerovatno izvodi iz korijena HNF: "okrenuti se od". Imali su jasniju ideju o onome što nisu htjeli nego što je bila jasna njihova koncepcija o tome gdje idu. Ipak, pokret je bio simptom duhovne uzburkanosti u Arabiji na početku sedmog stoljeća, a mi znamo da je Muhammed imao bliske odnose sa troje vodećih hanifa u Mekki. Ubejdullah

<sup>35</sup> Psalmi, 135:5.

<sup>36</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 89-144; Aslan, *No god but God*, 13-15. Izutsu, *God and Man*, 107-118.

<sup>37</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 143. u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

ibn Džahš bio mu je rođak, a Vereka ibn Nevfel je bio Hati-džin rođak: oba ova čovjeka su postali kršćani. Bratić Zejda ibn Amra, koji je napadao pagansku religiju Mekke tako strasno da je izbačen van grada, postao je jedan od Muhammedovih najpovjerljivijih učenika.<sup>38</sup> Čini se, stoga, da se Muhammed pridružio hanifskim krugovima, a vjerovatno je i dijelio Zejdovo iščekivanje božanske upute. Jednog dana, prije nego što je izgnan iz Mekke, Zejd stajaše pored Kabe govoreći protiv iskvarene religije Harema. Ali odjednom je ozbiljno zastao. "O Allahu!", poviknuo je, "kada bih znao kako želiš da budeš obožavan, obožavao bih te, ali ne znam."<sup>39</sup>

Muhammed je također tražio novo rješenje. Već nekoliko godina, s Hatidžom bi odlazio na brdo Hira' tokom mjeseca ramazana, dijeleći sadaku siromašnima koji su ga posjećivali u njegovoј pećini na planini gdje se on bijaše molio.<sup>40</sup> Veoma malo nam je poznata ova praksa za koju neki izvori vjeruju da ju je uveo Muhammedov djed. Izgleda da je ona spajale društvenu zabrinutost sa obredima koji su vjerovatno sadržavali duboko klanjanje Allahu,<sup>41</sup> i intenzivnije obilaske Kabe. U ovo vrijeme počeo je doživljavati nadahnute snove, koji su zračili nadom i obećanjem. Oni bi mu nadirali "poput prvog jutarnjeg svjetla", fraza koja u arapskom jeziku označava nagli preobražaj svijeta kada sunce probije tamu u ovim istočnim zemljama gdje nema praskozorja.<sup>42</sup>

Desilo se to za vrijeme njegovog godišnjeg povlačenja na brdo Hira' oko 610. godine. Osjetio je iznenadan i dramatičan napad. Riječi koje su bile istisnute, kao da su dolazile iz dubine njegovog bića, udarile su u srž problema Mekke.

<sup>38</sup> Radi se o Omeru ibn el-Hattabu.

<sup>39</sup> Ibid., 145 u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>40</sup> Peters, *Hajj*, 39-40.

<sup>41</sup> Izutsu, *God and Man*, 148.

<sup>42</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, str. 151 u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*, 105.

Čitaj u ime Gospodara tvoga koji stvara -  
stvara čovjeka od ugruška!  
Čitaj, plemenit je tvoj Gospodar,  
koji poučava Peru,

koji čovjeka poučava onome što nije znao.

Uistinu, čovjek se uzobijesti  
čim se neovisnim osjeti,  
a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!

Ovaj stih bio je jedna vrsta produžetka kurejšijskog vjerojanja da je Allah svakog od njih stvorio. Ponosnu samodovoljnost muruvve označio je kao iluziju, jer su ljudi u potpunosti ovisni o Bogu. Konačno, Allah je ponovio da on nije daleko, odsutno božanstvo, već hoće da poduči i uputi svoja stvorenja, prema tome ona mu se moraju "približiti". Ali umjesto plakaljaka Bogu u duhu ponositog istigna'a, moraju kleknuti pred njim poput poniznog roba. "Dodirni svojom glavom zemlju!", Bog je zapovijedio<sup>43</sup> - položaj tijela koji će biti odbojan arogantnim Kurejšijama. Od samog početka, Muhammedova religija je dijametralno bila suprotna nekim suštinskim principima muruvve.

Kada je došao sebi, Muhammed je bio toliko prestrašen da je i pored svega njegovog duhovnog naprezanja, pomislio da ga je prosto posjetio neki džinn, pa više nije htio ni živjeti. U očaju, izletio je iz pećine i počeo se penjati do vrha brda da se baci u smrt. Ali tu je doživio drugu viziju. Vidio je moćno biće koje je ispunilo horizont i stajalo "gledajući direktno u njega, ne mičući se ni naprijed ni nazad".<sup>44</sup> Pokušao se okrenuti, ali, kazivao bi kasnije, "prema kojem god sam dijelu neba pogle-

<sup>43</sup> Kur'an, poglavje 96: u Michael Sells, urednik i prevodilac, *Approaching the Qur'an: The Early Revelations* (Ashland, OR, 1999.) Muhammed Asad prevodi ove retke od 6 do 8: "Ne! Čovjek se zbilja uzobijesti, čim Pomisli da je samom sebi dovoljan; a, zaista, Uzdržavatelju tvome svi se moraju vratiti."

<sup>44</sup> Kur'an, 53: 5-9, Sellsov prijevod. U prijevodu kur'anskih ajeta, gdje je to bilo potrebno, nastojali smo uskladiti Sellsov prijevod sa postojećim Prijevodima na bosanski jezik kako se ne bi, zbog prijenosa iz jezika u jezik, desilo zastranjivanje od izvornog kur'anskog teksta, (op.pr. M.K.)

dao, vidio sam ga kao i prije".<sup>45</sup> Bio je to Duh (*ruh*) objave, kojeg će Muhammed kasnije zvati Gabriel [Džibril]. Ali ovo nije bio lijepi, naturalistični andeo, već nadnaravno prisustvo koje je nadilazilo obične ljudske i prostorne kategorije.

Preplašen i još uvijek nemoćan da shvati šta se zabilo, Muhammed se zateturao niz planinske kose ka Hatidži. Dok je došao do nje, puzao je na rukama i koljenima, nekontrolirano dršćući. "Pokrij me!", povikao je, dok joj je hrlio u krilo. Hatidža ga je zamotala u ogrtač i držala ga u svojim rukama dok strah nije uminuo. Ona nije sumnjala u objavu. Ovo nije bio nikakav džinn, tvrdila je. Bog se nikad ne bi tako okrutno poigrao sa čovjekom koji je pošteno pokušavao da mu služi. "Ti si ljubazan i pažljiv prema svojoj rodbini", podsjetila ga je, "pomažeš siromašnima i bijednicima i njihove terete nosiš. Boriš se da ponovno uspostaviš visoke moralne kvalitete koje je tvoj narod izgubio. Odaješ poštovanje gostu i pritičeš u pomoć onima koji su u neprilici. Ta, ne može to tako, dragi moj."<sup>46</sup> Muhammed i Hatidža su vjerovatno do u sitne sate raspravljadi, pokušavajući razumjeti istinsku prirodu religije koja je nadilazila obrednu izvedbu i zahtjevala praktičnu samilost i kontinuiran moralni trud.

Da bi uvjerila Muhammeda, Hatidža se konsultirala sa svojim rođakom Verekom, hanifom, koji je izučavao Svetu spisu Sljedbenika Knjige, i koji bi im mogao dati stručan savjet. Vereka je bio oduševljen. "Sveto! Sveto!", poviknuo je kada je čuo šta se desilo. "Ako si mi kazala istinu, o Hatidža, njemu je došla velika božanska poruka koja bijaše dolazila Mojsiju prije, i eto, on je poslanik svom narodu."<sup>47</sup> Slijedeći put kada je Vereka sreo Muhammeda u Haremu, poljubio ga je u čelo i upozorio ga da njegov zadatak neće biti lak. Vereka je bio starac i nije očekivao da će dugo živjeti, ali zaželio je da poživi i pomogne Muhamedu, kada ga Kurejšije prognaju iz grada. Muhammed je ostao užasnut. Nije mogao ni zamisliti život van

<sup>45</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, str. 153 u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid., 154.

Mekke. Da li će ga zaista odbaciti, pitao je potišten. Vereka mu je tužno kazao da je poslanik uvek u svojoj vlastitoj zemlji ostajao bez poštovanja.

Bio je to težak početak, prepun straha, tjeskobe i prijetio je progonom. Ipak, Kuran je sačuvao i drugo izvješće o iskuštu na planini Hira', u kojem je silazak Duha opisan kao događaj čudesnosti, blagosti i mira, sličan začeću Isusa u Marijinoj materici.<sup>48</sup>

Mi smo ga poslali u Noći Sudbine -

A šta ti znaš šta je Noć Sudbine?

Noć Sudbine je bolja od hiljadu drugih mjeseci -

Meleki i Duh, s dozvolom Gospodara svoga,

spuštaju se u njoj zbog odluke svake.

Mir je u njoj sve dok zora ne svane.<sup>49</sup>

U ovoj *suri* (poglavlju) Kurana postoji sugestivna nerazgovijetnost muškog i ženskog roda, posebice u zamjenicama, što se često gubi u prijevodu. U Kuranu pitanje "A šta ti znaš?" redovito uvodi jednu ideju koja će biti strana Muhammedovim prvim slušateljima, ukazujući da su oni pred ulaskom u polje neopisivog. Ovdje Muhammed neprimjetno iščezava iz drame na brdu Hira', a noć (*lejl*) ostaje na centru pozornice, poput žene koja čeka svoga ljubavnika. Noć Sudbine je otvorila jednu novu eru sjedinjenja između Nebesa i Zemlje. Izvorni strah od božanskog susreta je zamijenjen mirom koji je ispunio tamu svijeta koji je čekao svanuće.

Muhammed bi razumio njemačkog historičara Rudolfa Ottoa, koji je opisao sveto kao misteriju koja je ujedno i *strahovita i fascinantna*. Ona je bila tegobna, nasrtljiva i strašna, ali također je ispunjavala ljudska bića "oduševljenjem, radošću i osjećajem potpune harmonije i bliske razmjene".<sup>50</sup> Objava ne može biti opisana na jednostavan način, a kompleksnost nje-

<sup>48</sup> Kur'an 21:91, 19:16-27. Sells, *Approaching the Qur'an*, 187-193

<sup>49</sup> Kur'an , 97, Sellsov prijevod

<sup>50</sup> Rudolf Otto, *The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non Rational Factor in the Idea of the Divine and its relation to the rational*, prijevod John W. Harvey, 2. izd., (London, Oxford and New York, 1950.), 12-40.

govog iskustva je Muhammeda učinila opreznim da bilo kome nešto kaže o tome. Nakon iskustva na brdu Hira', bilo je još vižija - ne znamo tačno koliko - a onda, na Muhammedovo zaprepaštenje, Božanski glas je zatihnuo i objava više nije bilo.

Bilo je to vrijeme velike praznine. Bijaše li to Muhammed, nakon svega, samo obmanut? Da li je prisustvo bilo puko pojavljivanje neposlušnog džinna? Je li ga to Bog smatrao nedostatnim i napustio ga? Dvije duge godine, nebesa su ostala neumoljivo zatvorena, a onda, najednom, tama je rastjerana erupcijom blistavog obećanja:

Tako mi jutarnjih trenutaka,  
Tako mi noći kada se utiša,  
Tvoj Gospodar nije te napustio,  
niti te mrzi,

Ono što će kasnije doći bit će bolje -  
od onog što je prije bilo,  
Tebi će Gospodar tvoj dati -  
i zadovoljan ćeš biti,

Nije li te zatekao kao siroče -  
i utočište ti dao,  
I izgubljenim te zatekao -  
pa te uputio,  
I u gladi te zatekao -  
pa ti je opskrbu dao,

Zato jetima -  
ne ugnjetavaj!  
I onog ko prosi za pomoć -  
ne odbij!  
I o blagodati Gospodara tvoga -  
kazuj!<sup>51</sup>

Ovdje je Allah ponudio svoju garanciju da on nije napuštil svoja stvorenja, i podsjetio muškarce i žene da oponašaju njegovu stalnu dobrotu i darežljivost. Ljudska bića, koja su iskusila Božiju brigu, moraju da pomažu siročadi i onima kojima je uskraćeno. Svako onaj ko je iskusio napuštenost, glad i ugnjetavanje mora odbiti, ma o kakvim se uvjetima radilo, da nanese ovu vrstu bola drugima. Objava se završila govoreći Muhammedu da je vrijeme da "kazuje" ili obznani ovu poruku Kurejšijama. Ali, kako će oni odgovoriti?

## Drugo poglavlje

# Džahilijjet

OTPOČEO JE TIHO, govoreći o svojim objavama jednoj maloj grupi prijatelja i članova porodice, koji su postali oduševljeni i suosjećajni sljedbenici, uvjereni da je on dugo očekivani arapski poslanik. Međutim, Muhammed je uvidio da će većina članova plemena Kurejš ovo smatrati gotovo neprihvatljivim. Svi su poslanici Allahovi bili utjecajne ličnosti, oci osnivači društva. Neki čak bijahu čuda izvodili. Kako se Muhammed mogao mjeriti sa Mojsijem ili Isusom? Kurejšije su ga gledale kako odrasta, viđale ga kako ide za svojim poslom na pijacu, kako jede i piye poput svih ostalih. Oni bijahu odbacili mnoge vrijednosti muruvve, ali su zadržali elitističko, aristokratsko držanje i očekivali su da Bog odabere kerima iz ugledne porodice, iz jednog od istaknutijih klanova, a ne nekog bezznačajnog člana klana Hašim. Kako će reagirati kada im Muhammed bude kazao da napuste svoju ponosnu nezavisnost na način koji narušava sunnet njihovih praotaca?

Čak se i u ovom ranom periodu Muhammed susreo sa opozicijom. Hatidža, njene kćerke, zatim Alija i Zejd su bezuvjetno prihvatali njegov novi status, ali premda će ga njegov amidža Ebu Talib nastaviti voljeti i podržavati, duboko ga je pogađalo to što se Muhammed usudio odstupiti od apsolutnog autoriteta njihovih predaka. On je dijelio porodicu. Muhammedovi rođaci - Dža'fer ibn Ebi Talib, Abdullah i Ubejdullah ibn Džahš, i njihova sestra Zejneba, svi su prihvatali objave, ali njegove amidže Abbas i Hamza nisu, premda su to njihove žene učinile. Muhammedov zet Ebu-l-As, koji bijaše oženio njegovu kćer Zejneb, odbio je čak i pomisao o novoj vjeri. Naravno, ovo je veoma opterećivalo Muhammeda. Porodična solidarnost je bila sveta vrijednost, i poput bilo kojeg Arapa, on je poštivao starješine svog plemena i klana. Očekivao je da će oni s vrha prvi pristupiti, ali mladi su bili ti koji su se odazvali njegovoj poruci. Objave su već počele Muhammeda gurati od

ustaljene norme. Nije mogao a da ne primijeti da mnogi njegovi sljedbenici dolaze iz nižih slojeva. Znatan broj bile su žene, ostali su bili slobodni ljudi, sluge i robovi. Prvi medu ovim posljednjim bio je Bilal, Abesinac iznimno jakog glasa. Kada bi se muslimani okupili da zajedno klanjaju u Haremu, Muhammed bi se zatekao okružen "mladim ljudima i nemoćnim narodom grada".<sup>52</sup> Muhammed bi im izrazio toplu dobrodošlicu u njegovo malo društvo, ali mora da se pitao kako će uspjeti pokret tako nevažnih ljudi. I doista, neke starještine Kurejša, koji još uvijek nisu znali ništa o objavama, počeli su ga pitati zašto se sastaje sa takvim neuglednicima.

Nisu svi "slabi" ljudi bili loše situirani. Ovaj tehnički plemenski termin označavao je manje vrijedan plemenski status, a ne siromaštvo. Muhammedov najvatreniji sljedbenik u ovo vrijeme bio je njegov prijatelj Atiq ibn Osman, koji je uobičajeno bio poznat po svojoj kuniji, Ebu Bekr.<sup>53</sup> On je bio uspješan, bogat trgovac, ali, poput Muhammeda, dolazio je iz "slabog" klana koji su zadesila teška vremena. Ebu Bekr je bio "draga i naravna osoba", kaže nam Ibn Ishaq, ljubazan, pristupačan čovjek, posebno vješt u tumačenju snova.<sup>54</sup> Mnogi su pripadnici mlade generacije, pogodjeni agresivnim kapitalizmom Mekke, dolazili njemu tražeći savjet. Neki mladi ljudi osjetili su da su pritisnuti ličnom nevoljom, depresivnim mrtvilom iz kojeg su dugo čekali da se probude, te zastrašujuće otuđeni od svojih roditelja. Sin jednog važnog finansijera, pripadnika moćnog klana, bijaše usnio da ga njegov otac pokušava gurnuti u provaliju ispunjenu vatrom, a onda je osjetio dvije snažne ruke koje su ga povukle na sigurno i shva-

<sup>52</sup> Ovo je zabilježio mekkanski historičar iz sedmog stoljeća Ibn Shifan ez-Zuhri, kojeg citira W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca*, (Oxford, 1953.), 87.

<sup>53</sup> Nakon rođenja prvog sina, Arapi su po običaju uzimali počasni naziv poznat kao kunija. Ebu Bekr znači "otac Bekra." Njegova žena bi bila poznata kao Ummu Bekr, "majka Bekra." Muhammed je često bio poznat kao Ebu-l-Kasim.

<sup>54</sup> Muhammed ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 161, u djelu: A. Guillaume, prijevod, *The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Resul Allah*, (London, 1955.), 115.

tio je, u momentu buđenja, da je njegov spasilac bio Muhammed.<sup>55</sup> Drugi mladić, koji je bio iz prestižnog klana Abdu-š-Šems, došao je Ebu Bekru nakon što je sanjao da je čuo neki glas kako viće u pustinji: "Spavači, probudite se!" - obznanjujući da se pojavio poslanik u Mekki.<sup>56</sup> Oba ova mladića postali su muslimani, ali je prvi svoju vjeru tajio od oca koliko god je mogao, a obraćenje drugog, uveliko je naljutilo starješine njegovog klana, koji su slovili kao najutjecajniji ljudi u Mekki.

Objave su na vidjelo iznijele nove podjele u gradu. Godinama, zabrinjavajuća podjela bijaše otvorena između mlađih i starih, bogatih i siromašnih, muškaraca i žena. Ovo je bilo opasno. Sveti spis koji je objavlјivan Muhammedu, ajet po ajet, sura po sura, osudio je ovu vrstu nejednakosti, zbog koje je jedna grupa neizbjježno patila od druge.<sup>57</sup> Svako društvo koje je bilo podijeljeno unutar sebe bilo je uništeno, jer je išlo protiv same prirode stvari. Bio je ovo jedan zastrašujući period. Neprekidni ratovi između Perzije i Bizantije izgledali su kao njava kraja starom svjetskom poretku, a čak i unutar Arapije plemenska ratovanja su postala stalna. Tokom posljednjih dvadeset godina, gazv, koji tradicionalno bijaše kratak i oštar, eskalirao je u duge, iscrpljujuće vojne pohode zbog nečuveće suše i gladi. Vladao je apokaliptični osjećaj nadolazeće katastrofe. Muhammed je bio uvjeren da ukoliko Kurejšije ne promijene svoje stavove i ponašanje, i njih će također uništiti anarhija koja je prijetila da obuhvati cijeli svijet.

S nadahnućem koje je dobijao od Allaha, Muhammed je pažljivo išao ka jednom potpuno novom rješenju, uvjeren da ne govori u svoje vlastito ime, već jednostavno ponavlja objavljene Božije riječi. Bio je to bolan, težak proces. Jednom prilikom bijaše kazao: "Nikad nisam primio objavu a da ne pomislim da se moja duša od mene rastavlja."<sup>58</sup> Nekada je poruka

<sup>55</sup> Muhammad ibn Sa'd, *Kitab al-Tabaqat al-Kabir*, 4.1.68, u djelu: Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, (London, 1983.), 47.

<sup>56</sup> Ibn Sa'd, 3.1.37, *Kitab at-Tabaqat*, u djelu: Lings, *Muhammad*, 47.

<sup>57</sup> Kur'an, 27:45-46, 28:4.

<sup>58</sup> Jalal al-Din Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, citirano u djelu: Maxime Rodinson, *Mohammed*, prijevod Anne Carter, (London, 1971), 74.

bila jasna. Mogao je gotovo jasno vidjeti i čuti Gabriela (Džibrila). Izgledalo je kao da mu se riječi "spuštaju", poput pljuska životvorne kiše. Međutim, često je Božanski glas bio prigušen i nejasan: "Ponekad bi mi to dolazilo poput odzvanjanja zvona, i to mi je najteže bilo; zvonjava bi zatihnula kada bih postao svjestan njihove poruke."<sup>59</sup> On je morao osluškivati nejasne naznake, slutnje u događajima, pokušavajući da otkrije šta se uistinu dešavalо. Postao bi bliјed od napora i pokrivaо bi se svojim prekrivačem, kao da se štiti od tog Božanskog udara. Jako bi se znojio, čak i kada je dan bio hladan. Okretao bi se sebi tražeći u svojoj duši rješenje problema, skoro na isti način na koji pjesnik tegobno traži duboko u sebi riječi pokušavajući da ih dovede do nivoa svjesnosti u svom umu. U Kurantu, Bog je podučio Muhammeda da pažljivo sluša svaku objavu kada nastupa. Morao je biti pažljiv da ne bi prerano nametnuo značenje nekom ajetu, prije nego bi njegovo puno značenje postalo potpuno jasno.<sup>60</sup>

Otuda, u Kurantu, Bog se direktno obraćao narodu Mekke, koristeći Muhammeda kao svoja usta, isto kao što je govorio putem hebrejskih poslanika u židovskim Svetim spisima. Stoga je jezik Kurana svet, jer - muslimani vjeruju - on bilježi riječi koje je na neki način izgovorio sam Bog. Kada su Muhammedovi sljedbenici slušali Božanski glas, koji je prvo izgovarao Poslanik, a kasnije vješti recitatori Kurana, osjećali su da imaju neposredni susret sa Allahom. Biblijski hebrejski se doživljava kao Sveti jezik na veoma sličan način. Kršćani nemaju ovaj koncept svetog jezika, jer u grčkom jeziku Novog Zavjeta nema ništa sveto, njihovo Pismo predstavlja Isusa kao Riječ izgovorenу od strane Boga ljudskom rodu. Poput svakog Svetog spisa, Kur'an je na taj način nudio jedan susret sa transcendentnim, premošćujući ogromnu pukotinu između našeg prolaznog, smrtnog svijeta i Božanskog.

Muhammedovi sljedbenici su s nestrpljenjem očekivali svaku novu objavu; nakon što bi je on izrekao, oni bi je učili napamet, a oni koji su bili pismeni zapisivali bi je. Bili su dir-

<sup>59</sup> Bukhari, *Hadith*, 1.3., u djelu: Lings, *Muhammad*, 44-45.

<sup>60</sup> Kur'an, 20:114, 75:16-18.

nuti i uzbuđeni zbog iznimno lijepog jezika njihovog Svetog spisa, koji je, bili su uvjereni, jedino mogao dolaziti od Boga. Onome ko ne govori arapski jezik teško je steći uvid u ljepotu Kurana, jer se ona rijetko može prenijeti u prijevodu. Tekst izgleda zamorno ponovljiv, nema naročite strukture, nema argumentiranja koje zadržava ili organizirano povezanog pri-povijedanja. Ali Kur'an nije stvaran da bude čitan po nekom ustaljenom redu. U svojoj konačnoj formi, poglavљa ili sure Kur'ana su poredane tako da otpočinju sa najdužim i završavajući sa najkraćim, stoga poredak nije važan. Svaka sura sadrži suštinska učenja i moguće je nasumice pročitati određeni tekst u bilo kom dijelu i izvući ključne pouke.

Kao i većina Arapa u ovo vrijeme, Muhammed nije znao ni čitati niti pisati. Riječ *qur'an* znači "čitanje". Nije stvaran za lično iščitavanje u sebi, već poput većine Svetih spisa, namijenjen je da bude čitan naglas, a glas biva jedan od glavnih dijelova izražaja. Poezija je bila važna u Arabiji. Pjesnik je bio glasnogovornik, historičar društva i kulturnoški autoritet svog plemena. Vremenom su Arapi naučili kako slušati recitaciju i bijahu razvili jedan visoko sofisticirani osjećaj kritičkog slušanja.<sup>61</sup> Pjesnici su svoje ode recitirali na godišnjim trgovackim sajmovima uzbuđenoj publici iz svih dijelova poluostrva. Svake godine održavalо se važno takmičenje iz poezije na sajmu u Ukazu, nedaleko od Mekke, a pobjedničke pjesme bijahu izvezene u zlatu na finom crnom platnu i obješene na zidovima Kabe. Muhammedovi sljedbenici će, stoga, biti u mogućnosti uhvatiti verbalne znakove u tekstu koji se izgube u prijevodu. Ustanovili su da se teme, riječi, fraze i zvučni obrasci ponavljaju više puta - poput varijacija u muzičkom komadu, koje suptilno pojačavaju originalnu melodiju, i do daju stupanj za stupnjem složenosti. Kur'an se namjerno ponavlja, njegove ideje, scene i priče bivaju sklopljene ovim unutarnjim odzvanjanjima, što pojačava njegovo središnje učenje uz poučna podizanja naglašenog. Povezali su dijelove koji su prvotno izgledali odvojeno, i povezali su različite oblike tek-

<sup>61</sup> Michael Sells, urednik i prevodilac, *Approaching the Qur'an: The Early Revelations* (Ashland, OR, 1999.), XVI.

sta, pri čemu jedan ajet na prefinjen način kvalificira i nado-punjuje druge. Kur'an nije donosio faktičku informaciju koja bi se mogla prenijeti trenutno. Poput Muhammeda, slušate-lji su polako morali upijati njegova značenja. Njihovo razumi-jevanje bi raslo intenzivnije i sazrijevalo bi tokom vremena, a bogati, pun aluzija jezik i ritmovi Kurana pomagali su im da uspore svoje misaone procese i udu u jedan drugačiji na-čin svijesti.

Američki učenjak Michael Sells opisuje šta se dešava kada vozač pretrpanog autobusa u Egiptu, u kome je nepodnošljivo vruće, pusti kasetu sa kur'anskim učenjem: "Meditirajuća smirenost počinje nastupati. Ljudi se opuštaju. Gurkanje za mjesto prestaje. Glasovi onih koji razgovaraju postaju tiši i manje napeti. Ostali šute, izgubljeni su u razmišljanju. Osjećaj podijeljenog zajedništva nadvladava fizičku neugodnost."<sup>62</sup> Kontrola disanja je ključna u većini kontemplativnih tradicija. Praktičari joga su otkrili da to daje osjećaj širine, uporediv sa efektom muzike, posebice ako je neko sam svira.<sup>63</sup> Učači ili recitatori Kurana izgovaraju duge rečenice ili dijelove sporo izdišući a, kada udahnu, naprave pauze zbog meditacije. Prirodno je i da publika također prilagodi svoje disanje i ustano-vi da ovo ima smirujući, terapeutski efekat, koji im omoguća-va da shvate teža učenja teksta.

Bog nije osipao jasne naredbe sa visoka. Božanski glas je konstantno mijenjaо način na koji ukazuje na sebe - kao "Mi", "On", "vaš Gospodar", "Allah", ili "Ja" - mijenjajući svoj odnos i prema Poslaniku i prema njegovim slušaocima. Niti je Bog izrazito u muškom rodu. Svako učenje je počinjalo sa zazivom "U ime Allaha, Milostivog (*er-Rahman*) i Samilosnog (*er-Rahim*)". Allah je imenica muškog roda, ali božanska imena er-Rahman i er-Rahim ne samo da su u gramatičkom značenju ženskog roda, već se etimološki vežu za riječ koja označava matericu. Djelomično personificirana ženska figura je bila središnja skoro u svim ranim objavama. Naila-

<sup>62</sup> Sells, *Approaching the Qur'an*, 183-184.

<sup>63</sup> Mircea Eliade, *Yoga: Immorlity and Freedom*, prijevod Willard Trask, (London, 1958.) 56.

zimo na prikrivene aluzije o nekoj ženi koja je zanjela dijete ili rada, scenu o nekoj ženi koja je izgubila svoje jedino dijete, ili dirljivi zov djevojčice, koju su ubili njeni razočarani roditelji.<sup>64</sup> Ovo jako prisustvo ženskog roda bilo je iznimno važno u okolnostima agresivnog partrijarhata Mekke i možda može objasniti zašto su žene bile među prvima koje su odgovorile na poruku Kurana.

U svakoj od ranih sura Bog intimno govori pojedincu, često preferirajući da postavi mnoga svoja učenja u formi pitanja: "Nisi li čuo?" "Šta misliš?" "Nisi li video?" Svaki slušatelj je tako bio pozvan da sebe lično ispita, bio muškarac ili žena. Svaki odgovor na ove upite bio je uobičajeno gramatički neutralan ili nedefiniran, ostavljajući slušateljstvo sa jednom slikom nad kojom bi moglo duboko razmišljati, ali bez konačnog odgovora.<sup>65</sup> Ova nova religija nije imala namjeru postizanja metafizičke izvjesnosti: Kur'an je od ljudi htio da razviju drugačiju vrstu svijesti.

Kršćanska koncepcija Posljednjeg Suda bila je središnja ideja u ranoj poruci Kur'ana. Muhammed je vjerovao da je Mekku zadesila kriza jer se pripadnici plemena Kurejš više nisu osjećali odgovornim za svoja djela. U stepama je kerim mogao biti arogantan i samodopadljiv, ali bi se osjećao odgovornim za sve članove svog plemena. Kurejšije su, međutim, bile obuzete gomilanjem privatnog bogatstva, bez pomisli na patnju "slabih". Nije se činilo da shvataju da će njihova djela imati dugotrajne posljedice. Da bi se suprotstavio ovom nemaru, Kur'an je naučavao da će pojedinci morati objasniti svoje ponašanje Bogu. Doći će "dan obračuna" (*jevmu-din*): arapski izraz također implicira na "momenat istine".<sup>66</sup> Na kraju svojih života ljudska bića će se morati suočiti sa neugodnom stvarnošću koju su pokušavali izbjegići. Iskusit će zastrašujući ontološki preokret, u kome će se ispostaviti da je sve što je izgledalo pouzdano, važno i vječno, ustvari kratko-

<sup>64</sup> Sells, *Approaching the Qur'an*, 183-204. Vidi također: Kur'an, 81:8-9.

<sup>65</sup> Vidi: Kur'an, 82:17-18, 83:8-9, 19.

<sup>66</sup> Sells, *Approaching the Qur'an*, XLIII.

trajno. U odsječnim, konciznim ajetima, rane sure su razotkrile ovaj veo iluzije.

Kada sunce sjaj izgubi,  
I kada zvijezde popadaju,  
I kada se planine pokrenu,  
I kada steone kamile desetnice budu napuštene,  
I kada se divlje životinje saberu,  
I kada se mora vatrom napune...

Onda će svaka duša znati ono šta je pripremila.<sup>67</sup>

Sunce, mjesec i zvijezde će nestati. Čak i steona kamila, najcjenjeniji posjed Arapa iz pustinje, više neće imati nikakve vrijednosti. Sve što će tada istinski vrijediti, bit će čovjekovo ponašanje:

Tog Dana ljudi će se u odvojenim grupama pojaviti  
da im se pokaže šta su radili,  
Ko god bude uradio koliko i trun dobra - vidjet će ga,  
Ko god bude uradio koliko i trun zla - vidjet će ga.<sup>68</sup>

Ispostavit će se da su djela, koja naizgled nisu bila važna u tom trenutku, bila od iznimne važnosti. Malo djelo sebičnosti i neljubaznosti ili, obrnuto, neznatan čin darežljivosti, postat će mjera ljudskog života: "Osloboditi roba, ili kad glad hara, nahraniti, siroče bliska roda, ili ubogoga nevoljnika."<sup>69</sup>

Svako ko je obavljao ova "dobra djela" (*salihat*) bit će nagrađen vječnim boravkom u Raju ('*ilijjin*), ali oni koji su se usredsredili na sebično gomilanje materijalnih dobara, bit će kažnjeni u *džehimu* - čudna riječ, koja se uobičajeno prevedi kao "rasplamsana vatra". Odlomci koji opisuju džehim su uglavnom tužni a ne gnjevni. Kasnija muslimanska tradicija će obraditi teme koje govore o Nebesima, Paklu i Sudnjem Danu, ali Kur'an ostaje suzdržan, njegov jezik karakteristično neponovljiv i misteriozan. Još važnije, on nagoni slušatelja da

<sup>67</sup> Kur'an, 81:1-6, 14, u prijevodu: Sells, *Approaching the Qur'an*

<sup>68</sup> Kur'an, 99:6-8, Sellsov prijevod.

<sup>69</sup> Kur'an, 90:13-16, Sellsov prijevod.

se suoči sa prosudbom u neposrednoj sadašnjosti. Dan obračuna nije bio predstavljen kao puki daleki događaj, on je također "momenat istine" ovdje i sada. Ispitivanje, intimno zapitivanje i korištenje sadašnjeg vremena obavezivalo je slušatelje da se suoče sa posljedicama svoga ponašanja u svakodnevnim postupcima. Kako će biti kada saznaš da si protračio svoje vrijeme na zemlji i kada bude isuviše kasno da više bilo šta učiniš? Kur'an insistirajući pita: "Pa gdje to idete sa svojim životom?"<sup>70</sup> Ljudska bića nisu u osnovi zla, već su skloni zaboravu, nadasve čeznu da potisnu ove neugodne ideje u prikrajke svojih umova. Stoga je njima potreban jedan stalni podsjetnik (*zikr*). "Podsjeti ih", Bog traži od Muhammeda, "sve što ti možeš učiniti je da budeš onaj koji ih podsjeća."<sup>71</sup>

Stoga, ljudi moraju postati samosvjesni, svjesni onog šta rade. Moraju izgraditi vrlinu *taqwa*, riječ koja se nekada prevodi kao "strah", ali bolje joj se značenje prenosi riječju "svjesnost". Oni se stalno moraju čuvati od sebičnosti, pohlepe i arogancije. Umjesto da se plaše strahom od pakla, trebali bi razmišljati o znakovima (*ajetima*) Božije blagodarnosti u svijetu prirode i oponašati njegovu dobrotu:

Pa zašto oni ne pogledaju kamile -  
kako su stvorene,  
i nebo - kako je uzdignuto,  
i planine - kako su postavljene,  
i Zemlju kako je prostrta.<sup>72</sup>

Cjelokupni kosmos bijaše veo koji je zastirao prisustvo svog Stvoritelja. Smjena dana i noći, sunca i mjeseca, životvornih kiša, te očaravajući sklad ljudskog bića, sve su to znakovi Božijeg prisustva. Razmišljajući o ovim znakovima na određen i disciplinovan način, oni će postati svjesni neizrecive realnosti koja stoji iza njih i bit će ispunjeni zahvalnošću.

Kurejšije su sada s osudom gledali na slabe. Vjerovali su da pad i siromaštvo otkrivaju u osnovi nedostatak plemićkog,

<sup>70</sup> Kur'an, 81:26, Sellsov prijevod.

<sup>71</sup> Kur'an, 88:21-22.

<sup>72</sup> Kur'an, 88:17-20, Sellsov prijevod.

stoga nisu osjećali nikakvu obavezu prema siromašnima, siročadi ili udovicama. Ali kada bi razumjeli svoju ovisnost o Allahu u svakom trenutku svojih života, cijenili bi svoju vlastitu slabost, a njihova osornost bi bila ublažena i zamijenjena divljenjem i čuđenjem. Napustili bi svoju nadmenu samopouzdanost i svoje ponosito njegovano odbijanje da padnu ničice pred bilo kojim stvorenjem, ljudskim ili Božanskim. Muhammed je htio da svaki čovjek, žena i dijete u Mekki razviju u sebi poniznu zahvalnost koja bi trebala odlikovati ljudskost u njima.

Muhammed se nije zadovoljavao pukim radom na društvenoj reformi. Vjerovao je da bi, bez unutarnje transformacije, čisto politički program bio površan. Da bi ovo postigao, on je učio svoju malu grupu obrednim radnjama koje će im omogućiti da razviju ovaj novi odnos. Prvo, oni bi se sastajali zbog molitve (*salat*): njihovo predano padanje ničice će biti jedna vrsta dnevnog podsjetnika na njihovo istinsko stanje. Salat je prekidao njihove svakidašnje poslove i pomagao im je da se sjete da je Allah najvažniji u njihovom životu. Bilo je veoma teško za muškarce i žene, učene u duhu muruvve, prostrijeti se poput robova, a mnogi pripadnici Kurejš plemena bijahu uvrijeđeni ovim odbojnim položajem tijela. Međutim, fizička rutina salata simbolizirala je predanost (*islam*) njihovog cjelokupnog bića Allahu. To je naučilo njihova tijela, na jednom dubljem nivou od racionalnog, da ostave samopoštujući poriv oholog uzdizanja i divljenja samom sebi. *Muslim(an)* je bila osoba, muškarac ili žena, koja bijaše načinila ovaj čin predanosti i koja je bila ponosna što je Božiji rob.

Drugo, od članova muslimanske zajednice (*ummet*) zahtijevano je da se odreknu dijela svog prihoda za potrebe siromašnih. Ovo "čisto davanje" (*zekat*) izbacilo je samodopadnost iz tradicionalne beduinske darežljivosti. Umjesto njihovog nemarnog, pretjeranog slobodarstva, davali su redovni, ne previše naglašeni prilog slabijim članovima plemena. Novi kerim nije više bio osoba koja raspodijeli svoj cjelokupni imetak za jednu jedinu noć, već osoba koja je neumorno i energično izvršavala "djela pravednosti". U ovoj fazi, nova vjera se

zvala *tezekka* (pročišćenje).<sup>73</sup> Brinući se za siromašne i one u nevolji, oslobađajući robeve, čineći mala djela ljubaznosti svakog dana, sata, muslimani su naučili da sebe ogrnu vrlinom suosjećanja i postepeno bi stekli odgovoran, brižan duh, koji je oponašao blagodarnost samog Allaha. Ako su uspjeli da se tako održe, iz svojih srca bi izbacivali ponos i sebičnost i postizali duhovnu profinjenost.

Tri godine Muhammed je izbjegavao eksponiranje i publicitet, propovijedajući samo pažljivo odabranim ljudima, ali prilično je bio iznenađen kada mu je 615. godine, Allah zapovijedio da dostavi njegovu poruku cijelom Hašimovom klanu.<sup>74</sup> "Ovaj zadatak je pretežak za mene", kazao je Aliji, ali je krenuo naprijed i pozvao četrdeset starješina na skromni objed. Tanko jelo je bilo poruka za sebe. Više neće biti pretjeranog gostoprимstva.<sup>75</sup> Luksuz nije bio puko traćenje novca, već nezahvalnost, nezahvalno prosipanje Allahove neprocjenjive blagodati. Kada su starješine stigle, bili su zgranuti kada im je Alija servirao jednostavan obrok, ovčiji but i posudu mlijeka. Kada je priču ponovio kasnije, Alija ju je ispričao tako da je zvučala kao Isusov čudotvorni događaj sa vek-nama hljeba i ribama; premda su bile jedva dovoljne za jednu osobu, svi su se najeli. Nakon jela, Muhammed je ustao da se obrati skupu i kazao im je o svojim objavama. Otpočeo je detaljno objašnjavati principe svoje vjere islama. Međutim, Ebu Leheb, Ebu Talibov polubrat, ga je grubo prekinuo. "On je na vas bacio čini!", poviknuo je, i sastanak se okončao u neredu. Muhammed ih je i narednog dana morao pozvati, a ovog puta je uspio da završi svoje predstavljanje: "O sinovi Abdu-l-Muttalibovi, nije mi poznat nijedan Arap koji je došao svom narodu sa plemenitijom porukom od moje." Zaključio je: "Bog mi je naredio da vas pozovem Njemu. Pa koji će od vas saradživati sa mnom na ovom poduhvatu, kao moj brat, moj izvršitelj i moj nasljednik?"

<sup>73</sup> Watt, *Muhammad at Mecca*, 68.

<sup>74</sup> Kur'an, 26:214.

<sup>75</sup> Kur'an, 17:26-27.

Nastala je neugodna tišina, a starještine su gledali jedan u drugoga zatečeni, u neprilici. Svi su se mogli sjetiti Muhammeda kao malog dječaka, koji je živio od milosti svojih rođaka. Kako se usudio ustvrditi da je poslanik Allahov? Čak i Muhammedov rođak Dža'fer i njegov usvojeni sin Zejd oklijevali su da progovore, ali napislijetku Alija, nemirni trinaestogodišnjak, više nije mogao izdržati. "O poslanice Božiji", poviknuo je, "ja će ti biti pomagač u ovoj stvari!" Muhammed je nježno stavio svoju ruku na dječakov vrat. "Ovo je moj brat, moj izvršitelj i moj nasljednik među vama", kazao je. "Slušajte ga i pokorite mu se." Ovo je bilo previše. Tajac je prestao i starještine su se rasule u smijehu. "Naredio ti je da slušaš svog sina i da mu se pokoriš!", s podsmijehom su poviknuli Ebu Talibu nahrlivši iz kuće.<sup>76</sup>

Nimalo obeshrabren ovim ponižavajućim neuspjehom, Muhammed je nastavio propovijedati mnogo šire u gradu, ali s veoma malo uspjeha. Niko nije kritikovao njegovu društvenu poruku. Znali su da im je muruvva nalagala da dijele svoje bogatstvo sa slabijim članovima plemena. Bila je jedna stvar *biti* sebičan i pohlepan, a prilično druga *braniti* ove stavove. Većina ljudi je odgađala dan obračuna. To je prosto bila priča starih žena, tvrdili su. Kako bi mogla tijela koja su istrula u zemlji ponovno oživjeti? Da li je Muhammed ozbiljno mislio da će se njihovi poštovani preci podići iz svojih grobova i "stati pred Gospodara svih bića"?<sup>77</sup> Kur'an je odgovorio da niko ne može *dokazati* da nema života nakon smrti, te ako je Allah mogao stvoriti ljudsko biće od malešne kapi sjemena, on lako može oživjeti mrtvo tijelo.<sup>78</sup> Također je ukazao da ljudi koji ismijavaju ideju konačnog obračuna, su upravo ti koji nemaju namjeru mijenjati svoje ugnjetavačko, sebično ponašanje.<sup>79</sup> Kada su se suočili sa ustrajnim ispitivanjem Kurana o konačnoj vrijednosti njihovog života, pribježite su pronašli

<sup>76</sup> Ibn Jarir at-Tabari, *Tarikh ar-Rasul wa'l Muluk*, 1171, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 117-118.

<sup>77</sup> Kur'an, 83:4, 37:12-19.

<sup>78</sup> Kur'an, 45:23, 36:77-83.

<sup>79</sup> Kur'an, 83:10-12.

u poricanju i ismijavanju. Ali, unatoč njihovom skepticizmu, većina Kurejšija se zadovoljavala time da se jednostavno okane Muhammeda. Bili su poslovni ljudi koji su imali malo sluga za ideološke rasprave, i znali su da bi se ozbiljan unutarnji konflikt loše odrazio na trgovinu. U svakom slučaju, ova mala skupina robova, ljutitih mladića i propalih trgovaca nije bila stvarna prijetnja, a njihov će pokret sigurno postepeno isčeznuti.

Sam Muhammed je jarko želio da izbjegne otvorenu podjelu. Nikako nije želio da našteti Mekki, "majci svih gradova". Znano mu je bilo da neki pripadnici plemena Kurejš misle da on želi postati kralj - ideja odvratna Arapima, koji su bili duboko sumnjičavi prema monarhiji. Međutim, Muhammed nije imao političkih ambicija. Kako bi razuvjerio njegove kritičare, Bog mu je čvrsto kazao da on ne smije stremiti javnoj funkciji. On je jednostavno bio *nezir*, poslanik koji opominje, i treba pristupiti Kuranu ponizno, izbjegći provokaciju i biti pažljiv da ne napada njihove bogove. To je ono što su veliki poslanici učinili u prošlosti.<sup>80</sup> Poslanik je morao biti altruista, on ne smije glasno i široko proglašavati svoja vlastita mišljenja samodopadljivo ili zgražati se nad osjećajima drugih, već treba uvijek stavljati dobrobit zajednice na prvo mjesto. Poslanik je prije i iznad svega bio *musliman*), jedan od "onih koji su sebe predali [Allahu]".<sup>81</sup> U toj želji da izbjegne ozbiljan raskol, Muhammed nije, u ovom periodu, naglašavao mono-teistički sadržaj svoje poruke. Poput hanifa, bio je ubijeden da je Allah jedini Bog, ali nije u početnoj fazi osudio obožavanje kamenih idola okolo Kabe ili kult triju garaniqa. Poput većine velikih religijskih mudraca, nije bio mnogo zainteresiran za ortodoksiju.<sup>82</sup> Metafizička spekulacija je imala tendenciju da ljudi učini svadljivim i mogla je uzrokovati podjele. Bilo je mnogo važnije prakticirati "dobra djela" nego ustrajavati na

<sup>80</sup> Kur'an, 6:108, 27:45, 10:71-72. Mohammad A. Bamyeh, *The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse*, (Minneapolis, 1999.), 180-184.

<sup>81</sup> Kur'an, 10:72.

<sup>82</sup> Wilfred Cantwell Smith, *Faith and Belief* (Princeton, 1979.), 44-46. Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, (Montreal and Kingston, ON, 2002.), 132-133.

nekoj teološkoj poziciji koja će uvrijediti mnoge ljude koje je pokušavao pridobiti.

Međutim tenzije su rasle. Godine 616. neki pripadnici Ku-rejša napali su muslimane dok su oni obavljali svoje obredne molitve u jednoj uskoj dolini van grada. Incident je šokirao svakog u Mekki i obje strane su očajno pokušavale pronaći odgovarajuću sporazum. Ovo je vjerovatno uzrokovalo zloglašni incident o "satanskim stihovima".<sup>83</sup> O događaju izvještavaju jedino dva Muhammedova rana biografa, a neki učenjaci vjeruju da je to apokrifno, premda je teško uvidjeti zašto bi to iko izmislio. Oba historičara naglašavaju želju za pomirenjem u gradu u to vrijeme. Ibn Sa'd otpočinje svoje izvješće kazujući da je Muhammed u svojoj želji da izbjegne nepovratan prekid odnosa sa Kurejšijama, "sjedio sam, želeći [nadajući se] da mu neće biti objavljeni ništa što će ih otjerati od njega".<sup>84</sup>

Taberi ovako počinje:

Kada je Poslanik video da mu je njegov narod okrenuo leda i pogoden njihovom otudenošću od onog što im on bijaše donio od Boga, jarko je želio da mu dođe od Boga poruka koja bi pomirila njega i njegov narod. Zbog njegove ljubavi prema svom narodu, i njegove uznemirenosti njihovim stanjem, obradovalo bi ga kada bi prepreka koja je činila njegov zadatak tako teškim bila otklonjena; stoga je razmišljao o ovoj stvari i čeznuo za njom, i bijaše mu draga.<sup>85</sup>

Jednog dana, nastavlja Taberi, Muhammed je sjedio pored Kabe sa nekim starješinama, recitirajući jednu novu suru, u kojoj je Allah pokušavao razuvjeriti njegove kritičare: Muhammed nije imao namjeru uzrokovati svu ovu nevolju, Božanski glas je insistirao, on nije u zabludi niti ga nadahnjuje kakav

<sup>83</sup> Tor Andrae, *Muhammad: 'The Man and His Faith*, prijevod Theophil Menzel (London, 1936.), 22-35; W. Montgomery Watt, *Muhammad's Mecca: History of the Qur'an*, (Edinburgh, 1988.), 66-73; Watt, *Muhammad at Mecca*, 103-109; Bamyeh, *The Social Origins of Islam*, 208-209.

<sup>84</sup> Ibn Sa'd, *Kitab al-Tabaqat* 8i, 137, u djelu Bamyeh, *The Social Origins of Islam*, 208.

<sup>85</sup> Tabari, *Tarikh ar-Rasul*, 1192, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 165.

džinn, on bijaše iskušavao istinsku viziju Božanskog i jednostavno je govorio svom narodu šta bijaše video i čuo.<sup>86</sup> A zatim, na svoje iznenađenje, Muhammed se zatekao kako izgovara neke stihove o tri "kćerke Božije": "Jeste li ikada pomislili šta obožavate u El-Latu i El-Uzza'u, kao i Menatu, trećoj, preostaloj?" Istog momenta Kurejšije su posjedali i pažljivo slušali. Oni su voljeli božice koje su u njihovo ime posredovale kod Allaha. "One su uzdignute garaniqe", nastavio je Muhammed, "čije se posredovanje prima."

Taberi tvrdi da je ove riječi na njegove usne stavio šejtan (iskušitelj). Ovo je veoma alarmirajuća opaska kršćanima, koji satanu smatraju figurom monstruoznog zla. Kur'an je, naravno, poznata priča o posrnulom anđelu koji se otvoreno od-bio pokoriti Bogu: on ga naziva Iblis (skraćeni oblik grčke riječi *diabolos*: "đavo"). Ali šejtan koji je nadahnuo ovaj prijatni kompliment božicama bio je daleko manje opasno stvorenje. Šejtani bijahu prosto vrste džinna. Oni su bili "iskušitelji" koji su navodili prazne, površne i nekontrolirane požude koje su ljudska bića odvodile s pravog puta. Poput svih džinna, šejtani su svugdje prisutni, nemarni i opasni, ali nisu na nivou đavola. Muhammed bijaše čeznuo za mirom sa Kurejšijama. Znao je kako su oni bili predani božicama i možda je mislio da, kada bi mogao naći način da priključi garaniqe u svoju vjeru, oni bi se možda ljubaznije odnosili prema njegovoj poruci. Kada je izrecitirao bezvrijedne stihove, bila je to njegova vlastita želja koja je govorila - a ne Allah - a odobravanje božica pokazalo se pogrješnim. Poput svakog drugog Arapa, on je prirodno pripisao svoju grješku šejtanu.

Muhammed nije implicirao da su tri "kćerke Božije" bile na istom nivou kao Allah. One su bile puki posrednici poput anđela čije se posredovanje odobrava u istoj suri.<sup>87</sup> Židovi i kršćani su uvijek takve posrednike smatrati kompatibilnim sa svojim monoteizmom. Novi stihovi izgledaju uistinu znakovit gest i njihov efekat na Kurejšije bio je veoma dojmljiv. Čim je Muhammed završio sa svojim recitiranjem, pao je ničice u

<sup>86</sup> Kur'an, 53:12.

<sup>87</sup> Kur'an, 53:26.

molitvi, i na njegovo veliko iznenađenje, kurejšijske starješine su kleknule na tlo pored njega, ponizno prianjajući čelima na zemlju. Poput požara vijesti su se raširile gradom: "Muhammed je o našim bogovima govorio na ljubazan način! Naveo je u onom što je izgovorio da su one uzdignute garanije čije se posredovanje prima!"<sup>88</sup> Kriza je bila okončana. Starješine su kazale Muhammedu: "Mi znamo da Allah ubija i daje život, stvara i održava, ali te naše božice se Njemu mole za nas, i pošto si im ti sada dozvolio da dijele božanske časti s Njim, mi stoga želimo da se ujedinimo s tobom."<sup>89</sup>

Međutim, Muhammed se našao u neprilici. Ovo je bilo isuviše lako. Da li Kurešije uistinu nastoje promijeniti svoje ponašanje, podijeliti svoje bogatstvo sa siromašnjima, i zadovoljiti se da postanu ponizni "robovi" Božiji? Nije izgledalo vjerovatno da će se to desiti. Također, uznemirile su ga triumfalne riječi starješina: on zasigurno nije mislio navesti ih da pomisle da božice "dijele božanske časti" sa Allahom. Dok su svi drugi slavili, Muhammed je otišao kući, zatvorio se i meditirao. Te noći došao mu je Džibril [Gabriel], Duh objave. "Šta si učinio Muhammede?", upitao je. "Izrecitirao si tim ljudima nešto što ti ja nisam donio od Boga i kazao si ono što ti On nije kazao!"<sup>90</sup> Muhammedova želja za kompromisom bijaše iskrivila Božansku poruku. On se istog trenutka pokajao, ali Bog ga je utješio novom objavom. Svi prijašnji poslanici bijahu činili slične "satanske" pogrješke. Bila je uvijek borba razumjeti objave i previše lako je bilo u zabunu doveći dublje tokove inspiracije sa površnjom idejom nečijeg vlastitog [bića]. Ali, objava je nastavila: "Bog bi ono što bi šeđtan ubacio uklonio, i Bog svoje poruke čini jasnim, u i po njima samima."<sup>91</sup> Jedan važan princip biva uspostavljen. Bog je mogao izmijeniti svoje knjige u vrijeme dok one bivaju objavljivane pojedinom poslaniku. Objava je progresivna. Mogli bi-

<sup>88</sup> Tabari, *Tarikh ar-Rasul*, 1192, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 166.

<sup>89</sup> Ibn Sa'd, *Kitab al-Tabaqat*, 137, u djelu Andrae, *Muhammad*, 22.

<sup>90</sup> Tabari, *Tarikh ar-Rasul*, 1192, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 166.

<sup>91</sup> Kur'an, 22:52.

smo kazati da je Muhammed ponekad uviđao nova značenja u svojoj poruci koja bi potvrdila neke od njegovih ranijih viđenja.

Sada je Muhammed morao otići nazad Kurešijama sa novim stihom koji je zamijenio one "satanske". Ponovno, Bog je upitao: "Jeste li ikada pomislili šta obožavate u El-Latu i El-Uzza'u, kao i Menatu?" Ali, ovaj puta njegov odgovor bio je prezirući. Zašto oni pripisuju kćerke Allahu, kada sami više vole sinove? Ove takozvane božice bijahu puka "prazna imena", ljudske projekcije koje su izmislili Kurešije i njihovi preci. Oni koji ih obožavaju slijede "ništa drugo do li pretpostavke njihovog žudnog razmišljanja".<sup>92</sup> Ovo je bio šamar u lice koji ne samo da je eliminirao garanije, već je uvrijedio poštovane pretke. Zašto je Kur'an smatrao nemogućim da smjesti ove tri božice zajedno sa anđelima? Zašto uništiti priliku za mir ovim beskompromisnim odbacivanjem naizgled bezazlene predanosti?

Nakon četiri godine islama, muslimani više nisu mogli tradicionalnu religiju uzimati ozbiljno. Za većinu Kurešija, Allah je još uvijek bio udaljeni veliki bog, koji nije utjecao na njihove svakodnevne živote. Ali ovo više nije bilo istina za Muhammedove pristalice. Ljepota Kurana učinila je Allaha energičnom, uistinu sveprožimajućom realnošću. Kada bijahu slušali svoju Knjigu, "jeza se hvata na kožama onih koji se svoga Gospodara boje, a potom se njihove kože i srca njihova smiruju kada se spomene ime Allahovo".<sup>93</sup> Riječ Božija je bila doživljavana kao snažna realnost koja je mogla svijet uzdrmati. "Da smo ovaj Kur'an kakvom brdu spustili", Bog je kazao Muhamedu, "vidio bi ga kako je strahopštovanja puno, i kako se od straha pred Bogom raspada."<sup>94</sup> Allah je sada bio potpuno drugačiji od božanstva koje su obožavali Kurešije, a "satanski stihovi" nisu bili u pravu sugerirajući da je islam isti

<sup>92</sup> Kur'an, 53:19-23, prijevod: Muhammed Asad, *The Message of Qur'an*, (Giblartar, 1980.)

<sup>93</sup> Kur'an, 39:23, prijevod: Izutsu, Ethico-Religious Concepts, 197.

<sup>94</sup> Kur'an, 59:21, Asadov prijevod.

kao i stara religija. Bilo je absurdno zamisliti da bi tri kamena idola garaniqa mogla utjecati na Boga islama.

božanstva su bila bespomoćna i neefikasna poput opasno slabih plemenskih starješina. Ona nisu mogla osigurati hranu svojim štovaocima, kao što to Allah čini, i ona neće biti u mogućnosti da se zalažu u ime svojih poklonika na dan obračuna.<sup>95</sup> Ništa nije ravno Allahu. Kratko nakon odbacivanja validnosti "satanskih stihova" objavljena je sura Iskrenost:

Reci On je Bog -Jedan  
Bog je zasvagda [utočište svakom!]  
Nije rodio i rođen nije,  
i niko mu ravan nije!<sup>96</sup>

Princip *tevhida* (jedinstva) postao je vrhunac muslimanske duhovnosti. To nije bila prosto apstraktna metafizička potvrda Božanskog jedinstva, već, poput cjelokupnog kur'anskog učenja, poziv na akciju. Zbog činjenice da Allah nije uporediv, muslimani ne smiju samo odbiti da poštuju idole, već također moraju osigurati da ih ostale realnosti ne odvrate od njihove predanosti jedino Bogu: bogatstvo, zemlja, porodica, materijalni napredak, i čak tako plemeniti ideali kao što su ljubav i patriotizam moraju zauzeti drugo mjesto. Tevhid je zahtijevao da muslimani upotpune svoje živote. Da u toj borbi učini Boga svojim jedinim prioritetom, musliman će uvidjeti, u pravilno uređenoj sopstvenosti, jedinstvo koje jeste Bog. Vjerovatno se u ovo vrijeme desilo da je od novih sljedbenika prvi put zahtijevano izgovaranje *šehadeta*, deklaracija vjere koju danas izgovaraju svi muslimani: "Svjedočim da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik."

Kurejšije ne bi bile šokirane samim monoteizmom, koji im, nakon svega, nije bio nova ideja. Oni su dugo vremena smatrali religiju Židova i kršćana spojivom sa svojom vlastitom tradicijom, i nije ih posebno uznemiravao pokušaj hanifa da stvore jedan autentični arapski monoteizam. Ali Muhammed

<sup>95</sup> Kur'an, 29:17, 10:18, 39:43.

<sup>96</sup> Kur'an, 112, Sellsov prijevod.

je radio nešto drugačije. Većina hanifa bijahu zadržali duboko poštovanje prema Haremu i nisu načinili nijedan pokušaj da reformiraju društveni poredak. Međutim, napadajući statue koje su okruživale Kabu, Muhammed ih je navodio na posmisao da je Harem, o kojem je ovisila mekkanska ekonomija, bio bezvrijedan. Beduinska plemena nisu obavljala hadždž da bi posjetili kuću Allahovu, već da odaju poštovanje svojim vlastitim plemenskim bogovima, čiji kult sada Kur'an osuđuje najstrožijim riječima.<sup>97</sup> Kurejšije su često zazivali "uzdignute garaniqe" dok su obilazili oko Kabe. Sada je ova praksa bila obezvrijeđena kao zabluda i samoobmana. Taif, gdje je El-Lat imala svoje svetište, snabdijevao je Mekku hranom. Mnogi pripadnici plemena Kurejš imali su ljetnikovce u ovoj plodnoj oazi. Kako je Taif mogao biti u prijateljskim odnosima s njima, ako su oni odobravali vrijeđanje njihove božice?

Preko noći Muhammed je postao neprijatelj. Kurejšijske vode poslale su delegaciju Ebu Talibu tražeći od njega da se odrekne svog bratića. Niko u Arabiji nije mogao preživjeti bez zvaničnog zaštitnika. Čovjek koji je izbačen iz svog klana mogao je biti ubijen nekažnjeno, bez straha od osvete. Ebu Talib, koji je istinski volio Muhammeda i koji sam nije bio musliman, našao se u nemogućoj situaciji. Pokušao je odugovlačiti, ali Kurejšije su se vratile sa ultimatumom. "Tako nam Boga, mi ne možemo izdržati da naši očevi bivaju okaljani, naši običaji ismijavani, i naši bogovi vrijeđani!", povikali su. "Dok nas ne riješiš njega, borit ćemo se protiv tebe dok jedna strana ne nestane." Ebu Talib je pozvao Muhammeda preklinjući ga da prestane sa ovim potkopavajućim propovijedanjem. "Poštedi i mene i sebe", zamolio ga je. "Nemoj na mene stavljati teret veći od onog koji mogu podnijeti." Ubijeđen da ga Ebu Talib kani napustiti, Muhammed je odgovorio sa suzama u očima: "O moj amidža, tako mi Boga, kada bi stavili sunce u moju desnu ruku, a mjesec u moju lijevu, tražeći od mene da napustim ovaj put, dok ga Bog ne učini pobjedonosnim, ili ja u tome nestanem, ne bih to napustio." On je po-

<sup>97</sup> Reza Asian, *No god but God, The Origins, Evolution, and Future of Islam*, (New York and London, 2005.), 43-46.

tom zašutio i napustio sobu, lijući gorke suze. Amidža ga je pozvao nazad. "Idi i govori šta ti je volja, jer tako mi Boga, nikada te se neću odreći, ni po koju cijenu!"<sup>98</sup> Muhammed je bio siguran neko vrijeme. Dok god je Ebu Talib ostao njegov zaštitnik i mogao tu zaštitu efikasno provoditi, niko se nije usudio dirnuti ga.

Ebu Talib je bio nadareni pjesnik i sada je pisao strastvene stihove osuđujući klanove koji su izdali Hašimov klan kad su mu bili potrebni. Klan El-Mutalliba odgovorio je izražavajući svoju solidarnost sa Hašimovim klanom, ali je iza ovih dobrih vijesti slijedila kobna izdaja. Ebu Leheb, polubrat Ebu Talibov, suprotstavlja se Muhammedu i njegovim objavama od samog početka, ali da bi spriječio raskol unutar klana, on je svoja dva sina zaručio za Muhammedove kćerke, Rukajju i Umm Kulsum. Sada je prisilio svoje sinove da se odreknu tih žena. Ugledni mladi muslimanski aristokrata Osman ibn Afan, međutim, dugo se vremena bijaše divio Rukajji, jednoj od najljepših djevojaka u Mekki, i mogao je sada tražiti od Muhammeda njenu ruku.

Kurejšijske starještine - posebice oni koji bijahu izgubili članove porodice njihovim prelaskom na islam - sada su spremali okrutnu kampanju protiv Muhammeda. Oni će namjerno demonstrativno okretati leđa kad god bi čuli muslimane da veličaju Allaha kao "jedno i jedino božansko biće", i agresivno će pokazivati svoje ushićenje kada ostala božanstva budu zazivana.<sup>99</sup> Zahtjevali su da svi ostanu vjerni svojoj tradicionalnoj vjeri. Bila je to jedina prihvatljiva stvar koja se mogla učiniti! Sav ovaj govor o objavi bio je zaprepašćujući! Muhammed je cijelu stvar izmislio. Zašto bi jedino on, od svih Kurejšija, primio božansku poruku?<sup>100</sup> Muhammed je lud; njega je zaveo neki džinn; on je čarobnjak, koji je odvratio mlade ljude od sunneta svojih očeva magijskim vještinama.<sup>101</sup>

<sup>98</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 167-168, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 119.

<sup>99</sup> Kur'an, 17:46, 39:45.

<sup>100</sup> Kur'an, 38:6.

<sup>101</sup> Kur'an, 38:4-5.

Kada se od njega tražilo da potvrди svoje tvrdnje čineći neko čudo - kao što Mojsije i Isus bijahu uradili - priznavao je da je on samo obični smrtnik poput njih samih.<sup>102</sup>

Vode Muhammedovih protivnika bili su neki od najmoćnijih poglavara klanova u Mekki. Najistaknutiji među njima bili su Ebu-l-Hakem, ljuti, ambiciozni čovjek, koji je izgledao duboko uznemiren islamom; potom stariji gojazni Ummejje ibn Halef; i visoko inteligentni Ebu Sufjan, koji je bio lični prijatelj Muhammedov, zajedno sa svojim puncem Utbom ibn Rebi'a i njegovim bratom. Do tada se, Suhejl ibn Amr, poglavар klana Amir - predan čovjek koji se, poput Muhammeda, jednom godišnje povlačio na planini Hira - još nije bio odlučio, a Muhammed se nadao da će ga pridobiti. Neki od naj sposobnijih mladih ljudi u Mekki su također bili neprijateljski nastrojeni prema islamu: ratnici Amr ibn el-As i Halid ibn el-Velid, i - najvatreniji od svih - Omer ibn el-Hattab, bratić Ebu-l-Hakema, koji je bio fanatično predan staroj religiji. Dok su drugi poglavari nastavili pažljivo raditi protiv Muhammeda, Omer je bio spremан за mnogo ekstremnije metode.

Muhammed se sada bijaše odrekao nade da će obratiti mekkanski establišment i shvatio je da se mora usredsrediti na nezadovoljne siromašnije ljude, koji su čeznuli za njegovom porukom. Ovo je bila važna prekretnica, koja je slikovito zabilježena u Kurantu. Muhammeda bijaše toliko zaokupila rasprava sa nekim mekkanskim velikanima da se nestripljivo "namršto i okrenuo" kada mu je neki slijepac prišao da ga nešto upita.<sup>103</sup> Bog je ozbiljno ukorio Muhammeda: poslanik mora prilaziti svim članovima zajednice uz isto poštovanje. On se mora izdignuti iznad aristokratskog etosa muruvve: Kur'an je podjednako i za bogate i za siromašne. U odbacivanju slijepca kao da on nema nikakvu važnost, Muhammed se bijaše ponio na način kako to čini *kafir*.

Riječ *kafir* se često prevodi kao "nevjernik", ali ovo daje iznimno pogrešnu ideju.<sup>104</sup> Muhammed se nije svađao sa

<sup>102</sup> Kur'an, 41:6.

<sup>103</sup> Kur'an, 80:1-10.

<sup>104</sup> Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 66; Cantwell Smith, *Faith and Belief*, 39-40.

uvjerenjima Ebu-l-Hakema i Ebu Sufjana. Ustvari, većina njihovog teološkog učenja bila je prilično korektna. Oni su vjerovali neupitno, naprimjer, da je Allah stvoritelj svijeta i gospodar Kabe.<sup>105</sup> Problem je bio to što oni nisu provodili svoja vjerovanja u praksi. Bili su nemarni spram istinskog značenja znakova Božije blagodati u onom što je stvorio, što je tražilo od ljudskih bića da ga oponašaju u svim svojim postupcima. Umjesto što osuđuju i ugnjetavaju ranjive ljude, oni su se trebali ponašati poput Allaha i "raširiti nad njima krila poniznosti i samilosti".<sup>106</sup>

Riječ *kafir* izvodi se iz korijena *KFR* (nezahvalnost), što upućuje na okrutno odbijanje nečeg što se ponudi uz veliku ljubaznost i blagodarnost. Kad se Bog objavio narodu Mekke, neki od njih su, kako se to desilo, s dozom prezira pljuvali u njegovo lice. Kur'an ne kori kafire zbog toga što oni nemaju vjerske ubjedjenosti, već zbog njihove arogancije.<sup>107</sup> Oni su osorni i nadmeni; zamišljaju da su superiorniji od siromašnjih, poniznijih ljudi Mekke, koje smatraju građanima drugog reda i koji stoga zavređuju osudu. Umjesto da shvate svoju potpunu ovisnost o Bogu, sebe i dalje smatraju u duhu istigna'a - samodovoljnosti - i odbijaju da se poklone Allahu ili bilo kome drugom. Kafiri pucaju od važnosti koju pridaju samo sebi; hodaju unaokolo nadmeno, obraćaju se drugima uvredljivo, galameći i silno se ljute ako pomisle da je njihova čast dovedena u pitanje. Oni su toliko uvjereni da je njihov način života bolji od bilo čijeg drugog, te se posebno naljute ako iko kritizira njihov tradicionalni životni stil.<sup>108</sup> Oni ismijavaju Allahovu objavu, zlobno iskrivljujući značenje Kurana da prosto pokažu svoju bistrinu.<sup>109</sup> Oni čak nisu bili u stanju da shvate bilo šta novo: njihova srca su bila "zastrta", "zahrđala", "zapečaćena" i "zaključana".<sup>110</sup>

<sup>105</sup> Kur'an, 29:61-63, 2:89, 27:14.

<sup>106</sup> Kur'an, 17:23-24, 46:15. Asadov prijevod.

<sup>107</sup> Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 127-157.

<sup>108</sup> Kur'an, 7:75-76, 39:59, 31:17-18, 23:45-47, 38:71-75.

<sup>109</sup> Kur'an, 15:94-96, 21:36, 18:106, 40:4-5, 68:56, 22:8-9.

<sup>110</sup> Kur'an, 41:3-5, 83:14, 2:6-7.

Glavni porok kafira bio je džahilijjet. Muslimani su tradicionalno koristili ovaj termin da njim označe predislamsko doba u Arabiji i stoga se uobičajeno prevodi kao "Vrijeme neznanja". Ali premda korijen *JHL* ima određene konotacije sa "neznanjem", njegovo primarno značenje je "plahovitost": žestoka osjetljivost na čast i prestiž; arogancija, pretjeranost, i iznad svega, stalna sklonost nasilju i odmazdi.<sup>111</sup> Ljudi džahilijjeta bili su isuviše ponosni da bi se predali islamu; zašto *bi* jedan kerim usklađivao svoje ponašanje i ponašao se poput nekog roba ('abd), klanjajući se nosom prislonjenim na zemlju i ponašajući se prema onima niskog porijekla kao prema sebi jednakima? Muslimani su nazvali Ebu-l-Hakema, svog glavnog neprijatelja, "Ebu Džehl", ne zbog toga što je on nijekao islam - on ga je razumio isuviše dobro - već zbog toga što se borio protiv islama arogantno, slijepom, žestokom i neobuzdanom strašću. Međutim, plemenski etos bio je toliko uvriježen da su, kao što ćemo vidjeti, muslimani nastavili pokazivati džahilske simptome i dugo nakon što su prešli na islam. Džahilijjet nije mogao biti iskorijenjen preko noći i ostao je latentna prijetnja, spremna da razorno plane u bilo kom trenutku.

Umjesto da pokleknu pred džahilskim duhom, Kur'an podstiče muslimane da se ponašaju provodeći *hilm* (blagost), koja je bila tradicionalna arapska vrlina. Muškarci i žene koji su provodili *hilm* bili su izdržljivi, strpljivi i samilosni.<sup>112</sup> Oni su mogli kontrolirati svoj bijes i ostati mirni u najtežim okolnostima, umjesto da eksplodiraju uz nekontroliranu ljutnju. Bili su spori u uzvraćanju. Nisu uzvraćali kada bi im bila nanesena uvreda, već su osvetu ostavljali Allahu.<sup>113</sup> *Hilm* je također nadahnjivao pozitivno djelovanje: ako su provodili *hilm*, muslimani bi vodili računa o slabima i ljudima u nevolji, oslobođali svoje robe, savjetovali jedan drugom da budu strpljivi i saosjećajni, i hranili siromahe, čak i kada su sami

<sup>111</sup> Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 28-45.

<sup>112</sup> Ibid., 28.

<sup>113</sup> Ibid., 68-69, Kur'an, 14:47, 39:37, 15:79, 30:47, 44:16.

bili gladni.<sup>114</sup> Muslimani se moraju uvijek ponašati u skladu sa potpunom blagošću i dobrom manirima. Oni su bili muškarci i žene mira: "Jer pravi robovi Milostivog su oni koji po Zemlji hodaju mirno, i koji, kada im se džahili obrate, odgovaraju 'Mir' (selam!)."<sup>115</sup>

Nakon afere sa "satanskim stihovima", sukob sa kafirima postao je veoma neugodan. Kojeg god je muslimana sreo Ebu Džehl, redovno ga je podvrgavao obijesnom verbalnom zlostavljanju i pakostio bi im opasnim lažima i tračevima. Prijetio je trgovcima da će ih uništiti, i jednostavno isprebijati "slabije" muslimane. Kafiri nisu mogli nauditi muslimanima koji su imali jake zaštitnike, ali su mogli napasti robeve i one kojima je nedostajala odgovarajuća plemenska zaštita. Umejja, poglavari klana Džuma, bi imao običaj zlostavljati Bilala, svog abesinskog roba, vežući ga i prisiljavajući ga da leži izložen žarkom suncu, sa ogromnom stijenom na prsima. Ebu Bekr nije mogao gledati kako Bilal pati, te ga je otkupio od Umejje i oslobođio ga. Također je oslobođio djevojku ropkinju koja je bila muslimanka, kada je video Omera ibn el-Hattaba kako je tuče. Neke mlade muslimane su zatvarale njihove porodice, pa su ih čak pokušavale izgladnjivanjem natjerati na pokornost. Situacija je postala tako ozbiljna da je Muhammed poslao ranjivije članove Ummeta u Abesiniju, gdje im je kršćanski vladar dao azil. Postajalo je bolno očito, iako se moglo činiti nezamislivo, da vjerovatno neće biti budućnosti za muslimane u Mekki.

Zaista, mora da je bilo veoma teško muslimanima, odgojenim u džahilskom duhu, provoditi hilm i okretati drugi obraz. Čak se i Muhammed ponekad morao boriti da zadrži svoju pribranost. Jedna od ranih sura izražava bijes prema njegovom amidži Ebu Lehebu i njegovoј supruzi, koji su imali običaj razbacivati oštro trnje ispred njegove kuće.<sup>116</sup> Jednom prilikom, Muhammed je čuo neke od kurejšijskih poglavara

<sup>114</sup> Kur'an, 90:13-17.

<sup>115</sup> Kur'an, 25:63. Asadov prijevod.

<sup>116</sup> Kur'an, 111. Ovo je jedino mjesto gdje Kur'an spominje jednog od Muhammedovih neprijatelja imenom.

kako ga psuju dok je on obilazio Kabu. Neko vrijeme bio je u stanju kontrolirati svoj rastući bijes, ali do momenta kada je završio treći obilazak, njegovo lice je bilo crno od bijesa. Zastao je, okrenuo se kafirima, i, umjesto da im zaželi "Mir", kako je Kur'an propisao, kazao im oštro: "Hoćete li me poslušati, o Kureši? Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, donijet će vam pokolj!" Izgovorio je posljednju riječ tako prijetećim tonom da su poglavari zašutjeli. Do slijedećeg dana, opravili su se od iznenađenja. Nagrnuli su na Muhammeda kada je on stigao u Harem, okružili ga prijeteći i počeli ga udarati, tegleći ga za njegov ogrtač. Ovog puta, Muhammed nije agresivno odgovorio, već je dozvolio glavešinama da ga maltretiraju, dok nije intervenirao Ebu Bekr, zapomažući: "Hoćete li ubiti čovjeka zato što govori Allah je moj gospodar?"<sup>117</sup>

Ali ovakav način ponašanja je ponekad mogao izazvati suprotan učinak. Jednog dana, Ebu Džehl je prišao Muhammedu u blizini ulaza Safa, važnog mjesta prilikom hadždža, i toliko ga je naljutilo kad ga je video kako smireno zauzima ovo sveto mjesto da je eksplodirao u pravom džahilskom stilu. Ponovo, Muhammed je odbio da uzvrati, već je sjedio i slušao niz užasnih uvreda ne uzvraćajući ni riječi. Konačno, Ebu Džehl je okončao svoju paljbu uvreda i otišao da se pridruži ostalim poglavarima u Haremu, dok je Muhammed tužno i tiho otišao kući. Međutim, to veče njegov amidža Hamza, koji je bio u lovnu, čuo je šta se dogodilo i strahovito se naljutio. Odmah je potražio Ebu Džehla i kako ga udario svojim lukom. "Hoćeš li ga vrijeđati ako i ja budem slijedio njegovu vjeru?", dreknuo je. "Uzvrati mi ako se usuđuješ!" Ne želeteći da se suprostavi Hamzi, čija fizička snaga bijaše smatrana legendarnom u Mekki, Ebu Džehl je brže bolje obuzdao svoje drugove, priznajući da je on ružno uvrijedio Muhammeda.<sup>118</sup>

Hamza postade predani musliman, ali ovo baš i nije bio način na koji je Muhammed želio da njegov amidža uđe u islam. Pred kraj 616. godine desio se još jedan, čak vrlo nenadan pre-

<sup>117</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 183-184, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 130-131.

<sup>118</sup> Ibid. u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 157.

lazak na islam. Omer ibn el-Hattab bijaše odlučio da je vrijeme da ubije Muhammeda. Krupnim koracima je krenuo ulicama Mekke, sa sabljom u ruci, prema kući u podnožju brežuljka Safa, za koju je čuo da Poslanik u njoj provodi poslijepodne. Nije znao da su njegova sestra Fatima bint el-Hattab i njen muž bili tajno postali muslimani. Misleći da je Omer sigurno otisao, oni bijahu pozvali jednog od nekolicine pismenih muslimana da dođe i uči im posljednju suru. U međuvremenu, na putu prema brežuljku Safi, Omara je presreo drugi musliman, koji je bojeći se za Muhammedov život, obavijestio Omara da je njegova vlastita sestra prešla na islam. Omer je otrčao sestrinoj kući i užasnulo ga je kad je čuo riječi Kurana kako dopiru kroz prozor na spratu. "Kakva je ovo besmislica!", zaurlao je upadajući u sobu. Recitator je pobjegao od straha, u žurbi bacivši rukopis, a Omer je svoju sestru bacio na pod. Međutim, kada je video da krvari, postudio se, podigao rukopis i počeo čitati suru. Omer je bio jedan od sudija na pjesničkom nadmetanju u Ukazu, i najednom je shvatio da gleda u nešto što je jedinstveno. Ovo se prilično razlikovalo od konvencionalne arapske ode. "Kako je divan i plemenit ovaj govor", uzviknuo je začuđeno, a istog momenta ljepota Kurana je stišala njegov bijes i dodirnula središte prijemčivosti duboko u njemu. Ipak, on je ponovno zgrabio svoju sabљu, i otrčao ulicama do kuće u kojoj je bio Muhammed. "Šta te je dovelo sine Hattabov?", upitao ga je Poslanik. "Došao sam ti da povjerujem u Boga i njegovog Poslanika i u ono što je on od Boga donio", odgovorio je Omer. Muhammed se toliko glasno zahvaljivao da su svi u kući, koji su se posakrivali čim su vidjeli Omara, izašli iz skrovišta, jedva u stanju da povjeruju šta se dogodilo.<sup>119</sup>

Ibn Ishaq je zabilježio drugu, manje dramatičnu, ali jednako značajnu verziju Omerovog preobraćenja. Jedne večeri, on bijaše krenuo da se na pijaci sastane sa nekim priateljima na piću. Ali kada se prijatelji nisu pojavili, odlučio je umjesto toga da obavi tavaf. U Haremu nije bilo nikoga, osim Muhammeda koji je stajao blizu Kabe, učeći Kur'an tiho za sebe. Omer je od-

<sup>119</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 227, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 157.

lučio da želi poslušati, pa se podvukao pod damastni pokrivač koji je prekrivao svetište i uz ivice je okolo išao dok nije stajao direktno ispred Muhammeda. Kako je kasnije pričao: "Između nas nije bilo ništa osim prekrivača Kabe" - sve njegove tvrđave osim jedne pregrade su pale. Onda je moć Kurana učinila svoje: "Kada sam čuo Kur'an, moje srce se smekšalo i zaplakao sam, te je islam ušao u mene."<sup>120</sup> Omerov prelazak na islam bio je gorki udarac protivnicima, ali zbog toga što je imao zaštitu svog klana, ništa nisu mogli učiniti da mu naškode.

Ebu Džehl je sada nametnuo bojkot protiv Hašimova i el-Mutallibova klana: niko se od njih nije mogao oženiti niti s njima trgovati - nisu im čak mogli ni hranu prodavati. Svi članovi klanova Hašim i el-Mutallib, i muslimani i nemuslimani podjednako, preselili su se u Ebu Talibov kvart, koji je postao mali geto. Kada je Muhammedova obitelj stigla, Ebu Leheb i njegova porodica su se iselili i nastanili se u distriktu Abdu-š-Šemsa. Svrha bojkota nije bila izgladnjivanje dva klanova, već da ih stignu posljedice toga što su se izdvojili iz plemena. Ako se Muhammed htio povući iz religijskog života Mekke, onda nije mogao nastaviti ostvarivati koristi od njene ekonomije.<sup>121</sup> Zabранa je propala nakon tri godine. Ona je bila posebno omražena među onima koji su imali rođake u klanovima Hašim i el-Mutallib, te im nisu, pri zdravoj pameti, mogli dozvoliti da gladuju. Muslimani poput Ebu Bekra i Omera, koji nisu pripadali prognanim klanovima, slali su životne namirnice kad god su mogli. Jedan Mekkelija je redovno tovario kamilu sa namirnicama, odveo je do Ebu Talibove ulice pod plaštom noći, snažno bi je udario po stražnjem dijelu i poslao da otetura niz aleju. Jednom prilikom Ebu Džehl je prišao jednom Hatidžinom bratiću, koji je išao u geto sa vrećom brašna. Ubrzo su se počeli razjareno svađati. Drugi Ku-rejšija se pridružio, zgrozivši se time što Ebu Džehl sprečava čovjeka da odnese hranu svojoj tetki, te ga snažno udario trznuvši kamiljom gubicom što ga je oborilo na zemlju.

<sup>120</sup> Ibid., 228, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 158.

<sup>121</sup> Aslan, *No god but God*, 46.

Tokom ove zabrane, Kur'an je podsjetio muslimane da i drugi poslanici - Jusuf, Nuh, Junus, Musa i Isa - također biju upozoravali svoj narod da promijene svoje ponašanje, a kada bi oni odbili, njihova društva bi propala, jer nisu djelovali u skladu sa fundamentalnim principima univerzuma.<sup>122</sup> Za razliku od životinja, riba ili biljaka, koje su prirodni muslimani, jer se instinktivno pokoravaju ovim osnovnim zakonima, ljudska bića imaju slobodnu volju.<sup>123</sup> Kada ugnjetavaju slabe i odbijaju pravično dijeliti svoje bogatstvo sa siromašnima, ovo narušavanje Božijeg zakona je neprirodno kao kada bi ribe pokušale živjeti na suhoj zemlji. Katastrofa bi bila neizbjegna. Međutim, Kur'an je nastavio podsticati muslimane da budu strpljivi i da ne iskorištavaju ovu priliku za ličnu osvetu protiv svojih neprijatelja.

Također, i neke Kurejšije su žudili za mirom. Kratko nakon uvođenja zabrane, jedna mala delegacija je došla kod Muhammeda. Predvodio ju je jedan poštovani starješina koji je bio isuviše blizu smrti da bi osjetio ličnu prijetnju od Poslanika. On je predložio kompromis: cijeli grad će jednu godinu obožavati Allaha, a druge bogove slijedeću. Kako god, Muhammed nije mogao prihvati ovu ponudu. Umjesto toga, sura el-Kafirun ponudila je mirnu koegzistenciju:

Reci: O vi koji poričete Istinu (kafirun)  
Ja ne obožavam ono što vi obožavate,  
a vi ne obožavate ono što ja obožavam,  
i ja neću obožavati ono što ste vi obožavali,  
a niti ćete vi obožavati ono što ja obožavam,  
Vama vaš obračun (din), a meni moj obračun!<sup>124</sup>

Ljudi obožavaju različite stvari. Ne smije biti "prisile u stvarima vjere" (*la ikrahe fi-d-din*).<sup>125</sup> Din znači "obračun", ali također i "vjeru" [religiju], "način života" ili "moralni zakon".

<sup>122</sup> Kur'an, 11:100.

<sup>123</sup> Kur'an, 2:100, 13:37, 16:101, 17:41, 17:86.

<sup>124</sup> Kur'an, 109. Sellsov prijevod.

<sup>125</sup> Kur'an, 2:256, Asadov prijevod.

Svaki pojedinac [muško ili žensko] posjeduje svoj vlastiti din i nema potrebe za silom ili prinudom.

Na kraju, krvna odanost dovela je bojkot do kraja. Četiri pripadnika kurejšijskog vodstva, koji su imali rođake u klanovima Hašim i el-Mutallib, svečano su zatražili da bude obustavljena zabrana, i unatoč ljutim protestima Ebu Džehla, ostale vođe su se složile. Mora da je bilo velike radosti unutar muslimanske zajednice. Kada su čuli vijest, neki od iseljenika su došli kući iz Abesinije uvjereni da je najgore prošlo. Ali oni su bili isuviše optimistični. Rano početkom 619. godine umrla je Hatidža. Ona je bila u poodmaklom dobu, a njeno zdravlje vjerovatno je bilo trajno narušeno nedostacima u hrani. Ona bila je Muhammedova najbliža druga, i niko - čak ni Ebu Bekr ili vatreći Omer - neće biti u stanju obezbijediti Muhammedu istovjetno blisku podršku. Rani biografi nazivaju 619. godinu Muhammedovom "godinom tuge". Nedugo nakon toga, jedna druga smrt imala je čak dalekosežnije posljedice. Ebu Talib bila je finansijski uništen, a vjerovatno je, k tome, i fizički bio oslabljen zbog bojkota. Kasnije te godine razbolio se i umro. A novi vođa klana Hašim sada je bio Ebu Leheb.

## Treće poglavlje

# Hidžra

SVI U MEKKI odmah su bili svjesni Muhammedove nove ranjivosti. Ebu Leheb se nije odrekao Muhammeda: od vode se očekivalo da svim članovima svog klana pruži određenu zaštitu, a neuspjeh u ovoj obavezi na samom početku obavljanja funkcije bio bi znak slabosti. Ali, očigledno je bilo da je on svoju zaštitu pružao veoma suzdržljivo. Muhammedovi susjedi su se služili odvratnim postupcima sa ovčijom iznutricom, zasipajući ga njome dok je on bio na namazu, pa čak jednom bacivši je u njegov kućni lonac za kuhanje. Jednog dana, dok je išao gradom, neki mladi Kurejšija je bacio nečist po cijelom Muhammedovom tijelu. Kada ga je njegova kćerka Fatima vidjela u ovakovom stanju, briznula je u plać. "Ne plači, moja djevojčice", Muhammed ju je blago ohrabrvao, dok ga je ona pokušavala očistiti. "Bog će zaštiti tvog oca." Ali za sebe je depresivno dodao: "Kurejšije me nikad ovako nisu tretirali dok je Ebu Talib bio živ."<sup>126</sup>

Njegova slabost je vjerovatno utjecala na položaj nekih mnogo ranjivijih muslimana. Ebu Bekr, naprimjer, bijaše gotovo uništen bojkotom. On bijaše živio u kvartu koji je nastanjivao Džuma klan, a njegov voda, korputentni Ummejja ibn Halef, koji je uobičavao Bilala izlagati na suncu, sada je osjetio da to slobodno može raditi i Ebu Bekru, vežući ga za njegovog mlađeg rođaka i ostavljajući ih, ižednjele i bolesne u ovom ponižavajućem položaju na nepodnošljivoj vrućini. Tejm, njihov klan, bio je isuviše slab da ih zaštiti, stoga, shvaćajući da za njega nema budućnosti u Mekki, Ebu Bekr je krenuo da se pridruži muslimanskoj zajednici u Abesiniji. Ali na putu je sreo Ibn Dugunnu, jednog od beduinskog saveznika Kurješija, kojeg je užasnulo kada je čuo šta se dogodilo. On ga je uvjerio

<sup>126</sup> Muhammed ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 278, u djelu: A. Guillaume, prijevod, *The Life of Muhammad*, (London, 1955.), 169-170.

da se treba vratiti u Mekku, i formalno je uzeo Ebu Bekra pod svoju ličnu zaštitu. Pošto je kurejšijskom vodstvu bilo stalo da održe odnose sa Ibn Dugunnom, prihvatili su ovaj dogovor, ali su od njeg zatražili da osigura da Ebu Bekr ne klanja ili uči

Kur'an javno. On je bio tako popularan i karizmatičan, objasnili su, da bi mogao odvratiti mlade ljude od službene religije. Stoga je Ebu Bekr klanjao sam, napravivši mali *mesdžid*, mjesto za padanje ničice [činjenje sedžde], ispred svoje kuće.

Ipak, situacija je bila očito nepovoljna. Muhammed je za sebe pokušao pronaći novog zaštitnika u ugodnoj, plodnoj oazi Taif, ali bio je to beznadežan poduhvat, što je otkrilo do koje je mjere bio u očajnoj situaciji, jer je pleme Sekif bilo jako uvrijedeno Muhammedovim odbacivanjem njihove božice El-Lata. Muhammed je posjetio trojicu vođa Sekifa, tražeći od njih da prihvate njegovu vjeru i pruže mu svoju zaštitu, ali, oni bijahu toliko razjareni time što se on usudio tako ponijeti, da su naložili svojim robovima da ga gone kroz ulice. Jedino mu je bilo preostalo da se skloni u vrt Utbe ibn Rebia, jednog od vođe mekkanskih kafira, koji je imao ljetnikovac u Taifu. Utbe i njegov brat Šejba vidješe Muhammedov ponižavači bijeg, ali ne izraziše želju da predaju suplemenika Sekifu. Tako umjesto da prijave Muhammeda, poslali su mu roba sa posudom grožđa.

Skupivši se sramežljivo iza drveta, Muhammed bijaše blizu očaja. Bio je običaj kod Arapa da "zatraže utočište" kod božanstva ili džinna u momentu krize, pa je sada Muhammed utočište zatražio kod Allaha.

O Bože, Tebi se žalim zbog moje slabosti, oskudice i poniženja koje je preda mnjom. O Najmilostiviji, Ti si Gospodar slabih i Ti si moj Gospodar. Kome ćeš me Ti povjeriti na čuvanje? Nekom dalekom, ko će me zloupotrijebiti? Ili nekom neprijatelju kome si Ti dao moć nada mnjom? Zato ne brinem, samo da Ti nisi ljut na mene! Tvoja blagodat je mnogo šira prema meni. Ja utočište uzimam u svjetlu Tvoje opstojnosti kojom se tama osvjetjava, i kojom su stvari ovoga i budućeg svijeta uređene, kako se Tvoja ljutnja ne bi spustila na mene ili Tvoj gnjev sijev-

nuo nada mnom. Zbog Tvojeg zadovoljstva i dok Ti ne budeš zadovoljan. Nema moći niti snage osim kod Tebe.<sup>127</sup>

Neuobičajeno je za Ibn Ishaqa da daje tako prisno izvješće Muhammedovog duševnog stanja. Ono ukazuje na trenutak duhovne istine. U ovom činu islama, Muhammed je shvatio, potpunije nego ikad prije, da nema sigurnosti niti istinskog zaštитnika osim Allaha.

Bog je izgleda primio njegovu molitvu, jer tek što je prestao govoriti, Addas, Utbin rob mladić, stigao je sa grožđem. On bijaše kršćanin, a Muhammeda je obradovalo kada je čuo da dolazi iz Ninive, grada poslanika Junusa [Jonah], Reče Addasu da je Junus bio njegov brat, jer je i on također bio poslanik. Addas je bio toliko oduševljen da je, unatoč negodovanju Utbe koji je posmatrao susret, poljubio Muhammeda u glavu, ruke i stopala. Nakon ovog neočekivanog susreta sa jednim pripadnikom Naroda Knjige, Muhammed je osjetio da je manje izdvojen. To ga je podsjetilo da, premda su ga Arapi odbacili, postoje brojni ljudi koji [Boga] obožavaju u velikom svijetu van Arabije i koji bi razumjeli njegovu misiju. Bijaše razdragan kada je krenuo na put kući, i zaustavio se da klanja u maloj oazi Nahla, gdje ga je čula grupa "nevidljivih bića" (džinna). Riječ džinn nije uvek morala označavati vragolaste duhove Arabije. Ona je također mogla biti upotrijebljena za "strance", ljude koji do tog [nekog] momenta nisu bili viđeni. Kur'an naglašava da su putnici, koji bijahu skriveni u Nahli, slušajući Muhammedovo učenje, možda bili Židovi. Oni bijahu tako obuzeti ljepotom i poticajem arapske Knjige, da su, po povratku kući, kazali svom narodu kako su čuli "objavu poslatu sa visine, nakon [one] Mojsijeve", koja je potvrđivala istinu Tore i koja će uputiti ljudska bića na pravi put.<sup>128</sup>

Muhammedovi horizonti su se počeli širiti. Bio je uvjeren do tada da bijaše poslan jednostavno kao "opominjač" (ne-

<sup>127</sup> Ibid., 280, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 193.

<sup>128</sup> Kur'an, 46:29-32, 72-1, prijevod: Muhammed Asad, *The Message of Qur'an*, (Gibraltar, 1980.). Ovo je Asadovo objašnjenje ovog događaja koji je dat u tekstualnim pribilješkama koje su navedene uz ovo poglavlje, za koje on priznaje da nisu potpuno vjerodostojne.

zir) svom vlastitom plemenu i da je islam bio samo za narod Mekke. Ali, sada je počinjao gledati jasnije u daljinu prema Narodu Knjige, koji bijaše primio ranije objave. Unatoč uvjerenju koje mu je ova činjenica davala, sada je opet bio očajan. Kada kafiri saznaju za njegov pokušaj iznalaženja podrške u Taifu, njegova pozicija će biti još nesigurnija, tako je prije ulaska u Mekku, poslao glasnika trojici poglavara klanova tražeći njihovu zaštitu. Dvojica su odbila, ali treći, Mu'tim, poglavatar Nevfel klana, koji je bio jedan od onih koji su vodili kampanju da se ukine bojkot, obećao je da će zaštititi Muhammeda, i on se sada mogao vratiti kući.

Ali ovo nije moglo biti dugoročno rješenje. Nekako je Muhammed morao pridobiti Kurejšije. Godine 619. on je otpočeo da propovijeda hodočasnicima i trgovcima na trgovačkim sajmovima, koji su vrhunac dosezali u vrijeme hadždža. Možda će, poput Ebu Bekra, pronaći zaštitnika među beduinima, te ako u tome uspije i kurejšjsko vodstvo uvidi da ga poštuju beduinski saveznici, možda će i oni naći načina da mu udovolje. Međutim, beduinski hodočasnici su bili neprijateljski raspoloženi i vrijedali su ga. Zadnja stvar koju su htjeli bila je vjera koja propovijeda pokoravanje i poniznost. Vjerovatno je Muhammed osjećao da je došao do kraja svojih mogućnosti. Još uvijek je tugovao za Hatidžom. Njegova situacija u Mekki bila je očajno nesigurna. A nakon sedam godina propovijedanja nije napravio pravi iskorak. Ipak, u ovoj najnižoj tačci svoje karijere, bijaše doživio najveće lično mistično iskustvo u svom životu.

Bio je u posjeti jednom od svojih rođaka koji je živio blizu Harema, pa je odlučio da noć provede u molitvi pored Kabe, kao što je volio činiti. Naposljetku je otišao da malo odspava u zatvorenom prostoru u sjeverozapadnom dijelu svetišta, u kojem su bile grobnice Ismaila i Hadžere. A onda, učinilo mu se da ga je probudio Džibril i prenio ga čudotvorno do Jerusalema, svetog grada židova i kršćana - iskustvo koje vjerovatno bilježi ovaj ne previše jasan ajet Ku'rana:

Beskrajan u slavi je Onaj koji je prenio Svog roba noću od Nepovredive Kuće obožavanja (*el-mesdžidu-l-harem*) do Da-

leke Kuće obožavanja (*el-mesdžidu-l-'aqla*) - čiju smo okolinu Mi blagoslovili - kako bismo mu mogli pokazati neke od Naših znamenja (ajat).<sup>129</sup>

Jerusalem nije spomenut imenom, ali je kasnija tradicija povezala "Udaljenu Kuću" sa svetim gradom Naroda Knjige, Židova i kršćana. Prema historičaru Taberiju, Muhammed je kazao svojim drugovima da su ga u jednom trenu Džibril i Mika'il odveli da se susretne sa svojim "očevima", Ademom (na prvom nebu) i Ibrahimom (na sedmom), i da je također video svoju "braću": Isa'a, Idrisa, Haruna, Musa'a i Jusufa.<sup>130</sup> Kur'an također tvrdi da je Muhammed imao viziju koja ide dalje od "lotosovog drveta" koje je označavalo granicu ljudskog znanja:

Vidio ga je kako se spušta i drugi put,  
kod lotosovog drveta krajnje granice,  
Tamo je vrt utočište,

Kada je nešto prekrilo lotosovo drvo razlivši se,  
Njegov pogled nije skrenuo ustranu niti otišao predaleko,  
On je video, od Gospodara svog, znamenja najveća  
(ajat).<sup>131</sup>

Kur'an je prilično uzdržljiv kad je u pitanju ova vizija. On je video samo Božije znakove i simbole - ne Boga samog, a kasniji misticci su naglasili paradoks ovog transcendentnog viđenja, u kojem je Muhammed i video i nije video božansku bit.

Kasniji muslimani počeli su sastavlјati ova u dijelovima sačuvana pominjanja da bi stvorili jednu suvislu priču. Potpavši vjerovatno pod utjecaj priča koje su kazivali židovski misticci o njihovom uzdizanju kroz sedam nebesa do Božijeg trona, oni su zamišljali svog poslanika kako čini slično duhovno putovanje. Prvo izvješće o ovom "noćnom putovanju" (isra') nalazi se u biografiji Ibn Ishaqa iz osmog stoljeća. U ovoj pro-

<sup>129</sup> Kur'an, 17:1, Asadov prijevod.

<sup>130</sup> Muhammad ibn Jarir at-Tabari, *Tarikh ar-Rasul wa'l Muluk*, 2210, Mohammad A. Bam耶h, *The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse*, (Minneapolis, 1999.), 144-145.

<sup>131</sup> Kur'an, 53:15-18, u Michael Sells, urednik i prevodilac, *Approaching the Qur'an: The Early Revelations* (Ashland, OR, 1999.)

širenoj priči, Džibril je podigao Poslanika na nebesku jahalicu (burak) i zajedno su odletjeli kroz noć u Jerusalem, gdje su se spustili na mjestu drevnog židovskog Hrama, "Udaljene Kuće" iz Kurana. Tamo su ih pozdravili Ibrahim, Musa', Isa', i svi veliki poslanici prošlih vremena, koji su izrazili dobrodošlicu Muhammedu u svoje društvo i pozvali ga da im održi propovijed. Nakon toga svi poslanici su zajedno klanjali. Onda su donesene stepenice, a Muhammed i Džibril su se popeli na prvo od sedam nebesa i počeli svoje uspinjanje do Božanskog trona. Na svakom nivou, Muhammed se sreo i razgovarao sa nekim od najvećih poslanika. Adem je predsjedavao prvim nebom, gdje su Muhammedu pokazane vizije Pakla. Isa' i Jahja [Ivan Krstitelj] bili su na drugom nebu, Jusuf na trećem, Idris na četvrtom, Musa' i Harun na petom i šestom, i konačno Muhammed je sreo Ibrahima na sedmom, na razdjelnici Božanskog kraljevstva.

Većina pisaca ostavlja konačnu viziju Boga duboko poštjući teškoću razumijevanja, jer je ona bila praktički teško izreciva, ostajući da leži izvan mogućnosti govora. Muhammed je morao odbaciti uobičajene ljudske koncepte, idući mimo lotosovog drveta, granice svjetovnog znanja. Čak i Džibril mu se nije mogao pridružiti u ovoj zadnjoj etapi njegovog putovanja. On je svakog morao ostaviti i - insistirali su kasniji misticici - čak i sebe ostaviti iza da bi se izgubio u Bogu. Priča o noćnom putovanju i nebeskom uzdignuću je jedan događaj koji se - na neki način - desio jednom, ali koji se također dešava cijelo vrijeme. On je predstavljao savršeni čin islama, samopredanosti koja je također bila svojevrstan povratak izvorištu bića. Priča je postala obrazac muslimanske duhovnosti, ocrtavajući put koji sva ljudska bića moraju poduzeti, daleko od svojih pretpostavki, svojih predrasuda i ograničenja samo-dopadljivosti.

Vizija nije rezultirala kur'anskom objavom. Bilo je to lično iskustvo samog Poslanika. Ali način na koji su je postavili rani biografi u ovom posebnom trenutku Muhammedovog života, ona je predstavljala jedan predivan komentar dubljeg značenja i tumačenja ovih vanjskih događaja. Muham-

med bijaše natjeran prilikama nad kojima je imao malo kontrole da napusti Mekku i sve što mu je bilo drago i blisko - u najmanju ruku za neko vrijeme. Morao se pomjeriti mimo svojih prvobitnih očekivanja, i nadići prihvaćene ideje svog vremena. U tradicionalnoj arapskoj odi, pjesnik bi obično počinjao zikrom "sjećanjem" na svoju izgubljenu dragu, koja bijaše putovala sa svojim plemenom sve dalje i dalje od njega. U slijedećem dijelu, pjesnik koji se otisnuo u "noćno putovanje" oslobodivši se svojeg nostalgičnog sanjarenja, upućuje se sam kroz stepu na svojoj kamili - na put pun straha tokom kojeg se morao suprotstaviti svojoj vlastitoj moralnosti. U konačnici, pjesnik bi se ponovno sastao sa svojim plemenom. U zadnjem dijelu ode, on se ponosito hvali herojskim vrijednostima svog naroda, njihovom hrabrošću u bitkama, i neprestanom ratu protiv svih stranaca koji su prijetili njihovom opstanku.<sup>132</sup> U Muhammedovom noćnom putovanju, ove stare vrijednosti muruvve su bile izokrenute. Umjesto povratka svom plemenu, Poslanik je otplovio veoma daleko od njega, u Jerusalem. Umjesto potvrđivanja svog plemenskog identiteta oholim šovinizmom džahilijeta, Muhammed je pokorio svoj ego. Umjesto uživanja u boju i ratovanju, Muhammedovo putovanje slavilo je harmoniju, nadilaženje krvne pripadnosti grupi i zbližavanje sa ostalim čovječanstvom.

Priča o noćnom putovanju otkriva Muhammedovu čežnju da dovede Arape Hidžaza, koji su se osjećali ispuštenim iz božanskog plana, u središte monoteističke porodice. Ovo je priča o pluralizmu. Muhammed se rješavao paganskog pluralizma Mekke, jer se ono pretvorilo u samouništavajuću oholost i nasilje džahilijeta, i počinjao je prihvati monoteistički pluralizam. U Jerusalemu je otkrio da su svi Poslanici, poslani od Boga svim narodima, "braća". Muhammedovi prethodnici u poslaničkoj misiji ga ne odbacuju kao osobu koja se nameće, već mu izražavaju dobrodošlicu u njihovu porodicu. Poslanici ne osuđuju i kritikuju jedan drugog niti pokušavaju obratiti jedan drugog. Umjesto toga oni slušaju promišljanja jedni drugih. Oni pozivaju novog Poslanika da im propovijeda, i, u jed-

<sup>132</sup> Seils, Ibid., XVII-XVIII.

noj verziji priče, Muhammed pita Musa'a za savjet o tome koliko se često muslimani trebaju moliti. Prvotno, Bog je zahtijevao *salat* pedeset puta dnevno, ali Musa' je vraćao Muhammeda nazad Bogu dok se broj propisanih molitvi nije smanjio na pet (što je Musa' i dalje smatrao prevelikim).<sup>133</sup> Činjenica da je ovo poštovanje ostalih tradicija zapisano u drevnom mitu o muslimanskoj duhovnosti pokazuje kakvo je središnje mjesto ovaj pluralizam imao u ranom islamu.

Od tog događaja, Kur'an je počeo da naglašava ovu zajedničku viziju. U jednom iznimno vrijednom pasusu, Allah jasno ukazuje da vjernici moraju bez ograničenja vjerovati u objave svakog pojedinačnog Božijeg poslanika:

Reci: Mi vjerujemo u Boga, i u ono što je spušteno nama, i ono što je spušteno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i njihovim potomcima, i u ono što je darovano od strane Njihovog Održavatelja Musau' i Isau' i svim [drugim] poslanicima: Mi ne pravimo razliku između bilo kojeg od njih. A Njemu svi sebe predajemo (*lehu muslimun*).<sup>134</sup>

Ne možeš biti musliman ako također ne poštuješ Mojsija i Isusa. Istinska vjera zahtijeva predanost Bogu, a ne uspostavljenoj vjeri. Uistinu, isključiva odanost samo jednoj tradiciji može postati širk, idolatrija koja stavlja ljude na isti nivo sa Bogom. Ovo je jedan od prvih pasusa u Kurantu koji je istaknuo riječi "islam" i "muslim", koje obje potiču iz glagola *esleme*: "predati sebe potpuno nečijoj drugoj volji".<sup>135</sup> Ajet nastavlja:

Jer ako neko ode tražiti religiju mimo samopredanja (islam) Bogu, to od njega nikad neće biti prihvaćeno, a na drugom svjetu on će biti od onih koji su izgubljeni.<sup>136</sup>

Ovaj ajet se često citira da se "dokaže" da Kur'an tvrdi da je islam jedina, istinska vjera i da će samo muslimani biti spa-

<sup>133</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 271, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>134</sup> Kur'an, 3:84, usporedi, 2:136, Asadov prijevod.

<sup>135</sup> Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, (Montreal and Kingston, ON, 2002.), 189.

<sup>136</sup> Kur'an, 3:85, Asadov prijevod.

šeni. Ali "islam" tada još nije bio zvanično ime za Muhammedovu religiju, a kada se ovaj stih [ajet] pročita ispravno u njegovom pluralističkom kontekstu, jasno označava upravo suprotno.

gom. Poruka prelazi sa Ibrahima na Ismaila i Ishaka do Musa'a, i tako dalje, kontinuiranim pripovijedanjem. Kur'an je prosto "potvrda" prethodnih Knjiga,<sup>137</sup> a Tora, Evanđelje i Kur'an su prosti momenti u Božijem neprekidnom samootkrovenju: "Uistinu, oni koji su dosegli vjerovanje [u ovo božansko slovo], kao i oni koji slijede židovsku vjeru, i Sabejci,<sup>138</sup> i kršćani - svi koji vjeruju u Boga i Zadnji Dan i rade dobra djela - bojažni oni ne trebaju imati, niti će oni tugovati."<sup>139</sup> Nije bilo ni pomisli da se prisile svi u muslimanski ummet. Svaka od objavljenih tradicija imala je svoj vlastiti din, svoje vlastite obrede i shvatanja. "Svakom od vas Mi smo odredili [različit] zakon i način života", Bog je kazao Muhammedu:

A da je Bog htio, On vas je mogao učiniti jednom jedinom zajednicom: ali [On je htio drugačije] da bi vas iskušao onim što vam dariva. Natječite se, zato, u vršenju dobrih djela! Bogu se svi morate vratiti, a onda će vam On, uistinu, objasniti sve u čemu ste se razlikovali!<sup>140</sup>

Bog nije isključivo pripadao jednoj tradiciji, već je izvor sveg ljudskog znanja. "Bog je svjetlo Nebesa i Zemlje", Allah je objasnio u jednom od najmističnijih ajeta u Kuranu. Božansko svjetlo nije moglo biti zatvoreno ni u jednu pojedinačnu lampu, već je zajedničko svim i brižljivo ga čuva svaka od njih:

Usporedba ovog svjetla je, kao da je, udubina u kojoj je svjetiljka; svjetiljka je [zatvorena] u staklu, staklu [koje sija] kao zvijezda blistava: [svjetiljka] upaljena blagoslovljenum drvetom

<sup>137</sup> Kur'an, 12:111.

<sup>138</sup> Smatra se da su Sabejci bili monoteistička sekta u južnoj Arabiji (današnjem Jemenu), premda neki komentatori vjeruju da ovdje Kur'an govori o zoroastrijcima iz Perzijskog carstva.

<sup>139</sup> Kur'an, 5:69, Asadov prijevod.

<sup>140</sup> Kur'an, 5:48, Asadov prijevod.

- maslinovim, koje nije ni istočno ni zapadno - čije ulje [tako sija da] bi skoro dalo svjetlo [od sebe] sve da ga vatra i ne dotačne - sama svjetlost nad svjetlošću.<sup>141</sup>

Maslinovo ulje ukazuje na kontinuitet objave, koja izvire iz jednog korijena ali se grana u mnogobrojne vrste religijskih iskustava koje ne mogu biti ograničene na jednu vjeru ili lokalitet, i koja nije niti sa istoka niti sa zapada.

Muhammedova je pozicija u Mekki ostala opasno nesigurna. Tokom hadždža 620. godine, ponovno je posjetio hodočasnike koji su se ulogorili u dolini Mine, idući od šatora do šatora u nadi da će privući podršku i zaštitu. Ovaj puta, umjesto cjelokupnog odbacivanja, sreo je jednu grupu od šest Arapa iz Jesriba, koji su postavili šatore u kanjonu Akabe. Kao i uobičajeno, Muhammed je sjeo s njima, objasnio im svoju misiju i učio im iz Kurana, ali ovaj puta uočio je da su hodočasnici pažljivi i uzbuđeni. Kada je završio, oni su se okrenuli jedan drugom i kazali da ovo mora da je poslanik kojeg očekuju njihove židovske i hanifske komšije. Ako je zaista Muhammed Allahov poslanik, možda upravo on bude osoba koja će riješiti naizgled nepremostive probleme Jesriba.

Jesrib nije bio grad poput Mekke, već jedna skupina naselja, od koje svako bijaše zaposjela različita plemenska grupa, i sva su bila jako utvrđena.<sup>142</sup> Naselje je bilo smješteno u jednoj oazi, plodnom ostrvu od nekih tridesetak kvadratnih kilometara, okruženo vulkanskim stijenama i neobradivim kamenjarom. Neki od njegovih stanovnika su se bavili trgovinom, ali su većina bili poljoprivrednici, živeći od svojih hurmi, palminih voćnjaka i obradivih polja. Za razliku od Kurejšija, oni nisu u potpunosti ovisili o trgovini, i bijahu zadržali više od onih starih beduinskih vrijednosti, uključujući, na nesreću, zadrto neprijateljstvo spram ostalih plemenskih grupa. Kao rezultat, oaza bijaše zapala u rastući niz naizgled nezau-

<sup>141</sup> Kur'an, 24:35, Asadov prijevod.

<sup>142</sup> Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, (London: Islamic Society Texts, 1983.), 57, 105-111; W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca*, (Oxford, 1953.), 141-149; Watt, *Muhammad at Medina*, (Oxford, 1956.), 173-231.

stavljivih ratova. To područje izvorno bijahu podizali prvi židovski naseljenici, a do šestog stoljeća u Jesribu je postojalo oko dvadeset židovskih plemena, čiji mnogi članovi vjerovatno bijahu Arapi koji su se asimilirali u judaizam.<sup>143</sup> Oni su sačuvali zaseban religijski identitet, a u ostalim stvarima bili su gotovo neraspoznatljivi od svojih paganskih susjeda. Klanska i plemenska lojalnost bila je na prvom mjestu, i nije postojala ujedinjena "židovska zajednica". Židovska plemena su činila zasebna savezništva sa arapskim grupama i često su bila u ratu jedna s drugim. Njihove plantaže hurmi su ih obogatile, ali također su bili vješti draguljari, proizvođači oružja i zanatlije. Pet najvećih židovskih klanova - Salaba, Hudl, Kurejza, Nadir i Kajnuka, od kojih je posljednji kontrolirao jedinu pijacu u Jesribu - ostvarili su gotovo cjelokupan monopol nad ekonomijom koju su oni prvi razvili.

Ali tokom šestog stoljeća, arapsko pleme Benu Kajla je emigriralo iz Južne Arabije i nastanilo se u oazi pored Židova. Oni su onda formirali dva različita klana - Evs i Hazredž - koja su na kraju postala dva odvojena plemena. Postepeno Arapi su stekli svoju vlastitu zemlju, izgradili svoje utvrde i do ranog sedmog stoljeća bili su u nešto malo jačoj poziciji od Židova. Međutim, unatoč neizbjegnog nadmetanja oko resursa, Židovi i pagani su bili u stanju da žive zajedno. Židovi su često upošljavali Arape da prevoze njihove hurme, dok su Arapi poštivali vještine i naslijede Židova, gledajući na njih kao na "ljude visoke linije porijekla i imućstva, dok smo mi bili obično arapsko pleme, koje nije posjedovalo ni palmina stabla niti vinograde, bili smo narod koji je samo uzgajao ovce i kamile".<sup>144</sup>

Međutim, do trenutka susreta hodočasnika sa Muhammedom, 620. godine, situacija se bila pogoršala. Uvriježeno ple-

<sup>143</sup> Reza Asian, *No god but God, The Origins, Evolution, and Future of Islam*, (New York and London, 2005.), 54; Gordon Newby, *A History of the Jews in Arabia*, (Columbia, SC, 1988.), 75-79, 84-85; Moshe Gil, "Origin of the Jews of Yathrib," *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, (1984).

<sup>144</sup> Muhammad ibn 'Umar al-Waqidi, *Kitab al-Maghazi*, u djelu: Asian, *No god but God*, 54.

mensko rivalstvo je izbilo na površinu, a Evs i Hazredž sada su bili zapali u krvavi sukob jedni s drugima. Židovski klanovi su postali, također, upleteni u njihovu borbu, Nadir i Kurejza podržavajući Evs, dok je Kajnuka bio saveznik Hazredža. Do 617. godine, zapali su u status quo: nijedna strana nije mogla steći nadmoć. Svi su bili iscrpljeni nasiljem. U određenim ključnim trenucima, Abdullah ibn Ubejj, vođa Hazredža, bi se povukao iz sukoba i tako bijaše stekao reputaciju nepristrasnosti. Neki su u njemu vidjeli mogućeg kralja ili glavnog vođu, koji bi mogao uspostaviti zakon i red. Ali Arapima je monarhija bila odbojna, i ova vrsta eksperimenta nikada ne bijaše uspjela na poluostrvu. Evs je prirodno bio nespreman da predava vodstvo nekom članu Hazredža, dok ostale vode Hazredža jednako nisu bile voljne da svoju vlast predaju Ibn Ubejju.

Šest hodočasnika su odmah shvatili da bi, kao Poslanik Allahov, Muhammed bio daleko prikladniji posrednik (*hakem*) od Ibn Ubejja. Njima nije smetala njegova vjerska poruka, jer su neko vrijeme Arapi Jesriba bili naginjali prema monoteizmu. Pripadnici Evsa i Hazredža su se dugo vremena osjećali manje vrijedni od Židova jer nemaju svoje vlastite Knjige, a hodočasnike je zadivilo kada su čuli da je Bog konično poslao poslanika Arapima. Oni su na licu mjesta učinili svoje formalno predanje Bogu, uz, dakako, velike nade. "Ostavili smo svoj narod, jer nijedno pleme nije tako podijeljeno mržnjom i ogorčenjem kao što su oni. Možda će ih Bog ujediniti tvojim posredstvom. Stoga nam dopusti da im odemo i pozovemo ih u ovu twoju vjeru. Ta, ako ih Bog ujedini u njoj, onda nema tog čovjeka koji će biti moćniji od tebe."<sup>145</sup> Ali priznali su da imaju malo utjecaja u oazi, i trebalo im je da se posavjetuju sa svojim poglavarima i mudrim ljudima. Da bi on bio djelotvoran hakem, bilo je od suštinske važnosti da ima široku podršku. Obećali su za godinu dana vratiti se sa vijestima Muhammedu. Bio je to odlučujući trenutak. Okolnosti bijahu prisilile Muhammeda da gleda mimo Mekke i čak razmotri neuobičajenu ideju da napusti svoje pleme i da se nastani kod drugih.

Dok je čekao razvoj situacije u Jesribu, Muhammed je nacinio promjene u svom domaćinstvu. Trebala mu je supruga, i savjetovano mu je da bi trebao oženiti Sevdu, rođaku i zaovu Suhejla, predanog paganskog vode kurejšijskog klana Amir. Ona bila je udata za jednog muslimana koji je emigrirao u Abesiniju 616. godine, i sada je bila udovica, te ovo joj bila je dobra prilika. Ebu Bekr je također mnogo želio da ostvari bližu vezu sa Poslanikom, i predložio mu je da oženi njegovu kćerku Aišu, koja je tada imala šest godina. Aiša je bila formalno udata za Muhammeda na ceremoniji kojoj mala djevojčica nije bila ni prisutna. Kasnijih godina, sjetit će se da je prvu ideju o svom novom statusu dobila kada joj mati bila je objasnila da se više ne može igrati na ulicama, već da svoje prijateljice mora pozvati u porodičnu kuću.

Muhammedov harem je pobudio velik broj nadobudnih i prljavih špekulacija na Zapadu, ali u Arabiji, gdje je poligamija bila češća od monogamnih brakova kakav je Muhammed proživio sa Hatidžom, to je bilo svakidanja stvar. Ovi brakovi nisu bili sklapani iz romantičarskih pobuda ili seksualnih ljubavnih afera, već u velikoj mjeri zbog praktičkih ciljeva. Sevda je izgleda bila žena prilično skromnog izgleda, koju je bila prošla prva mladost, ali mogla se brinuti o Muhammedovom domaćinstvu. Dakako da se i Muhammed možda nadoao da će pridobiti Suhejla, koji je još uvijek bio neodlučan u vezi sa objavama. Ne postoji ništa neobično u Muhammedovoj ženidbi sa Aišom. Brakovi sklopljeni u odsustvu, da bi se sklopila savezništva, bili su često ugavarani u ovo vrijeme između punoljetnih muškaraca i maloljetnica koje su čak bile i mlađe od Aiše. Ova praksa se nastavila u Evropi skoro do modernog doba. Nije bilo govora o konzumaciji braka dok Aiša ne dođe u pubertet, kada bi se inače i udala poput svake druge djevojke. Muhammedovi brakovi su obično imali politički cilj. On je počinjao uspostavljati jednu potpuno drugačiju vrstu klana, zasnovanog na ideologiji, a ne na krvnom srodstvu, ali krvna veza je još uvijek bila sveta vrijednost i pomagala je da se učvrsti ova eksperimentalna zajednica.

Tokom hadždža 621. godine, šest obraćenika iz Jesriba kao što je dogovoreno vratili su se u Mekku, dovodeći još sedam drugih sa sobom. Ponovno su se sreli sa Muhammedom u kanjonu Akabe i tom prilikom, što će biti poznato kao Zavjet na Akabi, obećali su da će samo Allaha obožavati, da neće krasti, lagati i ubijati novorođenčad, i zavjetovali su se da će se pokoravati Muhammedovim naredbama koje se tiču društvene pravde. Zauzvrat, Muhammed im je obećao Raj.<sup>146</sup> U ovom prvom dogovoru, naglasak je bio na vjeri i etici i nije bilo još uvijek političkog zavjetovanja. Kada su se hodočasnici vratili u Jesrib, sa sobom su poveli Mus'ab ibn Umejra, predanog muslimana, da uči ljude Jesriba njihovoј novoj vjeri.

Ovo je bio mudar potez. Plemenska mržnja bila je toliko velika u oazi da ni pripadnici Evsa niti Hazredža ne bi mogli podnijeti pripadnika suparničkog tabora da predvodi namaze ili da im uči Kur'an, stoga je bilo važno da je ove službe obavljaо neutralni stranac. Na početku, pripadnici Evsa bijahu neprijateljski spram vjere, ali postepeno moć Kur'ana razbila je njihov rezervirani stav. Jednog dana, Sa'da ibn Muaza, poglavara jednog od vodećih klanova Evsa, užasnulo je kada je čuo da Mus'ab propovijeda na njegovoј teritoriji, pa je poslao svog zamjenika da ga otjera. Ovaj je naletio na malu grupu mašući svojim kopljem. Upitao je muslimana kako ima petlje širiti ove laži među slabim i glupim ljudima. Ali umjesto uzvraćanja džahilskom ljutinom, Mus'ab ga je smirenio zamolio da sjedne i sam prosudi. Izaslanik se složio, zabio svoje kopljje u tlo, i dok je slušao učenje njegovo lice se promijenilo. "Kako je divno i lijepo ovo učenje!", poviknuo je. "Šta neko treba učiniti da uđe u ovu vjeru?" Nakon što je izjavio svoju vjeru u Allaha i pao ničice u molitvu, otišao je nazad da izvijesti svog poglavara. Sa'd je bio bijesan, zgrabio je svoje vlastito kopljje i krenuo da se sam sukobi sa Mus'abom, ali je i on u svom pokušaju bio obuzet Kuranom. On je zatim okupio svoje ljude i zatražio od njih da ga slijede. Potpuno vjerujući njegovom vodstvu cijeli klan je skupno prihvatio novu vjeru.<sup>147</sup> Vijesti o Sa'dovom za-

<sup>146</sup> Ibid., 289, u djelu: Bam耶h, *Social Origins of Islam*, 153-154.

<sup>147</sup> Ibid., 291-291, u djelu: Guillaume, *Life of Muhammad*.

okretu imale su veliki utjecaj na ostale vode, koji su počeli na Mus'aba gledati ozbiljnije.

Nije prošlo mnogo vremena, a skoro u svakoj porodici u oazi bilo je muslimana. U Mekki, Muhammedova propovjednička misija bijaše prestala napredovati jer Kurejšije nisu mogli vjerovati da bi tako obična osoba mogla postati Allahov Poslanik. Međutim, uslovi u Jesribu su bili drugačiji.<sup>148</sup> Muhammed nije bio svakidašnjeg ponašanja, nije ga se moglo vidjeti kako opušteno tumara pijacom, te jede i piye poput svakog drugog, već udaljena, misteriozna figura, čije bi se pojavljivanje jedva čekalo. U Mekki, Muhammedovo učenje bijaše prijetilo da našteti kultu Harema, koji je bio ključan za ekonomiju, dok u Jesribu nije bilo svetišta punog idola. Nisu svi na novu vjeru gledali sa simpatijama, dakako. Ibn Ubejj je prirodno strahovao da njegov položaj ne bude potkopan. Ostali su još uvijek bili predani ili starom paganizmu ili hanefiji, ali u ovoj fazi opozicija bijaše utišana. Kada bi novi poslanik zaista mogao riješiti probleme Jesriba, mogle bi se od toga dobiti neke materijalne prednosti. Židovska plemena su također bila spremna poštovati Muhammeda, posebno zbog toga jer su muslimani poštivali njihove poslanike i bijahu prihvatali neke od njihovih običaja.

U skorije vrijeme Muhammed bijaše uveo neke nove običaje. Kao rezultat noćnog putovanja, vjerovatno, muslimani su sada klanjali okrećući se prema smjeru (kibla) Jerusalema, dosežući sveti grad Naroda Knjige. Muhammed je također naložio Mus'abu da održava posebni molitveni skup petkom poslijepodne dok su se Židovi pripremali za svoj Šabat, i da sa Židovima poste Yom Kipur (Dan izbavljenja). Muslimani će sada obavljati molitvu sredinom dana, kao što su Židovi činili, i primjenjivati modificiranu verziju židovskih božijih zakona, sličnih onima koje su prihvatali i rani kršćani.<sup>149</sup> Učenjaci smatraju da je Muhammed uveo ove nove oblike predanosti s ciljem da pridobije Židove Jesriba, ali ovo gledište je nedavno podvrgnuto provjeri. Neće biti da je Muhammed oče-

<sup>148</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 153.

<sup>149</sup> Kur'an, 5: 5-7; usporedi: Djela apostola, 15:19-21, 29.

kivao od Židova da predu na njegovu religiju, jer oni su imali svoj vlastiti objavljeni din. Bog je odredio da će svaka zajednica imati svog vlastitog poslanika.<sup>150</sup> Međutim, bilo je prirodno da se muslimani mole i poste na isti način kao i drugi priпадnici abrahamske porodice.

Godine 622. velika skupina hodočasnika napustila je Jesrib i zaputila se na hadždž. Neki su bili pagani, ali sedamdeset i tri muškarca i dvije žene bili su muslimani. I ovog puta Muhammed je otišao na Akabu da ih dočeka, ali ovaj put sastanak se odvijao u najtamnjem dijelu noći. Ovom prilikom atmosfera je bila prijeteća i činilo se da su mostovi nepovratno porušeni. Kur'an je govorio o "planovima" Kurejšija: vjerovatno je Muhammed imao razloga vjerovati da kafiri kuju zavjeru da ga izgnaju i zabrane muslimanima pristup Haremumu.<sup>151</sup> U svakom slučaju, Muhammed sada poče poduzimati praktične korake da napusti svoje pleme. Ibn Ishaq tvrdi da je ovo bila pozitivna odluka koju je donio, ali Kur'an operisano tvrdi da su muslimani bili "izgnani" ili "protjerani" iz Mekke.<sup>152</sup> Sastanak je održan u strogoj tajnosti. Muslimani iz Jesriba ga čak nisu ni spomenuli paganima u svojoj skupini, da ga ne bi prenijeli i upozorili Kurejšije o onom što se spremalo.

Muhammed je namjeravao učiniti nešto što se nikad nije dogodilo<sup>153</sup> Od muslimana Mekke tražio je da učine hidžru (iseljenje) u Jesrib. Ovo nije bila puka promjena adrese. Pred muslimanima je bilo da napuste svoje rodbinske veze i prihvate stalnu zaštitu stranaca. U Arabiji, gdje je pleme bilo najsvetija vrijednost, ovaj postupak je bio na nivou bogohuljenja. Bilo je to daleko šokantnije od kur'anskog odbacivanja božica. Uvijek je postojao sistem spajanja, po kojem bi pojedinač ili jedna cijela skupina mogla postati počasnim članovima drugog plemena, ali ovo su obično bili privremeni sporazumi.

<sup>150</sup> Kur'an, 10:47.

<sup>151</sup> Kur'an, 8:30, 27:48-51.

<sup>152</sup> Kur'an, 60:1, 47:13.

<sup>153</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad's Mecca: History of the Qur'an*, (Edinburgh, 1988.), 101-106; *Muhammad at Mecca*, 149-151.

zumi i nikada nisu podrazumijevali odvajanje iz vlastitog naroda. Korijen HDŽR se prevodi: "on se izolovao od prijateljske ili ljubavne komunikacije ili odnosa... prestao je... da se s njima povezuje".<sup>154</sup> Otuda će muslimani koji su učinili hidžru u Jesrib biti nazvani *muhadžiri*, Iseljenici: ovo traumatično iseljenje bit će središnje njihovom novom identitetu.

Muslimani Jesriba su se također upuštali u jedan opasan eksperiment. Čak ako je pleme i prihvatio stranca, on je uviđek ostajao *zalim* (autsajder), riječ koja je istodobno značila "primitivan, nečastan, zao".<sup>155</sup> Pjesnici su opisivali zalima kao neku beskorisnu, nepotrebnu izraslinu. Plemenska odanost je doživljavana kao snažna ljubav prema rodbini i stroga osuda prema strancu. Svako onaj ko je stavljao omrznutog zalima ispred svog vlastitog naroda, izazivao je strastvene osude i gnjev. A sada su se pripadnici Evsa i Hazredža namjeravali zakleti na vjernost kurejsijskom Muhammedu, i obećati da će pružiti zaštitu i pomoć (*nasr*) jednoj velikoj grupi stranaca koji će neizbjegno opteretiti ograničene resurse oaze. Otuda će muslimani Jesriba biti poznati kao Ensarije. Ovo se obično prevodi kao "Pomagači", ali ovo na neki način daje blijeđ utisak onoga što ovaj termin nosi. Nasr je značilo da si morao biti spremna da svoju pomoć podupreš silom. Kada su sreli Muhammeda te noći na Akabi, Pomagači bijahu odlučili da načine drugi sporazum sa Muhammedom, koji će biti poznat kao Zavjet na rat.

Kada je vrijeme došlo, Ensarije su napustili svoje paganske drugove koji su spavalii u šatorima i iskrali se "nježno poput jarebice kamenjarke" do Akabe, gdje su sreli Muhammeda i njegovog amidžu Abbasa, koji je djelovao kao njegov izaslanik. Abbas ne bijaše prešao na islam i mora da je bio šokiran Muhammedovom odlukom da napusti Mekku, ali htio je da se uvjeri da će Muhammed biti siguran u Jesribu. Muhammeda, kazao je on, štiti klan Hašim u Mekki, ali spremna je odreći se ove sigurnosti da bi se pridružio Ensarijama. Ako postoji i najmanja sumnja o njegovoj sigurnosti, trebaju se odreći cjeloku-

<sup>154</sup> Watt, *Muhammad's Mecca*, 25.

<sup>155</sup> Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 56.

pnog projekta odmah. Ali Ensarije su čvrsto odlučile. Bera' ibn Mar'ur, voda Hazredža, uzeo je Muhammeda za ruku i zakleo se da će mu Evs i Hazredž pružiti potpuno istu zaštitu kao i svojim vlastitim ženama i djeci. Međutim, dok je on govorio, drugi Pomagač ga je prekinuo. Šta ako se Muhammed vrati u Mekku i Jesrib prepusti gnjevu Kurejšija? Muhammed se nasmijao i odgovorio: "Ja sam vaš i vi ste moji. Ratovat ću protiv onih protiv kojih vi ratujete i biti u miru sa onima s kojima ste vi u miru."<sup>156</sup> Tako su i Ensarije učinili ovu svečanu prisegu: "Prisežemo na rat u potpunoj pokornosti Poslaniku, u dobru i zlu, u lakoći i poteškoći i zlim okolnostima, da nećemo nikom nažao učiniti, da ćemo uvijek istinu govoriti, i da se u služenju Bogu nikoga nećemo bojati."<sup>157</sup>

Dogovor je izražen plemenskom terminologijom, i bio je usredsređen na uzajamnu odbranu.<sup>158</sup> Još uvijek nije postojala ideja o jedinstvenoj, ujedinjenoj zajednici. Evs, Hazredž i Kurejš će i dalje djelovati odvojeno. Muhammed neće ići u Jesrib kao poglavar države, već jednostavno kao posrednik (hakem) u razmircama između Evsa i Hazredža i kao voda Iseljenika iz Mekke. Ensarijama će vladati dvanaest "nadzornika" iz različitih klanova. Premda je islam načinio velike korake u Jesribu - nakon samo jedne godine tamo je muslimanska zajednica bila gotovo kao i ona koja je bila u opsadnom stanju u Mekki - takvo stanje je ostalo čak i nakon hidžre. Muslimani će ostati mala manjina u oazi, čija se veličina nije mogla vidjeti po red nepristupačnih, brojnih pagana, te hanifa i Židova.<sup>159</sup> Prisega na rat označila je glavnu tačku širenja islama: nova religija je proširena u druge plemenske grupe, ali još uvijek ne bijaše nadišla plemenski etos. Hidžra je bila rizičan poduhvat, nepovratni, zebnjom ispunjen korak. Niko nije znao na što će ona izaći, jer se ništa poput nje nikada u Arabiji prije nije desilo.

<sup>156</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 297. u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>157</sup> Ibid., 304-305, u djelu: Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>158</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 216-217.

<sup>155</sup> Aslan, *No god but God*, 56-59.

Nakon hadždža, Ensarije su se vratili u Jesrib da čekaju dolazak muslimanskih izbjeglica. Kur'an je sada prihvatio aramejsko ime koje su Židovi dali naselju Jesriba: *medinta* (grad). Jesrib će uskoro postati *el-Medina*, grad Poslanika. U Mekki, Muhammed je počeo nagovarati muslimane da učine hidžru, ali je nije naredio. Svako onaj ko je osjećao da je ona mimo njegove ili njene snage mogao je ostati. Ali tokom mjeseci jula i augusta 622. godine, oko sedamdeset muslimana krenulo je sa svojim porodicama u Medinu, gdje su se smjestili u kućama Ensarija dok ne podignu vlastite domove. Kurejšije izgleda nisu činili organiziran poduhvat da ih spriječe, premda su neke žene i djeca silom spriječeni da ne odu, a jedan čovjek je nazad vraćen trijumfalno, svezan za svoju kamilu. Sa svoje strane muslimani su pazili da ne privlače pažnju na svoj bieg, i obično su se dogovarali da se sretnu van granica grada i da putuju u malim neupadljivim grupama. Omer je krenuo sa svojom porodicom, Osman ibn Affan i Rukajja su putovali sa Zejdом i Hamzom, ali Muhammed i Ebu Bekr su ostali sve dok gotovo svi nisu otišli. Ubrzo je ova veleizdaja ostavila uz nemirjuće posljedice u gradu, otkrivajući otvorenu ranu koju je Muhammed nanio svom plemenu. Velike kuće u središtu Mekke izgledale su nesrećno i zastrašujuće prolaznici-ma "vratima koja su se njihala, prazne bez stanara".<sup>160</sup>

U augustu, kratko prije nego što je trebao da krene, Mu'tim, Muhammedov mekkanski zaštitnik, je umro. Muhammedova pozicija u Mekki je sada bila neodrživa, jer je bio laka meta za atentat. Organiziran je specijalni sastanak u kome će se razmotriti njegova sudbina na skupštini, sa koje je Ebu Leheb namjerno izostao. Neke starještine su prosto htjele da izbace Muhammeda iz Mekke, ali su ih nadvladali oni koji su shvatali da će biti opasno ako mu se dozvoli da se pridruži onim neprincipjelnim izdajnicima u Jesribu. Ebu Džehl je istupio sa planom: svaki klan će odabratи jednog jakog i dobro zaštićenog mladića. Zajednički, oni će predstavljati cijelo pleme, i

<sup>160</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

zajedno će ubiti Muhammeda. Neće biti osvete, jer pripadnici Hašimovog klana neće moći protiv cijelog Kurejša.

Tako se te noći grupa pažljivo odabranih mladića okupila pred Muhammedovom kućom, ali ih je uznemirilo kada su kroz prozor čuli Sevdin glas i glasove nekih Poslanikovih kćeri. Bilo bi sramno ubiti čovjeka u prisustvu njegove žene, stoga su odlučili da čekaju dok on ne napusti kuću slijedećeg jutra. Jedan od njih je provirio i ugledao osobu kako leži u krevetu, zamotana u Muhammedov ogrtač. Nisu znali da Muhammed već bijaše pobjegao kroz jedan mračni prozor, ostavivši najzgled zaspalog Aliju da leži, preobučen u njegovu odjeću. Kada se Ali protegnuo, slijedeće jutro, mladići su shvatili da su prevareni, a Kurejšije su ponudili nagradu od stotinu muških kamila onome ko dovede Muhammeda nazad, mrtvog ili živog.

Za to vrijeme, Muhammed i Ebu Bekr se bijahu skrivali na planini, u pećini nedaleko izvan grada. Oni su tu ostali tri dana, a s vremena na vrijeme, njihovi sljedbenici su se iskradali da im donesu vijesti i namirnice. U jednom trenutku, govori se, potjera je ustvari prošla pored pećine, ali se nisu htjeli zadržavati i gledati unutra jer je velika paukova mreža prekrivala ulaz, a golubica kamenjarka, koja je očigledno ležala na jajima već neko vrijeme, savila je gnijezdo na drvcetu bagrema, upravo na mjestu gdje bi čovjek morao zakoračiti svojim stopalom da se popne u pećinu. Cijelo to vrijeme, Muhammed je bio duboko smiren i doživljavao jaki osjećaj Božijeg prisustva. Kur'an navodi kako on bijaše umirio Ebu Bekra: "'Ne brini se, zaista je Bog sa nama,' a onda je Bog spustio na njega Svoj [dar] unutarnjeg mira."<sup>161</sup> Sve više Kur'an će insistirati da muslimani, kada se nadu u teškim ili uznemirujućim okolnostima, treba da budu pribrani i hladni, i nikada ne treba da podlegnu impulsivnom bijesu i osvetničkom divljaštvu džahilijeta.

Kada je halabuka utihnula, Muhammed i Ebu Bekr su izišli iz pećine, pazeći da ne uplaše golubicu, popeli se na dvije kamile koje je Ebu Bekr pripremio za njihovo putovanje. Ebu Bekr je htio dati bolju kamilu Muhammedu, ali on je insistirao da je plati. Ovo je bila njegova lična hidžra, njegova žrtva

<sup>161</sup> Kur'an, 9:40.

Allahu, i bilo je važno da čitav događaj bude u potpunosti njegov. Muhammed je kamilu ženku nazvao Kasva, i ona mu je ostala najdražom jahačicom do kraja njegovog života. Bio je to opasan put; dok je bio na putu Muhammed nije uživao ničiju zaštitu, zato ih je njihov vodič poveo dužim obilaznim putom. Kretali su se cik-cak, putanjom nazad i naprijed da bi svakoj potrazi zameli trag.

U međuvremenu, muslimani su sa nestrpljenjem očekivali njihov dolazak u Medinu. Nekoliko Iseljenika iz Mekke živjeli su u mjestu Kubba, najjužnijem dijelu oaze, i svaki dan nakon jutarnje molitve bi se penjali na vulkanske stijene i posmatrali isušeni krajolik koji se protezao u daljinu. U jutro 4. septembra 622. godine, jedan od Židova je uočio oblak prašine na horizontu i pozvao je Ensarije: "Sinovi Kajle! Stigao je! Stigao je!" Muškarci, žene i djeca pohrlili su u susret putnicima i zatekli su ih kako se odmaraju pod palminim drvetom.

Muhammed i Ebu Bekr ostaše u mjestu Kubba tri dana, a muslimani u "gradu" (kako se zvao najgušće naseljeni dio oaze) su nestrpljivo čekali da ga vide. Stoga, krenuo je da se s njima susretne i odluči gdje će živjeti. Tokom puta nekoliko ljudi ga je molilo da sjaše i s njima podijeli dom, ali Muhammed je učtivo odbio jer je želio biti nepristrasan prema zaraćenim grupama unutar Medine. Umjesto toga, odriješio je Kasvu i zamolio Boga da je vodi. Naposljetku, ona je kleknula na koljena ispred *mirbeda*, mjesta za sušenje hurmi, koje je priпадalo jednom od Ensarija. Muhammed je pristigao, dozvolio da njegov prtljac bude odnesen do najbliže kuće, a onda otpočeo pregovarati sa vlasnikom oko prodaje zemlje. Kada je cijena ugovorena, svi muslimani su se prihvatili posla da izgrade Poslanikovu rezidenciju, koja će također služiti kao mjesto za molitvu. Ovo je teško padalo Iseljenicima, jer Kurejšije ne bijahu navikli na fizičke poslove, a otmjeni Osman je rad doživio kao izniman napor.

Prva muslimanska građevina nije bila impozantna i postala je model za sve buduće džamije. Ona je primarno bila mesdžid "mjesto za sedždu", otvoreni prostor sa dovoljno mjesta da cijela zajednica obavi zajednički namaz, a izraža-

vao je jednostavnost ranog islamskog idealja. Krov je bio poduprt drvenim trupcima, i nije bilo ni posebno izrađene propovjedaonice. Muhammed je stajao na običnom panju kada bi se obraćao skupu. On i njegove supruge živjeli su u malim kolibama na rubu velikog dvorišta u prednjem dijelu džamije, a to je bilo i mjesto za javne i političke sastanke. Siromašni građani Medine su također bili pozivani da se tu okupe radi sadake, hrane i drugih potreba.

Ova skromna zgrada u Medini izražavala je ideal tevhida.<sup>162</sup> Muhammed je htio pokazati da intimno, sveto i domaće mogu biti - i uistinu, moraju biti - objedinjeni. Isto tako, politika, socijalna skrb i uređenje društvenog života moraju biti dovedeni u okvire svetosti. Smjestivši svoje supruge da stanuju na razdaljini od džamije koliko se kamenom moglo dobaciti, Muhammed je naglašavao da se samo po sebi podrazumijeva da ne smije biti razlike između javnog i privatnog života, niti diskriminacije među spolovima. Svetost u islamu bila je uključujuća [inkluzivna] a ne isključujuća [ekskluzivna]. Ako su željeli, Židovi i kršćani su mogli obavljati vjerske obrede u džamiji, jer su također i oni bili dio Božije porodice.

Zgrada je završena u aprilu 623. godine, oko sedam mjeseci nakon hidžre. U sjevernom zidu, jedan kamen je označavao kiblu, pravac u namazu, usmjerujući ljude u namazu prema Jerusalemu. U početku nije bilo zvaničnih sazivanja namaza, ali ovo je očigledno bio nedostatak, jer su svi dolazili u različito vrijeme. Muhammed je razmišljao da upotrijebi za poziv na molitvu ovnov rog, poput Židova, ili drveno klatno poput lokalnih kršćana, ali jedan od Iseljenika bijaše usnio znakovit san. Neki čovjek, odjeven u zeleni ogrtač, bijaše mu kazao da neko sa jakim, razgovjetnim glasom treba označiti početak molitve, uzvikujući *Allahu ekber* (Bog je najveći) da to bude jedna vrsta podsjetnika na muslimanski prioritet. Muhammedu se svidjela ideja, a Bilal, bivši abesinski rob sa jakim g

<sup>162</sup> Clinton Bennet, "Islam" u djelu: Jean Holm i John Bowker, urednici, *Sacred Place*, (London, 1994.), 88-89. Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, prijevod, Mary Jo Lake-land, (Oxford, 1991.), 106-108.

som bio je logičan izbor. Svakog jutra on bi se popeo na krov najviše kuće u blizini džamije, i sjedio bi na krovu očekujući zoru. Onda bi raširio ruke i prije nego što je otpočinjao poziv, uputio bi molitvu: "O Bože, Tebe hvalim i od Tebe molim pomoć za Kurejšije da bi oni mogli prihvati Tvoju vjeru."<sup>163</sup> Muslimani možda i bijahu promijenili svoju kiblu prema Jerusalemu, ali nisu bili zaboravili Mekku. Kada je Muhammed uvidio da su mnogi Iseljenici jako nostalgični, molio se: "Gospodaru, učini nas da volimo ovaj grad istom mjerom kao što si nas učinio da volimo Mekku, pa čak i više."<sup>164</sup>

Veliko preseljenje učinjeno hidžrom značilo je, iako su još uvijek koristili staru plemensku terminologiju, da muslimani moraju stvoriti potpuno drugačiji tip zajednice. Jedna od prvih stvari koju je Muhammed učinio bila je da uspostavi sistem "bratimljenja", pri kojem je svaki Mekkelija bio dodijeljen nekom "bratu" Ensariji, pomažući muslimanima da se povezu mimo rodbinskih linija. Politička odvojenost Iseljenika i Pomagača bila je uskoro opala: kada je prvi od dvanaest ensarijskih "nadzornika" umro, Muhammed je jednostavno preuzeo njegovo mjesto.<sup>165</sup> Muslimani su postepeno stvarali "novo pleme", koje je stare rodbinske veze tumačilo drugačije. Oni koji bijahu učinili hidžru će sebe smatrati drugačijim od muslimana koji su ostali u Mekki, iako su svi pripadali istoj krvnoj skupini. Ma iz kojeg plemena ili klana bili, muslimani se ne smiju nikada boriti jedni protiv drugih. Iseljenici i Pomagači moraju postati čvrsto ujedinjeni, poput bilo kog drugog konvencionalnog plemena.<sup>166</sup> Poput plemena, umjet je bio "jedna zajednica koja isključuje sve druge ljude [koji mu ne pripadaju]" i sklapat će "savezništva" sa nemuslimanskim saveznicima na uobičajen način.<sup>167</sup>

<sup>163</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 247, u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*, 236.

<sup>164</sup> Ibid., 414, u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>165</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 218.

<sup>166</sup> Kur'an, 8:72-73, Asadov prijevod.

<sup>167</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 341, u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*, 232.

Kao poglavar ummeta, Muhammed je sada mogao sprovoditi svoje moralne i društvene reforme na način koji je bio nemoguć u Mekki. Njegov cilj je bio da načini društvo hilma. Oni koji su čuvali vjeru (*mu'min*) nisu bili puki "vjernici". Njihova vjera mora biti iskazana u praktičnim djelima: moraju klanjati, dijeliti svoje bogatstvo, i u stvarima koje se tiču zajednice, "savjetovati se međusobno" da bi očuvali jedinstvo ummeta. Ako bi bili napadnuti, mogli su se braniti, ali umjesto da zapadaju u stari, nekontrolirani džahilski put, moraju uvijek biti spremni da oproste uvredu. Automatsko, osvetničko uzvraćanje - fundamentalna obaveza muruvve - mogla je biti veliko zlo. "Stoga, ko god oprosti [svom neprijatelju] i sklopi mir, njegova nagrada je kod Boga", Kur'an je energično insistirao. "A ko se u teškoći strpi i oprosti - to je, zaista [nešto što pokazuje] obdarenost jakom voljom."<sup>168</sup>

Međutim, ova promjena nije mogla biti postignuta preko noći, jer stari duh džahilijeta se još uvijek skriva u muslimanskim srcima. Kratko nakon hidžre, jedan od Arapa pagana primijetio je grupu muslimana, u kojoj su bili članovi oba klana i Evsa i Hazredža, kako prijateljski razgovaraju kao da njihova plemena nikada nisu bila zakleti neprijatelji. Bio je bijesan. Islam ih je jasno činio mekanim i slabašnim. Zapovijedio je mladom Židovu da sjedne blizu grupe i recitira stare pjesme da ih podsjeti na stara gorka neprijateljstva. Nije trebalo dugo da se duboko uvriježeni plemenski šovinizam rasplamsa, i muslimani su uskoro bili jedan drugom za vratom. Muhammed je požurio na mjesto događaja veoma uzrujan. "Da li vas još uvijek iskušava poziv džahilijeta i kada sam ja ovdje među vama", upitao je tražeći odgovor, "kada vas je Bog uputio... počastio vas, i od vas odstranio džahilijetsku stegu, izveo vas iz stanja odbojne nezahvalnosti (*kufr*) i načinio da budete prijatelji jedni drugima?" Duboko postideni, Ensarije su zaplakali i zagrlili se.<sup>169</sup>

<sup>168</sup> Kur'an, 42:43, Asadov prijevod.

<sup>169</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 386, prijevod u knjizi: Izutsu, *Ethico-Religious Concepts*, 29.

Nisu svi muslimani Medine bili predani promjeni. Neki su priglili islam čisto zbog materijalne dobiti, i sjedili su po strani i promatrali na što će ovaj novi poduhvat izaći. Kur'an je nazvao ove ljude "kolebljivcima" i "hipokritima" (*munaficima*) jer nisu bili iskreni i stalno su mijenjali mišljenja.<sup>170</sup> Kada su bili sa predanim muslimanima, povikivali bi: "Mi vjerujemo [kao što i vi vjerujete]", ali u društvu sumnjičavaca uvjeravali bi ih: "Uistinu, mi smo s vama, mi smo se samo izrugivali!"<sup>171</sup> Njihov voda bio je Ibn Ubejj, koji bijaše postao musliman, ali ostao je ogorčen i kritičan prema novoj vjeri. Muhammed se prema njemu uvijek odnosio s poštovanjem, i dozvoljavao mu je da se obrati zajednici svake sedmice prilikom molitve petkom, ali s vremena na vrijeme njegovo pripojeno neprijateljstvo bi izlazilo na površinu. "Nemoj prema njemu biti strog", jedan od Pomagača je molio Muhammeda nakon prilično neugodnog incidenta, "jer prije nego što te je Bog nama poslao pravili smo krunu da ga krunišemo, i tako mi Boga, on misli da si mu ti oteo kraljevinu."<sup>172</sup>

Također su i neki od Židova postajali neprijateljski raspoloženi prema novoprdošlicama. Muhammed od njih nije očekivao da pređu na islam, jer njihova svađa s njim nije bila primarno vjerske već političke i ekonomске naravi. Pozicija Židova u oazi bijaše se pogoršala, a ako Muhammed uspije u ujedinjavanju Evsa i Hazredža, oni neće imati šanse da budu superiorni kao ranije. Stoga su tri veća židovska plemena smatrala pametnijim potezom podržati Ibn Ubejju i Arape pagane u oazi koji su ostali kao opozicija Muhammedu.<sup>173</sup> Rani muslimanski historičar nam govori da su oni organizirali žustru naučnu raspravu protiv teologije Kur'ana, ali ovo se, vjerovatno, odnosilo na židovsko-muslimansku debatu

<sup>170</sup> Kur'an, 4:137, Asadov prijevod.

<sup>171</sup> Kur'an, 2:8-15, Asadov prijevod.

<sup>172</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 341, u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>173</sup> Watt, *Muhammad at Medina*, 201-202.

koja se odvijala tokom osmog i devetog stoljeća.<sup>174</sup> Židovi u sedmom stoljeću u Medini prilično ograničeno su poznavali Toru i Talmud, nisu se striktno držali obreda, a većina njih bijahu svoju vjeru smatrali jednom varijantom arapske religije.<sup>175</sup> Ideja o arapskom poslaniku nije im bila strana: oni bijahu imali svog vlastitog poslanika zvanog Ibn Sejjad, koji se bijaše, poput Muhammeda, zamotavao u ogrtač, recitirao nadahnute stihove i tvrdio da je poslanik Božiji.<sup>176</sup>

Ali iako nije bilo učenih rabinskih debata, muslimani su se vjerovatno suočavali sa prilično obimnim primitivnim vjerskim šovinizmom u Medini. Ibn Ishaq nam govori da kada bi došli u džamiju, neki Židovi bi se "smijali i ismijavali" Kur'an.<sup>177</sup> Mnogi Židovi bili su prijateljski nastrojeni i Muhammed je vjerovatno od njih mnogo naučio, ali neki pripadnici Naroda Knjige bijahu imali ideje koje je on uistinu smatrao veoma čudnim. Ideja o ekskluzivnoj religiji bila je strana Muhammedu. On je mrzio sektaška prepiranja,<sup>178</sup> i bio je uvrijedjen idejom o "izabranom narodu" ili ubjeđenjem da će samo Židovi i kršćani moći ući u Raj.<sup>179</sup> Također ga je zbunjivalo saznanje da su neki kršćani vjerovali da se Bog sastoji iz troje (trostvo) i da je Isus sin Allahov.<sup>180</sup> Ali ostao je ubijeđen da su ove čudne ideje bile heretičke devijacije zabludjеле manjine.<sup>181</sup> Kur'an je

<sup>174</sup> D. S. Magoliouth, *The Relations between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam*, (London, 1924.); Salo Wittmayer Baron, *A Social and Religious History of the Jews*, (New York: Columbia University Press, 1964.), 3:261; Hannah Rahman, "The Conflict between the Prophet and the Opposition in Medina," *Der Islam*, (1985.); Moshe Gil, "The Medinan Opposition to the Prophet," *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, (1987.).

<sup>175</sup> S. N. Goiten, *Jews and Arabs*, (New York, 1960.), 63; Newby, *History of the Jews*, 78-90; Asian, *No god but God*, 97-98.

<sup>176</sup> David J. Helperin, "The Ibn Sayyad Traditions and the Legend of al-Dajjal," *Journal of the American Oriental Society*, (1976.).

<sup>177</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 362, u knjizi Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>178</sup> Kur'an, 6:151.

<sup>179</sup> Kur'an, 2:111-113, 120.

<sup>180</sup> Kur'an, 2:116, 19:88-92, 10:68, 5:73-77, 116-118.

<sup>181</sup> Kur'an, 5:73.

podsjećao muslimane da su mnogi pripadnici Naroda Knjige bili "ispravni ljudi", koji izgovaraju Božije poruke po svu noć i padaju ničice [pred njim]. Oni vjeruju u Boga i Posljednji Dan, i naređuju činjenje onog što je ispravno i zabranjuju činjenje onog što je nevaljalo, i natječu se međusobno u činjenju Bogu ugodnih djela; oni spadaju u dobre.<sup>182</sup>

Muslimani se moraju sjetiti da svaka zajednica bijaše imala svoj posebno objavljeni din, stoga oni ne smiju uzimati učešća u ovim beznačajnim prepirkama. Ako pripadnici Naroda Knjige napadnu njihovu vjeru, muslimani se moraju ponašati u skladu sa hilmom, i odgovoriti smjerno: "Bog najbolje zna ono što vi radite."<sup>183</sup>

Da bi izbjegao ovu jalovu nesuglasicu, Muhammed je, poput hanifa, odlučio da se vrati "vjeri Ibrahimovoj", [Abrahamovoj] koji nije bio niti "židov" niti "kršćanin", jer on bijaše živio mnogo prije i Tore ili Evanđelja.<sup>184</sup> Nakon hidrže Kur'an je otpočeo primjenjivati riječi "hanif" i "hanifija" za muslimane i islam, ali im je dao novo značenje. Za Muhammeda, hanifija je jednostavno značila potpunu predanost Bogu. Ovo bijaše izvorna, neiskriviljena poruka Poslanika, prije nego bijaše iskriviljena sektaškim šovinizmom. Abraham, naprimjer, ne bijaše pripadao nekom uzvišenom kultu. On prosto bijaše musliman, "onaj koji se predao" i "čovjek čiste vjere" (hanif).<sup>185</sup> Kada su Ibrahim i Ismail zajedno obnovili Kabu, nisu bili razvili jednu isključivu teologiju, već su jednostavno htjeli da svoje živote potpuno predaju Allahu. "O naš Održavatelju!", molili su se, "učini nas Tebi predanim, i pokaži nam obrede naše." Muslimani su istjerani iz Mekke zbog religijske netrpeljivosti, stoga oni moraju izbjeći svaku vrstu isključivosti [ekskluziviteta].<sup>186</sup> Umjesto prodornog insistiranja da samo oni imaju isključivo pravo nad istinom, istinski muslimani samo kažu: "Reci, moja

<sup>182</sup> Kur'an, 3:114, Asadov prijevod.

<sup>183</sup> Kur'an, 2:67-68, Asadov prijevod.

<sup>184</sup> Kur'an, 3:65.

<sup>185</sup> Kur'an, 3:67, u Arthur J. Arberry, prijevod i urednik, *The Kur'an Interpreted*, (Oxford, 1964.).

<sup>186</sup> Kur'an, 6:159, Asadov prijevod.

molitva, i [svi] moji obredi i moj život i moje umiranje su za Boga [jedino], Održavatelja svih svjetova.<sup>187</sup> Bila je idolatrija ponositi se pripadanjem određenoj religijskoj tradiciji, a ne usredsrediti sebe samo na Allaha.

Pri kraju januara 624. godine, Muhammed je primio objavu dok je predvodio namaz petkom [džumu'a], i učinio je da se cijela skupina koja je obavljala namaz okrene i klanja u pravcu Mekke umjesto Jerusalema. Oni će se sada okretati kući koju je izgradio Abraham, čovjek čiste vjere.

Vidimo te [o Poslanice] kako često okrećeš pogled prema nebesima [za uputu], i Mi ćemo sada sigurno učiniti da se okrećeš u molitvi prema strani kojom će se ispuniti tvoja želja: okreni zato svoje lice prema Nepovredivoj kući obožavanja; i ma gdje bili, okrenite lica svoja prema toj strani [u molitvi].<sup>188</sup>

Bilo je to podsjećanje da oni ne slijede nijednu ustanovljenu religiju, već samog Boga. Bila je to deklaracija nezavisnosti. Muslimani se više nisu morali osjećati kao da hramajući slijede stope starijih vjera. "Pred njima ne izražavajte strahopoštanje", Bog je kazao, "već preda mnom stojte sa strahopoštovanjem [i pokoravajte mi se]."<sup>189</sup> Nova kibla je obradovala i Ise-ljenike i Pomagače, i još će ih bliže povezati. Svi su oni voljeli Kabu, koja je bila dublje ukorijenjena u arapskoj tradiciji od udaljenog grada Jerusalema. Ali tu je i bio problem. Kaba je bila u Mekki, a odnosi sa Kurešijama su u skorije vrijeme postali zategnutiji nego ikada prije.

<sup>187</sup> Kur'an, 6:162, Asadov prijevod.

<sup>188</sup> Kur'an, 2:144, Asadov prijevod.

<sup>189</sup> Kur'an, 2:150, Asadov prijevod.

## Četvrto poglavlje

# Džihad

PROMJENA KIBLE desila se na kraju perioda nesigurnosti. Muhammed i zajednica su se bez predaha "okretali ovom i onom putu", tražeći upute za rješenje svoje zbumjenosti. Muhammed je znao da poslanik mora načiniti neku promjenu u svijetu. Nije se mogao prosto povući iz trenutnih događanja. Morao je objavljeni Božiju volju u praksi primijeniti i stvoriti pravedno, jednakopravno društvo. Međutim, hidžra je muslimane gurnula na rub zbivanja i dovela u neočekivanu situaciju. Iako Muhammed bijaše počeo primjenjivati svoje društvene reforme, znao je da neće ostaviti trajni utjecaj na Arabiju sve dok bude ograničen i izoliran u Medini. Mekka, "majka gradova", bila je ključna za razvoj poluostrva. Arabiji je trebao komercijalni genij Kurejšija. Mekka je sada bila centar muslimanskog svijeta. Oni su čeznuli za njom u molitvama nekoliko puta dnevno, ali ona je počela bivati kao neka deleka, nepristupačna ljubavnica.<sup>190</sup> Muslimani čak ni hadždž nisu mogli obavljati, kao što su to činili ostali Arapi. Muhammed je shvatio da je Mekka ključ njegove misije. Neprijateljstvo Kurejša zbrisalo je ummet sa plemenske mape i gurnulo ga u političku pozadinu. Bez Mekke, islam je bio osuđen na marginalnost. Muhammed će nekako morati uspostaviti mir sa svojim narodom. Ali nakon prvog šoka izazvanog hidžrom, većina Kurejšija kao da je u potpunosti zaboravila na muslimane. Prije nego što je Muhammed mogao tražiti pomirenje sa Mekkom, morao je učiniti da Kurejšije obrate pažnju na njega.

Također, morao je osigurati svoju poziciju u Medini. Znao je, što se tiče većine Medinjana, da je još uvijek na ispitu. Oni bijahu izazvali moćne Kurejšije prihvatajući imigrante jer su

<sup>190</sup> Mohammad A. Bam耶eh, *The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse*, (Minneapolis, 1999.), 198.

očekivali materijalnu korist, te je i za to Muhammed morao iznaći rješenje. Na kraju krajeva, morao je osigurati da Iseljenici ne postanu teret za ekonomiju. A i njima bijaše teško zarađivati za život. Većina njih bili su trgovci ili bankari, a ovdje u Medini bilo je veoma malo prilika za trgovinu, gdje su imućniji Arapi i židovska plemena imali monopol. Iseljenici nisu imali iskustva u poljoprivredi, a u svakom slučaju sva obradiva zemlja već je bila zauzeta. Ako ne nađu nezavisni izvor prihoda, postat će teško breme Pomagačima. Međutim, postojao je jedan mogući način da ovo postignu.

Medina je bila tako postavljena da su se mogle napadati mekkanske karavane na njihovom putu prema Siriji, a i u povratku. Nedugo nakon što je Muhammed stigao u Medinu, počeo je slati grupe Iseljenika u ekspedicije koje su vršile prepad.<sup>191</sup> Njihova svrha nije bila da proljevaju krv, već da osiguraju dohodak plijeneći kamile, trgovačku robu i zarobljavajući ljude zbog otkupnine. Ovakav razvoj događaja nikoga ne bi zaprepastio. Gazv je bila jedna normalna taktika u vremenu oskudice, premda bi neki Arapi bili iznenađeni muslimanskom odvažnošću da udare na Kurejšije, posebice jer su oni očigledno bili neiskusni borci. Tokom prve dvije godine nakon hidžre, Muhammed je odaslaosam ovakvih ekspedicija. On sam obično nije išao, već bi davao ovlaštenje ljudima poput Hamze i Ubejde ibn el-Harisa, ali bilo je teško doći do tačnih informacija o pravcu kretanja karavana, i ni jedan od ovih ranih pohoda nije bio uspješan.

Kurejšije nisu bili ratoboran narod. Oni su još davno izsebe ostavilli nomadski život i bijahu izgubili i naviku i vještini gazva. Kur'an kazuje da su neki Iseljenici samu ideju o borbi smatrali odvratnom.<sup>192</sup> Međutim, Muhammed nije bio obešrabren. Premda su Iseljenici očajno trebali neki izvor prihoda, pljačkanje nije bio njegov primarni cilj. Sudionici pohoda se možda jesu vraćali praznih ruku, ali su u najmanju ruku na muslimane skrenuli pažnju Mekke. Kurejšije su bili uznenimiri. Morali su poduzeti mjere opreza koje nikada ranije nisu

<sup>191</sup> W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (Oxford, 1956.), 2-5.

<sup>192</sup> Kur'an, 2:216.

bile neophodne. Trgovci su se žalili da se osjećaju jako ranjivi. Morali su koristiti nesigurne zaobilaznice, a tok trgovine prema Mekki i iz nje bio je poremećen. Septembra 623. godine Muhammed je lično predvodio gavz protiv velike karavane koju je vodio Umejje ibn Halef. Činilo se da će plijen biti tako bogat da se rekordni broj od dvjesto muslimana prijavio da dobrovoljno učestvuje u ekspediciji. Ali ponovno je karavan umakao raciji i nije bilo sukoba.

U stepama gavz nije trebao nikakvo teoretsko opravdanje. Na njega je gledano kao na neizbjegnost u vrijeme oskudice. Međutim Muhammed je odlučio da nadiže stare plemenske norme. Kur'an je nalagao muslimanima da kažu "Mir vama!" kafirima, a ne da ih napadaju dok se oni bave svojim poslom. Kratko nakon što je Muhammed stigao u Medinu, primio je objavu koja je nosila borbeniji kontekst.

Dozvola [da se bore] daje se onima protiv kojih je rat nepravedno poveden - a, zbilja, Bog uistinu ima moć da ih pomogne - one koji su istjerani iz svojih domova bez ikakvog prava ni iz kog drugog razloga osim što govore "Bog je naš Održavatelj!"

Jer da Bog nije omogućio ljudima da se brane jedni od drugih, [svi] manastiri i crkve i sinagoge i džamije - u [svima] kojima se Božije ime mnogo spominje - bili bi sigurno porušeni [još prije].<sup>193</sup>

Kur'an bijaše počeo razvijati neku vrstu rane teorije o pravednom ratu. U stepama, agresivno vođenje rata bijaše hvale vrijedno. Međutim, u Kuranu samoodbrana je bila jedino moguće opravdanje za neprijateljstva, a napadanje iz predostrožnosti bilo je osuđeno.<sup>194</sup> Rat je uvijek bio užasno zlo, ali nekada je bio neophodan s ciljem da se očuvaju prave vrijednosti, kao što je sloboda obožavanja. Čak i ovdje, Kur'an nije napustio svoj pluralizam: sinagoge, crkve kao i džamije trebaju biti zaštićena mjesta. Muslimani su osjetili da bijahu pretrpjeli bezočan nasrtaj. Njihov izgon iz Mekke bio je čin koji nije imao nikakvog opravdanja. Izgnanstvo iz plemena sma-

<sup>193</sup> Kur'an, 22:39-40, prijevod: Muhammed Asad, *The Message of Qur'an*, (Giblartar, 1980.)

<sup>194</sup> Kur'an, 2:190.

tralo se najstrožijom kaznom u Arabiji; to bijaše udaralo na samu srž muslimanskog identiteta.

Međutim, Muhammed bijaše krenuo opasnim smjerom. Živio je u jednom hronično nasilnom društvu i na ove pohode nije gledao prosto kao na sredstvo za ostvarivanje jako potrebnog dohotka, već kao na način rješavanja njegove svađe sa Kurejšijama. Mi smo otkrili u našem vlastitom vremenu da je pokretanje rata s ciljem postizanja mira visokorizičan poduhvat. Nemilosrdnost bitke može odvesti u djela koja narušavaju i same principe za koje se ratnici bore, tako da na kraju ni jedna strana ne može tvrditi da se drži visokih moralnih načela. Muhammed je pokušao da svom gazvu dadne etičko utemeljenje, međutim nije imao iskustva sa dugim vojnim pohodima, i naučit će da, kada jednom započne, ciklus nasilja ima nezavisan tok, i može tragično izmaći kontroli.

Na početku, Muhammed se borio prema tradicionalnim pravilima, ali u januaru 624. godine, upravo prije promjene kible, doživio je svoje prvo iskustvo o nepredvidivosti ratovanja.<sup>195</sup> Iseljenici su postajali samouvjerjeniji. Tokom zimskih mjeseci Kurejšije su slale svoje karavane na jug, pa više nisu morali prolaziti pored Medine. Ali odveć željan da privuče njihovu pozornost, Muhammed je poslao malu izvidničku grupu od devet ljudi da napadnu jednu od ovih karavana koje su isle prema jugu. Bio je kraj redžeba, jednog od "svetih mjeseci" kada je svaka vrsta borbe zabranjena. Zadnjeg dana redžeba, muslimani su naišli na malu karavanu koja se ulogorila u Nahli. Šta su trebali učiniti? Da su čekali do slijedećeg dana, kada je primirje prestajalo, karavana bi bila u stanju neoštećena se vratiti u Mekku. Odlučili su napasti. Prva ispaljena strijela ubila je jednog od trgovaca, većina ostalih je pobegla, a muslimani su zarobili dvojicu ljudi koje su doveli u Medinu sa oduzetom trgovačkom robom.

<sup>195</sup> Watt, *Muhammad at Medina*, 6-8; Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 198-199; Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, 3 toma, (Chicago and London, 1974.), 1: 175-176; Tor Andrae, *Muhammad: The Man and His Faith*, prijevod, Theophil Manzel, (London, 1936.), 195-201.

Međutim, umjesto da sudionike prepada dočekaju kao heroje osvajače, muslimani su bili zgrnuti kada su čuli da je racija narušila sveti mjesec. Nekoliko dana Muhammed nije znao kako da odgovori. On bijaše, nakon svega, davno napustio mekkansku religiju, i možda je mislio da bi također mogao odbaciti zabranjene mjesece. Napad je bio uspjeh. Ne samo što je donio bogatu dobit, već je pokazao Kurejšijama da ih je mogao napasti gotovo na njihovom pragu. On također bijaše zadivio mnoge Medinjane. Međutim bilo je nešto upitno u cijelom poduhvatu. Muhammed nije nikad prije osudio običaj svetih mjeseci, i izvori očito nelagodno govore o incidentu. Muhammed bijaše otkrio da kako god idealističan tvoj rat mogao izgledati na početku, vrlo je vjerovatno da se nešto ogavno desi prije ili kasnije.

Naposljetu, Muhammed je primio novu objavu koja je potvrdila središnji princip njegovog pravednog rata. Da, bilo je pogrešno prekršiti sveto primirje, ali politika Kurejša u izgonu muslimana iz njihovih domova bila je mnogo veći prekršaj. "Oni neće prestati da se bore protiv tebe dok vas ne odvrate od vaše vjere", Kur'an je upozorio Muhammeda. A što se tiče borbe tokom zabranjenih mjeseci, ovo je zaista bila "velika stvar".

Ali je odvraćanje od puta Božijeg i poricanje Njega i [odvraćanje njih od] Nepovredive kuće obožavanja i izgon njenih stanovnika iz nje - [sve ovo] je još veća stvar kod Boga, jer zlostavljanje je veća stvar od ubijanja.<sup>196</sup>

Muhammed je, stoga, prihvatio pljen i otklonio sumnje zajednice. Podijelio je jednako zaplijenjene stvari Iseljenicima i otpočeo pregovore sa Kurejšijama o razmjeni zarobljenika: on će mekkanske zatočenike razmijeniti za dva muslimana koji su još uvijek živjeli u Mekki i htjeli su učiniti hidžru. Ali jednog od zatočenika je toliko zadivilo ono što je vidio u Medini da je odlučio da ostane i pređe na islam. Ovaj incident je dobar primjer kako je Muhammed počeo djelovati. U svojoj novoj poziciji, nije se mogao oslanjati na običajnu proceduru. On je pažljivo išao naprijed korak po korak, odgovarajući na događaje

<sup>196</sup> Kur'an, 2:217, Asadov prijevod.

dok su se oni odvijali. Nije imao utvrđen glavni plan i, za razliku od nekih njegovih brzopletijih drugova, rijetko je odgovarao na neku krizu odmah, već bi sebi dao vremena da razmisliti dok konačno ne bi - nekada blijed i znojeći se zbog napora - izašao sa onim što je izgledalo kao neko nadahnuto rješenje.

Dva mjeseca kasnije, tokom mjeseca ramazana (mart 624. godine), Muhammed je poveo veliku muslimansku skupinu da presretne jednu mekkansku karavanu koju je Ebu Sufjan vraćao iz Sirije.<sup>197</sup> Ovo je bila jedna od najvažnijih karavana u godini, a ohrabreni uspjehom u Nahli, veliki broj Pomagača se također dobrovoljno pridružio pohodu. Oko tristo četrnaest muslimana krenulo je iz Medine i došli su do izvora Bedr, blizu obale Crvenog mora, gdje su mislili da će moći napraviti zasjedu karavani. Ova ekspedicija će biti jedan od najodlučnijih događaja u ranoj historiji islama, ali na svom početku izgledala je poput svakog gazva; nekoliko najpredanijih muslimana ostalo je kod kuće, uključujući Osmana ibn Affana, čija je supruga Rukajja, Poslanikova kćerka, bila ozbiljno bolesna.

Na prvi pogled izgledalo je kao da će karavana, kao obično, pobjeći. Ebu Sufjan je načuo o muslimanskem planu i umjesto da krene uobičajenim putom kroz Hidžaz, naglo je skrenuo da bude dalje od obale i poslao je pripadnika lokalnog plemena u Mekku po pomoć. Kurejsije je razbjesnila Muhammedova osiononost, koju su oni smatrali blaćenjem njihove časti, i zato su svi vodeći ljudi bili odlučni da spase karavanu. Ebu Džehl je, naravno, čeznuo za bitkom. Debeli Umejje ibn Halef se utrpao u svoj borbeni oklop, a čak su i članovi Muhammedove vlastite porodice krenuli protiv njega, ubijedeni da je ovaj put otišao predaleko. Ebu Leheb je bio bolestan, ali dvojica Ebu Talibovih sinova, njegov amidža Abbas, i Hatidžin bratić Hakem pridružili su se hiljadi ljudi koji su te noći izjahali iz Mekke i uputili se prema Bedru.

<sup>197</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 200, 231; Andrae, *Muhammad*, 203-206; Watt, *Muhammad at Medina*, 11-20; Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, (London, 1983.), 138-159.

U međuvremenu, Ebu Sufjan je uspio da umakne muslimanima i karavanu odvede van njihovog dometa. On je poslao vijest da je trgovačka roba na sigurnom i da vojska treba da se vrati nazad. Izvori jasno navode, kada je došlo do ovoga, mnogi pripadnici plemena Kurejš su okljevali da se bore protiv svojih rođaka. Ali Ebu Džehla ništa od ovog nije spopadalo. "Tako mi Allaha!", poviknuo je. "Nećemo ići nazad dok ne odemo na Bedr. Provest ćemo tri dana tamo, zaklati kamine, te jesti i piti vino; a djevojke će nam igrati. Arapi će čuti da smo došli i poštovat će nas u budućnosti."<sup>198</sup> Međutim, ove riječi protivljenja pokazale su da čak ni Ebu Džehl nije očekivao bitku. Njemu je slabo bila poznata strahota rata, koji je on izgleda zamišljao kao jednu vrstu zabave, upotpunjenu sa djevojkama plesačicama. Kurejšije su bili tako daleko od stepa da ratovanje bijaše postalo viteški sport koji treba povećati reputaciju Mekke.

Mnogo drugačiji duh vladao je u muslimanskom taboru. Nakon traume i terora hidžre, Iseljenici nisu mogli na situaciju gledati tako samouvjereni i bezbrižno. Čim je Muhammed čuo da se mekkanska vojska približava, posavjetovao se sa ostalim vodama. Muslimana je bilo znatno manje. Bijahu očekivali jedan obični gazv, ne i pravu bitku, što je bilo nešto sasvim drugo. Muhammed nije bio glavnokomandujući. Nije mogao zapovijediti pokornost; ti ljudi su već donijeli odluku da bitku povedu. Kao što je Sa'd ibn Muaz kazao u ime Pomača:

Mi ti dадосмо наšу ријеч и слојисмо се да слушамо и покоримо се. Prema tome idи где јелиш, ми smo с tobом, i tako mi Boga, kada bi od нас затрајо да preђемо ово more i skočio u njega, skočili бисмо у njega s tobom. Nije nam mrska ideja da se sutra susретнемо са твојим neprijateljem. Iskusni smo у рату, pouzdani у борби.<sup>199</sup>

<sup>198</sup> Muhammed ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 435, u djelu: A. Guillaume, prijevod, *The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Resul Allah*, (London, 1955.).

<sup>199</sup> Ibid.

Za razliku od Kurejšija, Evs i Hazredž bili su izvježbani vojnici, nakon godina plemenskog ratovanja u Jesribu. Ali ipak, prilike su uveliko bile protiv njih i svi muslimani su se nadali da se neće morati boriti.

Dva dana, dvije vojske su hladno promatrале jedna drugu sa suprotnih strana doline. Kurejšije su izgledali impresivno u svojim bijelim tunikama i blještavim oklopima i bez obzira na Sa'dove emotivne riječi, neki muslimani htjedoše da se povuku. U njihovom logoru je vladao veliki strah. Poslanik je pokušao da podigne njihov borbeni duh. Kazao im je da mu je u snu Bog obećao da će poslati hiljadu anđela da se bore uz njih.<sup>200</sup> Ali, dok su Kurejšije jeli i pili, uvjereni da će se muslimani predati, Muhammed je obavljao praktične pripreme. On je poredao svoje trupe u blisku formaciju i postavio svoje ljude uz vrela, onemogućujući Kurejšijama pristup vodi i prisiljavajući ih, kada vrijeme dođe, da idu u zbrdo, da im tokom borbe sunce ide direktno u oči. Ipak, kada je video ogromnu mekkansku vojsku, zaplakao je. "O Allahu", molio je, "ako ova grupa koja je sa mnom nestane, neće biti nikoga nakon mene ko će Tebe obožavati; svi vjernici će napustiti istinsku vjeru."<sup>201</sup> Shvatio je da će ova bitka biti odlučujuća. Ako muslimani dozvole Kurejšijama da ih natjeraju nazad u Medinu, umjet neće ostaviti nikakvog trajnog utjecaja na Arabiju. Mora da je nešto od ove njegove čvrste odluke preneseno njegovim ljudima. Kur'an opisuje veliku smirenost koja je bila spuštena na vojnike u ovom zastrašujućem trenutku. Iznenadno je zapadala obilna kiša, koja je izgledala kao dobar predznak.<sup>202</sup>

U međuvremenu Kurejšije su postale uznemirenije. Vođe su poslale špijuna da ih izvijesti o neprijateljskim trupama. Bio je prestravljen kad je video ozbiljne izraze na licima muslimana i preklinjao je Kurejšije da se ne bore. On bijaše "video

<sup>200</sup> Kur'an, 8:5-9.

<sup>201</sup> Muhammad ibn Jarir at-Tabari, *Tarikh ar-Rasul wa'l Muluk*, u djelu: Fatima Mernissi, *Women in Islam: An Historical and Theological Enquiry*, prijevod, Mary Jo Lakeland, (Oxford, 1991.), 90.

<sup>202</sup> Kur'an, 8:8.

kamile koje nose Smrt - kamile Jesriba natovarene sigurnom smrću". Nijedan musliman neće umrijeti prije nego što ubije najmanje jednog Mekkeliju, a kako će, zaključio je špijun očajavajući, Kurejšije s tim živjeti nakon toga? Stalno će gledati u lice susjeda koji je ubio nekog od njihovih rođaka. Ebu Džehl se izbezumio i optužio ga za kukavičluk - uvredu koju niti jedan Arap nije mogao zanemariti - onda se okrenuo čovjeku čijeg su brata ubili muslimanski napadači u Nahli iz kojeg je izbjao divlji ratni poziv. Istog trenutka, navodi Ibn Ishaq, "rat je buknuo, sve se poremetilo, a ljudi su se tvrdoglavu držali svog zlog smjera".<sup>203</sup> Kurejšije su počeli polako napredovati kroz pješčane dine. Poštujući naredbu Kurana, Muhammed je odbio napasti prvi, i čak nakon što je bitka započela, izgledao je kao da okljeva svoje ljude upustiti [u borbu] dok mu Ebu Bekr nije kazao da ostavi svoje molitve i pokrene trupe, jer će im Bog osigurati pobjedu.

U žestokom okršaju koji je uslijedio, Kurejšije su usko-ro uvidjeli da izvlače deblji kraj. Oni su se borili bezbrižnom smjelošću, kao da je ovo bila neka vrsta viteškog natjecanja, i nisu imali razrađenu strategiju. Muslimani su doista imali uređen plan. Počeli su zasipanjem neprijatelja strijelama, izvlačeći sablje za borbu prsa u prsa tek u zadnjem trenutku. Do polovice dana, Kurejšije su se rasuli bježeći, ostavljajući nekih pedeset svojih vodećih ljudi, uključujući i samog Ebu Džehla, mrtve na bojnom polju. Muslimani su imali samo četrnaest žrtava.

Trijumfalno, muslimani su počeli privoditi zarobljenike i izvlačiti sablje. U plemenskom ratovanju nije bilo milosti za poražene. Žrtve su bile masakrirane, a zarobljeni su ili pogubljeni ili mučeni. Međutim, Muhammed je naredio svojim vojnicima da se uzdrže. Nova objava je nalagala da ratni zarobljenici moraju biti ili oslobođeni ili otkupljeni.<sup>204</sup> Čak i u ratu, muslimani će se odreći divljačkih običaja iz prošlosti.

<sup>203</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 442, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>204</sup> Kur'an, 47:5.

Kur'an stalno insistira na važnosti milosrđa i oprosta, čak i tokom oružanog sukoba.<sup>205</sup> Dok učestvuju u ratnim dešavanjima, muslimani se moraju boriti hrabro i odlučno da bi sukob priveli kraju što je prije moguće. Ali onog trenutka kada neprijatelj zatraži mir, oni moraju odložiti svoje oružje.<sup>206</sup> Moraju prihvati svaku ponudu za primirje, ma kakvi uslovi bili nametnuti, čak i ako sumnjaju u neprijateljeve dvostrukе namjere. I premda je važno boriti se protiv progona i ugnjetavanja, Kur'an stalno podsjeća muslimane da je mnogo bolje sjesti i riješiti problem poštenom raspravom.<sup>207</sup> Uistinu, Bog je dozvolio odmazdu u Tori - oko za oko, zub za zub - "ali onaj koji odustane od nje iz milosrđa, postići će bolje za neke od svojih ranijih grijeha".<sup>208</sup> Odmazda će striktno biti ograničena na one koji su stvarno počinili zločine, što je jedan ogroman napredak u odnosu na zakon o osveti, koji je dozvoljavao osvetu prema bilo kojem članu ubičinog plemena. Kur'an je podsjetio muslimane da se oni ne bore sa cjelokupnim plemenom Kurejš. Oni koji su ostali neutralni tokom sukoba i oni muslimani koji su odabrali da ostanu u Mekki, ne smiju biti napadnuti ili povrijeđeni na bilo kakav način.<sup>209</sup>

Muhammed nije bio pacifista. Bio je uvjeren da je ratovanje nekada neizbjegljivo i čak neophodno. Nakon bitke na Bedru, muslimani su znali da je bilo samo pitanje vremena kada će se Mekka osvetiti, i posvetili su se jednom dugom, iscrpljujućem *džihadu*. Međutim osnovno značenje te riječi, koju često danas čujemo, nije "sveti rat" već "napor" ili "borba" neophodna da se Božija volja ostvari u praksi. Muslimani su pozvani da se bore u ovom poduhvatu na svim poljima: intelektualnom, društvenom, ekonomskom, duhovnom i domaćinskom. Nekada će se morati boriti, ali nije ovo njihova glavna dužnost. Na povratku kući sa Bedra, Muhammed je izgovorio jednu važnu i često citiranu izreku: "Vraćamo se iz ma-

<sup>205</sup> Kur'an, 3:147-148, 8:16-17, 61:5.

<sup>206</sup> Kur'an, 2:193-194.

<sup>207</sup> Kur'an, 8:62-63.

<sup>208</sup> Kur'an, 5:45, Asadov prijevod.

<sup>209</sup> Kur'an, 4:90.

njeg džihada (borbe) i idemo u veći džihad" - nemjerljivo važniju i težu borbu da reformiraju svoje vlastito društvo i svoja vlastita srca.

Bedr je Muhammedu donio velik značaj u oazi. Dok su se pripremali za neizbjegni kurejski oštri odgovor, sačinjen je ugovor između Poslanika i arapskih i židovskih plemena Medine, koja su se suglasila da žive u miru sa muslimanima i obećala su da neće načiniti neki zaseban sporazum sa Mekkom. Od svih stanovnika je zahtijevano da brane oazu od napada. Novi ustav je bio pažljiv i garantirao je vjerske slobode židovskim klanovima, ali je i od njih očekivao da osiguraju pomoć protiv "svakog onog ko povede rat protiv ljudi [potpisnika] ovog dokumenta".<sup>210</sup> Muhammedu je bilo potrebno da zna ko je na njegovoj strani, a neki od onih koji nisu bili spremni prihvatići uslove ovog sporazuma, napustili su oazu. Među njima je bilo nekoliko hanifa, čija predanost Kabi je od njih tražila da ostanu lojalni Kurejsijama. Muhammed je još uvijek bio kontroverzna figura, ali kao rezultat njegove pobjede na Bedru, neka beduinska plemena bila su voljna da postanu saveznici Medine u nadolazećoj bitki.

Desile su se također i promjene u Muhammedovom porodičnom životu. Na njegovom povratku sa Bedra saznao je da mu je kćerka Rukajja umrla. Osman je bio ozbiljno ožalošćen, ali s radošću je prihvatio ruku sestre svoje bivše žene, Umm Kulsum, i zadržao bliske odnose sa Poslanikom. Jedan od ratnih zarobljenika bio je Muhammedov zet iz paganskog doba, Ebu-l-As, koji je ostao predan tradicionalnoj vjeri. Njegova supruga Zejneba, koja je i dalje živjela u Mekki, poslala je otkupninu u Medinu zajedno sa jednom srebrenom narukvicom koja je pripadala Hatidži. Muhammed ju je odmah prepoznao i jako se ražalostio. Pustio je Ebu-l-Asa da slobodno ode bez otkupnine, nadajući se da će ga ovo podstaći da primi islam. Odbio je prelazak na islam, ali se tužno složio da uđe u posluji Poslanikovom zahtjevu da pošalje Zejnebu i njenu kćer-

<sup>210</sup> Reza Aslan, *No god but God: The Origins, Evolution and Future of Islam*, (New York and London, 2005.), 89-90; Watt, *Muhammad at Medina*, 225-243.

kicu Umamu njemu u Medinu, jer će im sada u Mekki život biti nemoguć. Također je došlo i vrijeme da se Muhammedova najmlađa kćerka Fatima uda, i Muhammed ju je dao Aliji. Par je izgradio kuću u blizini džamije.

I Muhammed je doveo novu suprugu, Omerovu kćerku Hafsu, koja je skoro ostala udovica. Bila je lijepa i vješta, a u vrijeme kada se udala za Poslanika imala je oko osamnaest godina. Poput svog oca, znala je čitati i pisati, ali je također posjedovala i Omerovu naglu narav. Aiša je bila sretna što može da joj poželi dobrodošlicu u porodicu, iako je znala biti ljubomorna na ostale Muhammedove žene, ali zbog sve veće povezanosti njihovih očeva ove dvije mlade žene su postale velike prijateljice. Posebno su uživale udružujući se i plašeći Sevdu, koja je bila ozbiljne i hladne naravi.

Aiša se do ovog vremena preselila u stan koji je bio uređen za nju uz džamiju, premda Taberi kaže da joj je, zbog njenе mladosti, bilo dopušteno da ostane nešto duže u roditeljskoj kući. Muhammed je bio širokogrudan suprug. Tražio je od svojih žena da žive skromno u svojim malim, jednostavnim kućama, ali uvjek im je pomagao u kućanskim poslovima i brinuo se sam za svoje lične potrebe, krpeći i zašivajući svoju odjeću, popravljujući svoju obuću, i čuvajući porodične koze. Sa Aišom se posebno mogao opustiti, izazivajući je da se trkaju i slično. Ona je bila oštra na jeziku i nikako nije bila podložna supruga, ali je voljela da ugađa Muhammedu, nanoсеći mu po kosi njegov najomiljeniji miris, i pijući iz iste čaše iz koje je i on pio. Jednog dana, dok su zajedno sjedili, i dok je Poslanik bio zauzet popravljanjem svojih sandala, ugledala je kako je njegovo lice zablistalo na neku prolaznu misao. Gledajući ga za trenutak, polaskala mu je zbog njegovog vedrog i sretnog izraza na licu, a Muhammed je ustao i poljubio je u čelo, rekavši: "Ah, Aiša, molim Allaha da te obilato nagradi. Ja nisam izvor radosti tebi koliki si ti meni."<sup>211</sup>

Muhammed je živio vrlo blisko sa svojom porodicom i drugovima i nije video nikakvu oprečnost između svog javnog

<sup>211</sup>

Nabia Abbott, *Aishah, the Beloved of Mohammed*, (Chicago, 1992.).

i privatnog života.<sup>212</sup> Njegove žene su mogle čuti svaku riječ koja se izgovori u džamiji iz svojih stanova. Iseljenici su odmah opazili da su žene Medine drugačije, ne pretjerano kontrolirane kao u Mekki, i uskoro su ustanovili da njihove vlastite supruge prihvataju slobodnije i lagodnije manire Mednjanki: Omer je pobjesnio kada je njegova žena počela da mu odgovara umjesto da šutke prihvata njegove primjedbe, a kada je na nju oštro zagalamio, ona je prosto odgovorila da je Po-slanič dozvolio svojim suprugama da raspravljaju sa njim.<sup>213</sup> Problem se zaoštravao. Muhammedovo namjerno objedinjavanje privatnog i javnog bio je udarac muškoj nadmoćnosti, koja je mogla jedino opstati ako se ova razlika održavala.

Nakon što je euforija zbog pobjede splasnula, Muhammed je ustanovio da iako se njegov prestiž bijaše podigao u Arabiji kao cjelini, strah od očekivanog mekkanskog napada gomilao je opozicijsku stranu u Medini. Ibn Ubejja i njegove pristalice podržavala su tri najveća židovska plemena - Nadir, Kurejza i Kajnuka - koja su ovisila o svojim trgovinskim vezama sa Kurejšijama i nisu htjeli imati ništa sa bilo kakvim ratom protiv Mekke. Treći front se stvarao u oazi. Nekih deset sedmica nakon Bedra, Ebu Sufjan je poveo simboličan gazu od nekih dvjesto ljudi do polja van Medine, i pod plaštom noći uvukao se u teritoriju plemena Nadir, gdje ga je ugostio njegov vođa Sallam ibn Miškan, koji mu je, po Ibn Ishaku, "dao tajne podatke o muslimanima".<sup>214</sup>

O ovom razvoju događaja Muhammeda su njegovi izviđači neprekidno izvještavali. Ova tri židovska plemena bili su očita opasnost. Posjedovali su velike vojske i bili su iskusni borci. Ako bi se mekkanska vojska ulogorila južno od Medine, gdje su bila područja plemena Nadir i Kurejza, bilo bi im lako udružiti snage sa Kurejšijama i probiti gradsku odbranu. Ako bi Kurejšije odlučile napasti sa sjevera, što bi im bila

<sup>212</sup> Mernissi, *Women and Islam*, 106-111.

<sup>213</sup> Muhammad al-Bukhari, *Al-Sahih*, (Beirut, 1978.), Mernissi, *Women and Islam*, 142-143; Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam*, (New Haven and London, 1992.), 52-53.

<sup>214</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 543, u djelu; Guillaume, *The Life of Muhammad*.

najbolja opcija, Nadir i Kurejza bi mogli napasti muslimane sa juga. Međutim, mnogo preča briga bilo je pleme Kajnuka, najbogatije židovsko pleme i bivši saveznici Ibn Ubejja, koje je kontroliralo pijacu u centru Medine.<sup>215</sup> Muslimani su uspostavili svoju vlastitu tržnicu, i iz vjerskih razloga nisu naplaćivali kamatu. Shvaćajući ovo kao direktni izazov, pleme Kajnuka je odlučilo raskinuti sporazum sa Poslanikom i pridružiti se opoziciji. Muhammed je posjetio njihovo područje i od njih zatražio, u ime njihove zajedničke vjere, da se drže mira. Oni su ga saslušali prkosno, u tišini, a onda odgovorili:

O Muhammede, ti izgleda misliš da smo mi tvoj narod. Nemoj se varati, jer si se susreo [na Bedru] sa plemenom koje ne zna ratovati i prošao si bolje od njih; jer tako nam Allaha, ako se mi budemo borili s tobom, uvidjet ćeš da smo mi pravi muškarci!<sup>216</sup>

Muhammed se povukao i zabrinuto iščekivao razvoj događaja.

Nekoliko dana kasnije izbila je tuča na tržnici Kajnuka, kada je jedan od zlatara Židova uvrijedio neku muslimanku. Kao hakem, Muhammed je pozvan da posreduje, ali su vođe Kajnuka odbile da prihvate njegovu prosudbu, zbarikadirali se u svoju utvrdu i pozvali svoje arapske saveznike u pomoć. Pleme Kajnuka imalo je vojsku od sedam stotina ljudi, i da su njihovi saveznici odgovorili, sigurno bi porazili i vjerovatno eliminirali ummet. Ali Arapi su ostali lojalno [ranijim dogovorima] uz Poslanika, a Ibn Ubejj je uvidio da ne može pomoći svojim starim saveznicima. Nakon opsade od dvije sedmice pleme Kajnuka je bilo prisiljeno da se bezuvjetno predala. Od Muhammeda se očekivalo da izmasakrira sve muškarce, a žene i djecu proda u roblje - što je bila tradicionalna kazna primjenjivana nad izdajnicima - ali on je pristao na molbu Ibn Ubejja za milost i poštudio ih, pod uvjetom da cijelo pleme odmah napusti Medinu. Pleme Kajnuka bilo je spremno da ide.

<sup>215</sup> Asian, *No god but God*, 89-90; Lings, *Muhammad*, 160-162; Andrae, *Muhammad*, 207; Watt, *Muhammad at Medina*, 190-210.

<sup>216</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 296, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

Oni su rizikovali, ali bijahu podcijenili Muhammedovu novu popularnost. Ni njihovi arapski saveznici niti ostali Židovi nisu protestirali. Plemena su bivala često istjerivana iz oaze tokom razornih ratova prije hidžre, pa je ovaj izgon bio dio procesa koji bijaše otpočeo mnogo prije Muhammedovog dolaska.<sup>217</sup> Krvoproljeće je izbjegnuto, međutim Muhammed je zapao u tragičnu moralnu dilemu: opravdanje za džihad protiv Kurejšija bilo je zbog muslimanskog izgona iz njihovog rodnog grada, što je osuđeno u Kur'anu kao veliko zlo. Sada, zbog nasilnih običaja u Arabiji, bio je prisiljen da drugi narod izbacи из njihove domovine.

Narod Medine sa zebnjom je iščekivao neizbjеžan mekkanски napad. Od kako je Ebu Džehl ubijen na Bedru, a Ebu Leheb bijaše umro kratko nakon toga, Ebu Sufjan je sada bio vođeći poglavар Kurejša i mnogo sposobniji protivnik. U kasno lјeto, skupina muslimanskih gazija zarobila je veliku mekkansku karavanu. Ebu Džehl bi istog momenta uzvratio, ali Ebu Sufjan nije dozvolio da ovaj poraz poremeti njegove dugoročne ciljeve. Jednostavno je intenzivirao svoje pripreme, izgrađujući veliku konfederaciju beduinskih saveznika. Kada su zimske kiše napokon prestale, tri hiljade ljudi sa tri hiljade kamila i dvije stotine konja napustilo je Mekku, 11. marta 625. godine i zaputilo se prema sjeveru. Nakon putovanja koje je trajalo nešto više od jedne sedmice, ulogorili su se sjeverno od Medine na platou ispred planine Uhud.<sup>218</sup>

Medinjani su za mekkanski pokret čuli samo sedmicu prije. Nije bilo vremena da se poberu usjevi s polja, ali su Muhammed i ostale vode uspjeli da narod iz perifernih područja dovedu i zabarikadiraju ga u "grad". Iskusni ratnici zahtijevali su oprez. Bilo je veoma teško održati opsadu u Arabiji, te su oni predložili da svi trebaju ostati iza barikada i odbiti suočenje sa Kurejšijama, koji će napisljetu biti prisiljeni da se povuku. Ali nakon pobjede na Bedru, mlada generacija željela

<sup>217</sup> M. J. Kister, "Al-Hira: Some Notes on Relations with Arabia," *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 6, (1985).

<sup>218</sup> Lings, *Muhammad*, 170-197; Andrae, *Muhammad*, 210-213; Watt, *Muhammad at Medina*, 20-30.

je akciju i uspjela je da njihova opcija prevlada. Muhammed, koji nije bio vrhovni komandant, morao je da popusti i prihvati ovu katastrofalnu odluku. Glavna židovska plemena odbrila su da se bore, a Ibn Ubejj je povukao svoje ljude iz vojske, pa se slijedećeg jutra Muhammed suočio sa Kurejšijama, nadmoćnijim u omjeru tri naspram jedan. Kada su vojske otpočele pokret, Ebu Sufjanova supruga Hinda išla je iza Mekkelija sa ostalim ženama; pjevale su ratne pjesme i udarale u defove. Muslimani su presječeni gotovo trenutačno briljantnim napadom mekkanske konjice. Muhammed je oboren i pao je bez svijesti, i proširila se vijest da je ubijen.

Ustvari, bio je samo onesviješten, ali Kurejšije nisu marili da provjeravaju glasine, te su propustili da svoje napredovanje produže. Preživjeli muslimani su tako bili u mogućnosti da se povuku u prilično dobrom redu. Dvadeset i dvojica Mekkelija i šezdeset pet muslimana bijahu ubijeni, uključujući i Muhammedovog amidžu Hamzu, koji je bio poznati borac. Kurejšije su krenuli na bojno polje i izmasakrivali tijela. Jedan od njih izrezao je Hamzinu jetru i odnio ovaj užasni trofej Hindi; ona je pojela zalogaj jetre da time osveti svog brata koji je poginuo od Hamzine ruke na Bedru. Potom je odsjekla njegov nos, uši i genitalije, podstičući druge žene da slijede njen primjer, i na gađenje nekih njihovih beduinskih saveznika, napustile su bojišnicu kukajući i mašući ogavnim ogrlicama, narušvicama i okovratnicama. Prije nego što se njegova vojska povukla, Ebu Sufjan je bio razočaran kad je doznao da Muhammed nije, nakon svega, bio među žrtvama. "Slijedeće godine na Bedru!", povikao je, izazivajući na novu bitku. "Da!", jedan od muslimana je viknuo u Muhammedovo ime. "To nam je zakazani sastanak naš!"<sup>219</sup>

Muslimanski poraz mogao je biti i gori. Da su Kurejšije nastavili svoje napredovanje, mogli su uništiti ummet. Ali je psihološki utjecaj Uhuda bio katastrofalan. Kada se Muhammed vratio kući nakon bitke, bolestan i potresen, čuo je glasno jačanje ispred džamije: bile su to supruge Pomagača koje su

<sup>219</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 717, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

oplakivale svoje mrtve. Muslimane je žestoko ogorčilo Ibn Ubejovo odbijanje da se bori. Kada je ustao da govori u džamiji slijedećeg petka, jedan od Pomagača ga je zgrabio i rekao mu da začepi usta. On je izjurio iz džamije ljutito i odbio je da zatraži Muhammedov oprost. Do tada, dvoličnjaci, kako Kur'an naziva Ibn Ubejove pristalice, bijahu neodlučni, čekajući da vide kako će stvari ispasti. Sada su postali otvoreno neprijateljski raspoloženi. Muhammedova pobjeda na Bedru, tvrdili su, bila je samo jedna mala zraka svjetlosti. On je donio smrt i uništavanje u Medinu.

Svaki od ubijenih muslimana ostavio je supruge i kćeri bez zaštitnika. Nakon poraza, Muhamedu je spuštena objava koja je dala muslimanima dozvolu da mogu uzeti četiri žene. Muslimani moraju zapamtiti da je Bog stvorio muškarce i žene iz jednog bića, te su stoga oba spola jednakov vrijedna u očima Božijim.

Zato, vratite siročadi njihove imetke, i ne podmećite [svoje] loše stvari umjesto dobrih stvari [koje pripadaju njima], i ne trošite njihove imetke zajedno sa svojim imecima! To je, zista, veliko zlodjelo!

A ako imate razloga da se bojite da biste mogli postupiti nepravično prema siročadi, onda se ženite s [drugim] ženama koje su vam dopuštene - [čak] sa dvije, ili sa tri, ili sa četiri. Ali ako se bojite da ne biste mogli s njima postupati s jednakom pravednošću, onda [samo] sa jednom - ili sa [nekom od] onih koje zakonito posjedujete. Ovo će vas vjerovatnije sačuvati od skretanja sa Pravog Puta.<sup>220</sup>

Institucija poligamije je često kritikovana kao izvor patnje za muslimanske žene, ali u vrijeme ove objave ona je predstavljala društveni napredak.<sup>221</sup> U predislamskom dobu, i muškarcima i ženama bilo je dozvoljeno nekoliko supružnika. Nakon udaje, žena je ostajala u domu svoje porodice, i posjećivali bi je svi njeni "muževi". Bio je to, u praksi, oblik zvanično odobrene prostitucije. Očinstvo je, stoga, bilo nesigurno,

<sup>220</sup> Kur'an, 4:2-3, Asadov prijevod.

<sup>221</sup> Watt, *Muhammad at Medina*, 272-283, 289-293; usporedi: Ahmed, *Women and Gender in Islam*, 43-44, 52.

pa su djeca bila obično identificirana kao potomci svojih majki. Muškarci se nisu morali brinuti za svoje supruge i na sebe nisu uzimali odgovornost za potomstvo. Ali Arabija je bila u tranziciji. Novi duh individualizma na poluotoku značio je da su muškarci postajali zainteresirani za svoju vlastitu djecu, bili su izričitiji u pogledu lične imovine, i željeli su da im sini novi naslijede njihovo bogatstvo. Kur'an je podržao ovaj trend koji je išao ka patrijarhalnom društvu. Muhammed ga je odozvao uzimajući svoje supruge u vlastito domaćinstvo i brinući se za njih, a ajeti koji ustanovljuju poligamiju podrazumijevaju da će muslimanski muškarci učiniti isto. Ali Kur'an je također bio svjestan društvenog problema koji je ova nova objava nastojala popraviti.

U predislamsko doba, žena nije mogla posjedovati vlasništvo. Bilo koje vlasništvo koje bi stekla pripadalo je njenoj porodici i njim su upravljali muški rođaci. Ali u Mekki, gdje je individualizam bio istaknutiji nego igdje drugo u Arapskoj, neke od žena aristokratkinja bile su u mogućnosti naslijediti i brinuti se o svom imetku. Hatidža je bila jedan od očitih primjera, ali ovo je još uvijek bila rijetkost u Mekki, a gotovo da se za nju nije čulo u Medini. Većina muškaraca su ideju da žene mogu naslijedivati i upravljati svojim vlasništvom, smatrali prilično apsurdnom. Žene nisu imale pojedinačnih prava. Kako bi onda mogle bilo šta posjedovati? Osim nekoliko poznatih iznimaka, one nisu činile ništa što bi doprinijelo ekonomiji, a zbog činjenice da nisu učestvovali u gazvu, one nisu donosile bogatstvo zajednici. Žene su tradicionalno smatrane dijelom muškarčeve imovine. Nakon njegove smrti, njegove supruge i kćeri prelazile su njegovim muškim naslijednicima, koji su ih često ostavljali neudatim i siromašnim da bi mogli kontrolirati njihovo naslijedstvo.

Kur'ansko institucionaliziranje poligamije bio je jedan dio društvenog ozakonjavanja. Ono je bilo uspostavljeno ne da zadovoljava muške seksualne apetite, već da ispravi nepravde koje su činjene udovicama, siročadi i ostalim ženama koje su zavisile od muškaraca i koje su bile posebno ranjive. Isuviše često, nečasni ljudi bi prigrabili sve i ostavljali bi slabi-

je članove porodice bez igdje ičega.<sup>222</sup> Žene su često seksualno zlostavljali njihovi zaštitnici ili su ih prodavali u roblje i tako ostvarivali zaradu. Ibn Ubejj, naprimjer, prisilio je svoje žensko roblje na prostituciju i prihode stavljao u svoj džep. Kur'an grubo odbacuje ovo ponašanje i nesumnjivo uspostavlja da žena ima neporecivo pravo na svoje naslijede. Poligamija je trebala da osigura kako bi nezaštićene žene bile dostojno ute. Da bi se poništile stare nemoralne, neodgovorne veze, muškarci su mogli imati samo četiri supruge i moraju se odnositi prema njima jednako. Bio je neopravданo loš čin prigrabiti njihovo vlasništvo.

Kur'an je pokušavao ženama dati pravni status koji većina žena na Zapadu neće ostvariti do devetnaestog stoljeća. Emancipacija žena bio je projekat veoma drag Poslanikovom srcu, ali njemu su se odlučno protivili mnogi muškarci u urametu, uključujući neke od njegovih najbližih drugova. U siromašnom društvu, trebalo je imati hrabrosti i samilosti i preuzeti finansijsku odgovornost za četiri žene i njihovu djecu. Muslimani moraju imati pouzdanje da će Bog opskrbu dati:

Udavajte neudate i ženite neoženjene među vama,  
i vaše robeve i robinje koji su čestiti;  
ako su siromašni, Bog će ih obogatiti  
iz svog obilja, Bog je sveobuhvatajući  
Sveznajući.<sup>223</sup>

Muhammed je bio uzor. Nakon Uhuda, oženio se još jednom ženom, osiguravajući tako dom za Zejnebu bint Huzejme, udovicu čiji je muž poginuo na Bedru. Ona je bila kćerka beduinskog vode plemena Amir, pa je ovaj spoj uspostavio jedno novo političko savezništvo. Stan joj je bio izgrađen po red džamije i ona se tu pridružila svojim "sestrama" - Sevdi, Aiši i Hafsi.

Poslanik svoje supruge nije smatrao vlasništvom. One su bile njegove "druge" - isto kao i muškarci. Obično bi poveo

<sup>222</sup> Mernissi, *Women in Islam*, 123, 182.

<sup>223</sup> Kur'an, 24:33, prijevod: Arthur J. Arberry, *The Koran Interpreted*, (Oxford, 1964.)

jednu od svojih žena sa sobom na vojnu ekspediciju i razočarao bi svoje komandante provodeći po cijelu večer svaki put u njihovim šatorima, umjesto da se pridruži svojim ljudima. U logoru, žene nisu ostajale nečujne i zatvorene, već su hodale unaokolo slobodno, interesirajući se za sve što se dešavalo. Ovaj oblik slobode bijaše uobičajen za žene iz probranog društva u predislamskoj Arabiji, ali to je jako ljutilo Omera. "Tvoja odvažnost graniči sa arogancijom!", viknuo je kada je jednog dana naišao na Aišu koja se šetkala uz linije fronta. "Šta ako nas zadesi katastrofa? Šta ako se desi poraz i ljudi budu odvedeni u zarobljeništvo?"<sup>224</sup> Muhammedov angažman u domaćinstvu dao je njegovim suprugama novi pristup politici, i one su prilično lagodno u tome uzimale učešće. Neće proći mnogo vremena i ostale žene će se početi osjećati jednako emancipirano, a Muhammedovi neprijatelji će koristiti ovaj ženski pokret da ga diskredituju.

Muhammed je morao da vrati prestiž koji je izgubio na Uhudu. Nije mogao rizikovati još jednu otvorenu konfrontaciju sa Kurejsijama, ali nije sebi mogao ni priuštiti da pokaže svoju slabost. Dva incidenta u ljeto 625. godine pokazala su kako je ranjiv bio. Dva beduinska plemena iz Nedžda, oblasti zapadno od Medine, zatražila su poduku o islamu, pa je Muhammed poslao šestoricu svojih najvičnijih ljudi. Tokom putovanja napale su ih vode Kudajda, grada božice Menat, jedne od tri garaniqe. Trojica muslimana su ubijena, a ostali su zarobljeni. Jedan je kamenovan do smrti kada je pokušao pobjeći, a druga dvojica su prodati kao robovi u Mekki, a nakon toga izvedeni su izvan svetišta i razapeti.

Negdje u isto vrijeme, Muhammedov novi punac Ebu Bera', voda plemena Amir, zatražio je pomoć protiv zaraćenih frakcija unutar svog vlastitog plemena. Poslato je četrdeset muslimana, i gotovo sve su izmasakrivali članovi plemena Sulejm, u blizini teritorije Amira. Kada je jedan od preživjelih muslimana naišao pored dvojice Amirijskih koji su mirno spavali ispod drveta, ubio ih je, prepostavljajući da je njihovo

<sup>224</sup> Mernissi, *Women and Islam*, 162-163; Ahmed, *Women and Gender in Islam*, 53.

vo pleme bilo odgovorno za ubijanje i osvetio se na tradicionalan način. Kada se vratio u Medinu, Muhammed mu je kazao da je pogriješio, ali je tradicija odmazde bila toliko duboko uvriježena u Arabiji da ju je bilo gotovo nemoguće iskorijeniti. Muhammed je insistirao da plati uobičajenu odštetu Ebu Bera'u. Njegova spremnost da to učini unatoč činjenici da su zločin tehnički počinili pripadnici plemena Sulejm, učinila je da neki beduini budu ljubaznije raspoloženi prema ummetu. Neki Sulejmiti bili su tako zadržani hrabrošću svojih muslimanskih žrtava da su i sami primili islam.

Muhammedova pozicija u Medini ostala je nesigurna, te još nije mogao dozvoliti otpuštanje svoje tjelesne garde. Kada je otišao do židovskog plemena Nadir da uzme krvarinu za pleme Amir, jedva je izbjegao pokušaj atentata: neki članovi plemena Nadir su bili isplanirali da bace veliki kamen na Poslanika sa vrha obližnjeg krova. Ibn Ubejj bijaše obećao da će ih podržati i oni su vjerovatno mislili da je Muhammed bio toliko diskreditovan bitkom na Uhudu da će Medinjani stati iza njih. Stoga su bili zaprepašteni kada su primili beskompromisnu poruku od svojih nekadašnjih saveznika, plemena Evs: prekršili su svoj sporazum sa Poslanikom i više nisu mogli ostati u gradu.

Poput Kajnuke, prije njih, Nadirije su se povukli u svoju utvrdu i čekali su na svoje saveznike da im pomognu, ali ponovno, nije stigla nikakva pomoć. Čak im je i moćno židovsko pleme Kurejza, koje je također neprijateljski bilo raspoloženo prema Muhammedu, reklo da su prepušteni sami sebi. Nakon dvije sedmice, pleme Nadir je uvidjelo da više ne mogu izdržati opsadu, a kada je Muhammed izdao naredbu da se posijeku njihove palme - siguran znak rata u Arabiji - predali su se, preklinjući samo da im životi budu pošteđeni. Muhammed se složio, pod uvjetom da odmah napuste oazu i sa sobom ponesu samo onoliko stvari koliko su mogli ponijeti na svojim kamilama. Stoga su Nadirije spakovali svoju imovinu, čak skidajući i grede iznad svojih vrata da ih ne bi ostavili Muhamedu, i napustili su Medinu u ponosnoj povorci, kao da odlaze u trijumfu. Žene bijahu stavile na sebe sve svo-

je dragulje i obukle najbolju odjeću, udarajući u defove i pjevajući uz pratnju frula i bubenjeva. Prolazeći kroz voćnjake i zaseoke oaze, napoljetku su se uputili za Siriju. Ipak su neki ostali u obližnjem židovskom naselju Hajber, gdje su pomogli Ebu Sufjanu da uspostavi savezništvo protiv muslimana prikupljajući podršku među sjevernjačkim plemenima.<sup>225</sup>

U periodu od dvije kratke godine, Muhammed je izgnao dva moćna plemena iz Medine, i muslimani su sada upravljali tržištem koje je ostalo upražnjeno odlaskom Kajnuke. Kao što smo vidjeli, ovo nije bila Muhammedova namjera. On je htio da prekine ciklus nasilja i otuđivanja, a ne da ga nastavi. Muhammed bijaše pokazao da je on još uvijek čovjek na kojeg treba računati, ali morala ga je pokolebiti moralna i politička beskorisnost ove vrste uspjeha, jer pleme Nadir je ostalo i dalje prijetnja u obližnjem Hajberu.

Gotovo se bližilo vrijeme da se odgovori Ebu Sufjanovom slavljeničkom poviku nakon Uhuda: "Slijedeće godine na Bedru!" Muhammed je zaigrao opasnu igru. Morao je pokazati snagu, ali su njegove trupe bile toliko demoralisane, da se nije mogao upustiti u prethodno dogovorenou bitku. Unatoč sve му tome, tokom sedmice godišnjeg suqa na Bedru, odjahaо je tamo sa hiljadu petsto ljudi. Na njegovu sreću, Ebu Sufjan se nije pojavio. On nije bio očekivao da će se muslimani držati dogovorenog i bijaše krenuo sa svojom vojskom radi pu-kog pokazivanja snage, planirajući da se vrati čim čuje da Mu-hammed nije napustio Medinu. Bila je to godina velike suše i nije bilo ni travke da se nahrane kamile tokom puta, a sa zali-hama hrane koje su ponijete za samo nekoliko dana, Ebu Su-fjan je morao vratiti svoje ljude kući. Mekkelije su ga žestoko kritikovali jer su beduini bili puni divljenja spram musliman-ske hrabrosti.<sup>226</sup>

<sup>225</sup> Lings, *Muhammad*, 203-204; Watt, *Muhammad at Medina*, 185, 211-217; Aslan, *No god but God*, 90-91; Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 201-202.

<sup>226</sup> Lings, *Muhammad*, 207-208.

U Medini je Muhammedova pozicija još uvijek bila slaba.<sup>227</sup> Ali na poluostrvu kao cjelini, okolnosti su se počele okretati u njegovu korist. Kad god bi čuo da se neko beduinsko pleme pridružilo mekkanskoj konfederaciji, poveo bi gazv da zaplijeni njihove domaće životinje i stada - čak ako je to značilo i ekspediciju od osam stotina kilometara do sirijske granične. U jelu 626. godine, saznao je da neki klanovi beduinskog plemena Gatafan planiraju iznenadni napad na Medinu, stoga je krenuo da ih presretne. Kada su muslimani došli oči u oči sa neprijateljem u mjestu Zatu-r-Riqa, on je još jedanput izbjegao direktni sukob, ali su tri dana muslimani ostali suочeni sa neprijateljem licem u lice. Obojica historičara, i Taberi i Ibn Ishaq jasno ukazuju da su muslimanske trupe bile prestrašene. Ali tako su se, izgleda, osjećali i pripadnici Gatafana. U ovoj atmosferi straha, Poslanik je primio objavu koja je ustanovila namaz za strah (*salatu-l-havf*), kraći oblik uobičajenog padanja ničice prikladan za stanje vojne pripravnosti.<sup>228</sup> Umjesto da se nadu u poziciji u kojoj bi bili ranjivi klanjajući skupno u tačno određeno vrijeme, muslimani trebaju [u ovakvim situacijama] klanjati u manjim grupama, sa oružjem spremnim za borbu. Na kraju, bitka je prosto propala prije nego što je i počela, Gatafanci su se povukli, a Muhammed se mogao vratiti u Medinu, potigavši simboličnu pobjedu.

Namaz ili molitva za strah pokazala je koliko je nova religija postala ugrožena i defanzivna. Stoga, povezano s ovim moramo promatrati stanovito povlačenje Kurana od jednakosti spolova. U januaru 626. godine, Poslanikova nova supruga Zejneba je umrla, samo osam mjeseci nakon njihovog vjenčanja. Nedugo nakon toga, on je prišao [sa bračnom ponudom] Hindi bint Ebi Umejje, udovici svog rođaka Ebu Seleme, koji je umro nakon Uhuda, ostavljajući je sa četvoro djece. Hinda ili Ummu Selema, kako je obično poznata, imala je dvadeset i devet godina; prelijepa, prefinjena, i iznimno inteligentna, ona će Poslaniku dati onu vrstu druženja koje je uživao sa Hatidžom.

<sup>227</sup> Kur'an, 24:53, 32:29, 47:35, 46. Watt, *Muhammad at Medina*, 231-234.

<sup>228</sup> Kur'an, 4:102; Lings, *Muhammad*, 208-210; Mernissi, *Women and Islam*, 163-167.

Ona je također bila sestra vodećeg člana Mahzuma, jednog od najmoćnijih mekkanskih plemena. U prvi momenat, ona je okljevala da se uda za Muhammeda. Voljela je svog muža veoma mnogo, objasnila je; više nije bila mlada, bila je sklona ljubomori, i nije bila sigurna da bi se mogla naviknuti na život u harem. Muhammed se nasmijao - a imao je veoma sladak osmijeh, koji su gotovo svi smatrali razoružavajućim - i uvjerio ju je da je on, u svojim kasnim pedesetim, čak stariji od nje, i da će Bog izlječiti njenu ljubomoru.

Ona je s pravom bila zabrinuta, jer život u džamiji nije bio lagan.<sup>229</sup> Stanovi Muhammedovih supruga su bili toliko mali da je bilo gotovo nemoguće stajati uspravno u njima. Muhammed nije imao svoju vlastitu kuću. Provodio bi noć svaki put kod druge supruge i tada bi njena soba bila njegova službena rezidencija za taj dan. Praktično nije postojalo privatnosti, jer je Muhammed stalno bio okružen velikim brojem ljudi. Često su ga posjećivale njegove kćerke i unučad. Veoma je volio Hasana i Husejna, sinove Alijine i Fatimine, a posebno mu je bila draga njegova unuka Umama, koju bi nosio na ramenima u džamiju. Stalno je bio u društvu svojih drugova: Ebu Bekra, Zejda, Alije, Osmana, i - sve više - Omera. Kako je postajao sve cjenjeniji u Arabiji, primao je delegacije beduinskih plemena; dvorište je uvijek bilo prepuno kamila

Kada bi napustio džamiju nakon namaza, grupe onih koji su tražili priliku da postave direktna pitanja bi se sjatile oko svog Poslanika, povlačeći ga za odjeću i glasno mu upućivali pitanja i zahtjeve.<sup>230</sup> Znali su ga slijediti do u sobu jedne od njegovih supruga, naguravši se okolo stola tako tjesno da je nekada bilo nemoguće uzeti i zalogaj hrane.<sup>231</sup> Ovo bijaše stresno za Muhammeda, koji je bio stidljiv, pedantan, i veoma osjetljiv na neugodne tjelesne mirise i smrdljive zadahe iz usta. On je postajao i stariji. Iako je imao samo nekoliko sije-

<sup>229</sup> Lings, *Muhammad*, 211-212; Mernissi, *Women and Islam*, 153-154, 172.

<sup>230</sup> Kur'an, 49:2, 4-5.

<sup>231</sup> Muhammad ibn Sa'd, *Tabaqat al-kubra*, (Beirut, bez datuma), 8:174; Mernissi, *Women and Islam*, 172.

dih dlaka i hodao tako vitalno da je izgledalo kao da njegova stopala jedva dodiruju tlo, ali bilo mu je gotovo šezdeset godina - dob koja nije mogla biti zanemarena u Arabiji. Bio je ranjen na Uhudu, a stalni pritisak se na njemu počeo pokazivati u vrijeme kada je cijela Medina u strahu iščekivala neizbjježni povratak mekkanske vojske, a ummet bijaše podjeljeniji nego ikada ranije.<sup>232</sup>

Unutarnji nesklad je postao očitiji čim se Ummu Selema nastanila u džamiji. Aiša je žustro negodovala na dolazak ove istaknute, superiorne žene, a u harem u se razvila podjela koja je odražavala napetosti unutar samog ummeta. Ummu Selema je predstavljala aristokratski stalež Iseljenika, dok su Aiša i Hafsa, kćerke Ebu Bekra i Omara, dolazile iz nešto niže društvene klase koja je bila na vlasti. Muhammedove supruge su se podijelile na dvije suparničke grupe. Ummu Selema se često oslanjala na podršku treće skupine, *ehlu-l-bejt*, "ljudi iz porodice", koji su bili članovi Muhammedove neposredne porodice. U vrijeme njenog braka sa Muhammedom, ove podjele su bile tek u nastajanju, ali će uskoro postati jasno da ummet nije neka jedinstvena, čvrsta grupa, i da su ljudi koji su ušli u islam učinili to sa veoma različitim očekivanjima.

Ummu Selema je ubrzo postala glasnogovornica žena Medine.<sup>233</sup> Muhammedov način života, koji je stavljao njegove supruge u središte zajednice, bijaše dao muslimanskim ženama novu viziju o njihovojo ulozi. Aiša i Hafsa su bile još uvi-jek mlade, i ponekad hitre i sebične, a Ummu Selema je bila u znatno drugaćijem, povoljnijem položaju. Kratko nakon njene udaje, jedno izaslanstvo žena ju je upitalo zašto se žene tako rijetko spominju u Kurantu. Ummu Selema je prenijela njihovo pitanje Poslaniku, koji je, kao i obično, dao sebi vremena da o tome ozbiljno promisli. Nekoliko dana kasnije, dok je češljala kosu u svom stanu, čula je Muhammeda kako recitira jednu revolucionarnu novu suru u džamiji:

<sup>232</sup> Lings, *Muhammad*, 107-108; Mernissi, *Women and Islam*, 174.

<sup>233</sup> Taberi, *Tafsir*, (Cairo, bez datuma), 22:10; Mernissi, *Women and Islam*, 115-131. U nekim verzijama, sve Muhammedove supruge, a ne samo Ummu Selema, preuzimale su inicijativu.

Muškarcima i ženama koji su se predali,  
vjernicima i vjernicama,  
poslušnim muškarcima i poslušnim ženama,  
iskrenim muškarcima i iskrenim ženama,  
strpljivim muškarcima i strpljivim ženama,  
poniznim muškarcima i poniznim ženama,  
muškarcima i ženama koji dijele zekat,  
muškarcima koji poste i ženama koje poste,  
muškarcima i ženama koji čuvaju svoja stidna mjesta,  
muškarcima i ženama koji se često Boga sjećaju -  
Za njih je Bog pripremio oprost i veliku nagradu.<sup>234</sup>

Drugim riječima, u islamu treba da bude potpuna spolna jednakost, jer i muškarci i žene imaju iste obaveze i odgovornosti. Kada su žene čule ove ajete, odlučile su da ovu viziju pretvore u konkretnu stvarnost u svom svakodnevnom životu.

Bog je, izgleda, bio na njihovoј strani. Kratko nakon toga, cijela sura je posvećena ženama. Žene više nisu mogle biti date kao ostavština muškim nasljednicima kao da su kamine ili hurmina stabla. One su same mogle nasljeđivati i natjecati se sa muškarcima za udio u vlasništvu.<sup>235</sup> Nijedna djevojka siroče neće biti udata za svog zaštitnika protiv njene volje, kao da je puka pokretna imovina.<sup>236</sup> Kao što bijaše običaj u predislamskom dobu, žene su zadržavale pravo da pokrenu razvod, premda je muž mogao odbiti da se tome povinuje. U Arabiji, mladoženja bi tradicionalno predstavio svadbeni poklon svojoj mladoj, međutim, u praksi ovaj poklon je pripadao njenoj porodici. Sada će se svadbeni dar direktno dati ženi kao njen neotuđivo vlasništvo, a u slučaju razvoda, muškarac nije mogao tražiti njegov povrat, tako da je njena sigurnost bila zagarantirana.<sup>237</sup> Kur'ansko zakonodavstvo je in-

<sup>234</sup> Kur'an, 33:35.

<sup>235</sup> Kur'an, 4:37.

<sup>236</sup> Kur'an, 4:23.

<sup>237</sup> Kur'an, 2: 225-240, 65:1-70.

sistiralo na tome da je pojedinac slobodan i suveren - a to se također odnosilo i na žene.

U Arabiji u sedmom stoljeću, ovo je bila iznenađujuća novina, a muškarci pripadnici ummeta su zbog ovog bili veoma uznemireni. Bog je oduzimao njihove privilegije! Oni su bili spremni da se za Njega bore do smrti, a sada je On tražio odricanje u njihovim ličnim stvarima! Medinjani su posebno bili povrijeđeni; zar se od njih očekivalo da podijele svoje farme i dadnu u njima udio ženama? "Kako", upitali su, "neko može dati pravo nasljedstva ženama i djeci, koji ne rade i ne zarađuju za život? Da li će sada oni naslijedivati poput muškaraca koji su radili da zarade taj novac?" I, da li im to Poslanik ozbiljno govorи da čak i ružna djevojčica može naslijediti bogatstvo? "Da, apsolutno", odgovorio je Muhammed.<sup>238</sup> Neki su pokušali pronaći rupu u zakonu, međutim žene su se požaleile Muhammedu, a Kur'an ih je podržao.<sup>239</sup>

Žene su načinile još jedan zahtjev: pošto su ratni pohodi bili tako ključna stvar u ekonomiji, zašto i one ne bi mogle nositi oružje? I ovaj put je Ummu Selema njihovo pitanje iznijela pred Poslanika.<sup>240</sup> Ovo je udarilo ravno u srce gazv ekonomije. Žena koja bi bila zarobljena tokom ratnog pohoda bila je vrijedan ratni pljen. Mogla je biti prodata, vjenčana, korištena kao radna snaga ili nagnana na prostituciju. Ako se ženama dozvoli da se bore umjesto da pasivno čekaju da budu zarobljene, doći će do ogromnog smanjenja dohotka koji je dolazio od gazva. Neslaganje je podijelilo zajednicu, a Muhammed bijaše okružen ljuditim muškarcima koji su osjećali da im Allah oduzima njihov status muškosti. Posebice Omer nije mogao razumjeti Poslanikovo absurdno popuštanje ženama. Ali Muhammed je ostao postojan i uporno tvrdio da je Bog svoju volju iskazao jasno.

Međutim i žene su izabrale pogrešan trenutak za ovaj potез. Nije bilo govora da će muškarci ovo prihvati u vrijeme

<sup>238</sup> Taberi, *Tafsir*, 9:235; Mernissi, *Women and Islam*, 131-132; Ahmed, *Women and Gender in Islam*, 53.

<sup>239</sup> Kur'an, 4:19.

<sup>240</sup> Taberi, *Tafsir*, 8:261; Mernissi, *Women and Islam*, 132.

kada se ummet suočavao sa istrebljenjem. Zakoni o nasleđivanju i razvodu ostali su na snazi, a Muhammed je shvatio da njegovi neprijatelji u Medini ostvaruju političku dobit od ove radikalne promjene u zakonima i da mu se u ovoj ključnoj prekretnici protive i neki njegovi najbliži drugovi. Kriza je dostigla vrhunac oko pitanja fizičkog kažnjavanja [udaranja] supruga.<sup>241</sup> Kur'an je zabranio muslimanima da čine nasilje jedan nad drugim, a žene su se počele žaliti Poslaniku kada su ih njihovi muževi tukli, tražeći da oni budu kažnjeni onako kako je Kur'an propisao. Neke su čak počele odbijati seksualne odnose s muževima koji su bili skloni zlostavljanju. Muhammedu je bila jako odvratna i sama ideja o nasilju nad ženama. "Poslanik nije nikada podigao ruku ni na jednu od svojih supruga, ili na roba, niti na bilo koju osobu, nikada", navodi Ibn Sa'd. On je "uvijek bio protiv fizičkog kažnjavanja žena".<sup>242</sup> Međutim, on je išao ispred svog vremena. Muškarci poput Omera, Ibn Ubejja, pa čak i nježnog Ebu Bekra, tukli su svoje supruge i ne razmišljajući o drugom načinu prilaska problemu. Znajući da Ebu Sufjan okuplja veliku vojsku protiv Medine, Muhammed je morao popustiti da bi zadržao odanost svojih ljudi. "Dobro", kazao je svojim nezadovoljnim drugovima, "udarajte ih, ali samo najgori od vas će se služiti takvim metodama."<sup>243</sup> Objava je izgleda dala dopuštenje muževima da mogu udarati svoje supruge, ali Muhammedu se to nije dopadalo.<sup>244</sup> "Ne mogu podnijeti da gledam nekog ljutitog muškarca kako udara svoju suprugu u trenutku kada ga bijes savlada", kazao je.<sup>245</sup> Ipak, sukob sa Mekkom bijaše kompromitirao njegovu viziju i prisilio ga da prihvati način djelovanja, koji bi on, u normalnijim okolnostima, radije spriječio. Kur'anski zakoni o ženama su isprepleteni sa ajetima o ratu, koji su neizbjježno utjecali na sve što se dešavalo u Medini u ovo vrijeme. Muhammed je znao da se ne može na-

<sup>241</sup> Mernissi, *Women and Islam*, 154-159.

<sup>242</sup> Ibn Sa'd, *Tabaqat*, 8:205.

<sup>243</sup> Ibid.

<sup>244</sup> Kur'an, 4:34.

<sup>245</sup> Ibn Sa'd, *Tabaqat*, 8:204.

dati da će preživjeti žestoki mekkanski napad sa nezadovoljnim vojnim trupama.

U martu 627. godine, ogromna armija od deset hiljada ljudi - Kurejšija i njihovih saveznika - krenula je marširajući prema Medini.<sup>246</sup> Muhammed je mogao mobilizirati samo nekih tri hiljade boraca iz Medine i njegovih beduinskih saveznika. Ovog puta nije bilo nepotrebnog isticanja, muslimani su se zabarikadirali u "grad" u središtu oaze. Okruženu sa tri strane stjenovitim vulkanskim padinama, Medinu nije bilo teško odbraniti. Najranjivija je bila sa sjeverne strane, ali Muhammed je usvojio strateški plan koji mu je predložio Selman el-Farisi, Perzijanac koji je prihvatio islam. Kurejšijama se nije žurilo, svoj pohod su vodili grandiozno i samouvjereno u laganim etapama, tako da su i muslimani imali dovoljno vremena. Pokupili su usjeve sa obližnjih polja, tako da ovaj puta Mekkelijama neće ostati ništa hrane za stoku, a onda je cijela zajednica prionula i iskopali su veliki tranšeju uzduž sjevernog dijela oaze. Ovo nije bilo vrijedno divljenja - šta više bilo je šokantno - za arapske osjećaje. Samouvjereni džahilski ratnik nikad ne bi ni pomislio da napravi barijeru između sebe i neprijatelja. Smatrao je ponižavajućim kopati zemlju poput roba. Međutim, Muhammed je radio zajedno sa svojim drugovima, smijući se, šaleći se i pjevajući. Moral je bio visok.

Kada su Kurejšije stigle sa svojom vojskom začuđeno su buljili u tranšeji. Zemlja iz iskopina je iskorištena za izgradnju visokih nasipa koji su efikasno štitili Medinjane u njihovom taboru i davali im bolji položaj sa kojeg su mogli gađati. Kurejšije su bili zbunjeni. Nikada ranije u svom životu nisu vidjeli nešto tako nepošteno!<sup>247</sup> Njihova konjica, koja je bila njihov ponos i radost, bila je beskorisna. S vremenom na vrijeme, neki bi od konjanika pokušao da avanturistički povede napad na neprijateljske linije, da bi se zaustavio kada bi došao do iskopane zapreke.

<sup>246</sup> Lings, *Muhammad*, 215-230; Watt, *Muhammad at Medina*, 36-58; Mernissi, *Women and Islam*, 168-170.

<sup>247</sup> Ibn Ishaq, 677, u djelu: Guillaume, *Life of Muhammad*.

Opsada je trajala samo jedan mjesec, ali izgledalo je kao da joj nikada neće doći kraj. Hranjenje i opskrba saveznika Medine kao i njenog vlastitog stanovništva veoma je opteretila gradske zalihe. Ibn Ubejj i njegova stranka su optužili Muhammeda za propast koju im je donio,<sup>248</sup> a židovsko pleme Kurejza je otvoreno podržalo Kurejšije. Židovi iz Hajbera su mekkanskoj vojsci dali veliku vojnu jedinicu kao podršku u kojoj su bili mnogi pripadnici protjeranog plemena Nadir. Prije dolaska mekkanske armije, Hujaj ibn Ahtab, vođa plemena Nadir, bijaše pokušao nagovoriti Kurejzije ili da napadnu muslimane sa leđa ili da ubace dvije hiljade Nadirija u oazu koji će poklati žene i djecu u utvrđenju. U početku je pleme Kurejza okljevalo, ali kada su vidjeli ogromnu mekkansku vojsku kako popunjava ravnicu ispred grada dokle je pogled mogao doprijeti, njihov voda se složio da pomogne konfederaciji i obezbijedio je Kurejšije naoružanjem i namirnicama. Kada je Muhammed čuo za ovu izdaju, vidno je bio potresen. Poslao je Sa'da ibn Muaza, koji je bio glavni arapski saveznik plemena Kurejza prije hidžre, da pregovara, ali bezuspješno. U jednom trenutku, Kurejzije su zapravo počeli napadati utvrđenje sa jugoistočne strane naselja, ali je taj pothvati polako splasnuo. Oko tri sedmice bilo je prilično nesigurno s koje će strane biti napadnuti.

Tokom Bitke na Hendeku, kako je opsada postala poznata, muslimani su bili prestrašeni. Suočeni sa planom potpunog istrebljenja, neki su bili dovedeni do granica očaja. "Vaše oči su kolutale, a vaša srca došla do grkljana", Kur'an podsjeća, "dok ste čudne misli o Bogu mislili, tada su vjernici bili iskušani i najžešće potreseni."<sup>249</sup> Ali iako su se oni unutar grada tresli, s druge strane rova Kurejšije su postajali iscrpljeni. Nisu imali dovoljno zaliha, a njihovo neiskustvo u vojnim pitanjima dovelo je do toga da su se lako demoralizirali iznenadnim preokretom. Njihova odlučnost je konačno slomljena kada je snažna olujna kiša uništila njihov logor. Ebu Sufjan je prepoznao poraz. Konji i kamile su ugibali, pleme Ku-

<sup>248</sup> Kur'an, 33:12.

<sup>249</sup> Kur'an, 33:10-11.

rejza nije osiguralo potrebnu opskrbu, a njegove trupe nisu imale šatora, vatre, niti lonaca za kuhanje. "Napuštaj", oglasio je svojim ljudima, "jer ja odlazim."<sup>250</sup> Kada su muslimani slijedećeg jutra pogledali preko nasipa, ravnica je bila potpuno napuštena.

Ali šta je Muhammedu bilo činiti sa Kurejzom? Odlazak Kurejšija nije umanjio žestoku opoziciju njegovom vodstvu unutar Medine: njegovi protivnici su bili uvjereni da će se Mekkelije uskoro vratiti i užasno se osvetiti za svoje poniženje, stoga su oni pojačavali kampanju protiv njega. Naselje je bilo na ivici građanskog rata, pa u ovoj napetoj atmosferi pleme Kurejza nije moglo ostati nekažnjeno. Dan nakon odlaska mekkanske armije, Muhammedove trupe su opkolile utvrdu plemena Kurejza, koji su zatražili da im bude dopušteno da odu pod istim uvjetima kao plemena Kajnuka i Nadir. Ali ovaj puta Muhammed je odbio: Nadirije su se pokazali podjednako opasnim za ummet i u egzilu. Starještine Kurejze su se složili da posrednik bude njihov bivši saveznik Sa'd ibn Muaza, koji je bio teško ranjen tokom opsade i odnesen je na nosilima do naselja plemena Kurejza. Premda su neki pripadnici drugih plemena zatražili od njega da bude milostiv, Sa'd je vjerovalo da pleme Kurejza predstavlja rizik za njihovu sigurnost i donio je tradicionalnu presudu: svih sedam stotina muškaraca plemena će biti smaknuto, njihove žene i djeca prodati u roblje, a njihova imovina će biti razdijeljena među muslimanima. Kada je čuo presudu, prenosi se da je Muhammed uzviknuo: "Presudio si prema odredbi Allaha koji je iznad sedam nebesa!"<sup>251</sup> Slijedeći dan, kazna je izvršena.

Iako to u nama danas izaziva gnušanje, gotovo svako u Arabiji bi očekivao takvu presudu. Prema dokumentima, čak ni Kurejzije nisu bili iznenadjeni odlukom. Smaknuća su odlasla uznemirujuću poruku Židovima Hajbera, a beduini će primijetiti da se Muhammed ne usteže od odmazde. On bijaše priredio grubo pokazivanje snage, koje će, vjerovatno, sukob privesti kraju. Promjena jeste stizala u ovo očajno, primi-

<sup>250</sup> Ibn Ishaq, 683, u djelu: Guillaume, *Life of Muhammad*.

<sup>251</sup> Ibid., 689.

tivno društvo, ali za to vrijeme, nasilje i ubijanje u ovom obimu bila je norma.<sup>252</sup>

Unatoč svemu, ovaj incident obilježava najnižu tačku Muhammedove karijere. Važno je, dakako, napomenuti da priпадnici plemena Kurejza nisu bili ubijeni na religijskim ili rasnim osnovama. Nijedno od ostalih židovskih plemena u oazi nije niti prigovorilo niti pokušalo intervenirati, jasno to smatrajući kao stvar čiste političke i plemenske prirode. Znatan broj Arapa pripadnika plemena Kilab, koji su radili za Kurejzu, također su bili smaknuti zajedno sa Židovima. Muhammed nije imao ideoloških razmirica sa židovskim narodom. On je jednom kazao: "Onaj ko učini nažao ili uništi Židova ili kršćanina imat će mene za odgovor na Sudnjem Danu." Muškarci Kurejze bili su smaknuti zbog izdaje. Sedamnaest ostalih židovskih plemena Medine ostalo je u oazi, živeći u prijateljskim odnosima sa muslimanima dugo godina, a Kur'an je nastavio sa insistiranjem da se muslimani moraju sjećati svog duhovnog srodstva sa Narodom Knjige:

Ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjige osim na najljepši način - izuzev sa onima među njima koji su nasilje učinili - i recite: "Mi vjerujemo u ono što je spušteno nama, kao i u ono što je spušteno vama: jer naš Bog i vaš Bog jeste jedan i isti, i Njemu se svi mi predajemo."<sup>253</sup>

Kasnije će u islamskim imperijama Židovi uživati pune vjerske slobode, a antisemitizam neće postati muslimanska slabost sve dok arapsko-izraelski sukob ne postane akutni problem sredinom dvadesetog stoljeća.

Možda je tragedija plemena Kurejza bila prihvatljiva za Arape Muhammedovog vremena, ali ona nije prihvatljiva za danas. Niti je to bilo ono što je Muhammed namjeravao učiniti. Njegova izvorna namjera bijaše da okonča nasilje i džahilijet, ali tada je postupao poput svakog arapskog plemenskog vode. On je osjećao da je natjeran da ide u rat da bi se konačno postigao mir, ali borba bijaše izazvala zabrinjavajući i okrutni

<sup>252</sup> Asian, *No god but God*, 91-98; Norman A. Stillman, *The Jews of Arab Lands*, (Philadelphia, 1979.).

<sup>253</sup> Kur'an, 29:46, Asadov prijevod.

krug napada i kotranapada, zločina i odmazde, koji su narušavali esencijalne principe islama. Dok je jahao iz naselja plemena Kurejza prema gradu koji je još uvijek ključao od straha i panike, Muhammed mora da je shvatio da će morati pronaći drugi način da okonča sukob. Na neki način je morao odbaciti ovo postupanje - karakteristično za džahilijjetski period - jednom zauvijek, i pronaći potpuno drugačije rješenje.

## Peto poglavlje

# Selam

MUHAMMEDOVA POBJEDA nad Kurejšijama uveliko je podigla njegov prestiž na poluotoku. Tokom slijedećih nekoliko mjeseci, on je iskoristio ovu poziciju, odašiljući vojne ekspedicije protiv plemena koja su pripadala mekkanskoj konfederaciji, nadajući se da će pojačati ekonomsku blokadu koja je nanosila štetu kurejšijskoj trgovini i privući neke od sirijskih karavana u Medinu. Njegov neprestani uspjeh učinio je da mnogi Arapi preispitaju ispravnost svoje tradicionalne vjere. Oni su bili pragmatičan narod, manje ih je interesirala apstraktna rasprava, a više su se zanimali za efektivan religijski sistem. Kada je mekkanska vojska napustila Medinu, nakon opsade, komandant Halid ibn Veliđ je poviknuo: "Svaki čovjek koji ima razuma sada zna da Muhammed nije lagao!"<sup>254</sup> Čak su se i najpredaniji poklonici stare vjere počinjali slagati sa ovim. Tokom pohoda protiv jedne od mekkanskih karavana, Muhammedov bivši zet Ebu-l-As, koji bi se radije određao svoje porodice nego da primi islam, je zarobljen. Muhammed je naredio da bude pušten i da mu se vrati njegova trgovacka roba, a ovaj drugi čin darežljivosti je toliko impresionirao Ebu-l-Asa da je, nakon što je vratio robu u Mekku, učinio hidžru, prešao na islam i ponovno se spojio sa Zejnebom i njihovom kćerkicom.

U Arabiji, kao cjelini, prilike su se okrenule u Muhammedovu korist, ali unutar Medine dešavala se suprotna stvar. Ovdje je sukob postao oštiji nego ikad. Svaki dan Ibn Ubejj je prigovarao da bi, da je on zadržao vodstvo, Jesrib živio u miru, a ne bi navukao smrtonosno neprijateljstvo najmoćnijeg grada u Arabiji. Neprijatelji su rijetko otvoreno napadali Muhammeda, već su sprovodili neku vrstu podmukle kampanje kako

<sup>254</sup> Muhammad ibn 'Umar al-Waqidi, *Kitab al-Maghazi*, 488-490, u djelu: Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, (London, 1983.), 227.

bi ga diskreditirali. Njegov kontroverzni pokušaj da poboljša status žena bio im je jedna vrsta Božijeg dara, a otpočeli su i da raznose zlonamjerna i nečasna govorkanja o njegovim suprugama. Neki su obznanili da su bacili oko na neke od privlačnijih članica njegovog harema i da se namjeravaju njima oženiti nakon njegove smrti - pretpostavka koja je nosila i više od naznake o atentatu.<sup>255</sup> Šaptalo se da je Muhammed sada isuviše star da zadovolji svoje supruge ili da je imao testisnu herniju.<sup>256</sup> Dosta zlonamjernog ogovaranja je bilo o Aiši i jednom mladiću koji se zvao Safvan ibn el-Mu'attal. Kada bi se ljudi natiskali u Muhammedove porodične kutke da postave pitanja i upute žalbe, neki muškarci su ustvari vrijedali njegove supruge pred njegovim očima. Situacija je počela izmiciati kontroli. Noću, kada je bilo hladnije, Medina bi oživjela; ljudi su uživali šetajući uokolo i družeći se, uživajući u svježem zraku, ali od opsade, žene bijahu napadane na ulicama. Kada bi Poslanikove supruge izašle napolje, dvoličnjaci bi ih počeli slijediti, dovikujući uvredljive i odvratne komentare i bezobrazno se ponašajući.<sup>257</sup> Kada im je zbog toga prigovoren, oni su se pravdali da su u mraku greškom zamijenili žene, misleći da se radilo o djevojkama robinjama koje je, smatralo se, dopušteno na ovakav način uznemiravati.

Muhammed je bio emocionalno i fizički izmoren tenzija-ma koje su vladale posljednjih nekoliko godina. On uvijek bijaše emocionalno ovisan o svojim ženama i ovo ga je činilo ranjivim. Kada je odlučio da se oženi još jednom ženom, jezici su ponovno počeli širiti tračeve.<sup>258</sup> Zejneb bint Džahš bijaše oduvijek bliska Muhammedu. Ona je bila njegova rođakinja, ali također i supruga njegovog usvojenog sina Zejda. Sam Muhammed je uredio da se spoje, kratko nakon hidžre, premda Zejneba bijaše daleko od zanesene žene: Zejd nije dobro izgledao i mora da je ona i tada bila zainteresirana za samog Mu-

<sup>255</sup> Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, prijevod, Mary Jo Lakeland, (Oxford, 1991.), 171-172.

<sup>256</sup> Kur'an, 33:51, 63.

<sup>257</sup> Kur'an, 33: 59-60.

<sup>258</sup> Lings, *Muhammad*, 212-214; Tor Andrae, *Muhammad: The Man and His Faith*, prijevod Theophil Menzel (London, 1936.), 215-216.

hammeda. Zejneb je sada bila u kasnim tridesetim godinama, ali unatoč neugodnoj klimi i uvjetima koji su vladali u Arabiji, ona još uvijek bijaše iznimno lijepa. Pobožna žena, bila je vješta u kožarskom zanatu i sve što bi napravila davala je siromašnima. Muhammed ju je izgleda video u novom svjetlu i zaljubio se prilično iznenadno kada je jednom prilikom navratio njenoj kući da razgovara sa Zejdом, koji tada nije bio kod kuće. Ne očekujući nikakve posjetioce, Zejneb je došla do vrata nepoptuno pokrivena, više otkrivena nego što je bilo uobičajeno, pa Muhammed bijaše hitro skrenuo pogled i tiho progundđao: "Hvaljen neka je Allah, koji mijenja srca ljudi!" Kratko nakon toga, Zejneba i Zejd su se razveli. Brak nikada nije bio sretan, a Zejdu je bilo drago da ju je mogao pustiti. Ova priča je šokirala neke Muhammedove kritičare sa Zapada koji su bili naviknuti na asketske kršćanske heroje. Međutim, muslimanski izvori izgleda ne nalaze ništa neprikladno u ovom prikazivanju energičnosti svoga Poslanika. Niti im je pak smetalo što je Muhammed imao više od četiri supruge: zašto Bog ne bi dao svom Poslaniku neke privilegije? Ono što je zaprepastilo njegove protivnike u Medini, bila je činjenica da je Zejneba bila udata za Zejda: Arapi su smatrali da usvojenje nosi jednu gotovo biološku vezu, i bilo je mnogo skandaloznih priča o incestu. Muhammed je sumnje o ovom slučaju razjasnio objavom koja mu je potvrdila da je sam Allah zadovoljan tim odabirom i da nije grijeh oženiti [bivšu] suprugu usvojenog djeteta.<sup>259</sup> Aiša, koja je uvijek bila sklona ljubomori, zadesila se sa Muhammedom kada je on primio ovu božansku poruku. "Veoma odgovarajuće!" oštro je prokomentirala. "Uistinu Tvoj Gospodar brzo ispunjava tvoje zahtjeve!" Kao i uobičajeno tenzije u harem su odražavale podjele u zajednici kao cjelini: Muhammedov brak sa jednom od njegovih vlastitih rođakinja će pospješiti političke ciljeve Poslanikove porodice, poboljšavajući položaj ehlu-l-bejta.

Zbog skandala, Muhammed je insistirao da cjelokupna zajednica prisustvuje svadbenom slavlju. Dvorište bijaše prepuno gostiju, od kojih su mnogi bili neprijateljski raspoloženi

<sup>259</sup> Kur'an, 33:36-40.

prema Poslaniku, pa atmosfera nije bila ugodna. Naposljeku, kada se svadbeno veselje počelo bližiti kraju, mala je grupica ostala u Zejnebinom novom stanu, vjerovatno zbog ozračja radosti nesvjesna da je vrijeme da mlada i mladoženja ostanu sami. Muhammed je napustio sobu i sjeo sa ostalim svojim suprugama, nadajući se da će ovi neosjećajni gosti to shvatiti. "Kako vam se sviđa vaša nova drugarica?", kiselo je zapitala Aiša kada je došao do nje. On se naposljeku vratio u Zejnebinu kuću, gdje je gostima njegov prijatelj Enes ibn Malik pokazao vrata. Kada je ušao u sobu, Muhammed je nekako nestručljivo navukao zavjesu (*hidžab*) između sebe i Enesa, izgovarajući riječi nove objave:

O vi koji ste postigli vjeru! Ne ulazite u Poslanikove sobe osim ako vam se dopusti; [i kada budete pozvani] na jelo, ne dolazite [tako rano] da čekate dok se ono spremi; ali kada god budete pozvani uđite [u odgovarajuće vrijeme], a nakon što jedete, razidite se ne ostajući zarad pukog razgovora: to, vidite, možda uznemirava Poslanika, a on pak osjeća stid od vas [zatražiti da napustite]: ali Bog se ne stidi [da vas poduči] onome što je pravo.

A, [što se tiče Poslanikovih supruga] kad god od njih zatražite nešto što vam treba, tražite to od njih iza zastora: ovo će samo produbiti čistotu vaših srca i njihovih.<sup>260</sup>

Objava nastavlja dalje sa naredbom da se Muhammedove supruge ne smiju ponovno udavati nakon njegove smrti, a zapovijedila im je i da nose svoje džilbabe (što se može odnositi na različite odjevne predmete) na poseban način, kako bi mogle biti prepoznate na ulici i izbjegći zlostavljanja.<sup>261</sup>

Ajeti o hidžabu su postali predmet kontroverznih rasprava.<sup>262</sup> Oni će naposljeku - oko tri generacije nakon Poslanikove smrti - biti korišteni da se opravda pokrivanje cijele žene i njihovo odvajanje u posebnom dijelu kuće. Među-

<sup>260</sup> Kur'an, 33:53, prijevod: Muhammed Asad, *The Message of Qur'an*, (Giblartar, 1980.)

<sup>261</sup> Kur'an, 33:53, 59.

<sup>262</sup> Mernissi, *Women and Islam*, 88-191; Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam*, (New Heaven and London, 1992.), 53-57.

tim, oni moraju biti promatrani u okvirima konteksta. Oni se pojavljuju u suri 33, koja također razmatra i opsadu, i moraju se razmatrati u svjetlu ovih zastrašujućih prilika. Uputstva se nisu odnosila na sve muslimanske žene, već samo na Muhammedove supruge. Povod su im bile slabo prikrivene prijetnje Muhammedovih neprijatelja, agresivni nasrtaj na njegovu privatnost i zlostavljanje kome su njegove supruge bile izložene gotovo svaki dan. Zatrovana atmosfera u Medini nakon opsade natjerala je Muhammeda da promijeni svoje lične stavove. Od tog vremena nadalje neće biti otvorene kuće. Umjesto da se gužvaju slobodno u sobama njegovih supruga, muslimani im moraju prilaziti iza zaštitnih zastora. Riječ hidžab dolazi od korijena HDŽB: sakriti se. Zavjesa je uspostavila prag koji je štitio "zabranjeni" ili "sveti" (haram) objekat, poput damastnog prekrivača koji je prekrivao Kabu. U vremenima ranjivosti, ženska tijela često simboliziraju zajednicu koja je u opasnosti, a u našem sadašnjem vremenu, hidžab je stekao novu važnost naizgled nastojeći zaštiti ummet od prijetnje Zapada.

Muhammed nije htio razdvojiti svoj privatni život od svojih javnih obaveza. Nastavio je sa praksom da vodi svoje supruge na vojne ekspedicije, premda su sada one ostajale u svom šatoru. Ali ostale žene ummeta nastavile su se kretati oazom slobodno. Hidžab nije uspostavljen da napravi podjelu spolova. Ustvari, kada objava bijaše dolazila, zavjesa bijaše spuštena između dvojice muškaraca - Poslanika i Enesa - da razdvoji oženjeni par od nezadovoljne zajednice. Uvođenje hidžaba bila je svojevrsna Omerova pobjeda, koji bijaše ubjedivao Poslanika da odvoji svoje supruge na neko vrijeme - neka vrsta površnog rješenja kompleksnog problema. Muhammed je htio promijeniti stavove ljudi, a uvođenje ove vanjske barijere bila je neka vrsta kompromisa, jer ona nije tražila od muslimana da se prvenstveno kontroliraju na unutarnjem nivou, pazeći na svoje postupke. Međutim, on je popustio Omeru zbog krize koja je razdirala Medinu.

Dočim, situacija se nije popravila. Nekoliko sedmica nakon uvođenja hidžaba, Muhammedovi neprijatelji su izveli

podlački napad na Aišu, koji je ozbiljno šokirao Poslanika i gotovo uspio da podijeli zajednicu.<sup>263</sup> Aiša je bila laka meta. Svako je znao da je ona bila najomiljenija Muhammedu. Bila je prelijepa, duhovita, ponosna na svoju istaknuta poziciju, ljubomorna, otvorena, samodopadljiva, i nesumnjivo je stekla mnogo neprijatelja. Ovom prilikom Muhammed je izabrao da ga Aiša prati na ekspediciji protiv saveznika plemena Kurejs koji se bijahu na neki prijeteći način ulogorili nešto bliže Medini nego što je to bilo uobičajeno. Prema Muhammedovim obavještajnim izvorima, Kurejsije ih bijahu nagovorili da napadnu oazu. Bio je to uspješan pohod: muslimani su ih presreli na vrelu Murajsi na obali Crvenog mora i uspjeli su zaborbiti dvije stotine kamila, petsto ovaca, i dvije stotine njihovih žena. Džuvejrija bint el-Haris, kćerka njihovog vode, bila je među zarobljenicama. Aiša se rastužila čim ju je pogledala, jer je Džuvejrija bila tako lijepa. Dakako, tokom pregovora koji su uslijedili nakon pohoda, Muhammed je predložio brak da bi sklopio savez sa njenim ocem.

Muslimani su logorovali u Murajsi tri dana, međutim, unatoč uspješnog ishoda gazva, uzavrela napetost između Iseljenika i Pomagača eskalirala je u ozbiljan incident. Dok su muslimani pojili svoje deve na izvoru, lokalni ljudi iz dva različita plemena - jednog koje je bilo u savezništvu sa Kurejom, a drugo sa Hazredžom - počeli su se svađati o prilično trivijalnoj stvari. Nedugo nakon toga, desio se ozbiljan sukob, i učesnici u svađi pozvali su muslimanske promatrače u pomoć. Iseljenici su pohrlili u pomoć pripadnicima plemena koje je bilo u savezništvu sa Kurejsijama, dok su se Pomagači iz Hazredža okupili oko njihovih protivnika. Za tili čas, direktno kršeći Kur'an, musliman se borio protiv muslimana. Kada su to čuli, Omer i drugi Muhammedovi drugovi požurili su da zaustave ovu besmislenu borbu, ali je Ibn Ubejj pobjesnio: kako se Omer usudio spriječiti Hazredž da pomogne svojim vlastitim saveznicima! "Oni hoće da preuzmu primat

<sup>263</sup> Mernissi, *Women and Islam*, 177-178; Lings, *Muhammad*, 235-245; W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, (Oxford, 1956.), 185-186; Ahmed, *Women and Gender in Islam*, 51.

nad nama!" poviknuo je. "Tako mi Allaha, kada se vratimo u Medinu, veći i moćniji naši će istjerati niže i slabije." Jedan posmatrač je istog trena otrčao da o ovome izvijesti Muhammeda, koji je prebljedio kada je čuo ovu posljednju prijetnju. Omer je tražio da se Ibn Ubejj odmah smakne, ali ga je Muhammed obuzdao: da li to on hoće da se kaže da je Poslanik ubijao svoje vlastite drugove?<sup>264</sup> Izdao je muslimanima naredbu da se odmah spakuju i krenu na put kući, premda je ovo značilo putovati tokom najgore dnevne vrućine - nešto što on ranije nikada nije učinio.

Tokom jednog odmora, Aiša se tiho udaljila da obavi nuždu, a kada se vratila, uočila je da bijaše izgubila ogrlicu. Bio je to vjenčani dar njene majke, i nije mogla ni zamisliti da je izgubi, stoga se vratila nazad da je potraži. Dok je ona bila odsutna, muškarci su podigli njeno nosilo - uredno zastrto hidžabom - na njenu devu, pretpostavljajući da je ona zasigurno unutra, te je skupina krenula bez nje. Aišu nije previše potreslo kada je otkrila da je mjesto na kome su se odmarali napušteno, jer je znala da je samo pitanje vremena prije nego nekome počne nedostajati. Sjela je da pričeka kad ono, njen stari prijatelj Safvan ibn el-Mu'attal koji bijaše izostao za ostalima, pojavio se i popeo je na sedlo svoje kamile. Kada se Aiša pridružila ekspediciji sa Safvanom, staro govorkanje o njihovom neobičnom odnosu je ponovno počelo, a Muhammedovi neprijatelji su zlurado zamišljali najgore. "Nije ni čudo da se Aiša zaljubila u Safvana", glasno je prokomentirao Ibn Ubejj, "jer je on mnogo mlađi i privlačniji od njenog muža." Skandal je pogodio Medinu, a priča je izgledala tako vjerovatna da su neki od Iseljenika počeli u nju vjerovati, čak je i Ebu Bekr, Aišin otac, počeo sumnjati da bi mogla biti istinita.

Još ozbiljnije, sam Muhammed je počeo sumnjati u Aišinu nevinost - što je bio očit znak smanjenja njegove samouvjerenosti tokom ovog teškog perioda. Nekoliko dana on je izgledao zbumjeno i nesigurno. Toliko je trebao Aišu da je, suočen

<sup>264</sup> Muhammed ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 726, u djelu: A. Guillaume, prijevod, *The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq's Sirat Resul Allah*, (London, 1955.).

sa mogućnošću da je izgubi, bio rasijan i skeptičan. Nije mu dolazila nikakva poruka od Boga. Bilo je to prvi puta, od samog početka njegove poslaničke karijere, da je božanski glas utihnuo. Ibn Ubejj je nastavio iskorištavati situaciju, a stare plemenske mržnje su planule, jer je Hazredž, Ibn Ubejovo pleme, prijetilo da će zaratiti sa Evsom, koji su smatrali da ljudi koji bijahu izazvali skandal moraju biti odmah smaknuti. Situacija je bila tako ozbiljna da je Muhammed bio prisiljen sazvati sve vođe Medine na sastanak, zatražiti od njih podršku i ako on ustanovi da je neophodno, preuzeti akciju protiv Ibn Ubejja, koji je prijetio njegovoj porodici.

Naposljetu Muhammed je otišao da se suoči sa Aišom, koja je utočište našla u domu svojih roditelja. Ona je plakala dva dana, ali su njene suze presušile kao da se radilo o kakvoj magiji čim je vidjela svog muža da je ušao u kuću i suočila se s njim hladno. Muhammed joj je predlagao da prizna svoj grijeh pošteno. Ako se pokaje, Bog će joj oprostiti. Ali s velikim dostojanstvom četrnaestogodišnja djevojka je čvrsto stajala i odlučno gledala u svog muža dok je odgovarala. Izgleda da nema nikakvog smisla da ona išta kaže, kazala je. Nije mogla priznati nešto što nije uradila, a ako bude branila svoju nevinost, niko - pa čak ni njeni vlastiti roditelji - joj neće vjerovati. Ostalo joj je samo da ponovi riječi poslanika Jakuba: "Strpljenje u teškoći je najljepša stvar kod Boga; a ja od Boga [samog] molim da mi dadne snage da podnesem ovu nesreću koju mi pripisuјete."<sup>265</sup> Ona se onda tiho okrenula i legla na svoj krevet.

Muhammed je Aišu poznavao jako dobro, i mora da ga je ubijedila, jer čim je prestala govoriti, on je pao u duboki trans koji je često bio jedna vrsta nagovještaja dolaska objave. One-svijestio se, a Ebu Bekr je stavio kožni jastučić pod njegovu glavu, dok su on i njegova supruga u strahu iščekivali Božiju prosudbu. "Dobre vijesti, Aiša!", Muhammed je napokon poviknuo. Bog je potvrdio njenu nevinost. Preplavljeni olakšanjem, njeni roditelji su je tjerali da ustane i dođe svom suprugu ali Aiša je ostala neumoljiva. "Niti će mu doći niti zahva-

<sup>265</sup> Kur'an, 12:18. Asadov prijevod.

liti", odgovorila je, "niti će zahvaliti i jednom od vas, koji ste slušali potvore i niste ih porekli. Ustat će i zahvaliti jedino Allahu!"<sup>266</sup> Valjano ukoren, Muhammed je ponizno prihvatio oštru kritiku i otišao je da izrecituje novu objavu masi koja se okupila napolju.<sup>267</sup> Lična i politička tragedija je bila izbjegнута, ali su sumnje ostale. Ovaj incident bijaše pokazao koliko je Muhammed bio ranjiv. Je li to on bio - kako je Ibn Ubejj tako okrutno sugerirao - ugašena vatra?

Ali u martu 628. godine, mjesecu hadžskog hodočašća Mekki, Muhammed je objavio veoma neobičnu vijest koja se pokazala kao izuzetan dokaz njegovog poslaničkog genija.<sup>268</sup> Izgleda da on ne bijaše imao tačno određen plan na početku, već samo nagovještaj. Kazao je muslimanima da bijaše usnio čudan, nadahnut san: bijaše sebe vidio kako stoji u Haremumu Mekke, obrijane glave kao hodočasnik, u tradicionalnoj hadžskoj odjeći i kako drži ključ Kabe, ispunjen nekom vrstom smirenene uvjerenosti u pobjedu. Slijedećeg jutra, obznanio je da namjerava obaviti hadždž i pozvao je svoje drugove da mu se pridruže. Lako je zamisliti strah, čuđenje i nesigurnu slast koja je ispunila muslimane kada su čuli ovaj iznenadni poziv. Muhammed je jasno kazao da ovo neće biti vojna ekspedicija. Hodočasnici je bilo zabranjeno da nose oružje tokom hadždža, a on nije imao namjeru skrnaviti mekkansko svetište u kojem je svaka vrsta borbe bila zabranjena. Omer se usprotivio. Muslimani će otići kao janjad na klanje! Od presudne je važnosti da se mogu odbraniti! Ali, Muhammed je bio neumoljiv. "Ja neću nostiti oružje", rekao je odlučno. "Krećem ni sa kakvim drugim ciljem do li da obavim hodočašće." Hodočasnici neće nositi oklope, već prosto tradicionalnu bijelu odjeću hadžija. Na početku putovanja mogu ponijeti neki mali lovački nož da mogu ubiti divljač, ali će morati to osta-

<sup>266</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 735, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>267</sup> Kur'an, 24:11.

<sup>268</sup> Lings, *Muhammad*, 247-255; Andrae, *Muhammad*, 219-227; Watt, *Muhammad at Medina*, 46-59, 234-235; Mohammad A. Bam耶h, *The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse*, (Minneapolis, 1999.), 222-227.

viti po strani onda kada načine formalnu odluku [nijet hadždža]. Morat će umarširati nenaoružani u neprijateljsku teritoriju.

Niko od beduina koji se bijahu pridružili Muhammedovoj konfederaciji nije bio spreman preuzeti ovaj rizik, ali je nekih hiljadu Iseljenika i Pomagača dobrovoljno krenulo. Čak su i Ibn Ubejj i neki dvoličnjaci odlučili da idu. Dvjema ženama iz reda Pomagača, koje su bile prisutne na Prisegi na Akabi, bilo je dopušteno da se pridruže grupi, a Ummu Selema je pratila Muhammeta.

Muslimani su krenuli sa kamilama koje će žrtvovati na vrhuncu obreda hadždža. Na prvom zaustavljanju, Muhammed je posvetio jednu od ovih kamila na tradicionalan način, označavajući je posebnom oznakom, objesivši ritualnu odjeću oko njenog vrata, i okrenuvši je u pravcu Mekke. Potom je izgovorio hodočasnički uzvik: "Odazivam ti se, o Bože, odaživam!" Vijesti o ovoj neobično odvažnoj ekspediciji proširile su se brzo od plemena do plemena, a beduini su slijedili njihovo napredovanje radoznalo dok su hadžije prolazile dugi put ka jugu. Muhammed je znao da Kurejšije stavljaju iznimno tešku poziciju. Svaki Arap je imao pravo da obavi hadždž, a kada bi Kurejšije, čuvari Harema, zabranili hiljadi hodočasnika koji su valjano i svestrano obavljali obrede da uđu u svetište, ponijeli bi krivicu zbog ogromnog i sramnog propusta da ispune svoju dužnost. Ali isto tako bi bilo nepodnošljivo i potnižavajuće za Kurejšije ako bi dozvolili da Muhammed uđe u grad, i uskoro je postalo jasno da su kurejšijske vode odlučile zaustaviti Muhammeta po svaku cijenu. Na hitnom sastanku Skupštine, Halid ibn el-Velid je poslat sa konjicom koja je brojala dvije stotine konjanika da napadne nenaoružane hodočasnike.

Kada je čuo ove ozbiljne vijesti, Muhammed je bio ožalošćen zbog svog plemena. Kurejšije su bili toliko zaslijepljeni beskorisnom ratobornom mržnjom da su bili spremni prekršiti svete principe na kojima je počivao cijeli njihov način života. Šta je svrha takvoj tvrdoglavosti? "Jadne Kurejšije!", poviknuo je, "rat ih je potpuno progutao! Kakvu će štetu pre-

trpjeli ako puste mene i ostale Arape da idemo svojim putevima?" Ekspedicija neće biti onakva kakvu je on zamišljaо. Zbog svog sna, Muhammed vjerovatno bijaše očekivao da će mu biti dopušteno da uđe u Mekku, i da će imati priliku da objasni principe islama Kurejšijama u mirnim uslovima koje nameće hadždž. Ali sada nije mogao odustati. "Tako mi Allaha", odlučio je, "neću prestati da se borim za misiju koju mi je Bog povjerio dok ne postane pobjednička ili ja ne nestanem."<sup>269</sup> Njegov prvenstveni zadatak bio je da hodočasnike dovede sigurno u svetište. Muslimani su našli vodiča iz prijateljskog beduinskog plemena Eslem, koji je grupu vodio okolnim, kamenitim putom u oblast gdje je sve nasilje bilo zabranjeno. Čim su ušli u svetu teritoriju, Muhammed je podsjetio hodočasnike da su oni izričito tu radi religijske aktivnosti. Ne smiju sebi dozvoliti da ih ponese draž dolaska kući. Ne smije biti nikavog površnog trijumfa i moraju svoje grijehе ostaviti iza sebe. Sada treba da krenu prema obližnjem vrelu Hudejbiji, povest će svoje kamile kroz pjesak tako da će Halid i njegovi ljudi tačno znati gdje su.

Kada su došli u Hudejbiju, Muhammedova kamila Kasva je kleknula i odbila je da se pomakne. Hodočasnici su vikali na nju, pokušavajući da je dignu, ali ih je Muhammed podsjetio na slona koji je kleknuo pred Kabom tokom abesinske invazije iz prijašnjih godina - božanski "znak" koji bijaše ubijedio neprijateljsku vojsku da okrene leđa bez borbe. Nešto slično se dešavalo i danas. "Onaj koji je spriječio slona da uđe u Mekku ne da Kasvi da krene", objasnio je, i opet je podsjetio hodočasnike da oni dolaze u duhu pomirenja. "Ma kakav uvjet da Kurejšije postave, u kojem traže od mene da pokazem ljubaznost prema rodu, prihvativat će ga."<sup>270</sup> Muhammed nikada ne bijaše planirao da zbaci Kurejšije već je prosto htio da reformira društveni sistem, koji će, bio je uvjeren, grad dovesti do propasti. Kurejšije su smatrali da je hodočašće bilo ravno objavi rata ali, poput Kasve, Muhammed je bio odlu-

<sup>269</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 748, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>270</sup> Ibid., 741.

čan da ničice ponizno padne pred svetošću Mekke. Rat ne bi jaše postigao ništa što je bilo od trajne vrijednosti i obje strane bijahu počinile zločine. Ovo treba da bude mirna ofanživa, a ne invazija.

Međutim, veoma mali broj muslimana je Muhammeda ozbiljno shvatio. Nervozni, uzbudjeni dramatičnošću događaja, očekivali su nešto spektakularno. Vjerovatno će se desiti čudo! Možda će ući u Mekku trijumfalno i istjerati Kurejšije iz grada! Umjesto toga, Muhammed im je hladno naredio da napoje svoje kamile i sjednu pored njih. Ono što je uslijedilo jest ono što će uobičajeno biti nazvano nekom vrstom "pasivnog protesta" [sjedi i ne miči]. Čekajući pokorno dozvolu za ulazak u grad, ustežući se od nasilja, Muhammed je pokazivao da više poštuje arapsku tradiciju od Kurejšija, koji su bili spremni da ga ubiju dok se on nenaoružan kretao prema svetom tlu.

I, uistinu, do beduina je doprla poruka. Vođa plemena Huza'a koji je bio u posjeti Mekki odjahao je do Hudejbijje da vidi šta se događa. Bio je užasnut kada je čuo da je hodočasnicima uskraćen pristup svetim mjestima. Otišao je nazad u grad da ljutito protestira. Mekka oduvijek bijaše grad koji je prihvatao sve ljude. Ona bijaše iskazivala dobrodošlicu svim Arapima u Harem i ovaj pluralizam bijaše izvor njenog trgovačkog uspjeha. Šta su oni mislili, šta rade? Nisu imali pravo spriječiti čovjeka koji jasno bijaše došao u miru, požalio se. Ali kurejšijske starještine mu se nasmijaše u lice. Oni su bili spremni stati između Muhammeda i Kabe i boriti se s njim dok i zadnji njihov čovjek ne bude ubijen. "On možda nije došao želeći rat", povikali su, "ali tako nam Allaha, nikada neće ući protivno našoj volji, niti će ikada Arapi reći da smo to dozvolili."<sup>271</sup>

Ovom prilikom, mekkanski otpor Muhammedu predvodio je Suhejl, pobožni paganin za kojeg se Muhammed nadao da će ga privući u islam, i sinovi nekih najranijih protivnika islama: Ikrime, koji se poput svog oca, Ebu Džehla, neumoljivo protivio bilo kakvom kompromisu, te Safvana ibn Umejje,

<sup>271</sup> Ibid., 743.

čiji je otac poginuo na Bedru. Interesantno, Ebu Sufjan izgleda nije igrao nikakvu ulogu u događajima oko Hudejbijje. Čovjek izrazite inteligencije, vjerovatno bijaše shvatio da je Muhammed dao dobru lekciju Kurejšijama i da više nije bilo moguće sa njim postupati konvencionalnim otporom džahilijjeta.

Mekkelije su pokušali ubiti hodočasnike ali ih je Muhammed osujetio. Njihova slijedeća zavjera bila je da pokušaju izazvati neslaganje među muslimanima, pozivajući Ibn Ubejja da obavi rituale kod Kabe. Ali na iznenadenje svih, Ibn Ubejj je odgovorio da on ni u kom slučaju ne može obaviti tavaf prije Poslanika. On će se u budućnosti sukobljavati sa Muhammedom, ali na Hudejbiji, Ibn Ubejj je bio lojalan musliman. Safvan i Suhejl su nagovorili Ikrimu da pristane na pregovore, i poslali su jednog beduinskog saveznika, Hulajsu, vodu pleme na Haris, izuzetno pobožnog čovjeka, kao svog predstavnika. Kada ga je Muhammed video kako dolazi, poslao je žrtvene kamile da ga dočekaju, a kada ih je Hulajs video kako trčaju prema njemu, divno ukrašene cvijećem i listinama, to ga je tako zadivilo da nije gubio vrijeme ispitujući Muhammeta, već se istog momenta vratio u grad. Ono su istinski hodočasnici, prenio je, kojima smjesa treba dopustiti da uđu u Harem. Safvan je bio bijesan. Kako se usuđivao Hulajs - neuki beduin - na ređivati njima! Ovo je bila ozbiljna pogreška. Hulajs je ustao i veoma samouvjereno odgovorio:

O vi Kurejšije, nismo mi zbog ovoga načinili savezništvo sa vama! Da li čovjeka koji dođe da oda počast kući Allahovoj, treba spriječiti u tome? Tako mi onoga koji drži moj život u svojoj ruci, ili ćete dozvoliti Muhammedu da učini ono zbog čega je došao ili ću ja povući svoje trupe do posljednjeg čovjeka!<sup>1272</sup>

Safvan se hitro izvinio i zamolio Hulajsu da ostane s njima dok ne pronađu rješenje kojim će svi biti zadovoljni.

Njihov slijedeći izaslanik bio je Urve ibn Mes'ud iz Taifa, ključni saveznik Mekke. Urve je odmah udario u Muhammedovu slabu tačku. "Ti si znači, Muhammed, okupio ove razli-

čite ljudе, s kojima si došao nazad da srušiš moć svog vlastitog plemena", kazao je Urve, podrugljivo pokazujući na hodočasnike. "Tako mi Allaha, sutra će se ovi i protiv tebe dignuti!"<sup>273</sup> Muhammed je znao da je on, unatoč ovoj očiglednoj demonstraciji jedinstva, imao veoma malo saveznika na koje se mogao osloniti. Njegovi beduinski saveznici, koji bijahu odbili da s njim krenu na hodočašće, samo su površno bili predani islamu. Njegova pozicija u Medini bila je još uvijek očajno nesigurna, a znao je da i neki od njegovih najbližih drugova neće razumjeti ono što on namjerava uraditi. Kako da se valjano suprotstavi Kurejšijama - svom vlastitom plemenu - sa ovom razjedinjenom masom? Kurejšije, s druge strane, bijahu solidno jedinstveni i naoružani do zuba, kazao mu je Urve, čak i žene i djeca se bijahu zavjetovali da će ga onemogućiti da uđe u Mekku. Unatoč svemu, gotovo protivno samom sebi, Urve je bio impresioniran predanošću muslimana Poslaniku tokom ove krize, i rekao je Kurejšijama da - u najmanju ruku za sada - Muhammed drži pobjedničke karte i da oni moraju načiniti neku vrstu sporazuma sa njim.

Muhammed je odlučio da pošalje svog vlastitog izaslanika. Prvo je odaslaо jednog od Pomagača, misleći da će ovaj postupak biti manje izazovan, ali su Kurejšije njegovu kamilu onesposobili odsjekavši joj kopita, i ubili bi ga da nisu intervenirali Hulajsovi suplemenici. Potom je Muhammed prišao Omeru, ali niko od njegovih suplemenika u gradu nije bio dovoljno snažan da ga zaštiti, stoga je odlučeno da čovjek s dobrim vezama, Osman ibn Affan treba preuzeti tu misiju. Kurejšije su ga saslušale, ali nisu bili impresionirani njegovim predstavljanjem islama; ipak dali su mu dozvolu da obavi obrede hodočašća. Osman je, naravno, odbio, te su Kurejšije odlučile da ga zadrže kao taoca, ali su odaslali vijest muslimanima da je ubijen.

Ovo je bio užasan trenutak. Izgledalo je kao da je ekspedicija na grozan način propala. U ovoj napetosti, Muhammed je pao u trans, ali ovog puta nije bilo poruke od Allaha, i morao je sam da pronađe rješenje, osluškujući, kako je uvijek ra-

<sup>273</sup> Ibid., 745.

dio, dublja značenja ovih zastrašujućih zbivanja s ciljem da otkrije šta se stvarno događalo. Konačno, on je zatražio od hodočasnika da polože zakletvu vjernosti. Jedan po jedan, oni su uzeli njegovu ruku i zakleli se na Zakletvu Zadovoljstva. Izvori svaki zasebno donose različita tumačenja ovog događaja, ali Vakidijevo (istoričar al-Waqidi) izvješće je vjerovatno najuvjerljivije. On kaže da su se muslimani zakleli da će se bespogovorno pokoriti Muhammedu i slijediti ono što "je u njegovoj duši" tokom ove krize.<sup>274</sup> Muhammed nikada nije mogao da zapovijedi absolutnu pokornost, ali, potreseni viješću o Osmanovom ubistvu, čak su i Ibn Ubejj i njegovi dvočnjaci bili spremni dati zakletvu. Muhammed bijaše odlučio, duboko u sebi, da će krenuti u smjeru za koji je znao da će mnogi smatrati nepodnošljivim, stoga je htio da unaprijed osigura njihovu lojalnost. Nakon što su svi dali zavjet, stvari su se počele popravljati. Prvo su stigle dobre vijesti: Osman ipak ne bijaše ubijen. A onda je Muhammed ugledao Suhejla, kojeg je uvijek poštivao, kako prilazi logoru, i shvatio je da su Kurejšije sada ozbiljno spremni da pregovaraju.

Ovo samo po sebi bijaše važno postignuće. Napokon je Muhammed prisilio Kurejšije da ga shvate ozbiljno, i postojava je realna mogućnost mirnog rješenja. Muhammed je sjedio sa Suhejlom dugo vremena, ali su uvjeti oko kojih su se dogovorili mnoge od njegovih drugova razočarali. Prvo je obećao da će se vratiti u Medinu bez posjete Haremu, a Suhejl je obećao da će se naredne godine muslimani moći vratiti i obaviti tradicionalne obrede hadždža unutar granica grada. Nastupit će primirje između Mekke i Medine deset godina. Muhammed je obećao da će vratiti bilo kojeg člana plemena Kurejš koji prede na islam i načini hidžru u Medinu mimo pristanka svojih zaštitnika, ali je i pristao da Kurejšije neće morati vratiti muslimana koji odbegne u Mekku. Beduinska plemena se oslobađaju svojih prijašnjih dogovorenih obaveza i mogu izabratи da sklope savezništvo bilo s Medinom ili s Mekkom.

mira, muslimani moraju složiti sa bilo kojim uvjetima koje

<sup>274</sup> Watt, *Muhammad at Medina*, 50.

neprijatelj predloži, čak ako oni izgledaju i nepovoljno.<sup>275</sup> Međutim, mnogi hodočasnici su smatrali da ih ovi uvjeti obeščaćuju. Primirje je značilo da muslimani više ne mogu napadati mekkanske karavane. Zašto je Muhammed odustajao od ekonomiske blokade koja je uistinu počinjala djelovati? Zašto je pristao da povrati nove konvertite iz Mekke, kada Kurejšije nisu morali da recipročno uzvrate? Tokom posljednjih pet godina, mnogi muslimani bijahu umrli za svoju vjeru. Ostali su rizikovali sve i napustili porodice i prijatelje. Pa ipak Muhammed je sada prednost hladno predavao Kurejšijama, a hodočasnici se moraju složiti da mirno odu kući, čak i bez potezanja pitanja o obavljanju hodočašća. Sporazum je udario na svaki pojedinačni džahilski instinkt. "Poslanikovi drugovi bijahu bez ikakve sumnje krenuli da zauzmu Mekku, zbog sna koji je Poslanik bio usnio", objašnjava Ibn Ishak. "Kada su vidjeli da su na sceni pregovori o miru, povlačenje i ono što je Poslanik preuzeo na sebe, pali su u depresiju, koja ih bijaše gotovo dovela do smrti."<sup>276</sup>

Pobuna je lebdjela u zraku. Krhkta solidarnost koja bijaše ujedinila hodočasnike tokom ove opasne ekspedicije se rasula i duboke podjele koje su uvijek postojale unutar ummeta postale su odjednom očevide. Omer je skočio na noge i zakoračio prema Ebu Bekru. "Zar mi nismo muslimani, a oni mnogobošci?", zahtjevno je uzviknuo. "Zašto da pristanemo na ono što narušava našu vjeru?"<sup>277</sup> Ebu Bekr je također bio uznemiren, ali je uspio odgovoriti da, unatoč svemu, on i dalje ima povjerenje u Poslanika. Kasnije je Omer kazao da bi odustao, da je mogao naći stotinu drugova da ga slijede. U ovom trenutku sa Muhammedom nije mogao dijeliti istu viziju.<sup>278</sup> Poput mnogih medinskih muslimana i onih iseljeničkih koji su poticali iz perifernijih, manje utjecajnih kurejšijskih klanova, on nije želio puku promjenu društvenog

<sup>275</sup> Kur'an, 2:193.

<sup>276</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 748, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>277</sup> Ibid., 747.

<sup>278</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 226-227.

poretka Mekke, već je htio da ga zbaci i zamijeni jednim čistim kur'anskim režimom. Omer je bio hrabar, nesebičan i strastveno predan idealima pravde i jednakosti, koji su toliko nedostajali u mekkanskom društvenom uređenju. Međutim, on nije bio čovjek hilma, i još uvijek bi ga ponijela intenzivna britkost džahilijjeta. On nije razumio da su vrijednosti blagosti i nenasilja bile itekako bitne islamskom idealu. Bio je čovjek od akcije, lake ruke da se lati, u džahilskom duhu, svoje sablje ne promišljajući dublje o stvarima.<sup>279</sup> Suočen sa Muhammedovom očitom, potpunom promjenom politike na Hudejbijji, ostao je zatečen i zbumen.

Nakon poraza Kurejšija u Bitki na Hendeku, perspektivan plan bi bio nastaviti s pritiskom i jednostavno ih uništiti. Međutim, ovo nikada nije bila Muhammedova namjera. Pad Mekke bi bio nesaglediva katastrofa za Arabiju, nerazvijeni region kojem je jako trebao trgovački genij Kurejša, koji nikad ne bi uvidjeli svrhu islama ako bi rat nastavio pojačavati uništavajući bijes i mržnju na obje strane. Odustajući od ekonomskog blokada, Muhammed se nadao da će ih pridobiti. On je mogao vidjeti dalje od bilo koga na Hudejbijji. Daleko od slabašnog popuštanja pritisku, on je tačno znao šta čini. On se kretao ka jednom političkom i vjerskom rješenju za Arapske koje nije imalo presedana, a to je značilo da on nikada nije mogao učiniti stvar koja bi ga vezala za nesretni status quo.

Kada je pogledao u šokirane i nesretne hodočasnike, Muhammed im je naglasio da moraju prihvati uslove ugovora jer ih je Allah naložio. Ovo nije zadovoljilo obične ljude koji bijahu očekivali čudo, a posebno razočarenje su doživjeli dvočnjaci, koji su se pridružili ummetu zbog prostih ovosvjetskih dobitaka. Atmosfera je postala čak i nelagodnija kada su muslimani čuli sadržaj sporazuma. Muhammed je pozvao Aliju da zapiše ono što se diktira, a kada je on započeo sa uobičajenim muslimanskim uvodom - "U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!" - Suhejl se usprotivio. Kurejšije su uvijek smatrali ove Allahove atributte na neki način neuvjerljivim, stoga je insistirao da Muhammed počne sa konvencionalni-

<sup>279</sup> Mernissi, *Women in Islam*, 184-186.

jom formulom: "U Tvoje ime, o Allahu!" Na zaprepašćeње muslimana, Muhammed se složio bez oklijevanja. Još gore će uslijediti. Muhammed je nastavio: "Ovo je ugovor koji je sklopio Muhammed, poslanik Allahov, sa Suhejl ibn Amirom." Ponovno je Suhejl prekinuo. Da je on vjerovao da je Muhammed Božiji poslanik, ustvrdio je, prilično shvatljivo, ne bi se s njim borio sve ove godine. Zatražio je da Muhammed prosto upotrijebi svoje vlastito ime i ime svog oca na uobičajen način. Alija bijaše već zapisao riječi "Poslanik Božiji" i kazao je Muhammedu da on jednostavno ne može sebi dopustiti da ih prekriži, tako da ga je Poslanik, pridržavši njegovu ruku s perom, zamolio da pokaže riječi na kožici na kojoj se zapisivalo, i sam ih prekrižio. Nastavio je: "Ovo je ono što je Muhammed ibn Abdullah dogovorio sa Suhejлом ibn Amirom."<sup>280</sup>

U ovom iznimno teškom spletu događanja, tik kada je ugovor bio potpisivan, Suhejlov sin Ebu Džendel, je istupio na scenu. On bijaše prešao na islam, ali ga je Suhejl zaključao u porodičnoj kući da bi ga spriječio da učini hidžru u Medinu. Sada je, međutim, uspio da pobegne i trijumfalno je stigao da se pridruži muslimanima na Hudejbijji, vukući za sobom okove kojima je bio vezan. Suhejl je udario sina šakom u lice, zgrabio njegove lance, i okrenuo se Muhammedu. Da li će on održati svoju riječ i vratiti ovog odbjeglicu svom pravnom zaštitniku? Muhammed nije oklijevao, premda je Ebu Džendel očajno vrištao dok ga je Suhejl vukao nazad u Mekku: "Zar da budem vraćen mnogobošcima da me mogu odvraćati od moje vjere, o muslimani?" Klasičnim eufemizmom Ibn Ishak daje opasku: "To je ljudima tugu povećalo."<sup>281</sup>

Ovo je Omeru bila kap na punu čašu. Ponovno je skočio na noge i poviknuo na čovjeka kojeg je tako lojalno slijedio dvanaest godina. Zar on nije Božiji Poslanik? Zar nisu muslimani u pravu, a njihovi neprijatelji u krivu? Ne bijaše li ih Muhammed uvjerio da će ponovno klanjati pored Kabe? Sve ovo je istina, Muhammed je odgovorio smireno, ali da li on bija-

<sup>280</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 747, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>281</sup> Ibid., 748.

še obećao da će se vratiti u Harem ove godine? Omer je ostao nedokučivo tih, stoga je Muhammed čvrsto nastavio: "Ja jesam Božiji Poslanik. Ja neću ići protivno njegovim zapovjeđima i On me neće učiniti gubitnikom."<sup>282</sup> Iako je bio mučno potresen, Omer se smirio i oklijevajući stavio svoju ruku na ugovor. Međutim, hodočasnici su bili još uvijek nezadovoljni i nastao je opasan trenutak kada se činilo da će se pobuniti. Muhammed je objavio da, iako ne bijahu došli do Kabe, okončat će hodočašće upravo tu na Hudejbiji: muslimani moraju obrijati glave i žrtvovati svoje kamile, kao što bi to uradili da su usred Mekke. Nastupila je potpuna tišina. Hodočasnici su smrknuto gledali u Muhammeda, smisljeno odbijajući da se pokore. U očaju, Poslanik je otišao u svoj šator. Šta još da radi, upitao je Ummu Selemu. Ona je savršeno procijenila situaciju: Muhammed mora izaći i bez ijedne izgovorene riječi žrtvovati kamilu koju je zavjetovao Allahu. Pokazalo se da je to bila prava odluka. Upadljivo žrtveničko prolijevanje krvi prekinulo je zakočenost koju je prouzrokovala depresija i ljudi su pohrlili da žrtvuju svoje kamile a glave su brijali tako revnoso da je Ummu Selema kasnije kazala kako je mislila da će sami sebi nanijeti smrtne rane u toj pobožnoj uzavrelosti.

Hodočasnici su krenuli kući smireniji, ali previranja su ostala a sam Poslanik je izgledao uzdržan i prezauzet. Omer se pobojavao da je njegovo odbijanje nepopravljivo pokvarilo njihovo prijateljstvo, a noge su mu se odsjekle kada je pozvan da se pridruži Muhammedu na čelu povorke. Kad ga je zatekao izrazito sretnog, osjetio je olakšanje kao da je veliki teret pao sa njegovih ramena. "Jedna sura mi je spuštena i draža mi je nego išta pod Suncem", kazao je Omeru.<sup>283</sup> Ovo je bila *El-Feth*, Sura Pobjede. Obuhvatala je u sebi dublje značenje događaja na Hudejbiji i otpočinjala je blistavom potvrdom da Muhammed tu nije pretrpio diplomatski poraz, već da mu je Bog dao "jasnu pobjedu". On je spustio svoju *sekinu*, duh mira i smirenosti, koji je ušao u srca muslimana. Oni bijahu poduzeli hrabar čin vjere kada su pristali da se pridruže Mu-

<sup>282</sup> Lings, *Muhammad*, 254.

<sup>283</sup> Ibid., 748.

hammedu na ovoj opasnoj ekspediciji - pokazujući predanost u kojoj su nadmašili beduine. Bijahu pokazali svoju vjeru i povjerenje ponovno kada su prisegli na Zakletvu Zadovoljstva. Konačno, sporazum koji je Muhammed načinio sa Mekkom bio je jedan "znak", ajet, koji je otkrivaо Božije prisustvo.

Pobjeda na Hudejbijji razlučila je muslimane od Kurejšija, koji su tokom cijelog dana pokazivali da ne mogu nadvladati džahilijjetsku aroganciju i zadrtost, jedan tvrdoglav i otpor bilo čemu što je moglo narušiti njihov osjećaj časti ili tradicionalni način života. Oni čak bijahu spremniji izmasakrirati nevine nenaoružane hodočasnike nego li prihvati "poniženje" da im dopuste ulazak u Harem.

Kada je u srcima onih koji istrajavaju u nevjerovanju rasla karakteristična arogancija, arogancija džahilijjeta, onda je Bog spustio svoj duhovni mir (*sekineh*) na Njegovog Poslanika i na vjernike, i obavezao ih formulom samokontrole - a oni i jesu najdostojniji i najprikladniji za to.<sup>284</sup>

Muslimanima nije bilo namijenjeno da budu ljudi rata. Njih je odlikovao duh hilma, mira i strpljive samokontrole što ih je stavljalo u isti red sa Židovima i kršćanima, Narodom Knjige. Umjesto da se agresivno šepure kao što to bijahu Kurejšije činili na Hudejbijji, istinski sljedbenici Allaha su padali ponizno pred Bogom u molitvi:

Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Božiju nagradu i zadovoljstvo. Njihov znak je na na njihovim licima, trag od padanja licem na tle. Takvima su opisani u Tevratu i u Indžilu.

Neće nasilje i lično nametanje, već duh milosrđa, blagosti i mira biti uzroci da ummet izraste, "poput biljke koja izdanak svoj baci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici, izazivajući divljenje sijača".<sup>285</sup> Rat je bio završen. Sada je bilo vrijeme za sveti mir.

<sup>284</sup> Kur'an, 48:26, prijevod: Toshihiko Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, (Montreal and Kingston, ON, 2002.), 31.

<sup>285</sup> Kur'an, 48:29, u djelu: Arthur J. Arberry, *The Koran Interpreted*, (Oxford, 1964.)

Ustvari, borba će se nastaviti, ali izvori se slažu da je Hudejbijja bila prekretnica. "Ni jedna prijašnja pobjeda (feth) nije bila veća od ove", mišljenja je Ibn Ishaq. Korijensko je značenje riječi FTH "otvaranje". Primirje nije puno obećavalo na početku, ali ono je otvorilo nova vrata za islam. Do tada niko ne bijaše u stanju da predahne i razmotri novu vjeru na racionalan način, zbog stalnih sukoba i eskalirajuće mržnje. Ali sada "kada je nastupilo primirje i kada su se ljudi sretali u sigurnosti i jedni s drugima savjetovali, niko ko je o islamu progovorio s razumijevanjem nije ostao, a da u njega nije ušao". Uistinu, između 628. i 630. godine, "dvostruko više ili čak više od dvostruko više [ljudi] primilo je islam, kao nikada ranije".<sup>286</sup> Kratka lirična sura *En-Nasr* (Pomoć) vjerovatno bijaše nastala u ovo vrijeme:

Kada pomoć od Boga stigne i otvaranje (feth),  
i vidiš ljude kako u skupinama ulaze u vjeru Božiju,  
veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga, moleći Ga za oprost,  
On uvijek prašta!<sup>287</sup>

Nije smjelo biti likovanja, ni povika na osvetu. Novo doba mora se odlikovati zahvalnošću, oprostom i priznanjem vlastite muslimanske odgovornosti.

Možda je Hudejbijja popravila poziciju islama na poluostrvu kao cjelini, ali, kao i drugi skorašnji napreci, malo je znacila za Muhammedov položaj u Medini. Mnogi hodočasnici - Pomagači i Iseljenici jednak - i dalje su se osjećali prevarenog i ozlojeđeno. Na koji način će, pitali su Iseljenici, zarađivati za život ako više ne mogu napadati mekkanske karavane? Muhammed je znao da ne može dozvoliti da se ovo nezadovoljstvo nastavi. Nekako je morao pronaći način da im nadoknadi, a da ne naruši primirje, stoga je nakon Hudebjije muslimansku pažnju usmjerio na sjever, daleko od Mekke. Hajber - novi dom protjeranog židovskog plemena Nadir - još uvijek je predstavljaopasnost. Vođe naselja su nastavili potpiriva-

<sup>286</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 751, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>287</sup> Kur'an, 110; u djelu: Michael Sells, urednik i prevodilac, *Approaching the Qur'an, The Early Revelations*, (Ashland, OR, 1999).

ti neprijateljstvo među sjevernim plemenima prema Muhammedu, stoga je on kratko nakon povratka sa Hudejbijje krenuo da opkoli grad sa vojskom od šest stotina ljudi. Kada su Kurejsije čule vijest, ona ih je oduševila; bili su sigurni da će muslimani biti poraženi. Opkoljen poput Medine, padinama vulkanskih kamenjara i branjen sa sedam ogromnih utvrđenja, Hajber se smatrao neosvojivim. Međutim, muslimani su bili u prilici da iskoriste unutarnje neslaganje koje je signaliziralo pad plemenskog duha u Hajberu, kao što je to bilo i u Medini. Svako pleme u Hajberu bijaše autonomno, i shvatili su da je nemoguća efikasna saradnja tokom opsade. Uz sve te njihove neprilike, pleme Gatafan, čiju su podršku očekivali, nije se pojavilo. Tako su nakon jednog mjeseca židovske starješine zatražile mir i postali vazali Medine. Da bi potvrdio sporazum, Muhammed je uzeo kćerku starog neprijatelja Hujaja, vođe Nadira, za suprugu. Lijepa, sedamnaestogodišnja Safija bila je srećna da primi islam, a Muhammed je dao ozbiljnu naredbu da ne smije biti nepriličnih komentara u vezi sa njеним ocem, koji bijaše umro tokom opsade. Kazao je Safiji da, ako bi joj ijedna od njegovih supruga prigovarala zbog njenog židovskog porijekla, ona treba odgovoriti: "Moj otac je Harun, a amidža mi je Musa."<sup>288</sup> Brak je bio izraz pomirenja i oprosta koje je on pokušavao promovirati. Bilo je vrijeme da se mržnja i krvoproljeće ostave po strani.

Na povratku sa Hajbera, Muhammed je bio jako obradan ugodnim porodičnim susretom. Nakon Hudejbijje, on bijaše poslao poruku muslimanskim izgnanicima koji su živjeli u Abesiniji, pozivajući ih da se sada vrate nakon što se situacija u Arabiji popravila, i kada se vratio kući, njegov rođak Dža'fer, Ebu Talibov sin, kojeg nije vidio trinaest godina, čekao ga je u Medini. Također je pozdravio i još jednu suprugu. Ranije te godine, bijaše saznao da je njegov rođak Ubejdullah ibn Džahš umro u Abesiniji, i odlučio je da oženi njegovu suprugu Ramlu, obično poznatu po njenoj kuniji, Ummu Habiba. Ceremonija je obavljena u odsustvu pred Negusom, a stan

<sup>288</sup> Ibn Sa'd, *Kitab al-Tabaqat al-Kabir*, 7:147, u djelu: Martin Lings, *Muhammad*, 271.

je već bio pripremljen za nju pored džamije. Ovo bijaše još jedan oštrouman politički potez, jer je Ummu Habiba bila kćerka Ebu Sufjana.

Ostatak godine prošao je u ustaljenim prepadima, od kojih su neki izvršeni na zahtjev novih židovskih saveznika sa sjevera. Potom je došao mart 629. godine, mjesec hadždža. Došlo je vrijeme da Muhammed povede još jedno hodočašće Kabi. Ovaj puta dvije hiljade i šesto hodočasnika je krenulo s njim, a kada su se približili svetištu, Kurejšije su evakuirali grad, kako se bijahu ranije dogovorili. Kurejšijske starještine su gledale dolazak Muhammeda sa vrha obližnjeg brda. Odjek glasova muslimana koji su gromko objavljivali svoje prisustvo tradicionalnim povikom: "Odazivam ti se Allahu moj! Odazivam!", mora da je odjekivao dolinama i praznim ulicama grada poput kakvog okrutnog podrugivanja. Ali oni su morali biti također impresionirani disciplinom muslimana. Nisu se desile scene neobuzdanog veselja ili nedoličnog slavlja, niti ruganja Kurejšijama. Umjesto toga, velika skupina hodočasnika je u koloni polako i svečano ušla u grad, predvođena Muhammedom, koji je kao i uobičajeno jahao Kasvu. Kada je došao do Kabe, sjahao je i poljubio Crni kamen, zagrlivši ga, a onda je obavio obilaske, pri čemu ga je sav hodočasnički zbor slijedio. Bio je to čudan povratak kući. Iseljenici su, dakako, osjećali snažne emocije prilikom ovog svog povratka, a ipak, premda je grad bio potpuno napušten, nisu mogli da rade šta god da su htjeli. Na Hudejbijji bijaše dogovoreno da ove godine muslimani mogu obaviti samo Malo hodočašće, umru, koja nije obuhvatala posjetu brdu Arefat i dolini Mina.

U privremenom egzilu iz svog grada, Kurejšije bijahu prisiljeni gledati - bez sumnje užasnuti - kako se Bilal, bivši rob, penje na krov Kabe i poziva muslimane na molitvu. Tri puta dnevno, njegov duboki glas odjekivao je kroz dolinu, pozivajući sve koji ga čuju da dođu na salat povikom "Allahu Ekber", podsjećajući ih da je Allah "veći" od svih idola u Haremu, a oni nisu mogli učiniti ništa da spriječe ovo obredno ponizavanje. Bio je to neizmjeran trijumf za Muhammeda, a mnoge mlade

Kurešije postali su još više ubijeđeni da je stara religija osuđena na propast.

Posljednje večeri u gradu, Muhammed je doživio još jedan porodični susret kada je njegovom amidži Abbasu, koji je još uvijek bio poklonik stare religije, bilo dozvoljeno da uđe u grad da posjeti svog bratića i ponudi mu ruku njegove sestre Mejmune koja je skoro ostala udovica. Muhammed je prihvatio, bez sumnje se nadajući da će primamiti samog Abbasa u islam, i neozbiljno je poslao vijest Kurešijama pozivajući ih na vjenčanje. Ovo je stvari odvelo predaleko, a Suhejl je sišao da obavijesti Muhammeda da su istekla njegova tri dana i da treba smjesta otići. Sa'd ibn Ubade, vođa Hazredža koji se zadesio sa Poslanikom u tom trenutku, razbjesnio se na ovu očitu neuljudnost, ali ga je Muhammed brzo ušutkao: "O Sa'de, bez loših riječi prema onima koji su došli da posjete naš logor."<sup>289</sup> Na zaprepaštenje Kurešija, cijelokupno hodočasničko mnoštvo je napustilo grad te noći u iznimnom redu. Nije bilo bučnih protestiranja, nije bilo pokušaja da povrate svoje stare domove. U svom mirnom povlačenju, muslimani su pokazali pouzdanost onih koji očekuju brzi povratak.

Priča o ovom čudnom hodočašću se brzo proširila, i sve više i više beduina je došlo u Medinu da postanu Muhammedovi saveznici. Ali od veće važnosti bio je postojan slijed mlade generacije Kurešija koja je prešla na islam. Na Hudejbiji Muhammed bijaše obećao da će vratiti nove konvertite u Mekku, međutim, bio je u mogućnosti da pronađe nepravilnosti [u sporazumu] koje su mu omogućavale da prevaziđe ovaj uvjet po tehničkim osnovama. Prvo, sporazum ništa nije rekao o vraćanju žena konvertita, tako je kratko nakon Hudejbije Muhammed primio Osmanovu polusestru u ummet i dozvolio joj da ostane. On jeste, dakako, vratio Ebu Besira, naglog i nepomišljenog mladića, i poslao ga u Mekku sa kurešijskim izaslanikom. Međutim, tokom putovanja Ebu Besir je ubio svog pratioca, a kada ga je Muhammed ponovno vratio, postavio je logor na obali Crvenog mora u blizini trgovačkog puta, gdje mu se pridružilo još sedamdeset drugih mladih

<sup>289</sup> Lings, *Muhammad*, 282.

mekkanskih nezadovoljnika. Ovi budući muslimani su postali hajduci, koji su napadali svaku mekkansku karavanu koja im je došla na domašaj, a Kurešije su shvatili da je ekonom-ska blokada djelomično ponovno uspostavljena. Konačno, bili su prisiljeni moliti Muhammeda da dopusti mladićima prelazak u Medinu i da ih natjera da se drže sporazuma.

Stoga je zabrana prihvata konvertita postala mrtvo slovo na papiru, a 629. godine, jedan neprekidan slijed novih muslimana stizao je u Medinu. Među njima su bili ratnici Amr ibn el-As i Halid ibn el-Velid, koje bijaše ubijedio Muhammedov uspjeh. "Put je postao jasan", kazao je Halid, "taj čovjek je zasigurno poslanik."<sup>290</sup> On se plašio osvete, jer on i Amr obojica bijahu ubili mnogo muslimana prilikom bitki na Uhudu i Hendeku, međutim Muhammed im je zajamčio da čin islama briše staro i predstavlja jedan potpuno novi početak.

U ovoj godini političkog trijumfa, Muhammed bijaše doživio i ličnu radost. Nijedna od žena koje bijaše oženio u Medini nije mu rodila dijete, ali mu je namjesnik Aleksandrije u Egiptu bio poslao jednu lijepu ropkinju kovrdžave kose kao poklon. Merjema je bila kršćanka i nije željela da prede na islam, već je postala Muhammedova *saraja*, supruga koja je zadržala status ropkinje, ali čija će djeca biti slobodna. Muhamedu se ona jako dopala, i presretan je bio kada je krajem 629. godine ona postala trudna. Nazvao je njihovog sina Ibrahim, i uživao je nosati ga Medinom, pozivajući sve prolaznike da se dive lijepom izgledu bebe i tome kako liči na nje-ga. Međutim, i tuga je uskoro došla za radošću. Muhammedova kćerka Zejneb bijaše umrla kratko nakon što je on učinio Malo hodočašće, a kasnije te iste godine izgubio je dva člana svoje porodice u jednom katastrofalno pogubnom pohodu na sirijsku granicu. O ovoj zlokobnoj kampanji znano nam je veoma malo. Vjerovatno je Muhammed htio da u ummet kao saveznike uključi arapska kršćanska plemena, na istim osnovama kao i židovska Hajbera. Bilo kako bilo, odasla je Zejda i njegovog rođaka Džafera na sjever da predvode vojsku od tri

<sup>290</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 717, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

hiljade ljudi. U selu Mu'ta blizu Mrtvog mora muslimane je napao odred Bizantinaca. Zejd, Džafer i još deset drugih muslimana je ubijeno, a Halid, koji je također bio u ekspediciji, odlučio je trupe vratiti kući. Kada je Muhammed čuo vijesti, otišao je pravo Džaferovoj kući; bio je tako potresen i opterećivala ga je pomisao da je svog dragog rođaka doveo kući u smrt. Esma, Džaferova supruga, pravila je hljeb, i čim je vidjela izraz na Muhammedovom licu, znala je da se nešto užasno desilo. Muhammed je zatražio da vidi dvojicu njihovih sinova, kleknuo je pored malih dječaka, čvrsto ih zagrlio i plakao. Istog momenta Esma je otpočela da oplakuje na tradicionalni arapski način. Žene su joj pohrlile, a Muhammed ih je zamolio da osiguraju toj porodici hranu u narednih nekoliko dana. Dok je hodao kroz ulice do džamije, Zejdova mala djevojčica je istrčala iz kuće i bacila mu se u ruke. Muhammed ju je podigao i ostao sa njom na ulici, ljaljući je i grčevito plačući.

Poraz na Mu'ti je još više izložio opasnosti Muhammedov položaj u Medini. Kada je Halid vojsku doveo kući, on i njegovi ljudi su bijesno podbadani i izviđani, a Muhammed je morao uzeti Halida pod svoju ličnu zaštitu. Ali u novembru 629. godine, situacija u Arabiji se dramatično promjenila: Kurejšije su prekršili sporazum sa Hudejbijje. Potpomognuto i ohrabreno nekim pripadnicima plemena Kurejš, pleme Bekr, jedno od njihovih beduinskih saveznika, iznenada je napalo pleme Huza'a, koje bijaše stupilo sa Muhammedom u savezništvo. Huza'a je hitro zatražilo pomoć od Muhammeda, a Kurejšije su postali svjesni da su dali Muhammedu savršeno opravdanje da napadne Mekku. Safvan i Ikrima su nastavili poricati, ali je Suhejl počeo dobro odmjeravati situaciju. Ebu Sufjan je, međutim, otišao i dalje i stigao u Medinu sa mirovnom inicijativom.

U ovom trenutku, Ebu Sufjan nije iskazivao želju da prede na islam, ali već jedno vrijeme bijaše shvatio da su se okolnosti okrenule u Muhammedovu korist i da Kurejšije moraju pokušati postići najbolju moguću pogodbu. U Medini je posjetio svoju kćerku Ummu Habibu, a susreo se i sa nekim od Muhammedovih najbližih drugova, pokušavajući prona-

ći način da se distancira od nesporazuma. Potom se vratio u Mekku gdje je pokušao pripremiti svoje suplemenike da prihvate ono neizbjježno. Nakon njegovog odlaska Muhammed je počeo planirati novu kampanju.

Desetog ramazana (januar 630. godine) Muhammed je krenuo na čelu najveće vojne sile koja je ikada napustila Medinu. Skoro svi muškarci pripadnici ummeta su dobrovoljno krenuli, a tokom putovanja priključili su im se i njihovi beduinski saveznici, što je dalo konačnu brojku od oko deset hiljada muškaraca. Iz sigurnosnih razloga, odredište ekspedicije je ostalo tajna, ali naravno, bilo je mnogo uzbudljivih špekulacija. Zasigurno je Mekka bila jedna od mogućnosti, ali Muhammed se mogao vrlo lako zaputiti prema Taifu, koji je još uvijek bio izričito neprijateljski raspoložen prema islamu, pa je južno pleme Havazin otpočelo okupljati ogromnu vojsku na tom području. U Mekki, kurejšijske vođe su se bojale najgoreg. Abbas, Ebu Sufjan i Budejl, vođa Huza'a pleme na su pod okriljem noći otputovali do muslimanskog logora. Tamo ih je primio Muhammed i upitao je Ebu Sufjana da li je spreman da primi islam. Ebu Sufjan mu je odgovorio da, iako sada vjeruje da je Allah jedini Bog - idoli se pokazaše beskorisnim - još uvijek sumnja u Muhammedovo poslanstvo. Ali ga je šokiralo i impresioniralo kada je gledao sve pripadnike ogromne vojske kako padaju ničice u pravcu Mekke tokom jutarnje molitve, a kada je video različita plemena kako marširaju prolazeći na svom putu prema gradu, znao je da se Kurejšije moraju predati.

Požurio je nazad u Mekku i sazvao narod uzvikujući što je glasnije mogao: "O Kurejšije, došao je Muhammed sa silom kojoj se ne možete oduprijeti!" Potom im je ponudio izbor koji mu je predložio Alija tokom njegove posjete Medini. Svako onaj ko se želi predati treba se staviti pod njegovu ličnu zaštitu. Muhammed se složio da će ovo ispoštovati. Trebaju utočište naći ili u njegovoj kući ili u svojim vlastitim kućama. Hinda, njegova supruga, bila je izvan sebe od bijesa, hvatajući ga za brkove, vikala je ljudima u gradu: "Ubijte ovog debelog tromog krmka! Kakav pokvaren zaštitnik svog naroda!" Me-

đutim, Ebu Sufjan ih je molio da je ne slušaju. Opisao je šta je video u muslimanskom logoru. Vremena za jedan takav otpor [na kakav je Hinda pozivala] više nije bilo. Njegova ozbiljna trezvenost impresionirala je većinu pripadnika plemena Ku-rejš. Pragmatični do posljednjeg trena, zabarikadirali su se u svoje vlastite kuće kao simbol predaje.

Nekolicina se, međutim, htjela boriti. Ikrima, Safvan i Su-hejl su okupili malu grupu i pokušali napasti Halidov dio vojske dok se ona približavala gradu, ali su brzo bili poraženi. Safvan i Ikrima su pobegli, misleći da su im životi u pitanju, Suhejl je položio oružje i vratio se svojoj kući. Ostatak muslimanske vojske ušao je u Mekku bez ikakvog okršaja. Muhammed je naredio da se njegov crveni šator razapne blizu Kabe i tu su mu se pridružile Ummu Selema i Mejmunu, dvije supruge kurejšijskog roda koje su krenule sa njim, zajedno sa Alijom i Fatimom. Kratko nakon što su se smjestili, Alijina sestra Ummu Hani je stigla da moli za živote dvojice svojih rođaka koji su učestvovali u otporu. Premda su Alija i Fatima željeli da se oni pogube, Muhammed je obećao da će oni biti sigurni. On nije želio krvnu osvetu. Niko nije bio prisiljen da prihvati islam, niti je izgledalo da su Kurejšije osjećali ikakav pritisak da to učine. Pomirenje je i dalje bilo Muhammedov cilj.

Nakon što je malo odspavao, ustao je i obavio jutarnju molitvu. Potom je uzjahao na Kasvu i jašući obišao Kabu sedam puta, uzvikivajući "Allahu ekber!" Povik su preuzeli vojnici i uskoro su se riječi razlijegale cijelim gradom, označavajući konačnu pobjedu islama. Slijedeća stvar na što je Muhammed obratio pažnju bili su idoli u Haremu. Iskupljeni na svojim krovovima i balkonima Kurejšije su ga posmatrale kako razbija svaku kamenu statuu učeći ajet: "Istina je došla, a nestalo je laži, laž zasigurno nestaje."<sup>291</sup> Unutar Kabe zidovi su bili dekorisani slikama paganskih božanstava, i Muhammed je naredio da sve budu obrisane, premda je, kaže se, dozvolio da ostanu freske Isusa i Marije.

Do ovog trenutka, neki pripadnici Kurejša su se usudili izaći iz svojih kuća i krenuli su prema Kabi, čekajući Mu-

<sup>291</sup> Kur'an, 17:81, Arberrijev prijevod.

hammeda da napusti svetište. On je stajao ispred Allahove kuće preklinjući ih da po strani ostave arogantnost i samodovoljnost džahilijeta, što je stvaralo samo sukob i nepravdu. "O Kurejšije!", povikao je. "Pogledajte, Bog je od vas otklonio arogantnost džahilijeta i hvalisavost slavom predaka. Čovjek je prosto ili vjernik, Boga svjestan, ili neki nesretni grješnik. Svi ljudi su djeca Ademova, a Adem je stvoren od prašine."<sup>292</sup> Konačno, Muhammed je citirao riječi koje je Bog izgovorio cijelom ljudskom rodu:

"Mi smo vas sve stvorili od muškarca i žene, i učinili smo od vas narode i plemena, da biste mogli upoznavati jedni druge. Uistinu, najplemenitiji od vas u Božijim očima je onaj koji je najdublje Njega svjestan. A Bog sve zna i o svemu je obaviješten."<sup>293</sup>

Istinski kerim nije više agresivni šovinist, već je ispunjen strahopoštovanjem. Svrha plemena i nacije nije više da se iskaže njihova superiornost. Ne smiju stremiti dominaciji, iskoristištanju, konverziji, osvajanju ili uništavanju drugih naroda, već ih trebaju upoznavati. Stečeno iskustvo života u grupi, suživot sa ljudima - od kojih će neki, unatoč njihovom srodstvu, neizbjegno biti neugodni - treba pripremiti suplemenika ili patriotu na susret sa strancima. Ovo treba voditi poštovanju jedinstva ljudske rase. Muhammed je uspio da redefiniра koncept časti ili plemenitosti u Arabiji, zamjenjujući ga univerzalnijim, suosjećajnjim, umjerenijim idealom.

Međutim, da li su Kurejšije bile spremne za ovo? Muhammed je izdao opću amnestiju. Samo nekih desetak ljudi je stavljeno na Crnu listu: u nju je ušao Ikrima (ali ne i Safvan iz nekog razloga), i oni koji su širili antimuslimansku propagandu ili su povrijedili Poslanikovu porodicu. Neki od ovih izgrednika su zatražili oprost, i dakako, izgleda da su pošteđeni. Nakon svog govora pored Kabe, Muhammed se povukao na brežuljak Safa i pozvao je narod Mekke da mu dadnu prisegu. Jedan po jedan, Kurejšije su u redu prilazili Muhammedu, uz

<sup>292</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 821, u djelu: Asad, *Message of the Qur'an*, 794.

<sup>293</sup> Kur'an, 49:13, Asadov prijevod.

kojeg su sjedjeli Omer i Ebu Bekr. Među ženama koje su došle pred njega bila je i Hinda, Ebu Sufjanova supruga, koja je bila na Crnoj listi zbog toga što je oskrnavila Hamzino tijelo nakon bitke na Uhudu. Bila je i dalje nepokorna. "Oprosti mi za ono što je bilo", kazala je, bez ikakve naznake izvinjenja, "a Bog će oprostiti tebi!" Muhammed ju je upitao da li će obećati da neće činiti preljubu, krasti ili ubijati djecu. Da li će obećati da neće ubijati svoju djecu? Na ovo je Hinda odgovorila: "Ja sam ih podizala u mladosti, ali si ih ti ubio na Bedru kad su odrašli." Muhammed se taktički složio sa tim stavom.<sup>294</sup> Hinda je odlučila da pređe na islam, kazavši Muhammedu da ne može sada nastaviti sa procesom protiv nje jer je postala muslimanka. Poslanik se nasmijao i kazao joj da je, naravno, sada slobodna. Uskoro, Hinda će doživjeti da njen muž i sinovi dobiju važne pozicije u ummetu što će biti jedna vrsta nagrade za Ebu Sufjanovu suradnju.

Rođaci Safvana i Ikrime su molili da poštedi njihove živote. Muhammed je obećao da, ako prihvate njegovo vodstvo, mogu slobodno ući u Mekku. Obojica su odlučili da se vrate, a Ikrima je prvi primio islam. Muhammed ga je sa oduševljenjem dočekao i zabranio da bilo ko išta loše govori o njegovom ocu, Ebu Džehlu. Obojica, i Safvan i Suhejl su dali prisegu Muhammedu, ali još uvijek nisu mogli izjaviti muslimansko očitovanje vjere - premda su mišljenje promijenili nekoliko dana kasnije.

Kada je Muhammed osigurao grad, morao se suočiti sa plemenima Havazin i Sekif, koji bijahu okupili vojsku od dvadeset hiljada ljudi u blizini Taifa. Muhammed je uspio da ih porazi u bitki kod Hunejna potkraj januara 630. godine i pleme Havazin se pridružilo Muhammedovoj konfederaciji. Muslimani nisu bili u stanju da zauzmu sam Taif, ali je grad postao toliko izoliran gubitkom svojih glavnih beduinskikh saveznika da je bio prisiljen kapitulirati godinu dana kasnije. Kada je podijelio ratni plijen nakon pobjede na Hunejnu, Muhammed je dao Ebu Sufjanu, Suhejlu i Safvanu lavlji udio. Safvan

<sup>294</sup> Ibn Jarir at-Tabari, *Tarikh ar-Rasul wa'l Muluk*, 1642, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*, 553.

je bio toliko ushićen da je istog trenutka izrazio svoju predanost. "Svjedočim da nijedna duša ne može posjedovati ovaku dobrotu, a da nije duša Poslanika", poviknuo je. "Svjedočim da nema boga osim Allaha i da si ti Njegov Poslanik."<sup>295</sup> Suhejl je slijedio njegov primjer.

Neke Pomagače je uvrijedilo ovo očito favoriziranje. Je li to značilo da će njih Muhammed sada odbaciti kada se ujedinio sa svojim vlastitim plemenom? Muhammed ih je vrlo brzo razuvjerio održavši dirljivi govor, koji je mnoge od njih doveo do suza. On nikada ne može zaboraviti njihovu dobrotu prema njemu kada je bio puka izbjeglica, i obećao je da će - ne Mekka, već Medina biti njegov dom do kraja života. "Zar niste zadovoljni time što drugi ljudi sa sobom odvode stoku i stada, dok vi sa sobom vodite Poslanika Božijeg?" upitao je. "Kada bi svi ljudi krenuli jednim putem, a Pomagači drugim, ja bih krenuo putem Pomagača. Bože, smiluj se Pomagačima, njihovim sinovima i sinovima njihovih sinova."<sup>296</sup>

Bilo je to čudno osvajanje, a neutralni bi se promatrač možda i začudio zašto su se muslimani i Kurejšije uopće borili jedni protiv drugih.<sup>297</sup> Muhammed je održao svoju riječ i vratio se u Medinu sa Iseljenicima i Pomagačima. On nije pokušao lično vladati Mekkom, niti je zamijenio kurejšijske zvaničnike svojim vlastitim drugovima, niti je uspostavio neku vrstu obzirnog islamskog režima. Svi bivši uglednici su задрžali svoje pozicije u Haremu, vijeće i satus quo su ostali na snazi. Njegovim najvećim neprijateljima ne samo da je vraćen raniji položaj, već su unaprijeđeni i zasuti poklonima. Kada je Muhammed trebao da ponovno dodijeli najprestižniju funkciju Harema - onoga koji je hodočasnicima obezbjeđivao vodu - ugledniku koji mu je upravo predavao ključeve Kabe, Muhammed ga je upitao: "Sigurno sada možeš vidjeti da je ovaj ključ u mojoj ruci, da ga ja mogu dati kome god hoću?" Uglednik, misleći da će funkcija sada pripasti jednom od mu-

<sup>295</sup> Lings, *Muhammad*, 311.

<sup>296</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 886, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

<sup>297</sup> Bamyeh, *Social Origins of Islam*, 227-229.

slimana, u agoniji je povikao: "Onda su slava i moć Kurejšija nestali!" Muhammed je, vraćajući mu ključ, brzo odgovorio: "Naprotiv! Danas je uspostavljena i slavna neka je!"<sup>298</sup>

Muhammedov posao je bio skoro gotov. Nakon njegovog povratka kući, oporba u Ibn Ubejjovom taboru se nastavila. U još jednoj zavjeri pokušan je atentat na Muhammeda. On je želio pridobiti svoje neprijatelje šaljući unosnije ekspedicije na sjever. U oktobru 631. godine, postao je svjestan da je jedna džamija u Medini postala centar nezadovoljnika, pa je bio prisiljen uništiti je. Naredno jutro poveo je istragu o ponašanju ljudi koji su kovali zavjeru protiv njega. Oni su se smješta izvinili. Većina ih je ponudila razumne isprike i bilo im je oprošteno, premda ih je ummet formalno ignorirao gotovo dva mjeseca. Izgledalo je da je prestala postojati opozicija muslimanima. Nedugo nakon ove kapitulacije, Ibn Ubejj je umro, a Muhammed je odstajao pored groba svog starog protivnika kao znak poštovanja. Konačno bijaše uspio stvoriti funkcionalno ujedinjeno društvo u Medini, a sve više i više beduina bilo je spremno prihvati njegov politički primat, premda nisu bili predani njegovoj religijskoj viziji. U deset kratkih godina nakon hidžre, Muhammed je nepovratno promijenio politički i duhovni krajolik Arabije.

Međutim, on je vidljivo slabio, i do početka 632. godine bio je sve više svjestan da se približava kraj njegovog života. Veoma ga je pogodilo kada je njegov mladi sin Ibrahim umro. Gorko je plakao, premda je bio siguran da će se uskoro s njim susresti u Raju. Ali kada se tradicionalni mjesec hadždža približio, objavio je da će predvoditi hodočašće i krenuo je krajem februara sa svim svojim suprugama i velikom skupinom hadžija, stigavši pred Mekku rano u martu. Poveo je muslimane kroz obrede koji su bili toliko dragi srcima Arapa, dajući im novo značenje. Umjesto da se ujedinjuju sa svojim plemenskim božanstvima, muslimani su se okupili oko "kuće" - Kabe - koju su izgradili njihovi preci Ibrahim [Abraham] i Ismail [Išmael]. Kada su trčali sedam puta između Safe i Merve, Muhammed je podučio hodočasnike da se sjete teškog bola

Hadžere [Hagar], Ismailove majke, kada ih je Ibrahim ostavio u divljini. Ona bijaše trčala izbezumljeno u jednom i drugom smjeru u potrazi za vodom za svoju bebu. Bog ih je spasio učinivši da izbije vrelo Zemzem iz dubina zemlje. Slijedeća stvar koje su se hodočasnici prisjećali bilo je njihovo jedinstvo sa ostatkom ljudskog roda, kada su obavljali stajanje na kosinama brda Arefat, gdje je, priča se, Bog načinio zavjet sa Ademom [Adamom], ocem cjelokupnog ljudskog roda. Na Mini, bacili su kamenčice na tri stuba kao podsjetnik na stalnu borbu (džihad) sa iskušenjem koje je vjerski život iziskivao. Konačno, žrtvovali su ovcu, u znak sjećanja na ovcu koju je Ibrahim žrtvovao nakon što bijaše ponudio svog vlastitog sina Bogu kao žrtvu.

Danas džamija u Namiri stoji blizu brda Arefat na mjestu gdje je Muhammed održao svoj oproštajni govor muslimanskoj zajednici. Podsjetio ih je da se pravedno odnose jedan s drugim, da se prema ženama odnose ljubazno, te da odbace krvne svađe i osvete koje su bile inspirirane duhom džahilijeta. Musliman se nikada ne smije boriti protiv muslimana. "Znajte da je svaki musliman muslimanu brat, i da su muslimani braća. Jedino je dopušteno da uzmete od brata ono što vam on drage volje dadne, stoga nemojte sebi štetu činiti", završio je Muhammed. "O Bože, nisam li saopćio?" Bilo je tuge u ovom posljednjem apelu. Muhammed je znao da, unatoč njegovim ponovljenim upozorenjima, nisu svi muslimani potpuno razumjeli njegovu viziju. Stojeci pred njima i znajući da će to vjerovatno biti posljednji put, možda se pitao da li su svi njegovi naporci bili uzaludni. "O ljudi", poviknuo je odjedanput, "jesam li vjerno dostavio moju poruku vama?" Dizao se snažan prigušen žamor odobravanja okupljenog naroda: "O Bože, da!" (*Allahumme ne'am!*). Muhammed je isto pitanje postavio ponovno - i ponovno, a svaki put su riječi "*Allahumme ne'am*" odjeknule dolinom poput grmljavine. Muhammed je podigao svoj palac prema nebu i kazao: "O Allahu, budi mi svjedok."<sup>299</sup>

<sup>299</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 969, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

Kada se vratio u Medinu, Muhammed je počeo doživljavati teške glavobolje i napade nesvjestice, ali nikad se nije posve povukao u krevet. Često bi komad odjeće omotao oko bolnih slijepočnica i išao u džamiju da predvodi namaze ili da se obrati narodu. Jednog jutra, izgledalo je da se moli posebno dugo u čast muslimana koji su umrli na Uhudu pri čemu je dodao: "Bog je jednom od svojih robova ponudio između ovog svijeta i onog koji je s Bogom, a on je odabrao posljednji." Jedina osoba koja je, izgleda, razumjela ovaj pomen njegove skore smrti bio je Ebu Bekr, koji je počeo gorko plakati. "Polako, polako, Ebu Bekre", kazao je nježno Muhammed.<sup>300</sup>

Naposljetku Muhammed je pao u Mejmuninom stanu. Njegove supruge su se s ljubavlju okupile oko njega i primijetile su da on opetovano pita: "Gdje trebam biti sutra? Gdje trebam biti sutra?" Shvatile su da je htio znati kada će moći biti sa Aišom. Složile su se da ga treba odvesti u njenu sobu i tamo se brinuti o njemu. Muhammed je tiho legao i spustio svoju glavu u Aišino krilo, ali ljudi su, izgleda, povjerovali da mu je samo privremeno bilo malo lošije. Premda ih je Ebu Bekr opetovano upozoravao da Poslanik neće ostati dugo na ovom svijetu, zajednica je to poricala. Kada je postao isuviše bolestan da ode u džamiju, zamolio je Ebu Bekra da umjesto njega predvodi molitve, ali će još uvijek ponekad prisustrovati namazu, sjedeći mirno pored Ebu Bekra premda je bio isuviše slab da sam izgovara riječi.

Dvanaestog rebiu-l-evvela (8. juna 632.), Ebu Bekr je tokom molitve primijetio da su se ljudi uskomešali, i istog trenutka je shvatio. Mora da je Muhammed ušao u džamiju. Izgledao je mnogo bolje. Uistinu, neko je kazao da ga nikada ne bijahu vidjeli tako ozarenog, a talas radosti i olakšanja je prošao kroz okupljene. Ebu Bekr se odmah spremio da odstupi, ali je Muhammed stavio svoje ruke na njegova ramena, nježno ga progurao ponovo na čelo zajednice i sjeo je pored njega dok se molitva nije završila. Nakon toga otišao je nazad u Aišinu sobu i mirno je legao u njeno krilo. Izgledao je toliko bolje da je Ebu Bekr zatražio dopuštenje da ode posjetiti svoju supru-

<sup>300</sup> Ibid., 1006.

gu koja je živjela na drugoj strani Medine. Tokom poslijepodneva, i Alija i Abbas su ga nakratko posjetili i proširili su dobre vijesti da se Muhammed oporavlja. Kako se večer približava, Aiša je osjetila da se sve teže oslanja na nju, i izgledalo je da gubi svijest. Još uvijek, ona nije shvaćala šta se dešava. Kako je kasnije kazala: "Bilo je to zbog mog neznanja i iznimne mlađosti da je Poslanik umro na mojim rukama." Čula ga je kako Šapuće riječi: "Uistinu, kod Najuzvišenijeg Druga u Raju." Džibril je došao po njega da ga odvede.<sup>301</sup> Spustivši pogled Aiša je otkrila da je on otisao. Pažljivo je položila njegovu glavu na jastuk i počela se udarati u prsa, pljeskati po licu, i glasno plakati na tradicionalan način.

Kada su ljudi čuli kako žene nariču za mrtvima, šokirani, požurili su u džamiju. Vijesti su se brzo proširile oazom i Ebu Bekr je požurio nazad u grad. Pogledao je Muhammeda, poljubio njegovo lice, i oprostio se s njim. U džamiji je zatekao Omara kako se obraća okupljenima. Omer nije htio povjerovati da je Poslanik mrtav: njegova duša je samo privremeno napustila njegovo tijelo, tvrdio je, i sigurno će se vratiti svom narodu. On će zadnji od svih njih umrijeti. Histerija u Omerovom vatrenom govoru mora da je bila evidentna, jer mu se Ebu Bekr tihim glasom obratio: "Polako, Omere!" Međutim, Omer jednostavno nije mogao prestati govoriti. Sve što je Ebu Bekr mogao uraditi jeste da istupi smirenio, i mora da je njegova pribranost ljudi impresionirala, jer su postepeno prestali slušati Omerov govor koji se odužio. Okupili su se oko Ebu Bekra.

Ebu Bekr ih je podsjetio da je Muhammed posvetio svoj život propovijedanju tevhida, Božijeg jedinstva. Kako su mogli i pomisliti da je on besmrtan? To bi bilo gotovo isto kao i tvrditi da je on božanstvo - drugi bog. Muhammed ih je stalno upozoravao da mu ne odaju počast na način kako kršćani štiju Isusa. On je bio obični smrtnik, koji se ne razlikuje ni od kog drugog. Odbijati priznati da Muhammed bijaše umro bilo je stoga ravno poricanju njegove poruke. Ali sve dok muslimani ostanu istinski predani vjerovanju da je samo Bog vrijedan obožavanja, Muhammed će nastaviti živjeti u njihovo

<sup>301</sup> Ibid., 1006.

vim dušama. "O ljudi, ako je bilo ko od vas obožavao Muhammeda, Muhammed je mrtav", čvrsto je završio. "Ako obožavate Boga, Bog je živ, besmrtan."<sup>302</sup> Konačno, on je izrecitirao ajet koji bijaše objavljen Muhammedu nakon bitke na Uhudu, kada su mnogi muslimani bili potreseni lažnim govorkanjem o njegovoj smrti: "Muhammed je samo Poslanik. I prije njega su Poslanici umirali. Zar ćete se, ako bi on umro ili ubijen bio, okrenuti stopama svojim? Onaj ko se stopama svojim vrati neće ni na koji način Bogu nauditi. Bog će zahvalne sigurno nagraditi."<sup>303</sup> Ajeti su načinili takav dojam na ljude kao da su ih slušali prvi put. Omer je bio potpuno obuzet. "Tako mi Boga, kada sam čuo Ebu Bekra da kazuje te riječi bio sam toliko zatečen, toliko da me moje noge nisu mogle držati, pao sam na tlo shvativši da je Poslanik uistinu mrtav."<sup>304</sup>

Muhammed bijaše osporavan prilikom svoje smrti koliko i za svog života. Veoma mali broj njegovih sljedbenika bijaše shvatio puni značaj njegove poslaničke karijere. Razdor unutar zajednice je izašao na površinu na Hudejbiji, kada je većina hodočasnika izgledala kao da očekuje nešto čudnovato da se desi. Ljudi su islamu prilazili iz veoma različitih pobuda. Mnogi su bili predani idealu društvene pravde, ali ne i Muhammedovom idealu nenasilja i pomirenja. Buntovni mladići hajduci, koji su krenuli za Ebu Besirom, bijahu imali potpuno drugačiji pristup stvarima od onog Poslanikovog. Priпадnici beduinskih plemena koji se nisu odazvali na hodočašće 628. godine, imali su političku prije nego li religijsku predanost islamu. Od samog početka islam nikada nije bio monolitan entitet.

Nema ništa iznenađujuće u ovom nedostatku jedinstva. U evanđeljima, Isusovi učenici se često predstavljaju kao ignorantno neosjećajni i slijepi prema dubljim aspektima njegove misije. Paradigmatične ličnosti su obično toliko daleko ispred svog vremena da ih njihovi suvremenici ne uspijevaju shvati-

<sup>302</sup> Ibid., 1012.

<sup>303</sup> Kur'an, 3:144. Arberrijev prijevod.

<sup>304</sup> Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, 1013, u djelu: Guillaume, *The Life of Muhammad*.

ti, te se, nakon njihove smrti, pokret razbije - kao što se budizam podijelio u Hinajana i Mahajana škole nedugo nakon smrti Siddhatte Gotame. U islamu također, podjele koje su cijepale ummet tokom Poslanikovog života postale su čak jasnije nakon njegove smrti. Mnogi beduini, koji nikada u potpunosti nisu prihvatili religijsku poruku Kurana, povjerovali su da je islam umro zajedno sa Muhammedom, i osjetili su da mogu da se odvoje od ummeta na isti način kao što bi porekli bilo koji zavjet prema preminulom lideru. Nakon Poslanikove smrti zajednicu je predvodio njegov *halifa*, njegov "nasljednik". Prvu četvericu halifa izabrao je narod: Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, poznati kao "ispravno vodene" (*rašidun*) halife. Oni su predvodili osvajačke ratove van Arabije, ali u to vrijeme ti ratovi nisu imali religijski značaj. Poput bilo kojih državnika ili generala, rašiduni su odgovarali na političke prilike - raspad Perzijskog i Bizantijskog carstva - prije nego li što je to bio kur'anski imperativ. Užasnim građanskim ratovima koji su rezultirali ubistvima Omara, Osmana, Alije i Husejna, Poslanikovog unuka, kasnije je dat religijski značaj, ali oni su bili jednostavno prateća pojava neobično ubrzane tranzicije iz jednog perifernog, primitivnog društvenog uređenja u status glavne svjetske sile.

Daleko više od ove političke uzburkanosti neočekivan je bio muslimanski odgovor. Njihovo razumijevanje Kurana je sazrilo kada su razmotrili ove užasne događaje. Gotovo svaki pojedinačni veliki religijski i intelektualni razvoj u islamu ima svoje porijeklo u želji za povratkom na originalnu Poslanikovu viziju. Mnogi su bili užasnuti luksuznim životnim stilovima kasnijih halifa, i pokušavali su se vratiti asketskoj viziji ranog ummeta. Mistici, teolozi, historičari i pravnici postavljali su važna pitanja. Kako je moglo društvo koje je ubilo svoje predane vođe tvrditi da je upućeno od strane Boga? Kakav čovjek treba voditi ummet? Jesu li mogli vladari koji su živjeli u takvom luksuzu i dopustili siromaštvo ogromne većine ljudi biti istinski muslimani?

Ove intenzivne debate o političkom vodstvu ummeta igrale su ulogu u islamu sličnu velikim debatama o Kristu u četvr-

tom i petom stoljeća u kršćanstvu. Asketska duhovnost sufizma vodi svoje korijene iz ovog nezadovoljstva. Sufije su okrenuli leda luksuzu vlasti, i pokušavali su da žive što skromnije poput Poslanika. Oni su razvili misticizam koji je oblikovalo njegovo noćno putovanje i uspeće na nebo. Ši'ije koji su sami sebe prozvali "strankom Alije", Muhammedovog najbližeg muškog rođaka, vjerovali su da umet mora predvoditi jedan od Alijinih direktnih potomaka, jer samo oni bijahu naslijedili poslaničku karizmu. Ši'ije su razvile štovanje protesta protiv nepravde matičnog muslimanskog društva i pokušavali su se vratiti egalitarijskom duhu Kurana. Ipak, iako su se ovi i mnogi drugi pokreti ugledali na iznimno važnu figuru Muhammeda, svi oni su kur'ansku viziju usmjerili u potpuno nove smjerove i pokazali su da izvorne objave posjeduju fleksibilnost da odgovore na sasvim nove okolnosti što je od suštinske važnosti za bilo koji veliki svjetski pokret. Od samog početka, muslimani su koristili svog Poslanika kao mjeru kojom su pred izazov postavljali svoje političare i kojom su mjerili duhovno zdravlje ummeta.

Ovaj duh kriticizma je danas potreban. Neki muslimanski mislioci smatraju džihad protiv Mekke vrhuncem Muhammedovog poziva i propuštaju primjetiti da je on u konačnici odustao od ratovanja i prihvatio jednu nenasilnu politiku. Zapadni kritičari također ustrajavaju u sagledavanju ili promatranju Poslanika islama kao čovjeka rata, te propuštaju uvidjeti da se on od samog početka protivio džahilijetskoj aroganciji i samodopadnosti koje ne samo da su podjarivale agresiju u njegovo vrijeme već je to uveliko slučaj kod nekih voda danas, zapadnih i muslimanskih podjednako. Poslanik čija težnja je bio mir i praktično suosjećanje, postaje jednom vrstom simbola podjele i sukoba - razvoj koji ne samo da je tragičan već također opasan za stabilnost o kojoj ovisi budućnost naše vrste.

Na kraju mog prvog pokušaja da napišem biografiju Muhammedovu, citirala sam dalekovide riječi kanadskog učenjaka Wilfreda Cantwella Smitha. Pišući sredinom dvadesetog stoljeća kratko prije Sueske krize, on je opazio da je jedan

zdrav, funkcionalan islam stoljećima pomagao muslimanima da gaje časne vrijednosti koje mi na Zapadu s njima dijelimo, jer one izviru iz zajedničke tradicije. Neki muslimani imaju poteškoća sa zapadnom modernošću. Okrenuli su se protiv kultura Naroda Knjige, pa su čak otpočeli i da islamiziraju svoju novu mržnju ovih sestrinskih vjera, koje su tako snažno podržane od strane Kurana. Cantwell Smith je tvrdio da, ako se hoće odgovoriti izazovu sadašnjice, muslimani moraju naučiti razumjeti naše zapadne tradicije i institucije, jer one nemaju izgleda da nestanu. Ako islamska društva ovo ne učine, smatrao je on, ona će propasti na ispit u vremenu dvadesetog stoljeća. Međutim, on je naglasio da i Zapad također ima problem, "jednu nesposobnost uviđanja i priznavanja da planetu dijele, ne sa inferiornijim, već sa sebi jednakima".

Ukoliko Zapadna civilizacija intelektualno i društveno, politički i ekonomski, a kršćanska crkva teološki, ne budu mogli naučiti da se odnose prema drugim ljudima sa temeljnim poštovanjem, ovo dvoje će jedno za drugim doživjeti neuspjeh u svom pomirenju i usklađivanju sa aktualnostima dvadesetog stoljeća. Problemi koji su potaknuti u ovome su, naravno, duboki koliko i sve čega smo se dotakli i u slučaju islama.<sup>305</sup>

Kratka historija dvadeset i prvog stoljeća pokazuje da ni jedna strana nije savladala ove lekcije. Ako želimo izbjegći katastrofu, muslimanski i zapadni svijet moraju naučiti ne samo da toleriraju već i da cijene jedan drugog. Dobra polazišna tačka je lik Muhammeda: mnogostrukog čovjeka, koji se opire lačoj, ideološki potaknutoj kategorizaciji, koji je ponekad uradio stvari koje su teške ili za nas neprihvatljive, ali koji je imao dalekovid genij i koji je utemeljio religiju i kulturološku tradiciju koja nije zasnovana na sablji već čije ime - "islam" - je nagovjestilo mir i pomirenje.

<sup>305</sup> Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History*, (Princeton and London, 1957.), 305.



# Glosar

'abd	- rob, prvenstveno značenje je Božiji rob
'asabijja	- plemenska solidarnost
ajet	- (mn. ajat) znak, parabola, simbol, jedna rečenica [stih, paragraf] Kurana
Allahu ekber	- "Bog je najveći." Fraza koja podsjeća muslimane na transcendentnost i vrhovnu Božiju vlast
bedava	- nomadski, otuda - beduinski
benatullah	- "kćeri Allahove", vidi: <i>garaniq</i>
dehr	- vrijeme, sudbina
din	- religija, način života, moralni zakon, obračun
džahilijjet	- tradicionalno se prevodi "Vrijeme neznanja" i koristi da se označi predislamski period u Arابiji. Ali u muslimanskim izvorima njegovo primarno značenje jeste nasilna i eksplozivna razdražljivost, arogancija, plemenski šovinizam.
džehim	- nejasna riječ, obično se prevodi kao "bijesna vatra"; pakao
džihad	- borba, napor, nastojanje
džilbab	- haljina, ogrtač ili prekrivač
džinni	- (mn. džinn) "nevidljivo biće" obično jedan od duhova koji je tumarao arabijskom pustinjom,

inspirisao pjesnike, i ljude zavodio. Također stranac, osoba dotad "neviđena".

<i>ehlu-l-bejt</i>	- pripadnici domaćinstva, Muhammedova ne-posredna porodica
<i>ehlu-l-kitab</i>	- Narod Knjige, uobičajeno Židovi i kršćani
<i>Ensar</i>	- Pomagači, medinski muslimani
<i>Er-Rahim</i>	- Milostivi, jedno od imena Božijih
<i>Er-Rahman</i>	- Svemilosni, jedno od imena Božijih
<i>feth</i>	- doslovce "otvaranje", pobjeda
<i>garaniq</i>	- tri božice, El-Lat, El-Uzza i Menat- "Kćeri Allahove", koje su upoređivane sa prelijepim "ždralovima"
<i>gazi</i>	- ratnik, upadač, čovjek rata
<i>gazv</i>	- pohod, upad prikupljanja, suštinski za beduinskiju ekonomiju
<i>hadara</i>	- nastanjeni život, suprotno terminu <i>bedava</i>
<i>hadis</i>	- (mn. ehadis) izvješće, izreka ili kazivanje koje se pripisuje Poslaniku
<i>hadždž</i>	- hodočašće Mekki
<i>hadžija</i>	- hodočasnik
<i>hakem</i>	- arbitar; Muhammedova politička uloga u Medini
<i>halifa</i>	- politički nasljednik Muhammedov, kalif
<i>hanefija</i>	- čista religija za koju se smatralo da ju je ispovjedao Ibrahim [Abraham], prije nego što se podijelila u rivalske sekte

<i>hanif</i>	- izvorno predislamski monoteist; u Kuranu se riječ odnosi na osobu koja je slijedila hanefiju
<i>harem</i>	- sveti; zabranjeni - otuda "svetište", posebice svetište koje okružuje Kabu gdje je sve nasilje zabranjeno
<i>haseb</i>	- čast predaka; posebne vrline plemena koje su pripadnici plemena naslijedili od svojih preda ka
<i>hidžab</i>	- zavjesa, veo, prekrivač nečeg dragocjenog ili svetog
<i>hidžra</i>	- iseljenje; posebno iseljenje muslimana u Me dinu
<i>Mm</i>	- tradicionalna arapska vrlina koja je postala središnja u islamu: ustezanje, strpljivost, mi lost, mir i spokojstvo
<i>islam</i>	- predanost, pokornost, ime koje je u konačni ci dano religiji Kurana
<i>isra'</i>	- noćno putovanje, posebice ono Muhamme dovo u Jerusalem
<i>istigna'</i>	- bahato oslanjanje na vlastite snage, agresivna nezavisnost i samodovoljnost
<i>jevmu-d-din</i>	- dan obračuna, trenutak istine
<i>Kaba</i>	- doslovce kocka, granitno svetište u Haremu, posvećeno Allahu
<i>kafir</i>	- (mn. <i>kafirun</i> ) tradicionalno se prevodi kao "nevjernik"; preciznije ovaj termin se odnosi na nekog ko nezahvalno i agresivno odbacuje Allaha i odbija da prizna svoju ovisnost o Stvo ritelju
<i>kerim</i>	- velikodušni heroj, beduinski ideal

<i>kibla</i>	- smjer okretanja u molitvi
<i>kufr</i>	- nezahvalnost, drskost
<i>kun'ja</i>	- počasni naziv koji stiče muškarac nakon rođenja njegovog prvog sina [djeteta], npr. Ebu Bekr
<i>Kur'an</i>	- "recitiranje"; Sveti spis koji je od Boga objavljen Muhammedu
<i>lejla</i>	- noć, također žensko ime
<i>lejletu-l-kadr</i>	- noć sudbine, noć kada je Muhammed primio prvu objavu od Boga
<i>mesdžid</i>	- mjesto za sedždu, padanje ničice na tlo, kasnije, džamija
<i>mirbed</i>	- mjesto za sušenje hurmi
<i>mu'min</i>	- onaj koji vjerno živi [za] muslimanski ideal
<i>munafiq</i>	- (mn. <i>munafiqun</i> ) kolebljivac, hipokrita, termin koji se koristio za neodane muslimane koji su slijedili Ibn Ubejja
<i>muruvvva</i>	- viteški kod beduina, koji je sačinjavao lojalnost plemenu, hrabrost, izdržljivost, darežljivost i poštovanje plemenskih predaka
<i>muslim</i>	- osoba koja je predala svoje kompletno biće Bogu, onaj ko je učinio akt islama
<i>nasr</i>	- pomoć, uključujući i vojnu podršku
<i>nezir</i>	- poslanik koji donosi upozorenje svom narodu
<i>rašiduni</i>	- "Ispravno vodeni", četiri prve halife
<i>ruh</i>	- duh, u Kuranu, Božanski duh objave

<i>salat</i>	- obred obožavanja koji muslimani obavljaju pet puta dnevno
<i>salihat</i>	- dobra djela pravednosti propisana Kur'anom
<i>šehadet</i>	- muslimansko očitovanje vjere: "Svjedočim da nema boga osim Allaha i da je Muhammed njegov Poslanik."
<i>sejjid</i>	- vođa klana ili plemena
<i>šejtan</i>	- "satana"; iskušitelj koji je mogao biti ljudsko biće ili jedan od džinna, koji ljude zavodi i inspiriše površnim i praznim pohotama
<i>sekinet</i>	- duh mira i smirenosti
<i>selam</i>	- mir, ovu riječ muslimani koriste kao pozdrav.
<i>seraja</i>	- supruga sa statusom ropkinje, ali čija djeca su rođenjem slobodna
<i>šerijat</i>	- izvorno, put ka izvoru; životna linija nomadskog plemena, termin kasnije primijenjen za označavanje muslimanskog zakonika
<i>širk</i>	- idolatrija, pridruživanje drugih bića Bogu, stavljanje drugih božanstava ili čisto ljudskih vrijednosti na isti nivo sa Allahom; najveći muslimanski grijeh
<i>sunnet</i>	- put, način života
<i>suq</i>	- pijaca, trgovinski sajam
<i>sura</i>	- poglavlje Kurana
<i>taqwa</i>	- svjesnost nečega; osjećajnost prema Bogu i svijest o njemu
<i>tavaf</i>	- sedam obrednih obilazaka oko Kabe

<i>teqarruš</i>	- stjecanje, dobivanje, vjerovatno izvorna riječ od koje potiče "Kurejš"
<i>tevhid</i>	- božije jedinstvo
<i>tezekka</i>	- očišćenje, obogaćenje čišćenjem
<i>ummet</i>	- zajednica
<i>umra</i>	- manje hodočašće; obredi hadždža koji se obavljaju unutar grada Mekke, isključujući one koji se obavljaju u okolnim mjestima
<i>zalim</i>	- stranac, silnik; osoba koja se mrzi i odbacuje jer ne pripada plemenu
<i>zekat</i>	- doslovce "čišćenje", humano pomaganje potrebnih; zekat - jedna od osnovnih praksi u islamu
<i>zikr</i>	- opomena, sjećanje

# *Mjesta*

<i>Abdu-š-Šems</i>	- kvart kurejšijskog klana Abdu-š-šems u Mekki
<i>Akaba</i>	- kanjon nadomak Mekke gdje se Muhammed prvi put susreo sa hodočasnicima iz Jesriba
<i>Arefat</i>	- brdo dvadeset i pet kilometara istočno od Mekke; jedno od odredišta hadždža, gdje hodočasnici borave čitav jedan dan
<i>Bedr</i>	- izvorište blizu obale Crvenog mora gdje su muslimani postigli svoju prvu pobjedu nad mekkanskom armijom
<i>Hajber</i>	- poljoprivredno naselje židovskih plemena, sjeverno od Medine
<i>Hidžaz</i>	- region u sjevernim arabijskim stepama
<i>Hira'</i>	- brdo pored Mekke, gdje je Muhammed primio prvu objavu oko 610. godine
<i>Hudejbijja</i>	- izvorište unutar granica teritorije mekkanskog svetišta, gdje je Muhammed načinio mirovni ugovor sa Kurejšijama 628. godine
<i>Jesrib</i>	- poljoprivredno naselje, nekih četiri stotine kilometara sjeverno od Mekke, koje su naseljala arapska i židovska plemena; nakon hidžre postao je poznat kao Medina, Poslanikov grad
<i>Kudajd</i>	- grad na obali Crvenog mora, gdje je bilo svetište božice Menat
<i>Medina</i>	- ime koje su muslimani dali naselju Jesrib, Poslanikov grad

<i>Mekka</i>	- trgovački grad kojim su upravljali Kurejšije; rodno mjesto Muhammedovo
<i>Merva</i>	- brežuljak istočno od Kabe; tokom hadždža hodočasnici trče sedam puta između Merve i Safe
<i>Mina</i>	- dolina oko osam kilometara istočno od Mekke; jedno od odredišta hadždža
<i>Muta'</i>	- grad blizu sirijske granice gdje je muslimanska vojska pretrpjela ozbiljan vojni poraz
<i>Muzdelifa</i>	- jedno od odredišta hadždža, dolina između Mine i Arefata
<i>Nahla</i>	- oaza jugoistočno od Mekke gdje je bilo svetište božice El-Uzza
<i>Safa</i>	- brežuljak istočno od Kabe; tokom hadždža hodočasnici trče sedam puta između Safe i Merve
<i>Sana'</i>	- grad u južnoj Arabiji; danas glavni grad Jemena
<i>Taif</i>	- poljoprivredna kolonija jugoistočno od Mekke; mjesto i svetište božice El-Lat i obitavalište plemena Sekif; Taif je opskrbljavao Mekku većinom hrane, a mnoge Kurejšije su u Taifu imali ljetnikovce
<i>Uhud</i>	- brdo sjeverno od Medine; Mekkelije su nanijeli ozbiljan poraz muslimanskoj armiji pred platoom Uhuda
<i>Ukaz</i>	- mjesto jednog od velikih trgovačkih sajma - gdje se svake godine održavalo takmičenje u pjesništvu
<i>Zemzem</i>	- sveto vrelo u mekkanskom Haremu

# *Ličnosti, plemena i plemenska pripadnost*

*Abbas ibn Abdu-l-Mutallib* - Muhammedov amidža

*Abdullah ibn Abdu-l-Mutallib* - Muhammedov otac koji je umro prije nego što je on rođen

*Abdullah ibn Džahš* - Muhammedov rođak; brat njegove supruge Zejneb i Ubejdullaha, hanefije

*Abdullah ibn Ubejj* - voda klana Hazredž u Medini koji je vodio opoziciju Muhammedu

*Abdu-l-Mutallib* - Muhammedov djed

*Aiša bint Ebi Bekr* - kćerka Ebu Bekra, Muhammedova omiljena mlada supruga

*Ali ibn Ebi Talib* - Ebu Talibov sin, štićenik Muhammedov i Hatidžin; oženio je Fati mu, Poslanikovu kćerku

*Amina bint Veheb* - Muhammedova majka, umrla je dok je on bio dijete

*Amir* - mekkanski klan

*Amr ibn El-As* - vodeći ratnik u mekkanskoj armiji i protivnik islama

*Asad* - mekkanski klan iz kojeg potiče Hatidža

*Benu Kajla* - "Sinovi Kajla", arapsko pleme koje je doselilo iz južne Arabije u Jesrib tokom šestog stoljeća i kasnije se podijelilo na Evs i Hazredž

<i>Berra ibn Mer'ar</i>	- voda Hazredža, zaštitnik Muhammedov tokom Zavjeta rata (622. godine)
<i>Bilal</i>	- abesinski rob koji je prešao na islam; on je postao prvi mujezin koji je pozivao muslimane na molitvu
<i>Budejl ibn Werqa</i>	- voda beduinskog plemena Huza'a
<i>Dža'fer ibn Ebi Talib</i>	- Muhammedov rođak
<i>Džibril [Gabrijel]</i>	- anđeo, melek ili duh Božanske objave
<i>Džuma</i>	- mekanski klan, dio plemena Kućrejš
<i>Džurhum</i>	- beduinsko pleme
<i>Džuvejrijja bint El-Haris</i>	- kćerka vode beduinskog plemena, Muhammedova supruga
<i>Ebu Bekr</i>	- bliski i povjerljivi Muhammedov prijatelj, jedan od prvih konvertita na islam; otac Aiše, omiljene Poslanikove supruge
<i>Ebu Berra'</i>	- vođa beduinskog plemena Amir; Muhammed je oženio njegovu kćerku Zejneb bint Huzejme nakon bitke na Uhudu
<i>Ebu Džehl</i>	- "Otac drskosti", nadimak koji su muslimani dali Ebu-l-Hakemu; najluči Muhammedov rani protivnik
<i>Ebu Džerir Et-Taberi</i>	- historičar i Muhammedov biograf

*Ebu Leheb ibn Abdu-l-Mutallib* - polubrat Ebu Talibov, rani Muhammedov protivnik; nakon Ebu Talibove smrti on je postao voda klana Hašim

*Ebu Sujjan ibn Harb* - poglavar kurejšijskog klana Abdu-š-šems; vodeći oponent islamu

*Ebu Talib ibn Abdu-l-Mutallib* - Muhammedov amidža i zaštitnik

*Ebu-l As Er-Rabi* - muž Muhammedove kćerke Zejneb, koji se mnogo godina opirao prelasku na islam

*Ebu-l-Hakem ibn Hišam* - vidi: Ebu Džehl

*El-Mutallib* - jedan od mekkanskih klanova, blisko rodbinski vezan za Muhammedov klan Hašim

*Enes ibn Malik* - Muhammedov prijatelj; bio je prisutan kada su ajeti o hidžabu objavljeni

*Eslem* - beduinsko pleme

*Evs* - jedno od arapskih plemena u Medini

*Fatima bin Muhammed* - najmlađa kćerka Muhammedova i Hatidžina; Alijina supruga

*Gassan* - arapsko pleme na bizantijskoj granici koje je konvertiralo na kršćanstvo i postalo saveznik Bizantije

*Gatafan* - beduinsko pleme, čije je sjedište bio pustinjski region istočno od Medine; bilo je saveznik Ibn Ubejja i Muhammedovih protivnika

<i>Hafsa bint Omer</i>	- kćerka Omera ibn El-Hattaba. Muhammedova supruga, prisna prijateljica Aišina
<i>Halid ibn El-Velid</i>	- jedan od iznimno dobrih mekkanских ratnika; mnogo godina protivnik Muhammedov
<i>Hamza ibn El-Mutallib</i>	- jedan od Muhammedovih amida; ratnik iznimne snage, koji je prešao na islam i poginuo prilikom Bitke na Uhudu
<i>Hasan ibn Ali</i>	- Poslanikov unuk, stariji sin Alijin i Fatimin
<i>Hašim</i>	- mekkanski klan kojem je pripadao Muhammed
<i>Hatidža bint El-Huvejlid</i>	- Muhammedova prva supruga
<i>Hazredž</i>	- jedno od arapskih plemena u Medini
<i>Hind bint Ebi Umejje</i>	- vidi: Ummu Selema
<i>Hind bint Utbe</i>	- supruga Ebu Sufjana; neumoljivi neprijatelj Muhammedov
<i>Hubel</i>	- božanstvo koje je vjerovatno uvezeno iz nabatejskog regiona i koji se štovao u Mekki; njegova kameni statua stajala je pored Kabe
<i>Hujej ibn Ahtab</i>	- voda židovskog plemena Nadir
<i>Hulajs ibn Alkama</i>	- vođa beduinskog plemena El-Haris
<i>Husejn ibn Ali</i>	- mlađi sin Alijin i Fatimin

<i>Huza'a</i>	- jedno od beduinskikh plemena koje je kontroliralo mekkansko svetište prije dolaska plemena Kurejš
<i>Ibn Dugunna</i>	- beduinski voda koji je bio u savezništvu sa plemenom Kurejš; on je postao zaštitnik Ebu Bekra
<i>Ibn Ishaq</i>	- Muhammed ibn Ishaq; prvi Muhammedov biograf
<i>Ibn Sa'd</i>	- Muhammed ibn Sa'd; muslimanski historičar i biograf Poslanikov
<i>Ibn Ubejj</i>	- vidi: Abdullah ibn Ubejj
<i>Ikrime</i>	- sin Ebu Džehla; jedan od vođa mekkanske opozicije Muhammedu
<i>Kajnuka</i>	- židovsko pleme u Medini koje je kontroliralo tržiste, pijacu; pobunili su se protiv Muhammeda i izgnani su iz Medine
<i>Kasva</i>	- Muhammedova omiljena kamila
<i>Kilab</i>	- arapsko pleme
<i>Kurejš</i>	- Muhammedovo pleme; vladari Mekke
<i>Kurejšija</i>	- pripadnik plemena Kurejš
<i>Kurejza</i>	- židovsko pleme koje je sarađivalo sa Mekkom tokom Bitke na Hendeku; muški pripadnici plemena su nakon toga smaknuti, žene i djeca prodati u roblje
<i>Kusajj ibn Kilab</i>	- osnivač plemena Kurejš

<i>Mahzum</i>	- mekkanski klan, dio plemena Ku-rejš
<i>Mejmuna bint El-Haris</i>	- sestra Abbasova, udala se za Muhammeda tokom Manjeg hodočašća 629. godine
<i>Merjem</i>	- egipatska kršćanka, <i>saraja</i> supruга Muhammedova
<i>Mus'ab ibn Umejr</i>	- musliman koji je posлан да podučи Medinjane prije <i>hidžre</i>
<i>Mut'im ibn Adi</i>	- Muhammedov zaštitnik tokom njegovih posljednjih godina u Mekki prije <i>hidžre</i>
<i>Nadir</i>	- moćno židovsko pleme u Medini koje se suprostavilo Muhammedu, izgnano je iz Medine nakon pokušaja atentata; nakon toga utočište su pripadnici ovog plemena našli u Hajberu
<i>Nadirija</i>	- pripadnik plemena Nadir
<i>Omer ibn El-Hattab</i>	- bratić Ebu Džehla; u početku bio je žestoki protivnik Muhammedov, ali je kasnije bio jedan od njegovih najbližih drugova
<i>Osman ibn Affan</i>	- jedan od najranijih konvertita na islam, sa porodičnim vezama sa nekim od najmoćnijih klanova u Mekki; postao je Muhammedov zet
<i>Rukajja bint Muhammed</i>	- kćerka Hatidžina i Muhammedova, bila udata za Osmana ibn Affana

<i>Sa'd ibn Muaz</i>	- poglavar plemena Evs u Medini
<i>Sa'd ibn Ubade</i>	- poglavar plemena Hazredž u Medini
<i>Sa'laba</i>	- jedno od dvadeset židovskih plemena u Jesribu/Medini
<i>Safijja bint Hujaj</i>	- Muhammedova supruga židovskog porijekla; udala se za njega nakon osvojenja Hajbera
<i>Safvan ibn El-Mu'attal</i>	- prijatelj Aišin; Muhammedovi protivnici u Medinu su proširili lažna govorkanja o njihovom odnosu
<i>Safvan ibn Umejje</i>	- jedan od vodećih članova opozicije Muhammedu u Mekki
<i>Sekif</i>	- arapsko pleme, nastanjeno u Taifu, saveznici plemena Kurejš; protivnici Muhammedovi
<i>Sevda bint Zem'a</i>	- Muhammedova supruga, rođaka i zaova Suhejla ibn Amira
<i>Suhejl ibn Amr</i>	- vođa klana Amir u Mekki, pređani paganin; vodeći član opozicije Muhammedu
<i>Ubejdullah ibn Džahš</i>	- Muhammedov rođak, <i>hanefija</i> koji je [prije islama] bio prešao na kršćanstvo
<i>Ubejdullah ibn El-Haris</i>	- iskusni kurejšijski ratnik koji je prešao na islam
<i>Umama bint Ebu-l-As</i>	- Muhammedova unuka kćerka Zejneb bint Muhammed

<i>Umejje ibn Halef</i>	- vođa mekkanskog klana Džuma, istaknuti Muhammedov protivnik
<i>Umejje</i>	- moćni mekkanski klan, dio plemena Kurejš
<i>Ummu Habiba</i>	- kćerka Ebu Sufjana, jedna od iseljenica u Abesiniju; udala se za Muhammeda nakon povratka
<i>Ummu Hani bint Ebi Talib</i>	- Muhammedova rođaka
<i>Ummu Kulsum bint Muhammed</i>	- kćerka Muhammedova i Hatidžina, udala se za Osmana ibn Affana nakon smrti Rukajje
<i>Ummu Selema bint Ebi Umejja</i>	- jedna od najprefinenijih i inteligentnijih Muhammedovih supruga
<i>Urve ibn Mes'ud</i>	- pripadnik plemena Sekif, saveznik Kurejšija i Muhammedov protivnik
<i>Utbe ibn Rebi'a</i>	- vodeći član mekkanskog klana Abdu-š-Šems koji je imao ljetnikovac u Taifu; Muhammedov opponent
<i>Vereka ibn Nevfel</i>	- Hatidžin rođak, <i>hanefija</i> koji je prešao na kršćanstvo
<i>Zejd ibn Amr</i>	- jedan od ranih hanefija, koji je izgnan iz Mekke zbog svog oštrog kriziranja tradicionalne paganske religije; amidža Omera ibn El-Hataba
<i>Zejd ibn El-Haris</i>	- usvojeni sin Muhammedov i Hatidžin, bio oženjen Zejnebom bint Džahš; Muhammedov rođak

*Zejneb bint*

*Džahš*

- Muhammedova rođaka, prvo je bila udata za Zejda ibn El-Harisa, nakon njihovog razvoda udala se za Muhammeda

*Zejneb bint Huzejme*

- Muhammedova supruga, kćerka vođe beduinskog plemena Amir; umrla je osam mjeseci nakon udaje za Poslanika

*Zejneb bint Muhammed*

- kćerka Muhammedova i Hati-džina, supruga Ebu-l-Asa, predanog pagana koji se mnogo godina opirao prelasku na islam



CIP - Katalogizacija u publikaciji  
Nacionalna i univerzitetska biblioteka  
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

28-31:929 Muhammad

AMSTRONG, Karen  
Muhammed : Poslanik za naše vrijeme / Karen  
Amstrong ; prijevod Mirnes Kovač. - Sarajevo:  
Buybook, 2008. - 196 str.; 20 cm

Prijevod djela: Muhammad. - Bibliografija i  
bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-30-002-8  
COBISS.BH-ID 16256774



Karen Armstrong rođena je u katoličkoj porodici 1944. godine u Engleskoj. U svojoj sedamnaestoj godini stupila je kao iskušenica u katolički samostan u Triptonu. Nakon sedam godina redovničkog života i bezuspešne potrage za prosvjetljenjem napušta samostan. Od 1982. godine isključivo se bavi pisnjem. Danas je Karen Armstrong vodeći stručnjak iz oblasti religije. Preko dvadeset izvanrednih knjiga stoji u blistavom opusu ove autorice što je opravdano stavlja u vrh autora koji pišu o religiji i religioznosti. Napisala je i piše opsežna analitičko-komparativna djela o judaizmu, kršćanstvu, islamu i budizmu i drugim istočnojazzkim religijskim tradicijama.

Nijedan pogled na moderni svijet ne može biti potpun bez razumijevanja islama. Da bi shvatili islam, moramo razumijeti Muhammeda – kao poslanika i čovjeka. O Muhammedu je više poznato nego o životu osnivača ijedne druge glavne vjerske tradicije, ali je ipak priča o njemu i njegovom životu često pogrešno shvaćena, čak se i namjerno iskriviljava. Karen Armstrong, autorica bestselera *Historija Boga*, sada je napisala jedan sažet, umjereni i poučan portret ove poštovane ličnosti. Kroz poređenje sa drugim poslanicima i misticima ona razmatra Muhammedove duhovne ideje i koristi činjenice iz njegovog života – iz kojeg muslimani stoljećima crpe lekcije – da bi načela islama učinila jasnim i pristupačnim za čitatelje svih vjerskih opredjeljenja.

"Karen Armstrong je genije..." A. N. Wilson

"Armstrongova ima tu sjajnu sposobnost: ona se može uhvatiti u koštač sa jednom velikom i kompleksnom temom i svesti je na temeljne postavke, a da pri tom izbjegne njeni uproštanje."

Sunday Times

"Odličan uvid u to kako većina muslimana posmatra svoga Poslanika."

New York Times



9 789958 300028